


Marko Vego

POSTANAK
SREDNJOVJEKOVNE
BOSANSKE DRŽAVE

Marko Vego

POSTANAK SREDNJOVJEKOVNE BOSANSKE DRŽAVE

БИБЛИОТЕКА МАТИЈЕ СПРОКЕ
III-7139



Prof. MARKO VEGO

POSTANAK
SREDNJOVJEKOVNE
BOSANSKE DRŽAVE

Recenzenti:
dr PAVAO ANDELIĆ
dr MUHAMED HADŽIJAHIĆ

Povodom 75. godišnjice Života

Redakcioni odbor:

Prof. dr JELENA BERBEROVIĆ, prof. dr VLADIMIR-DURO DEGAN, prof. dr MUSTAFA IMAMOVIĆ, prof. dr DUŠAN KECMANOVIĆ, prof. dr ZDENKO LEŠIĆ, prof. dr VLADIMIR SULTANOVIĆ

PRVI DIO

*TERITORIJALNI RAZVITAK SREDNJOVJEKOVNE
BOSANSKE DRŽAVE*

UVODNA NAPOMENA

Davno se ukazala potreba da se čitaocima pruži jedan sintetički rad o postanju srednjovjekovne bosanske države da ima pregled cijelokupnog zbiranja oko formiranja bosanske države. To je djelimično pokušao dr Vladimir Čorović držeći se izvora 12—14. vijeka. To je dobar početak obuhvatajući historiju do kraja 13. vijeka. Uvidio sam da to nije dovoljno jer nisu opisana zbiranja poslijeradnje kraja 13. vijeka.

U ovom radu izlažem materiju o postepenom osvajanju ili pripajanju oblasti i župa koje su kasnije sačinjavali bosansku državu u srednjem vijeku. Opisao sam pojedine oblasti s nekim glavnim župama ne ulazeći u detalje. Sami naslov ovoga rada zahtijeva da opisem granice bosanske države u raznim periodima srednjeg vijeka. Taj posao je vrlo težak i komplikovan jer su se posjedovni odnosi u bosanskoj državi skoro stalno mijenjali. Zato niko nije u stanju dati neke odredene i stalne granice bosanske države. U ovaj rad sam uklonio sva područja današnje Bosne i Hercegovine bez obzira da li su susjedni vladari nekad vladali nekom župom ili oblasti u Bosni i Hercegovini.

Napominjem da sam često ponovio pojedine izvore jer se to za ovaku temu ne može izbjegći. Jedan historijski izvor vrijedi kao dokaz širenja granica bosanske države i isti taj kao dokaz suvereniteta bosanske države. To se jasno vidi u prvom i drugom dijelu ovog rada. Svrha mi je da pružim razvoj bosanske države u srednjem vijeku, tako da ga razumije svaki čitalac.

U drugom dijelu dokazujem da je srednjovjekovna bosanska država bila suverena u duhu srednjeg vijeka i srednjovjekovnih pravnih normi.

U dokumentaciji su dokazi za izloženi materijal u prvom i drugom dijelu tako da sam zbog šire upotrebe donio i prijepis raznih povelja i pisama.

Pisac

Prije nego predem na prikazivanje historije pojedinih srednjovjekovnih oblasti Bosne i Hercegovine biće od velike važnosti za naučne radnike i šire društvo da se upoznaju bar djelimično, i koliko je to moguće, s razvojem širih teritorija srednjovjekovne Bosne i Hercegovine od kojih se postepeno, uz velike teškoće i razne promjene, formirala jedinstvena bosanska država. Da to postignem, treba da imam u umu sve glavne promjene razvitka predfeudalne Bosne i Hercegovine jer su društveni odnosi vladajuće klase određivali, vrlo često u raznim vremenjskim razdobljima, veličinu feudalnih posjeda i same države.

Poznata je rascjepkanost feudalnih posjeda u čitavom srednjem vijeku. To je upravo glavna označka razvijta tadašnjeg društva nastalog na osnovi klasne borbe i podvojenosti i raznih interesa pojedinih nižih i viših feudalaca. Ako pomenu slijeciju imamo u vidu, neće nimalo biti zagonečno što je srednjovjekovna teritorija Bosne i Hercegovine bila sad mala, sad velika. To je sigurno ovisilo o snazi unutarnjih, domaćih feudalaca i slabosti centralne vlasti: kneza, bana, kralja i feudalca, mjesnih gospodara (Zupana, kastelana). Nema nikakve sumnje da je i slabost susjednih država, koje su često pretendovali na prizvanje Bosne i Hercegovine u današnjoj formi od Ugra do susjednih domaćih feudalaca iz raznih pokrajina i raznih naziva, igrala značajnu ulogu. Ta pojava za to doba nije nimalo čudna ni rijetka jer su klasični interesi feudalaca u prvom redu bili motorna snaga, bez obzira na međusobne rodbinske veze, bliske i daljne. Treba da znamo da je u srednjem vijeku u Bosni i Hercegovini rijetko naći višeg feudalca ili vlasara raznih naslova koji nije bio povezan uskim ili daljnijim rodbinskim vezama s drugim feudalcima u zemlji ili izvan vlastite države.

Takvo društvo nije nijedna društvena snaga mogla usmjeriti u jedinstveni pravac za opću korist naroda uopće, s obzirom na klasičnu podvojenost, klasnju borbu koja je stalno trajala, naročito između feudalaca i kmetova i manjeg broja robova i zanatlija na feudalnim crkvama i svjetovnim imanjima i dvorima. Ako to imamo u vidu, biće nam dosta jasno i historijsko kretanje i razvoj bosanske države i njezinih nosilaca gdje do izražaja nije mogla doći potlačena klasa kmetova i robova. Podređena klasa jedino je izražavala svoje nezadovoljstvo putem raznih manjih i neorganizovanih, spontanih buna. U to doba ne smijemo tražiti neku *nacionalnu svijest i veličati feudalce kao nacionalne borce za slobodu klase, jer tada još nije bila formirana nacija kao u današnjem ili u buržoaskom društву. Postojalo je nacionalno ime čiji je nosilac bio feudalac.*

Ako tako posmatramo to doba, neće nas nimalo zbuniti činjenica da jedan feudalac iz jedne države i istog nacionalnog ili plemenskog imena i porijekla prelazi u tabor nekog drugog feudala drugog nacionalnog imena ili plemena. Takav proces uslijedio je i na području srednjovjekovne Bosne i Hercegovine. To je upravo razlog da nas nimalo neće iznenaditi da je srednjovjekovni teritorij Bosne i Hercegovine često i duže mijenjao svoj obim i granice, mijenjao veličinu.

Pостојале су i borbe između domaćih feudalaca u svrhu prisvajanja pojedinih područja bez obzira na rodbinske veze, ali te borbe nisu gotovo nikad bile iz vjerskih razloga, ukoliko ih nisu izazvale strane sile radi ekonomskih koristi. Odatle su potekle i nevjere prema nadređenim feudalcima, neposrednim suverenima, iako su, u stvari, ti feudalci bili rodaci pobunjenih feudalaca. Mogli su biti i suplemenici koji su se bunili protiv nadmoći višeg feudalca. Naravno, u tome prisvajanju pojedinih područja često je igralo veliku ulogu tudinski vladar iz kuće Arpadovića, Anžujsaca i drugih koji su davali bosanskim feudalcima posjede izvan granica tadašnje srednjovjekovne bosanske države: u Slavoniji, Hrvatskoj i Dalmaciji, pa čak i u Zeti (Duklji). Bilo je mnogo slučajeva da su pomenute povjete bile formalnog karaktera tako da obdareni bosanski feudalci nisu nikad primili investituru na darovane posjede, naročito ako se radilo o posjedima izvan granica bosanske države. To je radeno jedino da se ošteti protivnička stranka.

Navedeni samo nekoliko primjera za gornje izlaganje. Napuljski kralj Ladislav Anžujsac iz Napulja daruje 1292. godine sinovima vicevojedovu Pavlu Hrvatinu, ča mnoga sela u Župi Vrbasu i posjed Starigrad u Župi Požeži, iako to darivanje, osim sela u Župi Vrbasu, bilo formalno da bi se napuljski kralj Ladislav, izabran od Hrvata i Bosanaca za ugarsko-hrvatskog kralja 1403. godine osvetio svomu protivniku, takmacu za ugarsko-hrvatsko prijestolje Sigismundu I Luksemburgovcu. Zna se da je tada i Bosna pristala uz napuljskog kralja Ladislava Anžujsca s bosanskim kraljem i velikim bosanskim vojvodom Hrvjem na čelu. Bosanski kralj Ostojia i veliki bosanski vojvoda Hrvoje prisutvotvali su krunidbi napuljskog kralja Ladislava za ugarskog kralja a ujedno i hrvatskoga, i to u Zadru, ljeti 1403. godine.

Veliki bosanski vojvoda i hercog splitski Hrvoje vodio je mudru politiku u bosanskoj državi u sukobu dviju dinastija da osvajanje ugarsko-hrvatskog prijestolja te je nagovorio bosanskog kralja Ostoju da se konačno, bez kolebanja, opredijeli za napuljski dvor i njegovu politiku. Tim gestom i takvom vještom politikom veliki bosanski vojvoda Hrvoje postao je i namjesnik kralja Ladislava za Dalmaciju i ujedno herceg grada Splita. Hercog Hrvoje kovoja je i svoj srebrni novac u Zadru da dokaže da je istinski namjesnik u Dalmaciji. Novac je bio od finog srebra.

Tako je hrvatski i bosanski ban Pavao Šubić Bribirski dobio povjelu od napuljskog kralja Karlo II napisanu u Napulju 19. augusta 1292. godine kojom mu se daruje grad Drežnik kod Cazina, župa Pset (Bosanska Krupa) i pleme Sudčani u Jezeru, na desnoj strani Une između Bosanske Krupe i Bihaća, Gaj i Novi grad zapadno od Une, župa Sane i Vrbasa, tako da je u to doba vlast Šubića dosegala do bosanske granice na istok od župe Pset, to jest do istočnih padina Grmeča.⁹

⁹ T. Smiljkas, *Codex diplomaticus*, VII, br. 86 (104—105). Kralj Karlo II Anžujsac potvrđuje posjede darovane od sina mu Karla Šubićima — .. tenimento seu territorio, quod Dyessens (Drežnik) vulgariter (appell) latur, nec non progeniem seu generationem, que vocatur Szacany et Pse que est iuxta territorium predictum, et ab inde usque ad confinia provincie que dicitur Bosna . . . —

Napuljski kralj Ladislav darova je 1406. godine vojvodi Sandalu Hraniju Kosači, gospodaru oblasti Drine, gradove: Drežnik, Slunj, Cetin, iako Sandaljeva noga nije nikad stupila na darovane posjede iako su bili značajni ekonomski i strateški. Tako je gotovo redovno bilo među domaćim feudalcima za vrijeme postrojavanja srednjovjekovne bosanske države. Zato se ne može tačno opisati teritorijalni razvitak bosanske države jer su joj se granice skoro stalno mijenjale uslijed pritisaka i feudalaca iz viših krugova i pritisaka sa strane koji je često slabio bosansku državu.

Grčki pisci često su pisali o doseljavanju Južnih Slavena u pojedine današnje krajeve Balkanskog poluočotka i njihovim borbam u bizantskih pokrajinama pod gesmom plemenske demokracije s vojnim starješinama na čelu. Spasobinji i boje naoružani pojedinci nametnuli su se svojim suplemenicima za vode i s njima vladali i prisvajali već dio ratnog plijena u svezi s svojom družinom.

Pojedina plemena Južnih Slavena lutala su podugo po Balkanskom poluočotku dok nisu našla za se stalno mjesto boravka. Postojalo je stalno pomjeranje i gibanje raznih slavenskih plemena uz traženje boljih i sigurnijih područja za stalno naseljavanje. Jače i bolje oružano pleme ili rod uvijek je zauzimalo plodnije zemljiste, šume bogatije zwijerima, vode obilnije ribom. Najposlije su se manja plemena i rodova utapali u veća i jača druga plemena raznih imena sa srodnim jezikom i tako vremenom gubili stare plemenske ili rodovske nazive.

Posebni teritorij pojedinih slavenskih plemena nazivao se *župan*. Imao je prirodne granice. Svi suplemenici su na plemenskom saboru, zboru, birali svoga vodnika koji se zvao *župan* ili *knez* i odlučivali o ratu i miru, sudili se među sobom i s drugima iz susjedstva. Uvijek su živjeli na jednom istom području i nisu se miješali s drugim plemenima i rodovima, bar u početku, osim povremeno radi zajedničkog ratovanja i nekog suđenja ili dogovora o ispašama. Po imenu starješine plemena ili roda, ili prirodnog obilježja, po imenu rijeke prvenstveno, većina župa dobila je svoje skoro stalno ime. Takav proces bio je i u cijelog Evropi u doba srednjeg vijeka.

Poslije pokrštavanja Južnih Slavena u 8. i 9. vijeku crkva je igrala veliku i znatanu ulogu u društvu kao glavni saveznik feudalaca u ranom i kasnoshrednjem vijeku. Kmetovi su u razvijenom feudalizmu doživjeli svoj razvojni put kad su došli u nezgodan položaj radi novčanih davanja umjesto prirodnina. Južni Slaveni objedinili su svoje župe, političko-teritorijalne jedinice u savez plemena i kao takvi išli u razne ratne pohode i okršaje protiv moćne i bogate Bizantije, Franaka i Venecije. Upravo takav razvoj nastao je i u Bosni i Hercegovini u oblastima: Bosni, Usori, Soli, Donjim krajima, Humu, Završju, Zagorju, Neretvanskoj krajini, Travuniji i u drugim susjednim južnoslavenskim pokrajinama.

Postanak imena Bosna

Postavlja se i danas, kao i u prošlosti, konkretno pitanje o postanku imena Bosna i njegova širenja na područja koja u prvim vijekovima nisu sačinjavala političku jedinicu Bosnu pod raznim imenima: vojvodina, banovina, kneževina, kraljevina itd. Zato je potrebno da objasni historijski razvoj pojedinih oblasti koje su stepenito postajale sastavni dio srednjovjekovne Bosne i srednjovjekovne bosanske države. Treba imati na umu pravi pojam srednjovjekovne Bosne i Herce-

govine, bez obzira kome su njihovi pojedini zemljili dijelovi pripadali, te ujedno objasnit pojma države Bosna s njezinim područjima.

Prošlo je mnogo vremena dok su se današnje bosansko-hercegovačke granice i oblasti uklopile u pojams bosanske države. Kad to znamo, historičari neće moći da dodu do pogrešnih tumačenja bilo koje vrste. Zato i želim da neke pojmove iz historije razjasnjam i postavim, prema historijskim izvorima iz arhiva i terena, na pravo mjesto, naravno po mome dosadašnjem iskustvu i saznanju. Naglašavam da nema prave i istinite historije nekog kraja bez usaglašavanja arhivske grade sa spomenicima kulture i civilizacije na određenom terenu o kome se raspravlja. Pustimo neka govore historički dokumenti svake vrste iz vremena srednjeg vijeka jer su mnogi tačni i u saglasnosti su s terenskom baštinom kulture. Samu topografiju za sebe govoru mnogo jer su historičari zapisi o toponimima gotovo uvijek tačni i mogu se većim dijelom kontrolisati na terenu. Potrebno je prethodno pravilno pročitati nazine mjeseta spomenutih u arhivskim zapisima, pa, tek iz tog, pronalaziti ih na terenu. Zna se da su stanovnici pojedinih krajeva na našem terenu izuzev ostavljali razne nazive koji nam pomažu da pravilno rekonstruimo historiju i etnografiju jednog kraja.

Cesto su srednjovjekovni pisari pogrešno zabilježili imena, prezimena, pojedina mjeseta jednog kraja, naročito pisari iz dalmatinskih autonomnih gradova i talijanskih, koji su po porijeklu većinom bili Romani. O tome se može uveriti svaki historičar koji upotrebljava historijske izvore iz pojedinih arhivskih knjiga koje se i danas čuvaju u arhivima autonomnih dalmatinskih gradova iz srednjeg vijeka.

Takav razvoj doživele su pokrajine Bosna i Hercegovina u svim periodima srednjeg vijeka. Postavlja se razložno pitanje o postanku imena Bosna i njegova širenje od prvobitnog područja na susjedne oblasti i župe. Stari pisci humanisti dovodili su postanak imena Bosna u vezu sa imenom tračkog plemena Besi koje je, tobože, dalo ime riječi Bosni i po njoj i zemlji Bosni. Tračko pleme u Bosni nije ostavilo nikakvih tragova kulturnog i civilizatorskog karaktera, pa ni ime Bosna nije moglo po njima nastati. Jedina iznimka je nalaz tračkog konjanika iz 3. vijeka nove ere. Gornje mišljenje o postanku imena Bosna zastupao je dubrovački pisac opat Mavro Orbini. Dr Lj. Thallóczy i dr Karlo Pač izvodili su postanak imena Bosna od albanske riječi bos u značenju slanice gdje se ispiralo so. Drugini riječima, Bosna je istovjetna Solnoj zemlji, današnjem tuzlanskom kraju koji uistinu obiluje naslagama soli ispod zemlje. To se mišljenje ne može primiti jer i konjički kraj, župa Neretva, ima slanljiv izvoru u Orahovici. Sama činjenica da se tuzlanski kraj u srednjem vijeku naziva Soli — Solna zemlja ili dili Široke i prostrane oblasti Usore, očito govoru da to nije prvobitna Bosna niti se stalno udmočilo ime Bosna za oblast Usore. Zna se da su to dvije različite oblasti. *S druge strane*, prvobitna Bosna nije nikad imala neke slane izvore da bi se opravdalo njezino ime izvedeno od albanske riječi bos, turske tuž u značenju so. Sigurno znamo da se područje prvobitne Bosne prostiralo od Konjica do blizu Maglaja. Već lijeva strana Konića zvana i Neretva nije nikad bila u sklopu bosanske Neretve nego je pripadala oblasti Humskog zemlje. 23. januara 1473. godine spominje se da je varoš Konjic u Bosni, u Kraljevju zemlji. Tako se to područje Bosne nije nikad nazivalo Solnom zemljom čije bi ime bilo izjednačeno s imenom Bosna.

Neki drugi historičari izvodili su, ili još i danas izvode, postanak imena Bosna od imena rimskog municipija (općine) Bistuu kod Zenice ili Travniku po kome se, tobože, nazivala i bistuanska crkva spomenuta 530. i 533. godine. Drugi su toime

Bosna izvodili od imena rimske postaje ad Basante smještene negdje na ušću rijeke Bosne, dok dr Anton Mayer izvodи ime Bosna od praindeovropske riječi s osnovom u značenju voda tekuća, te bi Bosna označavala isto što i naša riječ rijeka.

U doba Rimljana spominje se uistinu rijeka Bathinus koja je dijelila ilirske Breuke od Oserijata. Zna se da su obabva plemena živjela u današnjoj donjoj Bosni pa nisu ni mogla dati naseljenoj zemlji ime Bosna. Time se u potpunosti isključuje gornje mišljenje. To su mogli učiniti jedino ilirski Desitijati s centrom u Brezi gdje im je, pre izvorima, bio glavni grad, ukoliko to nije bilo u Visokom sa svojim starim prahistorijskim i srednjovjekovnim gradom Visokim smještenim na brdu iznad varoši Visoko. Ipak je vrlo velika zagonetka što se u predimsko doba spominju sve glavne rijeke na Balkanskom poluotoku, dok o riječi Bosni izvori šute. Ime Bosna samo po sebi vrlo je kratko i jednostavno pri pisani i izgovoru, pa ne bi moglo biti nikakve sumnje u pisaju o njoj kad bi postojala u predimsko, rimsko ili predslavensko doba.²⁾

Iz tih razloga rješenje postavljenog problema treba da potražim na drugoj strani, na slavenskom portrijeku imena Bosna, oslanjajući se na praslavensku baštinsku u toponomima. Mislim da su stari Slaveni doseljeni u centralnu Bosnu donijeli sa sobom ime Bosna, kao što su to uradila neka druga slavenska plemena, manja ili veća, doseljena iza Karpatu na Balkanski poluotok. Za potvrdu toga mišljenja mogu navesti neke historijske izvore iz srednjeg vijeka. Poznato je da su generacije Slavena 840. godine spomenute u ugovoru franačkog vladara Lotara i dužda iz Venecije Petra Tradenika u gradu Paviji (Padovi) u Italiji.

Navodim nekoliko primjera da su neka slavenska plemena i rodovi iz pradomovine iz Karpatu ostavila značajne tragove svoga imena na južnoslavenskom području. Tako je pleme Duljebi u novoj domovini zadržalo svoje staro ime iz prapostojbine jer se u 9. vijeku Duljebi spominju oko Radgone i Slovenskih Gorica i oko Spitala u zapadnoj Koruškoj, iako su se kasnije utopili u slovenačko ime. Vjerovatno su pripadali panonskom knezu Pribinu. Arapski pisac, odnosno putopisac Ibrahim ibn-Jakub oko 965/66. godine, piše da je u centralnoj Evropi video mnogo slavenskih plemena kojima po snazi niko nije ravan.³⁾ Za razna plemena i rodove zna i historičar Toma arhidiakon iz Splita kada piše u polovini 13. vijeka da su Hrvati pomiješan narod te se kasnije spominje jedno pleme (genus unum), ka-

²⁾ Mavro Orbini, *Il regno degli Slavi*, Pesaro 1601, p. 344; Geza Alföldy, *Bevölkerung und Gesellschaft der römischen Provinz Dalmatien*, Budapest 1965, S. 39; Ivo Bojanovski, *Dolabinum system cesta u rimskoj provinciji Dalmaciji*, 287, 305; T. Kowalski, *De itineris slavicis*, Varšava 1948; Anton Mayer, *Die Sprache der alten Illyrier*, Bd. I, Wien 1957, S. 284; Fr. Rački, *Documenta*, p. 407; i dalje; Ferdo Šilic, *Priručnik*, 581, 583–584; Zagreb 1914; J. Lucacci, *Copioso ristretto*, p. 196, Ragusa 1790; J. Matadić, *Bosna i Hercegovina*, I, Chicago 1960; Marco Vego, *Civitas Vrbosana*, Nasa starine 1972 (XIII), Sarajevo 1972, 85–86; isti, *Postanak imena Bosna i Hercegovina*, 109, i dalje, časopis "Presegla" Sarajevo 1972, 74, 84–90; dr Julije Jelenić, *Problem imena Bosna*, Franjevački Vjesnik 1930, I–5; Lj. Thallóczy, *O značenju imena "Bosna"*, Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu 1889 (I), 5; isti Wissenschaftliche Mitteilungen aus Bosnien und Herzegovina, BD, 1, S. 331–336; Carl Sax, *Mittelteilungen der k. k. geographischen Gesellschaft zu Graz*, Sarajevo 1883, separata 15; Vjekoslav Klaić, *Povijest Bosne*, Zagreb 1882, 32 bilj., 6; dr Ivo Bojanovski, *Radioti III* (1973), izdanje grada Zenica 1973, 394–395; *Vostočno slavjanska onomastika* – Moskva 1972, 116–118, izdanje Akademije znanosti UDSSR i Poljske Akademije znanosti, pod imenom Bosna.

³⁾ Vladimír Mažuranič, *Rječnik*, 286, sub voce Duljebi; T. Kowalski, o. c., opis slavenskih plemena i njihovih običaja.

sniji narod, pod jednim imenom, međusobno sličan po načinu života i običajima, ali, ipak, jednog jezika.

Takav razvoj bio je u vrijeme življena Tome arhikakona koji je pisao historiju iz svoga iskustva i podataka iz arhiva. To je upravo ono što sam želio doznati o stvaranju većeg plemena od manjih plemena i rođova u procesu zajedničkog življena pod jednim političkim vodom i na jednom jedinstvenom i zajedničkom području.

Navodim nekoliko primjera iz Bosne i Hercegovine o postojanju plemena. Se-lo Kolun postalo je još u ranom srednjem vijeku u okolini Njitre u Slovačkoj dok se u nas spominje pleme Kolunić, sličnog imena, 25. maja 1325. godine u povijesti kneza bosanskoga Vukoslava Hrvatinčića iz grada Ključa na Sani, u Donjem kraju.⁹ I danas se kolonički postoji na jugu od Bosanskog Petrovca, u plodnom kraju, sa ostacima srednjovjekovnog groblja i ruševina od crkve Svetog Durđa (Durđevke). U tom groblju postoji grupa stećaka u obliku ploča. Tu je pronađen na jednoj kamenoj nadgrobnoj ploči glagolski natpis (epitaf) nekog Ostoje Ostojo-ića iz 14.-15. vijeka.¹⁰ Kolunić se spominje i 1395. godine u vidu naselja i plemena čiji su članovi selili i u druge krajeve, na zapad od Une u pravcu Like. Tako se, 1486. godine, spominju dijakon Broz Kolunić u rukopisu "Knjige svetoga Bernarda" koju je dovršio Leonardo Doljanin za crkvene potrebe, u doba kralja Matijaša Korvinia. U knjizi se narocito ističe da je dijakon Broz porijeklom iz plemena Kolunića, živio u Šenju.

Pleme Drežnik oko grada Drežnika kod Cazina i pleme Kristić spominju se u 13. vijeku u povijesti ugarskog kralja Bele IV obnovljenoj 1548. godine od kralja Ferdinandina I Habsburgovca. To je sve u granicama zagrebačke županije i kraljevine Slavonije. Da bi nam ta situacija o plemenima bila jasnija, napominjemo da su ruska plemena Smoljana i Bužana ostavila tragova na području bosanske države i susjednih oblasti. Takvih imena u topominima imaju nazivu Buškog blata, Bužim-grada u Krajini. Pleme ili rod Nebliuje (Nebjusi, danas selo) spominje se kod Bihaća 1324. godine, a do selo Kolunića kod Bosanskog Petrovca i selo Smoljani. I danas postoji mnogo vlastitih imena Smoljana u Hercegovini, Dalmaciji i Bosni. Više porodica Smoljana žive i danas u selu Medugorju u Župi Brotnju kod Mostara. Smoljani se u Bosni spominju kao selo 1395. godine, dok grad Bužim sa svojim srednjovjekovnim zidinama postoji i danas kao sjećanje na pleme Bužana, svakako porijeklom s rijeke Buga. Bužim se često spominje u srednjem vijeku od 1251. godine i nadalje. Bosanski grad Bužim obnovljen je oko 1496. g. od hrvatskog kneza Jurja Mikuličića koga je zbog politike ubio herceg Ivan Š. Korvin uz pomoć svojih feudalaca. To se navodi u jednom glagolskom natpisu iz grada Bužima, danas u Povijesnom arhivu u Zagrebu. Iz natpisa se vidi da je knez Juraj Mikuličić bio diplomat na glasu jer je ugovor mira sa sultandom sklopio 1495. godine u ime

⁹ Gr. Fejer, *Codex diplomaticus*, vol. II, tom. IV, p. 84; T. Smičiklas, *Codex diplomaticus*, XII, p. 251; Vj. Klaić, *Gradske i topografske župe i grada Hrvana*, Vjesnik hrvatskog arheološkog društva 1928, 15-25; F. Šišić, *Ljetopis popra Dukljanića*, Beograd — Zagreb 1928, p. 398, 307; Muhamed Hadžizahić, *Godošnjak dr. Bosne i Hercegovine 1969*, Sarajevo; isti, *Godošnjak VIII Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine*, Sarajevo 1970, 201-259; D. Mandić, o. c., 47-54, sa starijom literaturom; T. Smičiklas, o. c., IX, 264 (238).

¹⁰ Marko Vego, *Zbornik srednjovjekovnih natpisa Bosne i Hercegovine*, knj. IV, br. 264, sa starijom literaturom; R. Lopatčić, *Bilok i Bilbaka Krajina*, Zagreb 1890, 95.

ugarskog kralja. Kraj oko Bužima nazivao se Čavom s plemenom Cava na čelu. Kasnije je Bužim identifikovan sa Čavom, dijelom kraljevine Slavonije.¹¹

U srednjem vijeku često se spominju Glamočani i njihov grad Glamoč (Dlamoč). Pleme-rod Glamočana spominje se u jesen 1361. godine. U jednoj povijesti iz 1207. godine spominje se Stojko Dlamočanin. Još prije pomenuvštizova spominje se 1164. godine kako se opatice Svetog Tome u Biogradu na moru parnići s Glamočanima doseljenjem iz Bosne radi neke zemlje u blizini posjeda Mogorovića. Iz datih podataka vidi se da se jedna grana Glamočana preselila na područje oko Biograda na moru. Kod današnjeg grada Glamoča u Bosni protezala se granica splitske nadbiskupije u čitavom srednjem vijeku, do početka 15. vijeka. Bosanski ban Tvrtko Kotromanić izdao je čirilsku povijest knezu Vukcu Stipaniću Hrvatinčiću kojom mu je 11. augusta 1366. godine darovan grad Glamoč, dok se u pismu kralja Ostroje od 6. januara 1404. godine spominju Glamoč, Duvno, Bosna i Visuči-grad kao posebni posjedi bosanske države, u rukama vojvode Pavla Klešića koji mu je nekad oduzeo kralj Ostojko Kotromanić. U Ostojinoj pismu se izričito navodi da se svim pomenutim posjedi vravaju vojvodu Pavlu Klešiću osim grada Visuči na Cetini uz darivanje drugog posjeda u vidu prisilne zamjene.¹²

Pleme-rod Livljana spominje se stalno u srednjem vijeku u domaćim i stranim ispravama i zapisima. Oko Livna (Hlivna) ili Bistričkog grada u Župi Livnu (Bistrici) prostirali su se posjedi župana iz Livna i njegovih feudalaca. U ispravama povijesti hrvatskog kneza Muncimira iz 892. godine i njegova oca kneza Trpimira spominje se župan Livna Želimir ili Željivek. Usponena na Livnu postojala je i nadalje kao na sastavnu dio ranosrednjovjekovne kraljevine Dalmacije (Hrvatske). Car Konstantin Porfirigenet spominje župu Livno oko 949. godine kao dio hrvatske države knezova i kraljeva Trpimirovića. 1207. godine izričito se navodi da je postojao neki Tatar iz plemena-roda Livljana. Rod Ciprijanica dugi je život u Livnu dok se nisu osdellili u Vrliku na Cetini. Tako se spominje Vlatko Ratka Matijevića iz Vrike iz roda Ciprijanica 1366. godine, i to kao svjedok na sudu pri kaptolu splitske nadbiskupije u Splitu, to jest pred crkvenim sudom. Ipak napominjem da je ponekad teško praviti razliku između plemena i roda u raznim periodima.¹³

Takvih plemena i rođova bilo je mnogo više u Bosni i Hercegovini u srednjem vijeku kao i u susjednim državama Južnih Slavena. Navodi se da je knez Mrdeša iz Huma spomenut sa svojim rodom u Vijeću umoljenih u Dubrovniku 1333. godine. Tu se radi o poznatom humskom plemenu-rodu Bogavčića koji se parničio s Korčulanicima posredovanjem kaptola splitske nadbiskupije u Splitu. 1397. godine zbog ubistva jednog iz roda Bogavčića, Kasnini knezovi Huma Radivojevići-Jurjevići-Vlatkovići nastojeli su jednog od Bogavčića koji je u 14. vijeku igrao značajnu ulogu u bosanskoj državi, tako da se knez Juraj Radivojević označio kćer-

⁹ T. Smičiklas, *Codex diplomaticus*, IV, br. 409; R. Lopatčić, o. c., 138-145, dodatak XIII, 307; Marko Vego, *Zbornik*, knj. IV, br. 276, sa starijom literaturom.

¹⁰ T. Smičiklas, o. c., p. 396; II, br. 251; dr Duro Surmin, *Acta croatica I*, Zagreb 1898, 83-84; Lj. Stojanović, *Stare srpske povelje i pisma*, I, br. 439. Pisar u povijesti piše: "... a vratismo mu njegov grad" u Dlamoču i vse (svje) njegovo; što je u Dlamoču bilo i u Dumali i u Bosni ... Pod imenom Dlamoč ima razumjeti župu Glamoč s gradom Glamočem, a pod imenom Dumna župu Duvno i naselje Duvno.

¹¹ Fr. Rački, *Documenta*, p. 14-17, 400, 200; Vj. Klaić, o. c., 15-25; T. Smičiklas, III, br. 58-59; Marko Vego, *Naselje bosanske srednjovjekovne države*, Sarajevo 1957, 45-46.

kom kralja Dabiša. Tako su se Bogavčići-Radivojevići čvrsto povezali i u politici s Kotromanima. To se jasno očrtava tokom čitavog srednjeg vijeka. Poznato je da su knezovi Radivojevići čuvali granice bosanske države od Nerete do Cetine do vremena kad je vojvoda i hercog Stjepan Vukčić Kosača prešao Cetinu u pravcu Poljica dopirući čak do Splita.⁹

Mogu ustanoviti da je na zapadu od Livna, Glamča, Kolunića, Donjih kraja i u samoj centralnoj Bosni živjelo mnogo raznih i različitih rođova, bratstava, plemena s većim ili manjim brojem žitelja. Tako je bilo u Srbiji, Crnoj Gori (Zeti), Raškoj, Hrvatskoj, Dalmaciji i Slavoniji, a da ne govorim o Makedoniji i Sloveniji.

Tako se u povelji-listini napuljskog kralja Karla II Anžuća od 1292. godine, izdotoj hrvatskom banu Pavlu Šubiću Bribirskomu spominje pleme i kraj Pset, današnja Bosanska Krupa. Taj Pset se nazivao Gornji dok je Donji Pset bio oko Bjeljaja i Bosanskog Petrovca. U povelji se izričito navodi da je župa Pset na granici provincije Bosne.¹⁰

U župi Dubici spominju se plemena-rodovi: Babonići u Vodičevu i Blagaju na Sani, Toljkovići, i to 1255. godine prigodom izdavanja povelje-listine ugarskog kralja Bele IV., velikog neprijatelja Bosne, Hrvatske i Srbije. Tada se Žestoko vodila borba za očuvanje suverenitetna bosanske države.¹¹

Spomenuo sam da je postepeno jače pleme-rod organizovalo državnu vlast sa kupljujući okre sebe manje rođove i plemena pod svojim imenom. To mu nije bilo teško postići zbog sličnosti ili istovjetnosti jezika i običaja, iako je taj proces dugotrajan uvek borbi i žrtve. Jedino se na taj način može razumjeti formiranje južnoslavenskih država pod vodstvom jednog vode uzugledno, većeg plemena ili roda. Tu pojavu assimilacije raznih plemena u Južnih Slavena dobro objašnjava pop Dukljanin u svome Ljetopisu iz vremena prije 1177. godine.

Pop Dukljanin spominje ime Bosna oko 885./86. godine jer se ta godina može izvesti iz opisa događaja oko kralja Budimira. Dr Muhamed Hadžijahić iznio je vrlo ubjedljiva pretpostavku da je u Bosni (Slavoniji) živio prvi knez Ratimir 838. g. spomenut u franačkim analima. *K n e z R a t i m i r b i b r o p r i o z n a t i k n e z n a p o d r u č j u B o s n e k a o s a m o s t a l n e o b l a s t i*.¹²

Pop Dukljanin naziva Bosnu zemljom s granicama od Drine do Borove Glave, dok mu je Raška istočno od Drine do Lipljana i Labe.¹³ Granica Bosne s juga bila je istovjetna kao i danas između Hercegovine i Bosne. Ipak, ni ta granica nije bila uvijek stalna jer znamo da je 1244. godine desna strana Nerete bila u župi Neretu u Bosni gdje su se prostirali posjedi bosanske katoličke crkve obdarene raznim posjedima već prije, od bosanskog bana Matije Ninoslava. Te je posjede potvrdio i ugarski kralj Bela IV. 20. jula 1244. godine.¹⁴

⁹ Fr. Rački, *Documenta*, p. 410; S. Ljubić, *Listine* V, p. 353; VII, p. 103; *Starohrvatska pravstvita 1928. 54*; Jovan Radonić, *Archiv für slavische Philologie*, Bd. 22, S. 174; Mihailo Dinić, *Zemlje hercegovačke Save, 186* (Glas SKA 182), Beograd 1940.

¹⁰ T. Smrklić, o. c., VII, br. 86.

¹¹ T. Smrklić, o. c., II, br. 332 (307); III, br. 80 (142); V, 8—9; Ivan Tkalić, *Monumenta historica episkopatuza zagrebiensis*, II, p. 90.

¹² Vidi bilješku 4 i bilj. 5 (Muhamed Hadžijahić).

¹³ F. Silić, *Ljetopis popa Dukljanina*, p. 307.

¹⁴ Eusebius Fermendžin, *Acta Bosnae*, p. 12—13.

Granice srednjovjekovne Bosne prema sjeveru nisu išle dalje do pred Maglaj, tako da su se protezale i na Zavidoviće i Žepče, s tim da je Maglaj ostao u oblasti Usori, starom području Donje Slavonije ili rimske pokrajine Donje Panonije. Tačko se sigurno zna da se Donja Slavonija prostirala na jug Save u čitavom svome toku do ušća Drine u Savu. Po tome su u srednjem vijeku župe: Sana, Vodičeviću, Dubica, Vrbas, Žemljanik vjerovatno i Ukrina i sve župe u oblasti Usore sa Soli skoro uvijek pripadale Donjoj Slavoniji, sve do kraja 14. vijeka. Iz historijskih izvora doznajemo da je župa Sana, dio Donje Slavonije (*Inferior Slavonia*), to jest po domaćim izvorima dio Donjih kraja, u istom značenju. Oblast Usora nije bila u sastavu Donjih kraja knezova Hrvatinica 20. jula 1244. godine, jer se u izvorima 13. vijeka spominje posebno, odvojeno od Donjih kraja i centralne Bosne.

Zato car — pisac Konstantin Porfirijogenet u svome djelu "O upravi carstvom" iz oko 949. godine naziva Bosnu zemljicom (horion) koja je sa svim naseljenom grada Katerom (to kastron) i Desnekom (to Desne kastron) pripadala pokrštenoj Srbiji. Takav je slučaj i sa župom Salenes (to kastron tes Salenes), današnjom Tuzlom s okolinom.¹⁵ Čvrsto sam ubjedjen da je grad Desnek utvrda kod Breze ili Visokog jer se posljednje slovo grčke riječi Desnek ima rastaviti na dvije posebne riječi; to Desne kastron (*Desne utvrda-grad*). To područje pripada ilirskom plemenu Desitijata od kojega je pronađen latinski natpis sa spomenom Desitijata. To je najvredniji dokaz da je Desnek na području Desitijata.

Drugi grad Bosne zemljice nije ništa drugo nego utvrda na Bijeloj Tabiji na Vratniku u Sarajevu, nikako u Kotoru. O ovim gradovima iz 10. vijeka biće još govorovo.¹⁶

Iz pomnenih razloga granice prvobitne Bosne u 10. vijeku nemaju u svom sastavu dijelove Donje Panonije, odnosno srednjovjekovne Donje Slavonije ispod Save prema jugu, niti župe: Plivu oko Jajca, Duvnu, Livnu (Hlivnu), Glamču, Ramu i bosansku župu Neretu. Bizantijski car-pisac Konstantin Porfirijogenet odredio je granice ranoslavenske zemljice Bosne, dok je carski pisac historičar Cinam iz 12. vijeka opisao jasno granice Bosne na istočnoj strani i zaključio ih u rijkom Drinom. Kad je bosanski bar Borić, podanik i saveznik ugarskog kralja Gejze (Geze) II ratovao protiv Bizantije i njezina cara moćnog Manoja Komnena, Cinam je naveo da je 1155. godine, upravo u vrijeme banovanja bosanskog bana Borića u Bosni, Drina granica prema Bizantiji, odnosno Srbiji. Cinam piše u tome podatku da se ban Borić vraćao s bojišta po Srbiji i upravio se u Bosnu. (Kad je (Borić) bio blizu 'Save, skrenuo je odatle prema drugoj riječi koja je, imajući ušće drudge, dijelila Bosnu od druge, srpske zemlje, a Bosna nije podložna velikom županu Srbu nego je sama za se, narod koji svojim zasebnim načinom živi i upravlja se.) Iz toga izvora može se zaključiti da je u sastavu Bosne u to doba bila i Usora i posebna političko-teritorijalna jedinica Soli kao neposredna granična oblast na zapadu od Drine.

Zemlja Vodicu (Vodičevu) spominje se u povelji ugarskog kralja Mirka (Emrika) 1197. godine, nekad potvrđenoj od Bele III kao dio Donje Slavonije, na granici župe Sane i Dubice (. . . Vodic terra in partibus inferioribus Sclavonie . . .).

¹⁵ Fr. Rački, *Documenta*, p. 406—407.

¹⁶ Marko Vego, Članak u Casopisu "Survey periodical for social Studies", Sarajevo 1974, br. 1, S. 77 bilj. 6; isti; *Dva stara grada*, Casopis "Objek" br. 9 (1—15. V), Sarajevo 1974; Ioannis Cinami, *Hist. epitome, liber III*, 7. ed. A. Meineke, Bonn 1936, p. 104, liber V 17 i p. 249.

To je odličan i nepobitan dokaz o raznim promjenama oblikovanja državnih granica srednjovjekovne Bosne i njezinih oblasti u raznim vremenskim periodima, dok su se barijelično ustalile granice države Bosne, u doba bana i kralja Tvrkovića.

Iznio sam nekoliko primjera o Bosni i njezinim plemenima spomenutim u latinskim spisima. Napominjem, radi razumijevanja izložene grude, da latinski izraz *generatio* kao oznaka za rod ili pleme dolazi historijskim spisima i u novom vijeku. Napomenuo sam da je teško odrediti značenje latinske riječi *generatio*: nekad uži, nekad širi pojam. Zato iznosim istovjetne misli i za neke generacije u centralnoj Bosni u užem smislu riječi.

Cvrsto sam ubijedjen, na temelju topografije, da je u pradomovini stanovnika Bosne postojalo, živjelo ime Bosna i kao takvo zabilježeno u izvorima ili je ostalo u toponimima na terenu. Zato nije bilo teško jakom i mnogobrojnom plemenu Bosna da pri dolasku u centralnu Bosnu potisnu staro predslavensko ime ili imena na području Gornje Bosne i ujedini srodnina slavenska plemena i rođove pod jednim imenom Bosna i za oznaku rijeke Bosne. Ne sumnjam da je predslavenska Bosna imala svoje drugo ime u dobu Ilira i Rimljana. Možda je postojalo neko starobosansko име koje su Rimljani ili doseljeni Slaveni zbrisali i zemlju oko rijeke Bosne do Vranduka nazvali Bosnom.

Stari latinski izvori prije doseljavanja Južnih Slavena na područje centralne Bosne nikad nisu spominjali ime Bosna za oznaku kraja, rijeke ili nekog mesta iako je to ime bilo lako napisati i izgovoriti: Bosna, Bosina, Bosnija, Vosa-na, Vosna, Boknsa, Bozna, Bozina itd. U drugom slučaju, latinski pisci ostavili su nam spomen o imenima rijeka: Drava, Sava, Vrba, Drina, Neretva, Una i drugih. Očito se može pravilno i bez kolebanja zaključiti da su doseljeni Slaveni u centralnu Bosnu potisnuli stari ime zemlje Bosne i same rijeke Bosne, upravo u gornjem njezinom toku. Ime Bosna postepeno se, po mjerne mišljenju, širilo i na oblasti i župe uže Bosne i ostalih područja drugih rijeka u oblasti srednjovjekovne Bosne i Hercegovine. Postepeno se gubilo geografsko i političko-teritorijalno ime Donje Slavonije za oznaku južnih dijelova kraljevine Slavonije tako da ga teško ili nikako ne susrećemo u historijskim izvorima 14. vijeka. Gubitkom vlasti ugarskih kraljeva u sjevernim dijelovima Bosne, gubili su se i razni naslovi koji nisu odgovarali realnosti. To treba imati u vidu kad posmatramo pojams Bosne u srednjem vijeku sa stanovišta topografije i političke historije i diplomacije.

Iz gornjih razloga i postavljajući pretpostavku da je ime *Bosna* živjelo još u zemljama iza Karpatu kao što je slučaj s plemenom Duljevi i Bužana, Smoljana i drugih. Za to je potrebno donjeti historijske podatke da se čitaoci uvjere u moje izlaganje. To je jedini i ispravni put da se dođe do istine i pravilnih zaključaka. Zato se ne držim starih mišljenja učenjaka jer smatram da su moji zaključci na čvrstim nogama uslijed do sada neuoprijebljenih i nepoznatih izvora iz arhiva i arheoloških nalaza na terenu.

Zato navodim nekoliko dokaza o pojavi imena Bosna izvan sadašnje Bosne ili imena sličnog korijena. Do sada nauka nije iskoristila već objavljeni izvori da riječ *bosina* na latinskom jeziku označava *granicu, limes, terminus*. Ta riječ sačuvana je u kartularu svetog Viktora masilskog iz 1246. godine u Francuskoj.²¹⁾ Možda je ta riječ sačuvana upravo u Francuskoj od Franaka koji su u 9. vijeku bili pravi

²¹⁾ Gr. Fejer, *Codex diplomaticus*, vol. II, p. 307; Du Cange, *Glossarium I*, 1883, p. 713.

graničari sa stanovnicima Bosne i obratno, s utjecajem u kulturi ranosrednjovjekovne Bosne i Hercegovine. Po tome bi se moglo zaključiti da su Bosanci bili isto što i graničari Francima. Vjerovatno su to ime bosina Franci uzeli od plemena Bosna kao svojih susjeda-graničara na istočnoj granici Carstva. Ta je riječ kasnije preuzeta za oznaku svake *granice, limesa i terminusa*. Zato je car Konstantin Firogenet i nazvao Bosnu zemljicom i stavio je pod vlast srpskog kneza Časlava, bizantskog vazala, poslije 930. godine.

Iz toga izlaganja slijedi da je jedna grana velikih slavenskih plemena već u pradomovini nosila ime *Bosna* ili njezin plemenski starješina. Stari pisci smatrali su da su *Anti* istovjetni Slavenima. Zato spominjem antskog kneza Bozu iz 4. vijeka čiji korijen imena nije daleko od imena riječi Bosna, Boža i slično. Na to nađavole i podaci mnogobrojnih drugih plemena slavenskog porijekla doseljenih u današnju Bosnu i Hercegovinu. Da su vumi pomenuti nazivi plemena i rođova u potčetu imali svoje odredeno ime steceno od imena starještine, ne bi se mogli dugo zadržati u svakodnevnoj upotrebi i u diplomaciji.

Mislim da proširim svoje izlaganje i drugimi dokazima. Longobardi su prije svoga doseljenja na područje Panonije u 6. vijeku bili prvi susjeti Slavena iza Karpatu. Zato su kao susjeti mogli poprimiti neke slavenske običaje i nazive posredno ili neposredno preko zarobljenika s jedne i druge strane. Franački kralj Karlo Clevi okrunio je svoga šuru Boson longobardskom krunom 876. godine. To dokazuje da su Longobardi poznavali u svome plemenu ime *Boson* za oznaku vlastitog imena, vrlo sličnog s imenom Bosna. U izvoru piše: "Ubi et placitum suum habuit, et Bosone, uxoris eius fratre, duce ipsius terae constituto et corona ducali ornato . . .".²²⁾ Jedan drugi historijski izvor iz 1267. godine spominje dvojicu plemića, sluga (servientes) u jednoj povijeli iz Pečuha u Ugarskoj: jedan je Valentijn, drugi *Boson*. Starješina ostrogonske crkve i mjesni zbor kanonika (viši svećenika, prelati) iste crkve govorio o desetinama njitranjske crkve i navodi između ostalih posjeđa i selo *Bosani* (selo Bosanovo ili Božanovo), dok kralj Karlo Robert spominje 1318. godine zemlju *Vosian* umjesto Bosian u kneštvu Biogradu u Ugarskoj. Često se u srednjem vijeku ispisuje ime *Bosna* kao *Vosna*, pa se u tome smislu čitaju i ostali slični nazivi.²³⁾ To su razne riječi različito pisane, ali istog značenja.

Ime Bosna ili slično izgovor počesto se nalazi u srednjem vijeku izvan područja Bosne i to u vlastitim i topografskim imenima, još prije nekih seoba iz kasnije Bosne i Hercegovine u susjedne zemlje. Jedan predio kod Vesprima 1082. godine naziva se *Bosna* (*in praedio Bosne (at Bosulo) habet ecclesie ex parte Sancti Regis Stephani terram ad sex aratra quam vulgariter vocat Talux*).²⁴⁾ Stefan Korus u kneštvu Njiti dobiva neku zemlju od kralja Stjepana 1130. godine čije su granice isle preko nekog puta dijelječi neku zemlju *Bassan* — per quamdam viam separantem terram *Bassan*. . .²⁵⁾ U kneštvu Njiti u povijeli Bele II 1138. godine izdatoj prepozituri Svetе Margarete u selu Nagusu spominju se kmetovi po imenu: *Basan, Visalau et Sasin*.²⁶⁾

²¹⁾ Annales Berolini G. Wultz, Mon. Germaniae Historia, Hannoverae 1883, p. 127.

²²⁾ T. Smižkias, *Codex diplomaticus*, V, br. 628, br. 773; XIII, br. 149.

²³⁾ Gr. Fejer, *Codex diplomaticus Hungaricus I*, p. 448–451, Budapest.

²⁴⁾ Gr. Fejer, o. c., II, p. 82.

²⁵⁾ Isti, p. 102. Na strani 5. istog djela spominje se kmet Milgost i Butmer u povijeli Bele II iz 1138. godine. Ime Butmer podsjeća na ime Butmir kod Iližde, staro slavensko ime.

Tako se u jednoj raspravi u Zagrebu 1257. godine spominje svjedok feudalac imenom *Bosnia (comes terrestris Bosnia)*.²³⁾ Pripe toga, 1217. godine, u prodajnom ugovoru u Zadru spominje se zemlja *Bosana* u blizini Zadra.²⁴⁾ Zemlja Blaža iz Gacka u Lici imenom *Bosana* spominje se 1219. godine. Jedna solana kod Biograd-a na moru nalazila se na mjestu Boksana 1364. godine — una salina ad Belgrad in loco, vocato Boxana. Tako je ugarski kralj Beć IV izdao povelju kraj mjesta Bosna (*Bosna*) u Hrvatskoj 1263. godine (datas iuxta Boznam) korist hrvatskih plemića Filipa i Bartola Skalića dodjeljujući im grb i grad Skradin u Hrvatskoj.²⁵⁾

Bilo je i vlastitih imena Žena imenom *Bosna*. Tako se Žena zadarskog priora (načelnika grada) Kaseja u 11. vijeku nazivala *Bosna*. U jednoj povelji na latinском jeziku iz 1103. godine napisanoj u Biogradu na moru u prisutstvu papinog kardinala Augustinija spominje se svjedok *monach Bosna*.²⁶⁾ U Dubrovniku i okolini Stona bilo je vlastitih imena *Bosna*. Tako se spominje u raspravi u Dubrovniku 3. januara 1285. godine neki pastir Radoje Bosnin iz Huma kad Hum nije bio u sastavu bosanske države nego pod upravom humskih knezova iz kuće Nemanjića. Rasprava se vodila radi pljačke soli i drugih stvari kad je bio optužen Radoje de Bosna, stanovnik iz okoline Stona. Zato i izraz Radoje de Bosna ne mogu protumačiti da se radi o podaniku bosanske države.²⁷⁾

Takvih imena *Bosna* u smislu vlastitog imena ima mnogo u dubrovačkim zapisima u 16. vijeku. U dubrovačkoj knjizi dužnika iz 1520. godine spominje se Rado, sin Jure Bosne. Sve pomenute dokaze konačno potkrepljuju vrlo značajnim dokazima, izvorima nedavno objavljenim od poljskih i sovjetskih akademika. Oni su pronašli u Rusiji, Ukrajini i u Poljskoj ostatke imena *Bosna* u mješnjim nazivima. Tako spominju ime Božu u Rusiji, Vosnu (*Vosna*) u imenu rijeke u Rusiji.²⁸⁾ Svi pomenuti podaci iz historijskih izvora očito dokazuju da su južnoslavenska plemena manja i veća, pri doseganjem nosila svoja imena sa sobom i ostavljala su iz sebe tragove u pojedinim novoosvojenim pokrajinama, u vlastitim imenima i toponimima. Po izloženim činjenicama može se zaključiti da je bravac prvič i glavnog seljenja slavenskih plemena u pravcu Bosne vodio iz Bjelorusije, Ugarske, Poljske, Slovačke preko Ugarske, Hrvatske, Slavonije i Dalmacije. Da je bilo drugačije, dosegjena plemena u Bosnu ne bi iza sebe ostavljala tragove soga boravka kao što je slučaj s Duljebjima u Sloveniji. Tako se zbilo i sa najjačim i brojnijim južnoslavenskim plemenima Hrvata, Srba, Slovenaca, Makedonaca i drugih. Nema nikakve sumnje da je rimska i predimski baština kulture u centralnoj Bosni bila ipak toliko slaba da se nije mogla oduprijeti najezdi novodoseđenih Slovena da bi sačuvala svoje staro ime. Suprotan je slučaj s imenom Dalmacija, Duklja, Makedonija, Istra gdje je stara predslavenska kultura bila toliko jaka da je Slaveni nisu mogli potpuno uništiti nego su se prilagodili starosjediocima i s njima stvarali zajedničku kulturu i civilizaciju. Ostao je dobar dio starosjedićaca, tako da su se zadržala i pokrajinska imena do danas.

²³⁾ T. Smičiklas, o. c., V, br. 628.

²⁴⁾ T. Smičiklas, o. c., III, p. 127; XIII, br. 149; XI, br. 305; III, br. 8 (spomen starih slavenskih imena).

²⁵⁾ T. Smičiklas, o. c., V, br. 773 (277—8).

²⁶⁾ T. Smičiklas, o. c., II, br. 8.

²⁷⁾ T. Smičiklas, o. c., VI, br. 434.

²⁸⁾ Vidi bilješku 2.

Ako je starijim filozozima i historičarima bilo dozvoljeno da na osnovu topografije nalaze tragove prisutnosti velikih slavenskih plemena po današnjem Balanskom poluotoku i dalje, onda ni moj metod dokazivanja nije imao razinu od njihova. Mislim da sam tih pristupom problemu pokrenuo s mrtve tačke pitanje o postanku imena Bosna. Ako sam bar djelomično bliži rješenju postavljenog problema, biću zadovoljan. Napominjem da sam to opširno objasnio u časopisu "Pre-gled" januara 1972. godine, i u međunarodnom izdanju časopisa "Survey", Sarajevo 1974.

Iz pomenutih nekoliko izvora o pojavi imena *Bosna* u raznim oblicima proizlazi činjenica da se ime *Bosna* može stalno pratiti od Ukraine preko Poljske i Ugarske do u Bosnu dok se nije ustalilo 885/86. godine. Zato nikako ne sumnjam da je neko pleme *Bosna* ili njegov plemenski voda s imenom *Bosna* dao ime centralnoj pokrajini Bosni i rijeci Bosni. Tu ne ulazim u pitanje o imenima plemena koja su naseljavala današnju Bosnu i Hercegovinu jer je to posebno pitanje.

Tako je s rastom teritorija centralne Bosne i Širenjem imena *Bosna* uporedio išlo i prikupljanje svih kasnijih bosanskih krajeva koji su pripadali državi srednjovjekovne Bosne. Istodobno se, po mome mišljenju, pomicao i naziv rijeke Bosne od gornjeg do donjeg njezinog toka. Taj naziv *Bosna* skoro nikad u srednjem vijeku nije potpuno absorbovan pojedina plemena u drugim oblastima i nekim župama, iako se ponekad u diplomsatim spisima sve pokrajine bosanske države nazivaju Bosnom: banovinom i kraljevinom. Što se dogodilo sa starim ilirskim i rimskim imenom današnje rijeke Bosne, ne možemo dozнатi, bar na stepenu doстиgnuća današnje nauke. Ipak znamo da se pojavilo novo ime rijeke i zemlje Bosne poslije dolaska Južnih Slavena u početku 7. vijeka ili nešto ranije. Što je vrlo značajno za tumačenje postanka imena *Bosna*.

Pišem o najstarijem periodu bosanskohercegovačke historije kad Srbci ni Hrvati nisu uspjeli da brzo uklope sve oblasti Bosne, kao što su Humska zemlja i Travunija, u svoje državne granice. Oni su sigurno u pojedinim vremenskim periodima od 10. vijeka (u trećoj deceniji) držali pojedine baštine kasnije bosanske države ili njihovu dijelove, i to privremeno pod utjecajem političkih zbijanja u Bizantiji, Ugarskoj i u Veneciji. Ugarski kraljevi su se stalo mijesali u razvoj bosanskih i ostalih srpskih i hrvatskih oblasti i na njih utjecali politički i ekonomski uz pomoć vojne sile i rodbinskih veza s bosanskim i hrvatskim feudalima. Bosna i Hercegovina ostala je dugo na razmazu političkih i kulturnih utjecaja sa Zapadom i Istokom. Ipak je jedna i druga oblast, pokrajina, održala svoju narodnu osobinu koja se ogleda u preostaloj baštini kulture na baši hrvatskosrpskog jezika bez velikih i bitnih utjecaja latinskog i grčkog jezika. Upravo centralni položaj bosanske države u sastavu južnoslavenskih zemalja odigrao je presudnu ulogu u stvaranju pismenosti, umjetnosti i zanatstva odraženim na spomenicima kulture svake vrste: od crkvenog i crkvenog namještaja do nadgrobnih spomenika i zanatskih izradevinu vrsta i oblika.

Jedino se iz datih činjenica može zaključiti da je ime Bosna slavenskog porijekla, bar po mome istraživanju raznih izvora i nalaza raznih toponima koji podsećaju na ime *Bosna*. Da li su dosegjeni Slaveni u Bosni dobili, stekli naziv Bosna od drugih zakarpatskih slavenskih ili neslavenskih plemena ili je postao u sredini Južnih Slavena, ne znamo. To ostavljamo na proučavanje filozozima koji bi trebalo da se pozabave tim problemom sa svim strana. Konačno spominjem da su Panonci u sjevernom dijelu Bosne mogli imati neko drugo ime za oznaku svoga područja u

donjem toku rijeke Bosne, ili se ime Panonija u ilirsko i rimsко doba stalno odnosilo na to područje, što je vjerovatnije na osnovu postojećih historijskih izvora i arheoloških nalaza.

Postojala su dva naselja s imenom Bosna: jedno u Visokom s okolinom spomenuto oko 1200. godine od Tome arhidiakona iz Splita, a drugo u naselju Vrhbosni, današnjem Sarajevu.²⁹ Vrhbosna je, po mome mišljenju, kao naselje pripadalo Gornjoj Bosni, dok je Visoko (Bosna) pripadalo Donjoj Bosni, iako za to u izvorima nemamo potvrdu. Tu se, zbilia, radi o suprotnosti dvaju topografskih naziva. Jedino se zasada može tako protumačiti ime Vrhbosna i Bosna kao naselja u što su, mislim, uvjereni mnogi historičari. *Niko danas od učenjaka ne sumnja da će nekad Visoko ili Visoki nazivati naseljem Bosnom.* Stavio sam to oznanje iz moga istraživanja u mojoj izdani "Historijsku kartu srednjovjekovne bosanske države", Sarajevo 1975. godine i kasnije u drugom izdanju. Izraza "Donji" i "Gornji" za oznaku nekih naselja ima mnogo na terenu Jugoslavije u srednjem vijeku, pa i kasnije, iako se stvarno radi o jednom naselju, župi, oblasti ili pokrajinama. Znamo da su u srednjem vijeku postojali Gornji i Donji Konavli, Gornja i Donja Panonija, Gornja i Donja Slavonija te Gornja i Donja Dalmacija. Postoјala je Gornja i Donja Tuzla, Gornja i Donja Zeta (Inferior et superior Zeta) itd.

Iz gornjeg izlaganja jasno je da je postojala Gornja i Donja Bosna u čitavom srednjem vijeku. Ime Donje Bosne za oznaku područja od Zavidovića do rijeke Save tvorevine je prethodnih historičara koji nisu ni dovoljno detaljno ulazili u postojeće i kasnije pronađene historijske izvore nadene u raznim arhivima i na postojeće toponime. Već u knjizi "Provinciale Vetus" iz oko 1064./74. godine, crkvenom dokumentu, spominje se biskupija u Bosni pod imenom *civitas Bosna*. Svaka kršćanska biskupija zapadnog i istočnog obreda dobila je svoje ime po sjedištu biskupa.³⁰ To sjedište moralno je, po crkvenim saborskim zaključcima, naročito na saboru u Sardiki (Sofiji) iz oko 347. godine, biti veliko i sa prihodom da biskup može pristojno živjeti. U 6. kanonu sabora u Sardiki (u Sofiji) u Bugarskoj spominje se sljedeće: "Licitentia vera danda non est ordinandi episcopum aut in *vicio aliquo* aut in *mofica civitate cui sufficit unus presbyter, quia non est necesse ibi episcopum fieri, ne vilescent nomen episcopi et autoritas.* Non debent illi ex alia provinciis invitati facere episcopum, nisi aut in his civitatibus quas episopos habuerunt, aut si qua talius aut tam populosa est civitas quae mereatur habere episopum . . .".³¹ Iz tog zaključka se može s pravom zaključiti da je i Vrhbosna (Bosna) već u 11. vijeku bila *trg, velika varoš* jer inače tu ne bi moglo biti sjedište biskupa još od starine.

To historičari nikad nisu učili niti citirali i time su umanjili historijsku istinu o bosanskoj biskupiji. Tu se misli na biskupiju zapadnog obreda u Vrhbosni, nikako u Zenici, jer je u naselju Vrhbosni bila sagradena katolička katedrala do 1239. g. u čast svetom Petri apostolu. To nam spominje bula (pismo) pape Grgura IX 22. decembra 1239. godine i povjela ugarskog kralja Bele IV izdata 20. jula 1244. godine. Katolička katolička bosanska biskupija nalazila se po mišljenju da muha Hadžićiha na mjestu Brdo nad varoš Vrhbosnom kod Bistrika ili na Debe-

lom Brdu. Na kamenom spomeniku rimskog činovnika Katija nadrenom u Ferhatiji-džamiji u Sarajevu arheolozi su pronašli latinski srednjovjekovni natpis sa spomenom svetog Petra apostola od Vrhbosne. Natpis je okrenut, ali pak se tekst može rekonstruisati. Spomenik je smješten u Žemaljski muzej u Sarajevu.³² O tome će biti još govora u odsječku o oblasti Vrhbosna i župi Vrhbosni.

Trebalo je da produ gotovo dva vijeka iza doseljenja Južnih Slavena pa da se ime Bosna spomenje kod stranih pisaca u svojstvu političko-teritorijalne jedinice-oblasti, države. Znamo da se rimska pokrajina Dalmacija prostirala od Istre i Jadranског mora do Zavidovića i gornjeg toka rijeke Sane i na istok do rijeke Kolubare. *U taj rimski region spadala je i sva centralna Bosna.* Taj region rimske provincije Dalmacije prvi put se spominje u Analima franakog pisca Ajnharda iz 822. godine. Analist Ajnhard piše da je iz grada Siska (Siscia) hrvatski knez Ljudevit (Posavski) pobegao ispred Franaka i sklonio se u provinciju Dalmaciju, kod jednog od srpskih knezova koji je vladao većim dijelom te rimske provincije. To znači da i veći dio Bosne u to doba bio pod vlašću jednog od srpskih knezova. Time se potvrđuje donekle i rasprava dra Muhameda Hadžićiha kojom je vjerovalno dokazao da je prvi bosanski knez u Sklavinijsi bio knez Ratimir 838. godine. *Sklavinija je tada bila samostalna, upravo na teritoriji sadašnje Bosne.* Po tim izvorima doznaje se da se ime Bosna ne spominje ni 822. ni 838. godine, ali se indirektno može zaključiti da se radi o Bosni. Nada Klaic iznosi mišljenje suprotno svim dosadašnjim historičarima koji su tumaćili podatak Ajnhardov iz 822. godine i smještia Srbe (Sorabe) u Dinaride što je u više razloga neubjedljivo jer od Une na zapad nije veći dio rimske provincije Dalmacije, nego manji. Po posmatranju geografske carte, Bosna čini veći dio rimske Dalmacije kad obdijemo Posavje koje se ubrajalo u Donju Panoniju, kasniju Donju Slavoniju.³³ Zato se i pisanje popa Dukljanina o Bosni i saboru u Duvnu može staviti u 885. ili 886. godinu. Tako je dobro uočio dr Muhamed Hadžićihić. Niže moguće povjerovati da franakski pisac Ajnhard nije znao za postojanje imena Bosna, ukoliko je ona pod tim imenom postojala u centralnoj Bosni. Očito se vidi da je ljetopisac Ajnhard smještio Bosnu u rimsku pokrajinu Dalmaciju držeci se starih naziva. Time se ne isključuje postojanje naziva Bosna i prije sabora u Duvnu (Dalm.) Jedino tvrdim da na svjetsku historijsku pozornicu nije ime Bosna došlo prije druge polovine 10. vijeka, a indirektno i u 9. vijeku.³⁴

²⁹ E. Fermandžin, *Acta Bosnae*, p. 12–13; Muhamed Hadžićihić, *Dobri pastir*, Sarajevo 1959 (IX), 88–110; isti, *O nekim lokalitetima iz povijesti Bele IV od 20. jula 1244*, Radovi 12, Akad. BiH, Sarajevo 1970; A. Theiner, *Monumenta Hungarica* 1, p. 169, 173; E. Fermandžin, o. c., p. 201; Marko Vego, *Zbornik*, knj. IV, br. 208, sa starijim literaturom.

³⁰ Fr. Rački, *Documenta*, p. 327. Ljetopisac Ajnhard piše za 822. godinu o Ljudevitu Posavskom: "Ludewitus, Siscia civitate relicta, ad Sorabos, que natio magnam Dalmaticam pariter obtinere dicuit, fugiendo se constituti, et imo ex duabus eorum a quo receptus est per dolum infecto, civitatem eius in suam redigit diciensem . . ." Dr Nada Klaic, mediavelist, pokufala je da o bijegu kneza Ljudevita dade drugo mišljenje u svome eks obilježju radu "Z problematike srednjovjekovne povijesti Bosne", Prilogi za Institutu za istoriju, Sarajevo 1978 (XIV, br. 14–15, bilj. 23, bilj. 48; Muhamed Hadžićihić, *Pitanje vjerojatnosti sabora na Duvanjskom polju*, Sarajevo 1970, 236, Godišnjak VIII, Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. O Sklavinijsima u našim krajevinama kao samostalnim jedinicama bez vlastite državne organizacije izvan vlasti Bizantije raspravio je opifirno G. Ostrogorski u radu "Vizantija i Sloveni", Beograd 1979, 10.

³¹ Muhamed Hadžićihić, *Pitanje vjerojatnosti sabora na Duvanjskom polju*, 201–219, Godišnjak VIII Akademije nauka i umjetnosti BiH, Sarajevo 1970.

³² Fr. Rački, *Thomae Archidiacoeni Historia Salomonita*, caput 23.

³³ D. Mandić, *Bosna i Hercegovina I*, Chicago 1960, 396, 375, 379 i 394; Farlati, *Ilyricum sacrum IV*, 90.

³⁴ Carl Jos. Hefele, *Conciliegeschichte*, Bd. I, S. 578, 532–539; Marko Vego, *Civitas Vrhbosna*; *Iz istorije srednjovjekovne bosanske države*, 441 bilj. 23, Sarajevo 1980.

Sličan slučaj je i s Posavskom Hrvatskom koju Franci i njihovi pisci nazivaju Donjom Panonijom sa sjedištem u Sisku spomenutim od franačkog pisca Ajnhar da 818. godine. Spomenute sam da je dugo vremena prošlo da je naziv Panonija zamjenjeno ime Slavonija iako je još u doba dosegavanja bila velika populacija Hrvata i Srba u Slavoniji od Siska do Zemuna. Od 1134. godine u historijskim izvorima prestaje upotreba naziva Panonija jer ustupa mjesto imenu Slavonija, Gornja i Donja Slavonija. Tako car-pisac Konstantin Porfirogenet izričito spominje zemljicu Bosnu (*Bosonu*) oko 949. godine. Ako zanemarimo pisanje popa Dukljanina u Ljetopisu i franačke pisce 9. vijeka, tada nam je carev zapis prvi siguran spomen imena Bosna. To je upravo vrijeme kad su se pojedina malaa plemena ujedinjena postepeno pod jednim imenom. Tako je bilo i s Bosnom i njezinim velikim i mnogobrojnim imenom.

Da nam bude jasno da se granice prvoštine Bosne nisu prostirale izvan južnog područja Zavidovića, donosim nekoliko dokaza historijske vrijednosti. Historičar Toma arhidiakon iz Splita, očevidac mnogih događaja iz 13. vijeka i po objektivnosti ocijenjen od srednjovjekovnih historičara kao siguran izvor događaja u svojoj "Historija salontanska" na latinskom jeziku, piše da su u vrijeme splitskog nadbiskupstva Bernarda, kako sam spomenuo, prije 1200. godine došla u mjesto Bosnu dva splitska zlatara i umjetnici vršnji kvaliteti, braća Matej i Aristodij, sinovi Zorobabelovi i radići svog zanata. Braća su dobro poznavala latinski i slavenski jezik, ali su, tobože, bili heretici, kasnije obraćenici. Arhidiakon Toma izričito navodi da su pomenuti zlatari i umjetnici (pictores) dugo boravili u mjestu Bosni (*apud Bosnam*), u današnjem Visokom s Milima (danas Arautovići kod Visokog). Indirektnim dokazom može se slobodno zaključiti da su pomenuti zlatari i umjetnici radili na dvoru bana Kulina i njegovih visokih feudalaca i činovnika. Ban Kulin dovršio je jednu crkvu 1193. godine i u isto doba njegov veliki sudija Gradeša (Gradina) drugu pod imenom Svetog Jurja. Spomen zidanja Kulinove crkve u Milima ili Biskupićima kod Visokog nalazi se u čirilskom natpisu na kamenu nekad ugradenom u crkvu. Spomenik se čuva u Zenalskom muzeju u Sarajevu. Drugi čirilski natpis na grobnoj ploči velikog sudije Gradeše (Gradine) nedavno je nađen u selu Podbrežju kod Zenice urezan 1193./1204. godine.

Iz pisanja Tome arhidiakona znamo da se Visoko s Milima i okolinom nazivalo *Bosna poput Podmilaka* *oko Jajca, Miljevine kod Foće*. To je najbolji dokaz da se u početku ime Bosna nije spominjalo izvan grada Vranduka jer se od Zavidovića do Save prostire područje velike oblasti Usore. Mnogo je vremena prošlo da se država Bosna proširi izvan centralne Bosne, jer su na putu proširenja i oblikovanja države Bosne bile mnoge zapreke od stranih i domaćih feudalaca. Domači feudali su željeli da viadaju samostalno svojim područjem od ūpe do oblasti. Većina feudalaca je smatrala da je ona država i tome je podredivala svoju politiku i ekonomske akcije. Za to je najvjerniši dokaz upotreba naslova "sva Bosna" u diplomatskim spisima stranog i domaćeg porijekla u značenju feudalne gospode višeg reda (državnog savjetja), *bosanskog sabora ili stanka Bosne*.

Granice najstarije oblasti Bosne

Po prvim sigurnim historijskim izvorima cara Konstantina Porfirogeneta iz oko 949. godine mogu se bar približno očitati granice zemljice Bosne kao nesamostalne društvene zajednice, možda i države. Kad je car Konstantin Porfirogenet

opisivao susjedne zemlje Hrvatsku i Srbiju napisao je da su u njegovo doba Hrvatskoj pripadale ūpe Pset (Bosanska Krupa i Bjelaj), Pliva, Hlivno, Luka (kad Jajca), Imota (Imotski s okolinom) i Cetina i da se neke od njih nalaze na granici Srbije u koju se uklapa privremeno i Zemljica Bosna (Bosona). Zapadna granica Bosne bila je negdje kod Borove Glave uz Kupresko polje i nije prelazila istočne granice Livna i zapadne Lašve. Takva situacija nije duge trajala jer je ban Bosne, po izvorima, zauzeo ūpe Plivu oko Jajca i Luku oko Jajca poslije 959. godine, i to pod zaštitom kralja Hrvata Krešimira. Tada su Maronija (Primorje) i oblast Hum ispod ūpe Rame (terra Rama) poslije smrti kneza Časlava iz Raške došli u sastav kralja Hrvatske. O tome nas obavještava splitski arhidiakon Toma i Ljetopis popa Dukljanina.³⁵⁾

Oko 976. godine Rama je bila u sastavu oblasti Podgorja koja se prostirala od Onogašta (Niklića) do Rame zaključeno. Tadašnjom Bosnom vladao je knez Časlav do 960. godine. Ugri su ga napadali velikom vojskom s vodom Kišom na čelu i usputili se uz rijeku Drinu u ūpu Drinu, današnji kraj oko Foće i rijeke Čehotine. Tada se ūpa Drina prostirala na obavdje strane Drine kao i kasnije. Knez Časlav pobijedio je ugarskog vođu Kiša kod mjeseta Cvilina u blizini Atikoline, zvanog i Kiškova. Ugri su i kasnije vodili borbu protiv kneza Časlava u Sremu i pobijedili ga, tu je knez Časlav izgubio glavu. Tijelo mu je baceno u rijeku Savu.

U vrijeme cara Bizantijite Konstantina Porfirogeneta područje oko Tuzle zvano *Salenes* bilo je, jedno vrijeme u polovini 10. vijeka pod vlašću kneza Časlava. Mislim da grčka riječ *Salenes* nije u potpunosti izrazilja područje. Zato donosim jedno drugo čitanje. Naime, tu se radi o utvrđenju Soli (to kastron te Salenes). Po tome prava, centralna Bosna nije obuhvatala područje izvan rijeke Drinice u donjem svom toku, u kasnijem Podrinju. Na jugozapadu joj je granica bila ūpa Rama koja je s Neretvom, Dabrom (Komom) oko Glavatićeva, Nevesinjem i Gackom bila jugoistočna granica Bosne. To veliko područje Podgorja (Submontana) s nekoliko ūpa od Onogašta i Komarnice doprlo je čak do Rame zaključeno.

Im Podgorje nastalo je po tome što se sve pobrojene ūpe nalaze ispod planine Treskavice i Bjelašnice te Durmitora. U narodnoj tradiciji postoji Gornja Bosna za oznaku kraja u podgorini Bjelašnice, dok porječje rječice Željeznice nosi ime Bosnik.³⁶⁾ Car Konstantin Porfirogenet piše da je bugarski vojvod Alogobotur 926. godine napao Hrvate ali je bio pobijeden i svi su Bugari bili pouzbijani.³⁷⁾ To je moglo biti jedino negdje na dojnoj ili srednjoj Drini gdje su bosanske gore. Po Ljetopisu popa Dukljanina u takvoj Bosni vladao je knez Stjepan u imu kralja Bodina iz Duklje (Zete), negdje oko 1082. do 1085. godine (Bodinus . . . deinde cepit Bosnam posuitque ibi Stephanum knesium). Tako je i katolička bosanska biskupija pripadala pod jurisdikciju barskog nadbiskupa, odnosno dukljanskog mitropolita u Baru, i to upravo u dobi kralja Bodina i na njegovu molbu. Papa je za to dao dozvolu 1089. godine.³⁸⁾

Poslije vladanja bosanskog kneza Stjepana nema nikakvih historijskih izvora ni arheoloških nalaza koji bi nešto detaljnije kazali o razvoju Bosne u 11. i prvoj

³⁵⁾ Marko Vego, *Zbornik*, knj. IV, br. 254, br. 252.

³⁶⁾ Milenko Filipović, *Gornja Bosna, Geografski pregled*, 160—161, Sarajevo 1957.

³⁷⁾ Fr. Rački, *Documenta*, p. 382.

³⁸⁾ F. Šilić, *Ljetopis popa Dukljanina*, p. 361; Junije Resti (Rastić), *Chronica*, p. 44; Branislav Nedeljković, *Poštobina prvog bosanskog bana Boškica*, dnevni list "Oslobodenje" Sarajevo 1958., broj od 6. aprila.

polovini 12. vijeka, sve do vladanja bana Borića. Učenjaci misle, što bi bilo normalno, da je Bosna poslijepodne 1101. godine živjela samostalnim životom sve do 1135. godine kad su se ugarski kraljevi počeli mijesati i unutrašnje stvari bosanske države. Konačno je bizantijski car Manojlo Komnen zauzeo Bosnu i u njoj postavio svoju upravu 1166. godine. Tada se car Manojlo Komnen nazvao gospodarom *dalmatinskim, ugarskim i bosanskim i nekikh drugih zemalja na Balkanskom poluotoku*. Ne kaže se koliki je obim tadašnje Bosne bio, jer nam je to već djelimično Ćinam saopšto kad je napisao da je Drina granica između Srbije i Bosne. Nema sumnje da je to napisano u globalnu, ne misleći da negdje na Drini nije bilo drugačije.

U doba bana Kulina 1180. godine bosanski ban je nazvan od pape i domaćih feudalaca *velikim bosanskim banom*. Tako je bilo od Kulina do krunisanja bana Trvrka za kralja. U mnogim bosanskim banskim povijeljama nalazi se naziv *veliki bosanski ban*, a ponekad i bez toga naslova. Papa Inocencije III 1202. godine naziva Bosnu *Zemljom Kulina bana*. Poslije godinu dana crkveni krovugovi sa Zapada predlagali su da se u Bosni uspostave novi biskupi: tri ili četiri jer, kažu, da je Bosna prostrana i da se ne može preprečiti za deset dana. Po tome se vidi da je Bosna u doba bana Kulina bila prostrana i bez današnje Hercegovine. Ti podaci nas upućuju da je Kulin ban vladao zemljama, oblastima izvan centralne Bosne. Tu se radilo o župi Soli, oblastima: Usori, Donjim krajima, Zagorju, Sani i Uskopljiju oko Vrbasa. Takva situacija može se uočiti i po ispravi ugarskog kralja Bela IV od 20. jula 1244. godine kad kralj Bela IV dariva katoličkoj bosanskoj biskupiji crkvene desetine koje je nekad potvrđio i brat mu hercig Koloman i ban Bosne Matija Ninoslav. U toj povijesti se spominju: Soli, Usora, Donji kraji, Uskopljje i posjedi u župi Neretvi na desnoj strani Neretve, te neki posjedi oko Đakova u Slavoniji do rijeke Tolise u Bosni, odnosno Usori. Tada Gacko nije bilo u sastavu bosanske banovine.

Iz povjete srpskog kralja Uroša II Milutina iz 1313—1318. godine doznajemo da je kralj Uroš II Milutin darovao novoosnovanom manastiru Svetog Stefana u Banji Gacko i Pivu sa podređenim selima radi ubiranja bira — desetine. Napominje se da Piva i Gacko pripadaju u *duhovnom pogledu budimljanskom episkopu*. Tu se ne spominje župa Drina iako je u susjedstvu župe Pive. To znači da je tada župa Drina bila u sastavu bosanske države.

Kralj Karlo II Napuljski u povelji knezu Hrvatinu 1299. godine piše da su Donji kraji (Partes inferiores) bosanski od Grmeča do Gornje Lašve.

Nema sumnje da je u 12. vijeku župa Prača bila u sastavu bosanske države s granicama do Drine i Žemlige knezova Pavlovića. To se potvrđuje i povjeljom ugarskog kralja Bela IV od 20. jula 1244. godine kad je kralj Bela IV darovao imanje Biskupinu u Vrhbrači katoličkoj crkvi u Vrhbosni. Izgleda da utjecaj bosanskog katoličkog biskupa nije išao dalje od trga Prače jer se već za grad Borač kod Mesića spominje da je pod velikom vlašću bosanskih monaha s diodom na čelu.

Ban Kulin nije mirovao nego se okretao na sve strane da proširi granice svoje države slijedom ili darovanjem od ugarskog kralja. Takav slučaj bio je i sa župom Samom još prije 14. maja 1201. godine. Po jednoj sudskoj presudi u Zadru od 14. maja 1201. godine doznajemo da je samsku župu napustio nekadašnji sanski župan Truncan kad je postao sudija u Zadru. U presudi se navodi: "Omnibus tam presentibus quam futuris cognitum fieri volo, ego namque Truncannus quondam *Sanensis comes*, quod olim cum Guido de Tureo potestas Jadertine precesset ciuita-

ti . . ." Iz toga zapisa se vidi da Truncan nije više sanski župan. Izgleda da je to smjenjivanje uslijedilo pod utjecajem bosanskog bana Kulina s odobrenjem ugarskog kralja ili bez njega. Ovo ne mijenja suština stvari.³⁹

U doba bana Kulina oblast Zagorje oko Kalinovika i gornje Neretve pripala je bosanskoj državi nešto prije 1193. godine, kad je ban Kulin dao posvetiti crkvu u naselju Bosni (Mili, Biskupići) pomoću dubrovačkog nadbiskupa Bernardina. U čitliskom natpisu na kamenoj ploči spominje se kako je ban Kulin zauzeo Kučevsko Zagorje, to jest današnje Zagorje i u čast toga sagradio crkvu. Stariji historičari mislili su da se riječi Kučevsko Zagorje odnose na Kučovo u Srbiji gdje je ban Kulin ratovao uz Ugre protiv Bizantije. Tada historičari nisu znali da je postojalo Kučovo u našem Zagorju, to jest Kalinovik gdje je postojao trg za prodaju roblja.⁴⁰ Zato se staro mišljenje mora sasvim odbaciti s historijskog i vjerskog stanovišta, koje se očituju u Kulinovu natpisu. Niko zdrave pameti ne može vjerovati da bi neko sagradio crkvu nakon pljačke u ratnim pohodima; bar to feudalac ne bi izrazio u javnom natpisu ništa drugo.

U dubrovačkim izvorima spominje se neki Poznačić (Pozančić), potomak župana Poznanja iz bosanskog Zagorja koji je prodao robiju iz Kučeva za jednog konja, dok je Utjeh Vučković iz Zagorja prodao roba Bratmila Điva Buniću iz Dubrovnika u Dubrovnik 1373. godine.⁴¹ Zato s pravom zaključujem da je Kučevićevo ispod današnje Gradine u Kalinoviku gdje je bio stalni trg za prodaju robova i rokipinj i ostale robe. Zato pomenući natpis s ploče Kulina bana rješava pitanje prisvajanja Zagorja s Ulogom i župom Viševom od strane bana Kulina. Tim su se granice Gornje Bosne protegnule na sjeverni tok rijeke Viševe ili Neretve. To se potvrđuje i povjeljom iz Mila izdatom od bosanskog bana Stjepana II Kotromanića poslijepodne 1322. do 1329. godine, u kojoj se spominje svjetski povelje župan Poznanjan (Poznan) Purčić iz Zagorja. Župan Poznanjan (Poznan) Purčić spominje se prvi put 1306. godine kad je plijenio u Većeriju na desnoj strani Neretve robu dubrovačkog trgovca Tome Držića u vrijednosti od oko 270 dukata (800 perpera).⁴² Župan Poznanjan (Poznan) bio je poslanik bosanskog bana Stjepana II Kotromanića 1327. godine sa zadatkom da nešto u ime bana pregovara s općinom Dubrovnik. Ban Tvrtko spominje Zagorje 1354. godine.⁴³

Bosanski ban Prijezda, iz roda bana Kulina, u povelji od 8. maja 1287. godine izdatoj u Žemljaniku kod Banje Luke spominje da su banovi preći držali župu Žemljanik u svojstvu vlasnika sa stalnim granicama (. . . sub iisdem metis, terminis et comitatis quibus predecessores nostri et nos possedemus (h) uscuse . . .). Župa Žemljanik graničila je na zapadu sa župom Vrbasom. Ban Bosne Prijezda darovao je župu Žemljanik zetu Stjepanu Baboniću uz pristakan sinova i barona i time je očito smanjio obim bosanske države. To je ban Prijezda učinio ne pitajući

³⁹ T. Smičiklas, *Codex diplomaticus*, III, br. 5.

⁴⁰ Vidi bilježak 35.

⁴¹ Vuk Vrabić, *Trgovina bosanskim robljem tokom XIV veka u Dubrovniku*, Anal Historijskog instituta u Dubrovniku 1953, 128, 142; M. Dinić, *Iz dubrovačkog arhive*, III, 21.

⁴² Lj. Thallóczy, *Istraživanja o postanku bosanske banovine sa naročitim obzirom na povjelu kormilačkog arhive*, Glasnik Žemaljskog muzeja u Sarajevu 1906, 406; Sima Čirković banovu povjelu datira poslijepodne 1329. godine, *Istorija srednjovjekovne bosanske države*, 1964, 339; Jovan Radonić, *Archiv za slavische Philologie*, Bd. 22, S. 174; Mihailo Dinić, *Zemlje hercega Švetoga Save*, 186.

⁴³ Jos. Gelicich, *Libri reformatiōnē*, V, p. 246, 189, 179; Lj. Thallóczy, *Glasnik Žemaljskog muzeja u Sarajevu* 1906, 410—411. Istraživanja . . .

ugarskog kralja, ali, ipak, uz dozvolu svoje vlastele. Očito se vidi samo iz pomenu tog primjera kako su se često mijenjale granice bosanske države i oblasti uopće.⁴⁴

Mavro Orbini piše da su granice Bosne poslije 1310. godine dopirale od Cetinje do Drine, tako da je Bosna graničila s Raškom u kojoj su tada sigurno bili Gacko i Piva. Dugo je u narodu ostala uspomena, a i među feudačima s kraljem na čelu, da je bosanska država bila velika u doba bana Kulina tako da je to izričito opisao kralj Tvrtko II Tvrtković 1406. godine, kad je, kako čemo vidjeti, zamolio napuljskog kralja Ladislava da mu potvrди granice države iz doba Kulinova vremena koje su bile veće nego u doba kralja Tvrtka II. Dubrovački trgovci iz Srema pišu knezu dubrovačkomu 1302. godine i pri tome spominju Bosnu Mladenu I i bana Stjepana, oca bana Stjepana II Kotromanića kao nekog bana od manjih banovina u sklopu velike bosanske banovine.⁴⁵

Bosanski ban Stjepan II Kotromanić izdao je povelju Dubrovčanima pod gradom Srebrnikom kod Tuzle 15. februara 1333. godine ustupajući im Pelešac sa Stonom i okolnim otocima uz plaćanje godišnjeg prihoda od 500 perpera (oko 250 dukata).⁴⁶ Po tome se vidi da je oblast Usora bila u rukama bosanske gospode s banom na čelu. Nije čudo što je u narodu ostala uspomena na tobožnje sretne dane bana Kulina. Mislim da su pojedini bosanski vladari, kako sam spomenuo, nosili naslov "veliki" zbog toga što su vladali većim područjima nego što je bilo u prvoj centralnoj Bosni. Tako je bilo i s humskim knezovima iz kuće Nemanjića, koji su vrlo često nosili naslov — veliki humski knez.

Pošto smrти bana Kulina 1204. godine ugarski kraljevi i feudalci stalno se upliču u bosanske prilike ekonomskog i političkog karaktera. Oduzimali su od Bosne neke oblasti i gradove u kojima su postavljali svoju rodbinu i prijatelje na upravu kao svoje povjerenike. Već se papa obraća katoličkom nadbiskupu 1225. godine da progoni heretike u Usori, Soli, kasnije i u Bosni. Zato papa uzima pod svoju zaštitu usorskog kneza Šešimlja, sina bana bosanskoga Stjepana, vjerovatno na bana Kulina, i to 8. augusta 1236. godine.⁴⁷

Pošto smrtni bana Matije Ninoslavović ugarski kraljevi daruju Bosnu i Soli svojim inicijama i pristalicama ugarskog porijekla. Tako je Bosnom vladao ban Henrik i kasnije, 12. 5. 1273. godine pojavljuje se ban od Mače koji nosi naslov i bana Bosne. Pošto pomenuštim spominje se 18. jula 1281. godine bosanski ban Prijedza, koji je prodavao svoga roba Rakovana u Dubrovniku.⁴⁸

Isti ban Prijedza potvrdio je imanje bosanskom katoličkom biskupu u Usori s naročitim naglaskom na posjed Dubnicu. To je ponovo ban Tvrtko u svojoj povijeli izdajot u Bobovcu u Bosni 1. novembra 1356. godine u korist katoličkog bosanskog biskupa Petra. To je darivanje potvrdio i papa Grgur IX 1375. godine.⁴⁹

⁴⁴ T. Smičiklas, *Cod. dipl.*, VI, br. 496 (588—589).

⁴⁵ Fr. Rački, *Pokret* (Rad IV, p. 261—262); Vjekoslav Klačić, *Poviest Bosne*, 231; Jos. Gelcich, *Libri reformationis*, V, p. 27.

⁴⁶ Lj. Stojanović, *Stare srpske povelje i pisma*, I, br. 52.

⁴⁷ T. Smičiklas, *Codex diplomaticus*, III, br. 216—217; IV, br. 12; Augustin Theiner, *Monumenta Slavorum Meridionalium*, I, p. 22; E. Fermedžlin, o. c., p. 10; A. Theiner, *Monumenta Hungariae*, I, p. 147.

⁴⁸ T. Smičiklas, o. c., VI, br. 23; VI, br. 34; S. Ljubić, *Listine*, I, p. 123; Aleksandar Solovjev, *Odarbani spomenici srpskoga prava* od XII do XV veka, br. 39, Beograd 1926.

⁴⁹ L. Thallóczy, *Studien*, S. 331; E. Fermedžlin, *Acta Bosnae*, p. 40—42; Zbornik Ilariona Ruvarca, 485—486, Beograd 1934.

Zato je potpuno jasno, da je Usora 1281. godine bila u sastavu bosanske države, neovisne od ugarskog kralja.

Po natpisu u manastiru Banji kod Pribuja iz 1359. godine očito se vidi da su Drina i Gacko nekad bili u rukama čelnika Dimitrija s dvora cara Uroša. *Zapis je u suprotnosti sa sadržajem povelje Uroša II Milutina izdate 1313—1318. godine gdje se ne spominje, kako sam istakao, župa Drina.*⁵⁰

Vidi se da je pravi kaos u diplomatskim darivanjima bosanskih posjeda. Istina je da su neki naslovi prazna i puka formalnost. Tako je bilo i s oblastima: Bosnom, Usorom i župom Soli. U jednom pismu papa Nikola IV piše 23. marta 1291. godine da dijelom Bosne na istoku uz Drinu, gdje se tobože širila hereza, vlasta srpski kralj Stevan Dragutin. Zato je papa poslao svoje poslanike u knežinu Bosnu gdje je vladao kralj Stevan Dragutin u ime ugarskog kralja sa zadatkom da istjera "heretičku opačinu" iz svoje zemlje.⁵¹

Napuljski kralj Karlo II darovao je banu Pavlu Šubiću Bribirskomu 1292. godine Drenčik, Pset, Sudčanj-Sudčani-Jezero, Gaj s Novigradom (Todorov) zapadno od Une, te se tim ban Pavao Šubić Bribirski primakao zapadnim granicama bosanske države i posjedima od starine knezova Stipanića-Hrvatinica, u to doba već bosanske gospode. Spomenuo sam da je isti kralj Karlo II Napuljski 1299. godine potvrdio Donje kraje soko Sane bosanskoj porodici kneza Hrvatina koje je ona stalno posjedovala. Tim se potvrdilo staro stanje posjeda Stipanića-Hrvatinica od 20. jula 1244. godine kad se pvi put izričito spominju Donji kraji u povelji ugarskog kralja Bela IV kao bosanski posjed. Iz toga i drugih izvora saznavamo da su glavni bosanski posjedi vlastelina Hrvatinica uistinu bili u župama: Sani, Sanici i Banjacima-Banicama.

Bosanski ban Stjepan II Kotromanić potvrdio je na saboru u Milima kod Višokog (danas selo Arnautovići) knezovima Hrvatinicima grad Ključ u Banjacama u Donjim krajima, grad Kotor u župi Vrbnjanu iz 1322. godine a prije 1324. godine, u svojstvu suverena Bosne i Humskе zemlje i ostalih pripojenih oblasti. Tim je bosanski ban Stjepan II Kotromanić trajno povezao knezove Hrvatinice uz bosansku državu i njezin banski i kraljevski dvor. Tada su Hrvatinici napustili banove i knezove Šubiće i pristali u Kotromaniće. Ne znamo kako je župe Žemljanik s gradom Žemljanikom u to doba došla u ruke bosanskoga bana iako je od 1287. godine bila u vlasti kneza Stjepana Babonija iz Vodičeva kod Bosanskog Novog na osnovu miraza. To je moglo nastati jedino osvajanjem ili izumrcem vlasnika župe Žemljanika.⁵²

Knezovi Baboniji oduzeli su grad Glaž od kralja Andrije Mlečanina i ponovo ga povratili istom kralju 1299. godine. Ugarski kralj naziva grad Glaž svojim kao i njegovog podgrada (*tuburbium*). Tako je ugarski kralj Andrija Mlečanin pisao 1. augusta 1299. godine da je u njegovim rukama i grad Vrbas, tada izvan granica bosanske države.⁵³ Slavonski ban Leustakije izdao je povelju u Glažu 31. januara 1361. godine i naveo da je Glaž s predgradem njegov posjed. Tu se sigurno ne zna da li je grad Glaž na granici Usore ili je drugi Glaž u župi Sani koji se spominje u povelji kralja Tomaša izdajot braći Dragišćima 1446. godine. Ipak znamo da je

⁵⁰ Lj. Stojanović, SSZN, I, br. 113; Konstantin Jireček-Jovan Radonić, *Istorijska Srba*, II, 23 bilj. 144; Aleksandar Solovjev, o. c., br. 51.

⁵¹ T. Smičiklas, o. c., VII, br. 19.

⁵² Lj. Thallóczy, *Istruživanje*, Glasnik Žemaljskog muzeja 1906, 403, 405—406.

⁵³ T. Smičiklas, o. c., VII, br. 305.

zagrebački biskup upravljao gradom Glažom s podgradem Sridom na granici Uso-re 1334. godine.⁵⁴⁾

Kad se bosanski ban Stjepan II Kotromanić učvrstio na prijestolju svoga oca Stjepana I, zeta srpskog kralja Stevana Dragutina Nemanjića, bana Mačve i dijela Bosne, osvojio je Hum bez smetnje od ugarskog kralja Karla I Roberta 1322. godine, a Krajnu uz more od Neretve do Cetine tek 1324. godine skupa sa Završjem (Duvnom, Livnom i Glamocom). Sve te zemlje su primljene u sastav bosanske države i u njoj trajno ostale do osmanske okupacije. Zato bosanski ban Stjepan II Kotromanić izjavljuje u jednoj čirilskoj povelji izdatoj velikom knezu Grguru Stipaniću-Hrvatinici iz 1324. godine da mu se zemlja – *država prostire od Jadra do Save i od Cetine do Drine*. Tom rečenicom banska kancelarija, po naredbi bana Stjepana II Kotromanića, htjela je da naglasi da je u sastavu bosanske države tada bila: centralna Bosna, Soli i Usora, Donji kraji, Ukrija, Uskoplje, Završje (Zapadne strane), Neretvanska krajina, Humska zemlja sa župom Neretvom s obavijest strane Neretve, sa župom Dabrom (Komom) oko Glavatićeva, župom Viševom, Zagorjem s Kalinovikom, župom Drinom oko Foće (Drine), dok je područje Pive, Gacka, Trebinja, Bileće, Konavala i Dračevice pripadalo srpskom ili raškom kralju. To nam potvrđuje kroničar Andrija Dandolo (1343–1354. g.) u djelu *Chronica Venetica* jer piše da su granice Bosne bile: "od rijeke Drine do Makedonije jeste Raša i od rečene rijeke s ove strane imenuje se Bosnom (. . . a flumine Drino usque Macediniam Rassam et a dicto flumine circa Bosnam nominavit)".⁵⁵⁾

Pošlije februara 1374. godine granice bosanske države su se promjenile u pravcu istoka, prema srpskoj državi poslije njene propasti nakon bitke na Marici 1371. godine. Nakon smrti cara Uroša Nemanjića ban Tvrtko Kotromanić uz pomoć kneza Lazara Hrebljanovića podijelio je srpske oblasti, nekad jedinstvene države, s knezom Lazarom na osnovu rodbinskih veza i faktičnog stanja, odnosno osvajanja. Pobjedom nad županom Nikolom Altomanovićem, njegovim oslijepljenjem i odlaskom u Zetsko primorje ban Tvrtko došao je u posjed zapadne Zete i dijela Raške u pravcu zapada 1374. godine, te se u početku 1377. godine dospao i Travunije: Trebinja, Bileće, Krivošija, Konavala, Dračevice do Kotora i Vrma Župe.

Bosanski kralj Tvrtko I već 10. aprila 1378. godine izdao je čirilsku povelju Dubrovčanima te spominje da je gospodar Travunije, stare oblasti sa župama: Trebinjem, Vrmom, Bilećom, Konavlima i Dračevicom. Detaljne promjene granica bosanske države vidjemo pri opisu historije pojedinih bosanskih i hercegovačkih oblasti, naročito tvrdih gradova. Da bismo imali pred očima određenu sliku o historiji pojedinih oblasti srednjovekovne Bosne i Hercegovine, opisujem te oblasti pojedinačno i u glavnim crtama jer su one uvijek zadržavale svoju osobenost: političku, ekonomsku, kulturnu i etnografsku. Te pripojene oblasti bosanskoj državi u srednjem vijeku nisu mnogo ovisile o centralnoj vlasti bosanske banovinе i kasnije kraljevinе. Uvijek su postojale centrifugalne političke i vjerske sile koje su prijećile da bosanska država postane apsolutna kraljevină. To se dobro vidi po diplomatskim oslovljavanjima pojedinih bosanskih banova, kraljeva i visokih feudalaca

⁵⁴⁾ T. Smičić, o. c., XIII, br. 72; Fr. Miklošić, *Monumenta serbica*, br. 353.

⁵⁵⁾ Ij. Thallóczy, o. c., 406–407. Sima Ćirković, *Istorijsa srednjovekovne bosanske države*, 359. Pisac datira povelju poslije 1329. godine.

i njima upućenim diplomatskim spisima. To se još jasnije vidi po oslovljavanju pojedinih domaćih svjedoka zabilježenih u diplomatskim spisima.

Bosanske oblasti

Glavne oblasti koje su postepeno postajale sastavni dio bosanske države u srednjem vijeku jesu: Usora sa Solima, Donji kraji, Hum (Humska zemlja), Zapadne strane ili Završje, Zagorje, Drina, Podrinje, Travunija (Trebinje, Konavli, Dračevica, Vrm ili Korjenići, Rudine /Bileća/ i Neretvanska krajina i Vrhbosna (Sva Bosna).

Usora

Prvo opisujem prošlost Usore, iako sam nešto o tome rekao. Usora je, po mome mišljenju, bila prva oblast koja se uklopila u sastav bosanske države. Sastojala se od više župa većih ili manjih. Župa Nenaviste u Usori spominje se u povelji bosanskoga bana Stjepana II Kotromanića izdatoj knezu Grguru Stipaniću-Hrvatinici poslije 1324. godine. Područje župe Nenaviste nalazilo se uglavnom oko naselja Modriće u blizini rijeke Bosne, to je u stvari Gradačac's okolinom. Poslije osvajanja Posavine od Osmanlija Nenaviste se nazvalo na njihom. Obuhvatala je područje na desnoj strani rijeke Bosne, u njezinom donjem toku. Zna se da je Usora bila u sastavu bosanske države u drugoj polovini 12. vijeka, u doba bana Borića. Poslije smrти bana Borića Kulin ban zavladao je Usorom i time ju je spojio sa centralnom Bosnom. Tako ban Matija Ninoslav, po povijeli Bele IV od 20. jula 1244. godine, dariva neke posjede u Usori katoličkoj bosanskoj biskupiji poslije 1230. godine.⁵⁶⁾

Na području južnoslavenskih zemalja ima više naziva s korijenom Usor, naročito u Bosni i Dalmaciji. Mislim da je to slavenski izraz za označen raznih seli i riječi. Tako je ime oblasti Usora nastalo od rijeke Usore. Oko Tešnja je postojala župa Usora odakle se ime dalje širilo za označku velike oblasti s desetima župa. To se izričito spominje u historijskim izvorima domaćeg i stranog porijekla. Oblast Usora prostirala se od rijeke Ukrine do Drine, uzeto u širem smislu riječi. Danas se i područje župe i mjesa Soli nalazi u širem tzv. tuzlanskom kraju, staroj Usori. Tako slijedi da je u Kladjnju na Drinjači, Zvorniku, Zaušjem, Sapnom, Tešnjom, Visorinom, Dramešinom, Sprečom i Maglajem, iako su to posebne župe s posebnim nazivima. Poznato name je da su vojvode i knezovi i župani Zlatonosovići stanovali u Zvorniku i u Srebreniku iako su bili gospodari čitave oblasti Usore – usorski knezovi. U povelji kralja Ostrogo vojvodi Hrvatu Vukčiću-Hrvatinici 1400. godine spominje se kao svjedok vojvoda od Usore Vukmir Zlatonosović. Iz ostalih spisa znamo da su Zlatonosovići uvijek vladali od Drinjače do Save i bili stalno predstavnici Usore sa svojim razgranatim rodom iz Podrinja. Povezali su se rodbinskim vezama s visokim bosanskim feudalcima Hrvatnićima.⁵⁷⁾

⁵⁶⁾ Lj. Thallóczy, o. c., 40–407; E. Fermedžlin, *Acta Bosnae*, p. 12–13.

⁵⁷⁾ Aleksandar Solovjev, *Odarbani spomenici*, br. 98; dr Pavao Andrić, *Osorskimi vojvodama i političkom statusu Usore u srednjem vijeku*, Prilozi Instituta za istoriju u Sarajevu, 17–45, Sarajevo 1977 (opisno). Pisac stavlja u oblast Usore župe: Maglaj, Usora, Nenaviste, Koraj, Bijeljina, Zvornik; isti, *Postojiba i rod Divoča Tihoradića*, 231–239, časopis "Slovo", br. 25–26, Zagreb 1976, izdanie Staroslavenskog instituta. Rad je vrijedan pažnje s više gledišta.

Kad bosanski ban Stjepan II Kotromanić piše ispravu Dubrovčanima 15. augusta 1332. godine, oslovjava se gospodinom banom i gospodarem svih bosanskih zemalja te time Želi da naglasi da pod tim izrazom podrazumijeva sve pokrajine izvan oblasti centralne Bosne (. . . pisa Priboe dijak' veliki slav'-noga gdina (gospodina) bana Stepana gdina (gospodina) svem zemljam' bosancem' i Donem' krajem' gđu' (gospodin).⁵⁸⁾

U jednom pismu Trogiranu banu Stjepanu II Kotromaniću od 12. juna 1326. godine Trogirani ga nazivaju slobodnim gospodinom knezom Bosne, Usore, Soli, Huma i drugih zemalja. Izraz gospodin Bosne predstavlja centralnu Bosnu, sru Bosnu, dok izraz slobodan označava suverenu jedne zemlje, kao što je uistinu i bio ban Stjepan II Kotromanić (. . . magnifico et potenti domino Stephano libero principi et domino Boznae, Ussore, et Salae et plurimorum aliorum locorum, atque terrae Chelmi comiti . . .).⁵⁹⁾

Oblast Usore spominje se u jednom historijskom izvoru polovinom maja 1225. godine, kako je Usora sa Soli i Bosnom darovana kaločkom nadbiskupu s tim da progoni heretike. Tada je vjerovatno u Usori vladao knez Sebislav. Već u to doba postoji vlastito ime Kulin oko Zadra i u Srbiji, kao potvrda o postojanju jedinstvenih slavenskih riječi.

Ugri sa svojim kraljem i ugarskim dvorom vrude su željeli da pokore Bosnu, pa je kaločki nadbiskup, duhovni i svjetovni gospodar, držao vlastitu vojsku i zidao vojne gradove i kule u Bosni da pokori tobožnje heretike u Bosni, Solima i Usori, jer nisu davali crkvene desetine. Često je rimska kurija nazivala hereticima podanike i svećenike koji su uskrašivali crkvene desetine. Takav postupak se događao i u ostaloj Evropi. Na to nas upućuju razni zaključci na crkvenim saborima u srednjem vijeku i izvori iz raznih diplomatskih spisa iz kancelarije rimskog pape. Zato je papa Inocenc IV administrativno odijelio Bosnu od dubrovačkog nadbiskupa 1247. godine i podpredio je nadbiskupu u Kaloći.⁶⁰⁾ Tako je dosadašnji crkveni poglavari dubrovački nadbiskup izgubio crkvenu vlast u Bosni jer je, tobož, zanemario sprovoditi crkvene reforme u Bosni i Humu. Bosanci su se u vjerskom pogledu držali starih običaja svojih naroda iz doba učenika Ćirila i Metodija, apostola Slavena kad je crkvena služba obavljana na staroslavenskom jeziku. Tada su pisari bosansko-humskih kancelarija upotrebljavali srpskohrvatski jezik i slavensko pismo. To je sude odudaralo od crkvene prakse zapadne crkve a djelemeđi o istočne crkve. Vrlo je značajno da su skoro svi pronađeni najstariji natpisi u Bosni i Hercegovini pisani na narodnom jeziku i cirilicom, dok su crkvene knjige pisane crkvenoslavenskim jezikom. Takva kultura u pismenosti ostala je u Bosni i na početku novog vijeka.

Vladanje ugarskih činovnika u Usori i Soli bilo je vrlo često formalno i kratkotrajno, ponekad gola pretenzija na bosanske posjede, bez osnove na terenu. Veze dubrovačkih trgovaca, zanatlija i diplomata s Usorom bile su intenzivne i raznovrsne. To se očito vidi po pozivu dubrovačkih majstora koji su radili u gradu Srebreniku kod Tuzle ili na dvoru knezova i vojvoda Zlatonosovića.

Usorani su imali uvijek posebne vojvode, kaznace (blagajnike, poreznike) i te-pčije sa visokim zvanjem i boravkom na dvorima vladara i visokih feudalaca koji

⁵⁸⁾ Lj. Stojanović, S S P P, I, br. 52.

⁵⁹⁾ T. Smičiklas, Codex diplomaticus, IX, br. 243 (296).

⁶⁰⁾ E. Fermedžin, o. c., 13—14; T. Smičiklas, IV, 322.

su činili državni savjet bosanske države. Tu se, u stvari, radilo o oblasnim knezovima—vojvodama raznog stepena. Izgleda da su te-pčije imale ulogu na dvoru bosanske državne kancelarije da rukovode mladim plemićima ili su bili čuvari državnih pečata.

U martu 1278. godine spominje se prodaja jedne djevojke iz Usore nastanjene u Dubrovniku. Tako je, 1280. godine, ponovo uslijedila prodaja neke sluškinje Sestre iz Usore za pet i po groša. Iza te prodaje uslijedile su i druge, upravo iz Usore. Kralj Tvrtko II Kotromanić putovao je do brda Kladruba u Usori 1432. godine u mjesecu avgustu, gdje je trebalo da ga prati dubrovački poslanik delegiran na bosanskom dvoru.⁶¹⁾

Grad Salenes (to kastron tes Salenes), današnju Tuzlu, spominje car Konstantin Porfirigenet, dok se kasnije župa Soli spominje odvojeno od Bosne i Usore 15. maja 1225. godine. Naknadno je u Dubrovniku pronađen historijski zapis o Soli iz 1411. godine. Tu se spominje mjesto Sol. U zapisu od 6. februara 1412. godine spominje se da je Gream Ljubinj prošle godine opipljačko robu Dubrovčanima Bogoslava Boglojevića (valjda Blagojevića) u vrijednosti od 16 perpera-accepti sibi in mercanti ad valorem perperi sedecim in Usora ad locum Sal. Tu se očito radi o trgu Soli, gradu Soli, koji je, izgleda, bio drveta. Tako dozajnemo da je mjesto, trg Soli ili Tuzla bio centar župe jer se njezin župan Budos spominje prije 1324. godine u povijesti bosanskog bana Stjepana II Kotromanića izdatoj u Milima kod Visokog, današnjim Arnautovićima.⁶²⁾

Najubjedljivije dozajnemo stanje Usore sa Soli u oslovljavanju bosanskih banova i kraljeva jer se radi o prvorazrednim domaćim izvorima u kojima ne možemo sumnjati. To se ban Stjepan II Kotromanić poslije 1322. godine naziva gospodonom Bosne, Usore, Soli, Huma i drugih nenabrojenih krajeva. Na istovjetan način se oslovljavao da svoje smrti. To je nastavio ban Tvrtko I. Ban Tvrtko izdaje je povjelje cirilicom u korist kneza Pavla Hrvatinčića-Vukoslavića 1367. godine kojom mu je potvrđio sve posjede koje je posjedovao u času kad je pristao uz njega. Povjelju su potvrđili, po običaju feudalnog sistema bosanske države, razni feudalci iz Tvrtković podložnih oblasti. Tako su učinili i predstavnici Usorana: kaznak (blagajnik) Stjepoje s braćom, vojvoda Tvrtko s braćom, knez Tjejhin s braćom, župan Poručen s braćom, knez Juraj Dobrosalić s braćom i Tvrtko Čekanović s braćom, možda iz Čakoviča kod Tuzle. Iz te povjelje se vidi vrlo jasno da je oblast Usora velika, prostrana i da obuhvata nekoliko župa. Na početku banove povjelje knezu Pavlu Hrvatinčiću ističe se da se knezu Pavlu ne može odseći glava dok se "ne ogleda Bosna i Usora, njegova družina, plemeniti ludije = ljudi". Iz toga se jasno razbire da su plemići Bosne (centralne Bosne) na prvom mjestu a tek na drugom mjestu plemići iz Usore. Tim je jasno ocertano autonomno stanje Usorana.⁶³⁾

U popisu župa zagrebačke biskupije spominje se 1334. godine da na granici Usore u Glazu postoji crkva Svetog Nikole. To znači da se Usora širila na zapad obuhvatajući i župu Ukrinu. U februaru 1364. godine ugarski kralj Ljudevit I

⁶¹⁾ Gregor Čremošnik, Spomenici dubrovačke kancelarije, I, Zagreb 1951, 99—100; Nikola Jorga, II, II, p. 308. bilj. 4.

⁶²⁾ Fr. Rački, Documenta, p. 407; T. Smičiklas, o. c., III, br. 216, br. 217; dr Adem Handžić, Tuzla i njene okolice u XVI. vijeku, 25, bilj. 75; Lj. Thallóczy, Glasnik Žemaljskog muzeja 1906, 403. Istrživanja.

⁶³⁾ Lj. Thallóczy, o. c., 412.

(Ludwig I) piše da je palatin ugarskog dvora Nikola Tot ratovao kao magister vojske protiv bosanskog bana u Usori gdje je slučajno izgubio i državni pečat, i to kod grada Srebrnika blizu Tuzle. U povjeti bana bosanskog Stjepana II Kotromanića i rodbine mu iz 1351. godine izdатoj u korist kneza Vuka Vukoslavića-Hrvatinčića spominju se svjedoci *dobi Bošnjani i Usorani*. Od Usore je bio svjedok Pribislav Hlapotić i Foručen Pribisalić. Tako su po izvorima Usorani imali i uživali veliki ugled na bosanskom banskom dvoru i imali pravo glasa da biraju bosanskog vladara i donose važne pravne odluke u bosanskih državnim poslovima na raznim saborima bosanske vlastele. Bosanski sabor se obično održavao u mjestu Milima kod Visokog (danas Arnautovići) gdje je, kako sam naglasio, postojao samostan s crkvom Svetog Nikole, vjerovalno već od 1340. godine kad su franjevci za stalno došli u Bosnu, odnosno osnovali bosansku vikariju.

Bosanski ban Tvrtko Kotromanić boravio je u Bobovcu i prvog novembra 1356. godine s majkom Jelenom i bratom knezom Vukom a na molbu bosanskog katoličkog biskupa Petra u Đakovu, izdao je povjelu kojom je potvrđio, kako sam rekaо, posjed Dubnicu u Usori koji je više puta oduziman bosanskim katoličkim biskupom. To je očiti znak da je u tim predjelima bila velika snaga vjernika bosanske crkve s dijmom na čelu. Čini mi se da je Dubnica današnji Dubočac na Savi kod Derentve.⁶⁴⁾

Dubrovčani su zabilježili 11. februara 1377. godine da je Maroje Stanković prodao magistru Ivanu iz Pavije (Padove), općinskom kirurgu u Dubrovniku, rođaru Stojanu iz Usore.⁶⁵⁾ Kralj Ugarske i Hrvatske Sigismund I nastojao je da po koncu bosanske feudalce te više puta napadao Bosnu iz pravca Save, ali su se bosanski vladari i reudalci energično odupirali uz pomoć Hrvata, pobunjenika, kruni ugarskog. Sigismundov napad bio je 1394. godine kad je hrvatski feudalac Ivan Horvat branio grad Dobor na lijevoj obali Bosne blizu Doboja. Tada je kralj Sigismund I izričito i jasno napisao da je *grad Dobor u dijelu Bosne, zvanom Usorom*.⁶⁶⁾ Istovjetnu misao kralj Sigismund I ponovio je 1401. godine u pismu ugarskom ostrogonskom nadbiskupu. Tada je kralj Sigismund I podvukao da je grad Dobor u distriktu (*na području*) Usore, u zemlji kralja Bosne. Tim se jasno i bez dojbe potvrđuje da je grad Dobor uistinu posjed bosanske države kao nerazdvojni dio.

U oblasti Usore spadali su gradovi: Tešanj, Doboј, Dubočac, Dobor, Maglaj, Soko-grad, Srebrnik, Soli, Teočak, Zvornik, Kladanj, Gradačac, Brčko, Novi, Rača, Kovaci, Branjić-grad, Glaž, Perin-grad i drugi. Kralj Bosne Ostroja izdao je povjelu Dubrovčanima u Lišnici u Usori 15. januara 1399. godine. Lišnica je kod Maglaja ukoliko se ne misli upravo na tada novovjekovni grad Maglaj, što je mnogo ubjedljivije. Izvori nam spominju vojvodu Tvrtku Staničića 28. oktobra 1447. godine koji je vodio jednu sudsku raspravu s Dubrovčanima u Dubrovniku putem svo-

⁶⁴⁾ Ivan Tkaličić, *Monumenta hist. episcopatus Zagrebiensis*, II, p. 91; Fr. Rački, Popis župa, Starine JAZU IV; T. Smičiklas, XIII, br. 250; L. Thallóczy, *Studien*, S. 17–18; isti, *Glasnik zemaljskog muzeja u Sarajevu* 1906, 437; E. Fermendžin, o. c., p. 12–13.

⁶⁵⁾ Čiro Truhelka, *Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu*, 379, ispis iz Vendita cancellarie, knj. 2, list 43.

⁶⁶⁾ J. Thwrcz, *Cronica Hungarorum*, p. 272–273; druge izvore vidi kod Vj. Klaića, *Poviest Bosne*, 205, bilj. 31.

ga poslanika Milorada Radečića, i to protiv dubrovačkog carinika Maroja Orlančića zbog nekog duga zakupnika Marojeve družine.⁶⁷⁾

Bosanske granice su se proširele i na strednji tok rijeke Drine, na području oblasti Podrinje koje je obuhvaćalo zemlje od rijeke Drinjeće do Perina na jug i do sjeverne granice Zemlje knezova Pavlovića. Teritorijalno proširenje bosanskog kraljevstva na Tvrčku na Podrinje dogodilo se tek 1366. godine. To je izrazio ban Tvrtko u svojoj povelji pisanoj cirilicom u Prozoru, u Župi Rami, u avgustu 1366. godine. Ban Tvrtko je u toj povelji upotrijebio naslov *gospodin od Podrinja*. Tako je Podrinje grančilo s južnom granicom Usore. U toj oblasti — Podrinju vladali su knezovi i vojvode Dinjičići-Kovačevići, gospodari Srebrnice, Bratunca, Kušljata s podgradiem u Perin-gradu i Durdeviku na Drini, zvanog i Jerinjin-gradom, iako su bili podložni knezovima i vojvodama Zlatonosovićima s kojima su imali i rodbinske veze. Kad je kralj Ostroja izdao povjelu velikom bosanskom knezu vojvodi Hrvatu Vukčiću-Hrvatinčiću decembra 1400. godine u Sutjesici u Bosni (kod Vareša), pojavio se svjedok povelje Dragiša Dinjičića s braćom, predstavnik *Podrinja*. Iz toga podataka jasno se vidi da su knezovi i vojvode Dinjičići gospodari Podrinja i da u širem smislu Podrinje pripada oblasti Usori, nikako oblasti Drini, posjedu plemena Kosača. Ipak se mora istaći da su Zlatonosovići i Dinjičići imali posebne grave.

Poslijednji bosanski kralj Stjepan Tomašević izdao je povjelu Dubrovčanima u Jajcu 23. novembra 1461. godine, *u kojoj se naziva kraljem Bosne, Usore, Soli i drugih krajeva, starih bosanskih oblasti*. Po tome se može slobodno zaključiti da je Usora sa Solima stalno zadržala svoje osobnosti i političku i ekonomsku autonomiju koju je kraljevski bosanski dvor morao postaviti i uvažavati. Usorani se stalno ističu kao posebni stanovnici bosanske države iza čijih leda su uigrčestapo napadali Usoru i otimali i pljenili njezine gradove i usorska imanja slobodnih seljaka.

Kralj Sigismund I piše iz Budima 5. septembra 1426. godine da je njegov štećenik knez Vuk Milošević iz Guče Gore, iz župe Lašve, izgubio mnogo gradova u Usori i u župi Sani kad su ih oduzeći Bosanci. Već u augustu 1426. godine Dubrovčani pišu da su Turci pljenili dvaput grad Srebrnik u Usori, zemlji Zlatonosovića. Možda se prethodni podatak o gubitku gradova u Usori od strane kneza Vuka Miloševa odnosi na turski napad uz pomoć domaćih bosanskih vojnika. Napomenjem da se izričito spominje 7. jula 1430. godine da je *grad Srebrnik kod Tuzle u oblasti Usori*. Upravo je tada ugarski kralj Sigismund I naredio svome zapovjedniku grada Srebrnika Matiji da grad utvrdi, uz pomoć dubrovačkih majstora, da se može oduprijeti Bosancima i ostalim napadačima. Ved tvrtko II piše pismo iz Usore 1. aprila 1433. godine, po dubrovačkom izvještaju, što je znak da je ugarski kralj Sigismund I izgubio grad Srebrnik i napustio Usoru pod pritisom bosanskih vojske.

Kad je grad Srebrnik pao pod vlast Osmanlija 1520. godine, pao je u njihove ruke veći dio Usore. Dubrovčani su pisali 13. oktobra 1462. godine da su Turci (Osmanlije) zauzeli čitavu Usoru.⁶⁸⁾

⁶⁷⁾ Lj. Stojanović, *S S P P*, I, br. 429; II, br. 699.

⁶⁸⁾ Pavao Andelić, "Slovo" br. 26, ostalo u biloči 57 (Andelić).

⁶⁹⁾ Lj. Stojanović, *S S P P*, II, br. 737; E. Fermendžin, o. c. p. 131; L. Thallóczy, *Studien*, S. 354–355; Jos. Gelicich-Thallóczy Lajos, *Diplomatarius Ragusinus*, p. 317–319; E. Fermendžin, o. c., p. 125, p. 139.

Donji kraji

Zavičaj velikog bosanskog vojvode Hrvoja, sina kneza Vukca i djeda Hrvatića Španića, bio je u Donjem krajima sa sjedištem u gradu Ključu na lijevoj strani Sane. Grad je i danas djelimično sačuvan. Donji kraji su zauzimali prvobitno prostor oko Sane i granice su im dopirale na zapad do Grmeča i na istok do srednjeg toka Vrbasa, tako da im je pripadalo svo područje oko Sanice, Lužaca (Lusci) i Vrblijana. Kasnije su im granice dopirale i do Gornjeg Vakufa. U njihovim granicama bile su župe: Pliva, Zemljanički, Vrbanja, Ukrina, Mrin, Sana i povremeno Dubica i Vrbas, pa nekad neki posjedi i u Usori.

Pita se zbog čega se pomenuto područje zove Donji kraji. Neki učenjaci, kao F. Šišić, misle da je ime Donji kraji nastalo odate što su pomenuti predjeli na podnožju planina koje ih okružuju i leže mnogo niže negoli njihovi susjedni predjeli s istoka i zapada: To područje, po njemu, nosi ime Krajina, nastalo od starog naziva kraj. ⁷⁰) Donji kraji nisu uvijek imali gore pomenute župe nego se njihov teritorij vremenom povećavao, tako da je granica prelazila na desnu stranu Vrbasa prema staroj granici Bosne iz vremena poslije 949. godine. Mislim da razlozi Ferde Šišića nisu dovoljno osnovani na izvorima historijskog i topografskog karaktera.

Poznato je iz historijskih izvora da se u rimsko doba Panonija dijelila na *Gornju i Donju Panoniju*, a, kasnije, umjesto toga dolazi izraz *Gornja i Donja Slavonija*, kasnija posebna kraljevina ili banovina (rex Slavoniae).

Granice Donje Slavonije su, kao što sam spomenuo, prelazele duboko u sjevernu Bosnu, tako da su dopirale do Bosanske Krupe i Drinjace i dalje se spuštale na donji tok Drine. Tako Usora, politički, u cijelini nije pripadala Donjim krajima. Ugarske kraljevske i druge feudalne kancelarije znale su vrlo dobro za granice Donje Slavonije kad su često nazivali taj prostor *Donjim krajima Slavonije*. Tada ugarski pisari s kraljeva dvora nisu uvijek spominjali župe Donje Slavonije. Izraz Donji kraji (Partes Inferiores Slavonie) zadržao se jedino na sjeverozapadnom dijelu srednjovjekovne Donje Slavonije. Nema nikakve sumnje da su se granice Donjih kraja mijenjale zbog ratnih osvajanja i raznih darivanja po donacionalnom pravu. Takav slučaj bio je sa župama Zemljaničkom, Plivom, Uskopljem, pa, čak i sa župama Glamōćom, Livnom, gdje su vladali pojedini članovi porodice knezova Stipanića-Hrvatinčića između 1322—1400. godine, s tim što je grad Glamōć s Uvnom posjed knezova Klešića 1404. godine.

Grad Kozar (Kozara) župi Sani bio je u vlasti slavonskih banova Ivana i Stjepana 20. januara 1385. godine, dok je grad Greben na Vrbasu osvojio knez Vukac Hrvatinčić. U pismu pomenutih banova iz Kozara piše: "... quod nos omni pro posse nostro in factis et excessibus Wlokach wypode receptionis et occupatio-nis castri Greben perpetratis in presentia regis majestatis ac domine nostre regine Hungarie, Dalmatica etc.". ⁷¹⁾

U povjeli kralja Ostote Kotromanića izdatoj velikom bosanskom vojvodi Hrvatu u Sutjeski kod Vareša 8. decembra 1400. godine, spominje se župa Livno s gradom Livnom i Bistričom, svojina bosanskih kraljeva koja se sada daruje velikom bosanskom vojvodi Hrvatu Vukčiću Hrvatinčiću za zasluge razne vrste, naročito političke. Po tome podatku da se moglo zaključiti da je privremeno župa Livno

⁷⁰) F. Šišić, *Vojvodstvo Hrvata Vukčić-Hrvatinčić i njegovo doba*, 2—3, Zagreb 1902; Vjekoslav Klaić, *Povijest Bosne*, 327, 333; F. Šišić, *Priročnik*, 333.

⁷¹) Lj. Thallóczy, *Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu* 1906, 443—444.

no s gradom Livnom (Bistričkim) bila u sastavu Donjih kraja u širem smislu riječi. Ta situacija može se dobro razjasniti po zapisu tepčije Batala, njegovu evanđelju pisanim 1393. godine. Bosanski knez i tepčija Batalo Šantić iz župe Lašće, iz sela Santića kod Gornjeg Turbeta bližu Travnika, bio je usko povezan s dvorom bosanskog kralja Dabiše Kotromanića, a uz to rodbinski vezama s kućom knezova Hrvatinčića. Batalova žena Resa bila je kći bosanskog vojvode Vukca Hrvatinčića, a sestra velikog bosanskog vojvode Hrvoja Vukčića. Dio zapisu Batalova evanđelja glasi: "Gospoja Resa, Vukca vojvode kći. A biše joj jedan brat vojvoda bosanski, a drugi knez bosanski, a treti (= treći) *ban hrvatski*." Ban hrvatski bio je knez Vuk Vukčić, poznat u historiji Dalmaciju u svojstvu bana 1391. godine. Hrvatski vojvoda Dragiša igrao je značajnu ulogu na dvoru i u državi bosanskoj, upravo u dobi prvih bosanskih kraljeva.⁷²⁾ Hrvatski ban Vuk Hrvatinčić-Vukčić bio je ban Dalmacije, ali taj naslov ne nosi 11. januara 1395. godine nego goli naslov vojvoda. Tada je ban Vuk dobio od ugarskog kralja Sigismunda I grad *Ostrožac* na Uni, u blizini Bihaća, radi toga što je kraljev pristalica a protivnika napuljskog kralja Ladislava. Do toga vremena grad Ostrožac bio je u rukama knezova Babočića iz grada Blagaja kod Bosanskog Novog.⁷³⁾ Mislim da ban Vuk nije nikad pravno zaposjedio grad Ostrožac koji nije u susjedstvu zemalja knezova Hrvatinčića. To je upravo razlog što se granice bosanske države ne mogu tačno odrediti zbog razinih promjena kao što je taj slučaj.

Ugarski kralj Ljudevit I (Ludwig I) spremao se da zarati na svoga tobožnjeg vazala bana Tvrtka Kotromanića. Zato se spustio u Donje kraje, u župu Sani i pokraj rijeke Sane izdao u logoru (taboru) povjeli 13. jula 1363. godine, kojom je grad Ključ na Sani zamijenio za Brštanovic u križevačkoj županiji s knezom Vlatkom Hrvatinčićem, tada kraljevim prijateljem (... pro eodem castro suo Cluch in terra Bozneni sito ...).⁷⁴⁾

Prvi put se Donji kraji indirektno spominju 1230. godine u darovnici bosanskog bana Matije Ninoslava koju je izdao bosanskoj katoličkoj biskupiji darujući joj desetine u Donjem krajima. To je, kako sam spomenuo, darovanje posebnom poveljom i ugarski kralj Bela IV. 20. jula 1244. godine i neglasio da je već prije darovao ban Ninoslav. Tada su sigurno članovi poznate porodice Stipanića-Hrvatinčića do vladanja hrvatskog bana Pavla Šubića Bribirskoga u Bosni priznавali bosanskog bana za svoga gospodara, jer se Hrvatinčić, odnosno Stipanić spominju u povijeli napuljskog kralja Karla II 14. jula 1299. godine kao vlasnici tih krajeva od starine. Te godine knez Stjepan iz roda kasnijih Hrvatinčića bio je još živ jer je predao vlast u Donjem krajima sinu knezu Hrvatinu. Povelja napuljskog kralja Karla II od 14. jula 1299. godine u prijevodu glasi: "S obzirom na mile, korisne i obavljenje službe, što su ih knez Hrvatin, njegovi sinovi i braća mu, rodaci i zinanci plemenitih muževa Pavla (Šubića), bana hrvatskog te njegove braće Đure i Mladen, knezova dalmatinskih gradova, ljubljenih i vjernih naših, nama učinili, a čine još i sada u poslu i nastojanju ova kraljevstva ugarskoga, to im potvrđujemo, ne bi li tako i u buduće činili, *Donje kraje u žemljil basanskoj, što ih oni drže i pos-*

⁷²) Aleksandar Solinjev, *Odabrami spomenici*, br. 98; 1. Stojanović, o. c., 1, br. 178 i 179 (56—57); Đurđe Radojičić, *Odabrami bugarskog i južnonjemačkog teprvje Batala iz 1393 godine*, Bilten Hist. instituta Bugarske akademije nauka, Sofija 1964, 4—5—509.

⁷³) Barabáš-Thallóczy, *Codex diplomaticus fam. de Blagay*, p. 188.

⁷⁴) T. Smičić, o. c., XIII, br. 219 (296), br. 268. Knez Vlatko Hrvatinčić trebalo je da dobije grad Brštanovic u županiji Križevci.

jeđuju." Hrvatiniči su u uvijek rado isticali svoje posjedovno pravo na Donje kraje i to ponavljali u raznim zgodama i natirivali bosanskim vladarima da to strogo poštuju i službeno potvrđuju.⁷⁵⁾

Hrvatski ban Pavao Šubić Brbirski bio je gospodar Bosne od 1299. godine i nastojao je da kasniji nasljednici kneza Hrvatina Stipanića budu privrženi, vjerni kući bana Pavla. Zato je ban Pavao 2. februara 1301. godine obećao knezu Hrvatinu Stipaniću u gradu Skradinu da će štititi njega i njegove posjede. Ban Pavao Šubić je nazvao kneza Hrvatina knezom od Donjih kraja (*comitem de inferioribus confiniis Bosne* . . .). Ipak je došlo do nesloge između dvije feudalne i srodičke porodice prije 1304. godine radi Donjih kraja i nekih drugih poslova. Konačno je došlo do medusobnog mira potvrđenim ugovorom u samostanu franjevaca u Splitu 30. marta 1304. godine. Ban Pavao je već odavno nosio titulu bosanskog bana i gospodin Bosne. On je s bratom Mladenom I dao garantiju da će kneza Hrvatina Stipanićaštiti i osigurati mu posjede u Donjim krajima. Braća Šubića obećala su da neće sumnjitići kneza Hrvatina.⁷⁶⁾ Napominjem da su upravo, gotovo u isto doba, Venečijanci dobili od Šubića garantiju da mogu slobodno trgovati po Bosni kao i Dubrovčani, 1302. godine. Dubrovčani su tada spominjali bana Mladena I Šubića i bana Stjepana, posebnog i udjelnog bana u jednom dijelu Bosne.

Kad je knez Hrvatin umro negdje prije 1315. godine, naslijedio ga je u Donjim krajima knez Vukoslav Hrvatinic s braćom. On je posjetio Sanicu (u mrinskoj župi)? i izmirio se s Vukom Obradićem i njegovim saničkim plemićima. Župa Sanica je vjerovatno bila odvojena od župe Mrin (Mren) u Donjim krajima jer se posebno spominju u povelji sanički plemići 1315. godine.⁷⁷⁾

Poslijе pada bosanskog bana Mladena II Šubića 1322. godine uslijed vojnih operacija ugarskog kralja Karla I Roberta, Ivana Babonića i bana Stjepana II Kotromanića, Bosnom je zavladao novi gospodar Stjepan II Kotromanić, tijesni saveznik ugarskog kralja Karla I Roberta u borbama protiv bana Bosne Mladena II koji se stalno borio za proširenje bosanske teritorije na jugu Bosne, u Humskoj zemlji. Iza tih događaja Stjepan II Kotromanić se počeo nazivati bosanskim banom i čitave Bosne. Izgleda, kako sâm već spomenuv, da je Stjepan II Kotromanić bio i prije udjelnog bana na nekom manjemu području Bosne, kao što mu je to bio i otac Stjepan I 1302. godine.

Tada se, poslijе pada Mladena II Šubića, zna da je knez Vukoslav Hrvatinic otputio potpuno od Šubića, otičijepio se od Mladena II i stalno pristao uz bosanskog bana Stjepana II Kotromanića. Za tu uslugu Hrvatinicu ban Stjepan II Kotromanić je u svojstvu suverena bosanske banovine, izdao povelju u Milima (današnjim Arnautovićima) kod Visokog u vremenu 1322—1324. godine knezu Vukoslavu Hrvatinicu i potvrdio mu djedovske župe Banice, Vrbanjuša gradovima Klučenja na Sani i Kotorom u župi Vrbanji, pod uslovom dok mu bude vjeran u službi?⁷⁸⁾ Zato je i pomenuta nedatirana povjelja pisana prije 1324. godine, nikako 1326—1332. g. .

Poslijе polovine 1322. godine ban Stjepan II Kotromanić naziva se gospodarem svim bosanskim zemljama, Soli, Usori, Donjim krajima i Humskoj zemlji.

⁷⁵⁾ Rad JAZU 18, p. 222, kod Vj. Klaića, *Poviest Bosne*, 91, bilj. 32; T. Smičiklas, o. c., VII, br. 295.

⁷⁶⁾ L. Thallóczy, *Studies*, S. 325—327.

⁷⁷⁾ L. Thallóczy, o. c., S. 328—329. Pisac određuje povelju u 1305. godinu umjesto 1315.

⁷⁸⁾ L. Thallóczy, *Istraživanje*, Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu 1906, 403; Sima Ćirković, *Istorijska srednjovjekovna bosanska država*, 359 (Određuje godine pisanja nedatiranih povjela).

Tako se oslovjava ban Stjepan II u povelji iz Mila koju je napisao pisar Pribobe. Na taj način se isti ban oslovjava i 1332. godinu u povelji izdatoj Dubrovčanima. To je ban ponovio u povelji u Kninu pisanoj 23. juna 1345. godine. Vrlo je zanimljivo da se u pomenutoj povelji ne spominje *Završje niti Neretvanska krajina* iako su obuhvatne oblasti s riječima "i k tomu".⁷⁹⁾ Kad je ban Tvrtko izdao povelju pod gradom Prozorom u Rami knezu Vukcu Hrvatinicu 11. augusta 1366. godine kojom mu je darovao između ostalih posjeda župu Luku za vojne zasluge u borbi protiv ugarskog kralja kad se ugarski kralj Ljudevit I spustio do grada Sokola u Plivi, tada se ban Tvrtko naziva gospodarenem Donjih kraja.⁸⁰⁾ Izgleda da je upravo 1363. godine knez Vukac Hrvatinic uz pomoć bosanskog bana Tvrtka povratio grad Ključ koji je knez Vlatko Hrvatinic zamijenio s ugarskim kraljem za drugi grad.

Kralj Dabiša tačno razlikuje bosanske Donje kraje od Zapadnih strana (*Završja*) 29. septembra 1393. godine. To bi bio dokaz da tada Zapadne strane nisu smatrane dijelom Donjih kraja. Kralj Ostojha izdao je u Duvnu ispravu 4. februara 1398. godine i tada naglasio posebnost Zapadnih strana (*Završja*) za razliku od Donjih kraja u koje je uklopljena župa Pliva i Uskoplje.⁸¹⁾

Istovjetnu praksu oslovljavanja nastavio je kralj Tvrtko II u povelji izdatoj Dubrovčanima 24. juna 1405. godine kad se nazvao *kraljem Srbije, Bosne, Primorja, Humske zemlje, Donjih kraja, Usore, Soli, Podrinja i Zapadnih strana (Duvna, Livna i Glamoča)*.⁸²⁾ Veliki bosanski vojvoda Hrvoje nazvao se knezom Donjih kraja, matičnih posjeda svojih djedova i pradjedova, još od starih vremena. Uz to je dodao naslov herceg splitski. Dubrovčani su pisali splitskom hercegu Hrvaju u aprili 1405. godine i oslovili ga knezom Donjih kraja. Tu so ponavljali nekoliko puta u raznim pismima 1406—1416. godine.⁸³⁾ Vojvoda i herceg Hrvoje se držao tačno zvančnog oslovljavanja, tako da se u pismu ženi Jeleni od 2. aprila 1412. godine u Jaku nazvao *hercogom splitskim*.

Nema nikakve sumnje da je raznim darivanjima Livno bilo u spisku posjeda vojvode Hrvoja Vukčića-Hrvatinica 8. 12. 1400. i 1. 5. 1403. godine, što se vidi iz pisma upućenog ninskom crkvenom kaptolu na latinskom jeziku pisanim u Bistrici (*Livnu*).⁸⁴⁾ To je važan dokaz da je tada Livno (Bistrica) bilo u posjedu vojvode i hercega Hrvoja.

Vrlo je zanimljiv slučaj vojvode Jurja Hrvatinica, sina kneza Vojislava a nečaka vojvode Hrvoja koji je izdao povelju u gradu Kreševu 12. augusta 1434. godine u korist braće Radivojevića. Tada je vojvoda Juraj Vojsalić povratio sve posjede braće Radivojevićima iz Vrgorca koje im je oduzeo vojvoda Sandalj Hranić. U toj povjeli vojvoda Juraj Vojsalić se naziva "*milošić božićni vojvoda Dolnjih kraja i još drugim . . .*". Po tome izgleda da je vojvoda Juraj želio da naglaši svoju neza-

⁷⁵⁾ Lj. Stojanović, o. c., I, br. 51; T. Smičiklas, o. c., XI, br. 158 (207).

⁷⁶⁾ E. Fermedžin, *Acta Bosnae*, p. 34; dr Duro Surmin, *Acta croatica*, I, p. 83—84; F. Šilić, *Vojvode Hrvje Hrvatinic i njegova doba*, 245, bilj. 63; S. Ljubić, *Listine*, IV, p. 57.

⁷⁷⁾ Lj. Stojanović, o. c., I, br. 183 (177), br. 428 (418—421).

⁷⁸⁾ Isti, I, br. 513; Gr. Fejer, *Codex diplomaticus*, X, 2, p. 406.

⁷⁹⁾ Isti, I, br. 477—490.

⁸⁰⁾ Aleksandar Solovjev, o. c., br. 98; Lj. Stojanović, o. c., I, br. 573; F. Šilić, *Nekoliko isprava iz poslera XV st.*, Starine, knj. 39, br. 49 (203—204).

visnost o bosanskom kralju Tvrtku II komu se suprotstavio protukralj Radivoj koga su Dubrovčani priznавали za kralja.⁴⁹ Prethodno oslovljavanje u povelji pripada visokim feudalcima s kraljem na čelu.

Konačno ističem da je stalno spominjanje Đonih kraja u naslovu bosanskih kraljeva do 1463. godine, upravo do osmanske okupacije. Posljednji bosanski kralj Stjepan Tomašević izdao je povelju Dubrovčanima u Jajcu 23. novembra 1461. godine i oslovio se punim naslovom, dužim nego drugi bosanski kraljevi. Ta da se oslovio *krajem Srbijem, Bosni, Primorju, Humskoj zemlji, Dalmaciji, Hrvatskoj, Đonjim krajima, Zapadnim stranama, Usori, Soli, Podrinju i k tomu.*⁵⁰ Iz toga se jasno vidi kojim je krajevima Bosna nekad vladala, tako da pomenuo oslovljavanje ne odražava faktično stanje. Nekne nabrojene zemlje u naslovu nisu bile pod bosanskom vlašću nego se tu radilo o gojlo tituli, ali ipak važnoj za historijski razvoj granica bosanske države. Zna se da kralj Stjepan Tomašević nije vladao Dalmacijom, Hrvatskom, ni čitavom Usorom i Podrinjem gdje su djelimično vladali Osmanlije davno prije pisanja pomenute povelje. Bosanski kralj je svojom titulaturom želio da označi nekadašnja prava bosanske države iako su neka od njih čista prošlost. Ni naslov "kralj Srbijem" u stvarnosti ne postoji jer više nema Despotovine.

Humska zemlja

U prvim počecima historije doseljenih Južnih Slavena u današnju Hercegovinu, njezin središnji dio nazivao se Zahumlje a stanovnici Zahumljani. O tome nas obavještava car-pisac Konstantin Porfirijenet u svome djelu "O upravi carstvom" iz oko 949. godine. Car-pisac opisao je pojedine oblasti Južnih Slavena i njihove gradove kojima je putem svojih upravitelja lično vladao. Car je svršao obavještjena dobio većinom od svojih stratega i drugih vojnih lica koji su živjeli u Zahumlju ili ga obilazili ili ostale susjedne slavenske oblasti. Tada je Bizantija dominirala na Balkanskom poluotoku kao i primorskim gradovima na Jadranu. Od primorskog jadranskog gradova bizantijski carevi su osnovali dalmatinski temat (oblast) sa sjedištem u Zadru. Zbog politike i straha od Bugara bizantijski car je predao dalmatinski temat knezu Tomislisu 923. godine, tako da se time Dalmacija trajno vezala uz Hrvatsku izuzimajući romanske gradove od Dubrovnika do iza Ulcinja.

Car-pisac Konstantin Porfirijenete piše da se Zahumlje prostire uglavnom od Dubrovnika do Neretve s naseljenim gradovima: Bona, Hum, Ston, Ošuje kod Stona, Glumina kod Hutova — današnja Gradina, Dabarski grad u Dabru polju i Mokrski grad kod Lišćice, u zapadnom Zahumlju. Čini mi se da je Dabarski grad na Zagradini kod Suzine ili na mjestu Gracu kod Dolu blizu Stoca. Pokraj Zagradine prolazio je vlaški put u pravcu Ljubinjia i Trebesina u Dabru polju produžujući se u pravcu Trusine, Zovog Dola i Nevesinju, planine Crvna gdje se humska stoka izvodila na ispaštu.

Mislim da je zapadna granica Zahumlja ili Huma dopirala do Klobuka kod Vitine i u te se spaja s granicama župe Imote (Imotski) koja je prvotno bila u državi kralja Tomislava i njegovih prvih nasljednika. Tako je područje Ljubaško-

⁴⁹ Fr. Miklošić, *Monumenta serbica*, br. 320; Marko Vego, *Pozanak imena Bosanska krajina, časopis* "Pregled" br. 2, 1976, Sarajevo 1976, 185–193 (opisno).

⁵⁰ Fr. Rački *Documenta*, p. 407. Lucardi piše da se Hum naziva i Chudvergia, *Copioso ristretto, Ragusa 1605*, p. 12–13.

ga sa širom okolinom pripadalo Zahumlju (Humu), dok je Klobuk s Dolovima pripadao oblasti Paganije, ukoliko se Konstantinova župa Dalen ne odnosi na Doljavu kod Metkovca.⁵¹

Dubrovčani su od 9. vijeka plaćali Zahumljanima 36 dukata godišnjeg danka u ime uživanja zahumlskih posjeda u njihovoj okolini. Taj porez se nazivao mogoriš, nastao od arapske riječi mogoriš u značenju napraka. Mogoriš nije bio uvijek isti. U doba hrvatskog kneza i župana Sanka Draživojevića-Miltenovića pomenui mogoriš iznosio je 60 perpera ili oko 20 dukata. Pomenuti porez su primali hrvatski knezovi i njihovi naslijednici knezovi Nikolići-Grgurevići iz Popova i Vranjeva Šešla kod Neuma, i to 14. i 15. vijeku do osmanskog osvajanja Popova. Posljednici vinogradara u Zahumlju plaćali su desetinu od vina koja se spominje u ugovoru velikog župana Nemanje i braće mu 27. septembra 1186. godine sklopljenom s Dubrovčanima. U tom ugovoru piše da Slaveni u Humu slobodno dolaze u Dubrovnik i da slobodno trguju. Dubrovčani su dobili dozvolu da slobodno trguju na trgu Narenti — *portus Narente* (u Drjevu na Neretvi na lijevoj strani Neretve u današnjoj Tersani i Škočimu uz rijeku Krupu), i to po starim običajima koji su vladali tadašnjem Humljana i Dubrovčana.⁵²

Srpski kralj Radoslav oprostio je Dubrovčane od plaćanja dohotka u župi Žrnovnici (lat. Brennum, tal. Breño) 4. februara 1234. godine. Ujedno im je kralj Radoslav obećao slobodu trgovine po Humu i u Zeti, ako ostane na vlasti.⁵³

U stariju vremena se stonski katolički biskup naziva zahumski 1102. i 1120. godine, ali poslije 1219. godine pravoslavni episkop je uzeo za sjedište Ston i nazvao se zahumskim. Papa Inocencije II 1142. godine spominje biskupa Zahumlja, podložnika-sugrafana dubrovačkog nadbiskupstva. Tako je bilo i 1187. godine.

Često se je u 12. vijeku Zahumlje nazivalo Humom i u doba pisanja Ljetopisa popa Dukljanina do oko 1177. godine, bolje rečeno do nastupa vladanja velikog župana Nemanje i braće mu u Humu (1168. g.). Postepeno se izgubilo staro, provodno ime Zahumlje i primilo opće priznato ime Hum ili Humska zemlja. Danas Hercegovci nazivaju *Humnjacima* jedino stanovnike od Mostara, Veleža i Nevezinja do Dubrovnika, uprave stanovnike starog Zahumlja cara Konstantina Porfirijeneta iz polovine 10. vijeka. Postepeno se ime Hum i Humska zemlja širilo na čitavu zapadnu Hercegovinu skupa s Imotskim, pa i dalje na krajeve od Cetine do Neretve, to jest Neretvanske krajine, stare Paganije.

Dubrovčani su stalno razlikovali Hum, Humsku zemlju od područja Rudina oko Bileće, od Vrma ili Korjenića, Trebinja i Konavala, i to 1357. godine. Očito se uočava da su Nemanjići razlikovali Hum od Trebinja na istovjetan način kao i Dubrovčani jer je Trebinje dio oblasti Travunije. Humski župan Stefan spominje se kao zasebni knez . . . Stephanus luppanus de Chelmo . . . 4. februara 1264. godine.

⁵¹ F. Šišić, *Povijest Hrvata u vrijeme narodnih vladara*, Zagreb 1925, 452; Miba Barada, *Paganija*, Starohrvatska prosvjeta 1928, 42; Marko Vego, *Povijest Humske Zemlje (Hercegovine)*, I dio, Samobor, 1937, 47–49; Fr. Rački, *Documenta*, p. 406; dr Boniće Ruđer piše župu Rastok u donji tok Neretve, Rad JAZU, 322, Zagreb 1961, str. 265–285; Marko Vego, Glasnik Ženskog muzeja u Sarajevu 1957 (XII), 274; T. Šimčić, o. c., II, br. 237; Fr. Rački, *Documenta*, p. 372.

⁵² Aleksandar Solovjev, o. c., br. 4. Pod tačkom 2 u ugovoru piše: "Et quod secure Ragusei por (= per) totam terram illorum, nominatis portum Narente(m) mercando, laborando, pasando et sua reposita recipiendo de ligna incido pertangat sine ullo contrario secundum antiquum consuetudinem et sine aliquis decimatione (= decima), que ex novo super Raguseos posita fuit."

⁵³ Lj. Stojanović, o. c., I, br. 13 i br. 18.

dine, iako je priznavao srpskog kralja Uroša I.⁹⁰) Na istovjetan način se knez Konstantin Nelipčić iz Dalmacije naziva *humskim knezom od 1304. godine*. Kad se dogodila pjačka tekstila Dubrovčanima Tome Držiću u oblasti Većeriću u župi Broćnu, vodio se o tome proces 1306. godine u crkvi Svetog Jurja u mjestu Bročno pred humskim knezom Konstantinom Nelipčićem i Dubrovčaninom Nikiforom Ranjinom, opunomoćenikom Tome Držića. Tada se naziv Hum i humski često upotrebljava kao i u ugovoru između Dubrovčana i Kotorana od 5. juna 1279. godine u kome se spominje izvoz meda iz Huma. Historijski izvor od 1282. godine spominje robinju Milostu, ženu Predoja iz Huma prodatu u Apuliju.⁹¹)

Prvo sjedište knezova iz kuće Mihajla Viševića u 10. vijeku bilo je u gradu Stonu u Zahumiju (Humu). Mislim da je tada sagradena i crkva Svetog Mihajla na brijezu južno od Stona, vjerovalno od humskog kneza Mihajla Viševića čije ime nosi i crkva. To dokazuje, ako sam u pravu, da je staro Zahumje (Hum) bilo definitivno pokršteno do 928. godine kad se poslijednji put spominje knez Mihajlo Višević.⁹²) Čini mi se da je dvorac Bišeće u Podgradu (Vraći) kod Blagaja na Buni, druga prijestolnica zahumskih knezova, dobila ime po Viši donesenom od imena rijeke Više gdje su doseljeni Slaveni nekad stanivali. Već od 13. vijeka znamo da su Nevesinje, Ljubomir, Popovo, Zažablje, Velice (Veljaci kod Ljubuškoga) i Ston pripadali Zahumiju (Humu). Može se utvrditi da su Nevesinje, župa Viševa bili pod upravom župana iz Zagonjerja oko Kalinovika Poznanja Purčića. Tada je župan Poznanj Purčić priznavao humskog kneza Konstantina Nelipčića iz Dalmacije 1306. godine kad je, prema jednom zapisu, u Nevesinju uvedena nezakonita carinarnica za prodaju soli na štetu Dubrovčana. Dubrovčani su tome službeno protestovali.⁹³) Zna se iz ostalih historijskih zapisda da se ponekad Nevesinje ubraja u dio bosanske države kao što je to bilo kad se spomenulo selo Lukavac kod Nevesinja kao die Bosne 7. novembra 1340. godine. Takvi podaci odnose se jedino i isključivo na upravu bana Bosne bez obzira na pripadnost nekoj oblasti Nevesinja i Lukavca.⁹⁴)

Bosanski banovi i kraljevi od 1322. godine stalno su naglašavali u svojim naslovima u ispravama da su gospodari Humske zemlje (Huma). Izraz gospodar, gospodin u Humske zemlje upotrebljava se u oslovljavanju bosanskih vladara odmah iza naslova Usora, Soli i Donji kraji. To je najjači dokaz da je u sastav bosanske države prvo došao kraj Usora sa Soli i poslije toga Donji kraji, Hum i ostali kasnije pripojeni krajevi buduće Bosne. Nema sumnje da su se bosanski vladari u svojim naslovima u povjeljama strogo pridržavali starih propisa i naglašavali individualnost pojedinih bosanskih oblasti, nekad posjeda drugih država. Napomenuo sam da su predstavnici visokih feudalaca bosanske države birali slobodno sa svom plemenom bosanskog bana i kasnije kralja na posebno sazvanom saboru, obi-

⁹⁰) *Noteae Ioannis Lucii, Starine JAZU 213*, kod Fr. Račkog u radu.

⁹¹) M. Dinić, *Comes Constantinus*, Zbornik radova Vizantološkog instituta 1961 (7), 3–10; Jovan Radonić, *Archiv für slavische Philologie*, Bd. 22, S. 174; M. Dinić, *Zemlje hercega Svetoga Save, 184–185* (Glas SKA 82); A. Šolovjev, o. c., br. 36; Marko Vego, *Historija Brotnja od starijih vremena do 1878. godine*, 66–69; F. Štilić, *Priročnik*, 216–217.

⁹²) Marko Vego, *Ranosrednjovjekovna latinski napis u Stonu*, Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, Split 1961 (b), 61–76.

⁹³) Vidi bilj. 91, Dinićev *Comes Constantinus*.

⁹⁴) Vl. Čorović, *Historija Bosne*, Beograd, 1940, 256, bilj. 5.

čno u Milimu kod Visokog gdje je bio, kako sam spomenuo, centar bosanske države prije vladanja bana i kralja Tvrtka I., a ponekad i za njegova vladanja.

Trogirski knez Nikola Venerio i komuna Trogir pišu 1326. godine Stjepanu II Kotromaniću i oslovljavaju ga riječima „uzvišenom i moćnom gospodinu Stefano, slobodnom knezu i gospodinu Bosne, Usore i Soli, i mnogih drugih mjeseta i Zemlje humske knezu . . .“ Bosanski ban Stjepan II Kotromanić izdao je povjelu, kako sam spomenuo, u Kninu 23. juna 1345. godine i nazvao se banom Bosne, Usore i Soli, Donjih kraja, Rame i Čitavog Huma.⁹⁵⁾ U izrazu čitavog Huma pisar želi da naglasi da je zapadni i istočni dio Huma pod bosanskom vlaštu iako znamo da stvarnost izgleda potpuno drugačije. Zna se da je u Popova vladala porodica župana Milenta Bogopaneca-Draživojevića koja je iz 15. augusta 1332. godine privremeno pristala uz srpskog kralja Stefana (Dušana). Dugo se vodila borba i prepiska između bosanskog bana Stjepana II Kotromanića i kralja cara Stefana (Dušana) radi otetog Huma od strane bana Bosne. Poznato je da je ban Stjepan II Kotromanić silom zauzeo Hum uz pomoć svoga zeta župana Nikole Nemanjića koji je oženio sestru bana Stjepana II Kotromanića, po imenu Katarinu čiji se stečak, oštećen, s natpisom sačuvao u Vranjevu Selu kod Neuma. Srpski vladari smatrali su da je Humska zemlja njihova djeđovina, vlasništvo kuće Nemanjića. To su srpski vladari rado isticali u diplomatiskim spisima. U tome pitanju su Venecijanci više puta posredovali da bi došlo do mira među bosanskim banom i srpskim kraljem-carem. Taj problem nije riješio nikо, tako da je car Stefan (Dušan) pokrenuo vojnu mašinu te zauzeo Hum i grad Novi u Lici (današnji grad u Gabeli) i stigao do grada Bobovca u Bosni, u župu Trstivnicu i opisjedao ga 1350. godine bez uspjeha, te se car raški povratio na jug i dobro po rijeke Cetine gdje su ga dočekali poslanici grada Splita i Trogira i uručili mu darove. U toj borbi je bosanski ban zauzeo i grad *Novi u Lici u Humu* uz pomoć Hrvatića iz Donjih kraja. Takvo stanje s Humom ostalo je do nagodbe bosanskog bana Tvrtka i ugarskog kralja Ljudevitija I (Ludwiga I) 1357. godine, kad je ban Tvrtko ustupio ugarskom kralju Ljudevitiju I zapadni dio Huma u ime miraza Ljudevitovite žene Elizabeth Kotromanićke, kćerke velikog bosanskog bana Stjepana II Kotromanića, iako je po saopćenju arhidiakona Brežinskog Galo bio sporazum o ustupanju čitavog Huma — totam terram Holmi cum omnibus castris. Od toga doba dalmatinskih banovi krune ugarske počeli su nositi naslov *humski knez* ili su ga dodjeljivali posebnim svojim feudalcima. Hrvatsko-dalmatinski ban Ivan Ćuž naziva se 1368. godine časnim gospodinom Zemlje humske, dok Emerik (Mirko), knez od Imotskoga (conte de Imotta) uzima naslov knez Huma 1378. godine.⁹⁶⁾ Da dopunim to izlaganje o Humu i njegovim granicama, nadymod podatak iz djela opata Mavra Orbinija iz Dubrovniku pod naslovom *Il regno. Orbinii piše da je Hum sezao na istok do Novog Pazara, na zapad do rijeke Cetine, opet na istok do Dobrog polja tako da se završava s Dubrovnikom (. . . questo ducato fu molto grande; imperio dell'orient confinava con Novi passar, dall' occidente con fiume Zetina; verso leuante (sic) arriuava fino a Dobropoglie, et da ponente terminava col paese de' Rausei.)* Mislim da se Orbinijev podatak odnosi na situaciju iz vremena humskog kneza Konstantina Nelipčića iz 1306. godine kad je Zagorje privremeno bilo u sastavu Huma s Do-

⁹⁵) E. Fermedžin, *Acta Bosnae*, p. 22; T. Smilčić, o. c., XI, br. 158.

⁹⁶) S. Ljubić, *Listine*, II, 408; L. Thallóczy, *Studien*, S. 333–336; S. Ljubić, *Listine*, IV, p. 6; I. Ruvarac, *Zbornik I*, 474, 476, 438; T. Smilčić, *Codex diplomaticus*, XII, 396–397; Arhiv za povjesnicu Jug., II, p. 35; T. Smilčić, o. c., XV, br. 292 (402).

brim poljem zaključno. Poznato je da su krajevi Zagorja inače smatrani bosanskim jer nam to potvrđuju i pojedini historijski izvori iz Dubrovnika. Ima nekoliko historijskih zapisa iz Dubrovnika koji nedvojbeno potvrđuju da je varoš Konjic s desne strane Neretve pripadao Bosni. To se spominje 23. januara 1473. godine, i to u osmansko doba. Jedna robinija je kupljena 3. novembra 1382. godine u bosanskom Konjicu (*in Bosna in Chognic*).⁹⁷

Bosanski ban Tvrtko od 15. godine života zavladao je Bosnom i ostalim naslijednim krajevima od strica mu bana Stjepana II Kotromanića, i to uz pomoć oca kneza Vladislava i majke Jelene i brata mu kneza Vuka. Ban Tvrtko vlada Bosnom od jeseni 1353. godine. Poslije preuzimanja banskog prijestolja Tvrtko je svećano uz veliku pratinju posjetio *prvi put Humsku zemlju* (*Hum*) idući preko Duvna, Posušja, Kočerina, Lištice i mostarskog Blata i uputio se u župu Bročno (Brotinja) gdje ga je dočekao vjerovatno knez Komlin, župan župe Bročna. Po imenu kneza Komline njegovi sinovi Pavao, Pavko, Radat, Vukac provzali su se Komlinovići kao što piše u dve čirilske natpisa na stećcima u Velikom Ogradiću kod Čitluka, blizu katoličkog groblja Bakri. Ban Tvrtko je tada izdao dvije istovjetne povelje knezu Vlatku Hrvatiću za slaslige. Povelje je napisano nadvorni stari pisar velikog bosanskog bana Stjepana II Kotromanića Dražeslav Bojić na Suhoj na Prozrači, u današnjem selu Čitluku, u zapadnom Humu. Tada je pisar Dražeslav dobio od bana Tvrtka veliki pehar vina da ga popije u dobru volju. Tim se potvrđuje da je Bročno (Brotinja) bilo područje uzgoja vinove loze.⁹⁸

Napominjem da ban Tvrtko tada nije putovao u Hum preko Konjica, Vrapčića, Boraka, Porima i Blagaju radi toga što je jedan dio humskih feudalaca na čelu sa županom Miltenom i sinom mu Sankom pristao uz srpskog cara Stefana (Dušana). Mislim da je zbog toga ban Tvrtko došao s pratinjom u Humsku zemlju da učvrsti svoju vlast i na istočni dio Humske zemlje. U tome nije uspio ni veliki bosanski ban Stjepan II Kotromanić, bar potpuno, naročito u Popovu, Nevesinju i Dabru.

Iz uvida pojedinih diplomatskih pisama i povelja srednjeg vijeka doznamo da granice Humske zemlje nisu nikad prelazile na područje župe Drine ni oblasti Drine. Predstavnici plemena Kosača iz 14. i 15. vijeka bili su gospodari čitave oblasti Drine sa nekim izuzecima te su se širili i na područje Lima, zvanog Polimlje. Prvi od plemena Kosača Hranić vojvoda i herceg Stjepan nazivao se *drinskim knezem* odvojenom od naslova humskog gospodina. Ne znam da li je vojvoda Sandalj Hranić Kosača upotrebljavao naslov *drinski*. O tome historijski zapisi šute. Kad je vojvoda Sandalj Hranić Kosača zauzeo Humsku zemlju Sankoviću u maja 1405. godine, nije se nazvao humskim knezem ni velikim bosanskim vojvodom. To bi mogao biti razlog da vojvoda Sandalj nije upotrebljavao naslov knez drinski, nego je to učinio tek njegov nasljednik i brat vojvoda i herceg Stjepan Vukčić. Vojvoda i herceg Stjepan u diplomatskim spisima stalno ističe, uz ostalo, da je *knez drinski* za označu viadanja nad oblasti Drine, podražajući od Pive do Ust-

prake na jugu, dok je na istočnoj strani posjedovao župu Drinu i Pribud, a na zapadnoj župu Bistricu, možda i malu oblast sa župama Govozom, Ostrovicom.⁹⁹

U jednoj potvrdi o mirovju Radosava Pavlovića i Dubrovačana bosanski kralj Tvrtko II Tvrtković nosi naslov "*kralj Srbjem, Bosni, Primorju, Humskoj zemlji i k tomu*". Vidi se da u toj titulaturi nema naslova *drinski knez*. To je vrlo jaki dokaz da oblast Drina pripada posjedu plemena Kosača Hranića od starije.

Vojvoda Stjepan Vukčić-Kosača naslijedio je svoga strica vojvodu Sandala Hranića 15. marta 1435. godine i započeo širiti granice svoga vladanja (rusaga) u pravcu Zete, Raške i centralne Bosne (Vrhbosne) i Romanije do Olova. To je vojvoda Stjepan Vukčić-Kosača mogao postići zahvaljujući slabosti bosanskog kralja Ostrožića. Vojvoda i herceg Stjepan stalno je napadao dubrovačke posjede u Konavlima, Župi (Žrnovnici) i takozvanom bosanskom primorju od Duži do Petrova Sela (Kurila), iako su Dubrovčani te posjede otkupili od knezova i vojvoda Sankovića i bosanskog kralja Ostrožića. Zbog toga postupka, kršenja ugovora, Dubrovčani su u diplomatskim spisima nazvali hercega Stjepana nevaljalcem, heretikom, patarenom, skizmatikom, i *to sve u poružljivom i političkom smislu*.

Da herceg Stjepan Kosača učvrsti svoje političke i imovinske pozicije unutar bosanskih država i u svijetu, povezao se rodbinski s kraljem Tomašom 1446. godine dajući mu svoju kćerku Katarinu za ženu. Vojvoda Stjepan je došao s velikom i uglednom pratnjom u Milodražu kod Kiseljaka i svečano obilježio tu svadbu, nakon što je njegova kćerka Katarina primila katolički obred iako je prije toga bila član bosanske crkve s didom na čelu, kao što je to bio i njezin otac do smrti. Pri sklapanju toga braka gospođa Katarina nije se službeno odricala neke hereze. To je za historiju religija u bosanskoj državi vrlo važan i odlučujući dokaz o kršćanskom karakteru bosanske crkve s didom na čelu.¹⁰⁰

Vojvoda, kasniji herceg Stjepan Vukčić-Kosača obratio se aragonskom i sicilskom kralju Alfonzu V u Napulju 1444. godine da mu potvrdi imanje — gradove—utvrdre od Podgorice do Livna i do Hodidjeda u Župi Vrhbosni, istočno od varoši Vrhbosne, današnjeg Sarajeva. To je kralj Alfonz V mogao učiniti jer je smatrao hercega, odnosno vojvodu Stjepana Vukčića, kršćaninom, bez obzira što je po papinom mišljenju, vojvoda Stjepan Vukčić bio skizmatik. Kad je vojvoda Stjepan Vukčić-Kosača sredinu pitanje povredre svojih posjeda na svome širokom području s aragonskim i sicilskim kraljem Alfonzom V, obratio se četiri godine kasnije i caru i kralju Fridriku III u Beču 1448. godine da mu i on potvrdi postojće posjede kao što je to učinio napuljski kralj Alfonz V.¹⁰¹ Poslije toga vojvoda Stjepan Vukčić-Kosača zatražio je od raznih kompetentnih vladara naslov hercega. Ne zna se sigurno ko mu je dodijelio naslov hercega: bosanski kralj, papa, Fridrik III, napuljski i sicilski kralj ili sultani. Po jednom dubrovačkom zapisu od 17. oktobra 1448. godine doznamo da je vojvoda Stjepan Vukčić-Kosača skoro stekao naslov herceg, i to malo prije dolaska poslanika u Dubrovnik koje je novoimenovo-

⁹⁷ Mavro Orbini, *Il regno degli Slavi*, Pesaro 1601, p. 389; M. Dinić, *Iz dubrovačkog arhiva*, III, 158, Beograd 1967.

⁹⁸ Marko Vego, *Zbornik srednjovjekovnih natpisa Bosne i Hercegovine*, I, br. 9–12; isti, *Historija Brotnja od najstarijih vremena do 1878. godine*, Čitluk 1981, 154, 134–137; I. Thallóczy, *Istrazišavanja*, Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu 1906, 408–410.

⁹⁹ I. Stojanović, o. c., II, br. 667; Marko Vego, *Iz istorije srednjovjekovne bosanske države*, Sarajevo 1980, 455.

¹⁰⁰ Nikola Jorga, *Notes*, II, p. 417; A. Theiner, *Mon. Slavorum Meridionalium*, p. 388; Fr. Mišković, *Monumenta serbica*, 440.

¹⁰¹ Marko Vego, *Iz istorije*, 462–486, priložene slike povelja iz 1444. i 1454. godine, prvi put objavljene.

vani herceg Stjepan poslao da im javi tu vijest. To uistinu znači da mu je neki strani suveren dodijelio pomenuti naslov ili njegov suveren i zet mu kralj Tomás.¹⁰²⁾

Treba da naglasim da je herceg Stjepan Vukčić-Kosača još u svojstvu vojvode zauzeo Bileću (Rudine), Banjane, župu Vrm i Širio svoje granice u pravcu Zete i Splita i Polimlja i to poslije smrti vojvode Radosava Pavlovića. Prijе toga mu je bio u posjedu grad Trebinje s okolinom. U jednom zapisu u Dubrovniku spominje se 1436. godine kako je herceg Stjepan gospodario u Trebinju i kasnije uništio dvor Pavlovića u Pridvorici kod Trebinja 1438. godine.¹⁰³⁾

U povelji od 29. januara 1448. godine herceg Stjepan naziva se "božjom milošću herceg Humski zemlje i primorski vojvoda, veliki vojvoda bosanskog rusaga (države), knez drinski i još drugih krajeva". U potvrdi hercega Stjepana od 5. jula 1450. godine napisanoj u Novom na moru navodi se da je primio kamate na uloženim novac u Dubrovniku. Tada se oslovio: "Mi gospodin Stjepan, herceg od Svetoga Save, gospodar humski i veliki vojvoda rusaga bosanskoga, knez drinski i k tomu". Očito se vidi da je područje oko Mileševa i okolnih gradova u Raškoj i Zeti, dio Hercegovine. Herceg Stjepan s titulom "herceg od Svetoga Save (Ducatus s. Sabbe)" podigao je svaj ugled i čitavog plemena Kosača unutar bosanske države i vani. Zato je sve okupljene zemlje u sklopu Hercegovine nazvao Hercegovinom. Tu se radilo o zemljama: Humskoj zemlji, Zagorju, oblasti Drini, Rudinama, Banjanima, Trebinju, Gornjoj i Donjoj Žeti, Polimlju, Draćevici, Krajini i Poljici kod Cetine. Nije isključeno da je naziv Hercegovina potekao i od drugih država. Jasno se vidi da pod pojmom Zemlja Svetoga Save označava sve stare srpske posjede od Mileševa do Trebinja zaključno obuhvaćajući sva Travunija, osim područja Konavala koje su posjedovali Dubrovačani.

Prije put se topografski naziv Hercegovina za oznaku svih zemalja hercega Stjepana Vukčića-Kosače pojavljuje na historijskoj pozornici 1. februara 1454. godine u pismu osmanskog komandanta Esebega iz Skoplja kad se u isto vrijeme spominje Zemlja Pavlovića oko Rogatice, Visegrada i Prače. Tada je Esebeg preporučio svoga trgovca Franku koji trguje njegovim novcem po Hercegovini i čak do Moravice.¹⁰⁴⁾ Tako se pojam Humska zemlja postepeno gubi da ustupi mjestu novom imenu zemlje hercega Stjepana — Hercegovini.

Kad su Osmanlije osvojili područje stare župe i oblasti Drine i malo dalje idući do Mileševa, Pljevalja i Samobora na Drini, uspostavili su politički sjedište sandžak-beg i kadije u Foči ili Drini u januaru 1470. godine. Tako se sandžak-beg u Foči nazivao gospodarom Hercegovine ili hercegovackim. Vrlo je važno da napomenem da je herceg Stjepan Vukčić-Kosača vjerovatno u čast dobivanja titule herceg-a slavog crkvinu u Sopotnicu na Drini kod Goržada 1454. godine i za spomen tog da napisati čirilski natpis nad crkvenim vratima sa oznakom godine završetka građenja crkvice Svetođ Dorda. Naslov hercega nosili su na Zapadu nasljednici prijestolja kao što je slučaj na ugarskom dvoru. Izgleda da je herceg Stjepan dogradio crkvu s freskama u Pivi, građevinu vojvode Sandalja iz 1421. go-

¹⁰²⁾ Lj. Stojanović, o. c., II, br. 662; Junije Resti (Rastić), *Chronica*, p. 297; Nikola Jorga, *Nova* II, p. 426, bilj. 1; S. Ljubić, *Lisine*, X, p. 350–356; Čiro Truhelka, *Turskoslovenski spomenici dubrovačke arhive*, Glasnik Zemaljskog muzeja 1911, 308. i dalje; *Consilium Rogatorum*, 31, list 127, 16. II 1471. godine.

¹⁰³⁾ Nikola Jorga, o. c., p. 338; K. Jireček-J. Radonić, *Istorijsi Srba*, I, 361, Beograd 1952.

¹⁰⁴⁾ Lj. Stojanović, o. c., II, br. 821.

dine iako su obojica bili do smrti pristalice bosanske crkve bosanskih krstjana s dom na čelu, odnosno episkopom.¹⁰⁵⁾

Kad su se približili crni dani bosanskoj državi i njezinoj samostalnosti poslije osvajanja Srbije padom Smedereva 1459. godine od strane Osmanlija, ubrzao su bili osvojeni krajevi oko Drine u pravcu Višegrada i Bratunca. To je omogućilo Osmanlijama da prodrui brzo prema Bobovcu, Visokom, Sutjesci, Travniku (Lašvi) i Jajcu. Poslije toga nastupilo je kupljenje roblja i pokretnog imanja sve do grada Kluča na Sani kamo se sklonio posljednji bosanski kralj Stjepan Tomasević. Osmanska vojska osvojila je grad Kluč na Sani ljeti 1463. godine i u njemu zarobila samog kralja Stjepana. Osmanški zapovjednik pogubio je kralja Stjepana u Jajcu gdje su njegovi vojnici ostali nekoliko mjeseci. Tada je osmanska vojska dopirala do Ljubuškoga i Nevesinja i ubrzao se povratila iz tih predjela i nastanila u Skopiju.

Hercegovački gradovi padali su jedan za drugim 1465. g. tako da su Osmanlije zaposjeli gradove: Prilep (Prilip) na Bistrici, Mileševac, Samobor na Drini. Time su se približili gradu Foči (Drini) koju su zauzeli osmanski vojnici malo prije početka 1470. godine. Poslije 16. septembra 1471. godine Osmanlije su pod Ajaz-begom zauzeli tvrdi grad Počitelj na Neretvi uz već osvojeno područje mostarske nahije koju su pripadali krajevi na desnoj strani Nerete do Imotskoga. Područje ostala Hercegovina došlo je u osmanske ruke stepeno, tako da se sva vojna osmanska snaga koncentrisala oko Novog na moru (Herceg-Novog).¹⁰⁶⁾

U decembru oko 1481. godine Osmanlije su opsjedali kulu kralja Tvrtska I u blizini mora u Novom koju je branio herceg Vlatko Hercegovčić, dok je gornja kula bila u rukama Ugra i Hrvata. Donju kulu nije mogao odbraniti herceg Vlatko Hercegovčić, iako su ga pomagali Dubrovačani dovozom hrane i municije. Protiv toga ustao je sultani i jednim pismom upozorio Dubrovačane da to ubudeće ne čine. Tada je i aragonksi kralj poslao dvije lade da pomogne hercegu Vlatku u savladavanju snabdijevanja i drugih poslova.

Dubrovački poslanik Baro Lukarević pisao je vojvodi od Ferare u Italiji da je herceg Vlatko poklonio Osmaniljanima Herceg-Novi (Kaštel Novi). Poslanik Baro to opisuje: "Na ovoj strani blizi mora je kula u kojoj je stajao ovaj slabic". U drugom pismu Baro Lukarevića od 17. decembra 1481. godine navodi se da je herceg Vlatko izšao iz svoje utvrde u Osmaniljanu pustio u utvrdu. Osmanlije su imali 2000 vojnika pod vodom Ajaz-begom, hercegovačkim sandžak-begom. Zbog toga nepatriotskog djela, gesta hercega Vlatka, dubrovački poslanik ga je nazvao podrugljivo patarenom. Tada je herceg Vlatko boravio u Carigradu kratko vrijeme u posjeti svomu polubratu Ahmet-begu Hercegovčiću po čijem je savjetu, vjernovatno, predao i grad Novi. Herceg Vlatko se povratio iz Carigrada uz veliku pratnju i nastanio u Dalmaciji na otoku Rabu gdje je i umro 1489. godine.¹⁰⁷⁾

¹⁰⁵⁾ HAD, *Diversa notarie*, knj. 13, list 175.

¹⁰⁶⁾ S. Ljubić, *Lisine*, X, p. 350–356; Čiro Truhelka, *Turskoslovenski spomenici dubrovačke arhive*, Glasnik Zemaljskog muzeja 1911, 308. i dalje; *Consilium Rogatorum*, 31, list 127, 16. II 1471. godine.

¹⁰⁷⁾ Jorjo Tadić, *Nove vesti o podu Hercegovine pod tursku vlast*, Zbornik Fil. fakulteta, VI, Beograd 1962, 131–149; Lj. Stojanović, o. c., I, br. 950 (349–350); Hazim Sabanović, *Bosanski pašaluk*, Sarajevo 1959, 116. Marko Vrga, *Povijest Humskog Zemlje (Hercegovine)*, I dio, Samobor 1937; Vejan Trpković, *Humска zemlja*, Zbornik Fil. fakulteta, Beograd 1964, knjiga VIII; Bare Poparić, *Hercezi svetoga Save*, Split 1935; Vladimir Corović, *Spomenice eparkije zahumsko-hercegovacke*, 1929; Behjija Zlatar, *O nekim muslimanskim feudalnim porodicama u Bosni i XVI-XVII stoljeću*, Prilogi za istoriju god. XIV, br. 14–15, Sarajevo 1978, 90–92; Relja Novaković, *Istorijski časopis* 1976,

Na traženje Ajaz-bega Dubrovčani su 28. januara 1482. godine preselili ugarsku i hrvatsku vojsku iz gornje kule nakon predaje u ruke Ajaz-bega, i to na tri svoje lade. Po datim podacima mora se zaključiti da je Hercegovina izgubila svoju samostalnost već u decembru 1481. godine i time trajno zapečatila svoju sudbinu. Herceg-Novi je pripojen hercegovačkom sandžaku u Foči (Drini) u političko-administrativnom pogledu, a u sudsakom fočanskom ili drinskom kadiji. Ubrzo je Herceg-Novi dobio svoga emina (nadglednika) za nadzor carina.

Zapadne strane ili Završje

Izraz Zapadne strane često se upotrebljavao u Srbiji za oznaku krajeva koji leže na zapadu srpske države. Tu istovjetnu titulu preuzeo je bosanski kralj Tvrtko I kad se okrunio u Mileševi za srpskog i bosanskog kralja na Mitrovdanu 1377. godine, iako mu to srpske područje nije pripadalo do 1374. godine. Kralj Tvrtko I uzeo je od vremena svoga krunisanja za kralja naslov kralja Primorja i Zapadnih strana koji je stalno ostao u oslovljavanju bosanskih kraljeva. Tu se radilo o upotrebi imena oblasti većeg obima i značenja: o Solima, Usori, Donjim krajima, Humskoj zemlji, Primorju, Zapadnim stranama (Završtu), Zagorju i drugim krajevima, i prije vladanja kralja Tvrtka I, u povijeli bana Stjepana II Kotromanića od 15. augusta 1332. godine izdajotu Dubrovčanima spominju se svjedoci iz Završja među kojima je i župan Ivan Pribilović iz neoznačene župe, ali, ipak predstavnik Završja.¹⁰⁸

Dr Mihailo Dinić analizirao je naslov za oznaku Zapadnih strana s historijskog stanovišta i pravilno zaključio da su Zapadne strane u oslovljavanju bosanskih kraljeva upotrebljavane gotovo jedan vijek i dobile stvarno značenje primjenom na zapadne bosanske pripojene krajeve bosanskoj banovini i kasnije kraljevine. Stvarne Zapadne strane nosile su i drugo ime Završje kome su pripadali krajevi Duvna, Livna i Glamčić.

Bosanski kralj Ostoj je povjelu Dubrovčanima u Lišnici u Usori 15. januara 1399. godine i tom zgodom nazvao se "kraljem Srbjem, Bosni, Primorju i svim Zapadnim stranama". Stari historijski izvori u diplomatskim i drugim spisima razlikuju staru Bosnu od Zapadnih strana, i to geografski. To naročito podvlači kralj Ostoj Kotromanić 6. januara 1404. godine kad Duvno i Glamčić odvajaju po pojmu centralne Bosne i njezina sjedišta Visokog (Bosne s okolicom).¹⁰⁹ Ban Stjepan II Kotromanić priklučio je Završje (Zapadne strane) Bosni poslije pada bosanskog bana Mladenu II Šubiću 1322. godine s tim da se Završje postepeno uširi pojam Donjih kraja i njegovih gospodara knezova Stipanića-Hrvatinica. Tako stanje je ostalo do dolaska Osmanlije u Bosnu. Grad Glamčić, izričito se spominje, pripada Bosni od 1357. godine, dok je Livno — Bistrički grad

281–1287; isti, *Gde se nalazila Srbija od VII do XII veka*, Beograd 1981 (opširno s novim podacima); dr Pavao Andelić, *Biljeći i Blagaj, politički centar Humske zemlje u srednjem vijeku*, časopis "Hercegovina" br. 1, Mostar 1981; dr Marko Vego, *Spisi iz Historijskog arhiva iz Dubrovnika o srednjovjekovnoj Hercegovini*, časopis "Hercegovina" br. 1, 279–312, Mostar 1981; isti, *Patrocentri u Hercegovini u svjetlu arheoloških spomenika*; *Iz istorije srednjovjekovne bosanske države*, 315–381, Sarajevo 1980; isti, *Kulturni karakter nekropole Radimlje kod Stoca* (*Iz istorije*, 383–408); Šima Čirković, *Herceg Stefan Vučić-Kosača i njegova doba*, Beograd 1964.

¹⁰⁸ Aleksandar Solovjev, o. c., br. 85; Lj. Stojanović, o. c., I, br. 51; Mihailo Dinić, *Srpske vladarske titule za vreme carstva*, Zbornik radova knj. 59, Viz. instituta, knj. 5, 12–13, Beograd 1958.

¹⁰⁹ Lj. Stojanović, o. c., I, br. 439, 429.

u rukama kralja Ostaje 8. decembra 1400. godine kad ga je darovao velikom bosanskom vojvodi Hrviju i sinu mu knezu Balši.

Pостојала je srednjovjekovna župa Duvno s gradom Rogom kao dio Završja pripojena bosanskoj državi bana Stjepana II Kotromanića, tako da se duvanjski župan Bogdan spominje u svojstvu svjedoka u povjeli banovoj posilje 1324. godine. U povjeli bana Tvrtska od 25. maja 1355. godine spominje se Tvrtskog dolazaka u Duvnu, gdje je posjetio svoju vojsku. Duvno je 1400. godine bilo sjedište i franjevačke kustodije s podređenim samostanima u Humskoj zemlji. Tu je bilo od starine sjedište duvanjskog biskupije koji se zbog politike nije mnogo zadržavao u svojoj biskupiji u čitavom srednjem vijeku. Iz jednog originalnog pisma kralja Ostaje od 6. januara 1404. godine doznaјemo da je vojvoda Pavle Klešić držao Duvno koga je kralj Ostoj privremeno oduzeo vojvodu Pavlu i ubrzo ga, na predvorje bosanskog episkopa ili dida, povratio starom vlasniku sa još nekim drugim posjedima.¹¹⁰ Može se još dodati da se izraz, naslov Zapadne strane (Završje) nije mogao zadržati posilje osmanskog osvajanja bosanske države.

Podrinje

U drugoj polovini 10. vijeka u Ljetopisu popa Dukljanina spominje se župa Drina u doba borbe kneza Časlava i Ugra koji su upali, kako sam spomenuo, na područje oko današnje Foče. Župa Drina se u to doba prostirala na obavijanje strane Drine obuhvaćajući porječje Čehotine.¹¹¹ Postepeno staro ime mjesa Drina mijenjalo se da mu ustupi novi naziv Hotča ili Foča, slavenskog porijekla. Treba razlikovati oblast-knežinu Drinu od Župe Drine i područja Podrinja u srednjem toku Drine. Narod oblasti Drini u danas naziva Gornjim Podrinjem što je s historijskog stanovišta potpuno pogrešno. Podrinje je, u stvari, područje od sjeverne granice Pavlovića zemlje do rijeke Drinjače, približno. Ipak se u diplomatskim spisima i raznim pismima i zapisima upotrebljava naziv Drina za oznaku župe i mjesa, ali se ne izostavlja oblast Drina kojoj župa i mjesto Drina pripada. Oblast Drine, kako sam spomenuo, obuhvaćala je župe: Govru, Ozanicu, Goradžu, Pribud u Pivu tako da joj granice na jugu dopiru do Ustiprača a na zapad do Dobrog Polja, na istok do istočne granice Pljevalja a na jug do Golije.

Po diplomatskim spisima domaćeg porijekla Podrinjem su vladali knezovi Dinjinci (Dinići) čiji je centar bio u Srebrenici iako tim bogatim trgovatčkim našeljima nisu trajno vladali. Dubrovačka vlast prijeti jednom svomu građaninu po imenu Dobro Benvenuti 3. septembra 1359. godine što je tužio neke Dubrovčane naseljene u Srebrenici pred bosanskim sudom pod upravom vojvode Purče (Dinjinci) jer to, veli, nije po običaju općine Dubrovnik.¹¹²

Pod imenom Podrinje ponекad se pogrešno razumijevala i Zemlja Pavlovića sa svojim župama; Borčem, Višegradi, Dobrunom i Vrhpracom jer je u 15. vije-

¹⁰⁸ Lj. Thallóczy, *Istraživanja*, Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu 1906, 406; S. Ljubić, *Lj. Stime*, III, p. 27; E. Ferđenđin, o. c., p. 31; Lj. Stojanović, *S S P P*, J, br. 439; Luko Wadding, *Anales Minorum* 1932, tom IX, p. 294–5 (ostaci Dulmene); Marko Vego, *Naselja bosanske srednjovjekovne države*, Sarajevo 1957, 38; iz *istorije srednjovjekovne bosanske države*, 462–486, sa dva faksimila povelja: iz 1444. i 1454. g.; Vjekoslav Klačić, *Povijest Bosne*, 22–23; Fr. Miklošić, *Monumenta serbica*, 226, 232.

¹⁰⁹ F. Šilić, *Ljetopis popa Dukljanina*, p. 316, 343, 344, 409–410.

¹¹⁰ Jurjo Tadić, *Pisma i uputstva Dubrovačke Republike*, I, br. 21.

ku naziv Podrinje za oznaku Zemlje Pavlovića iščezao i ustupio mjesto imenu oblasti Zemlje Pavlovića. Da je to tačno, vidi se po povelji bosanskog bana Tvrta od 11. augusta 1366. godine izdatoj u korist kneza Vukca Hrvatinčića. U tu povelju se ban Tvrto priu put naziva *gospodarem Podrinja otetog od srpske vlastele*. Ban Tvrto nije se time zadovoljio nego je s knezom Lazarom Hrebljanovićem podijelio srpske zemlje stare Nemanjiće srpske države 1373./4. godine. Bosanski kraljevski dvor od tada i nešto prije smatrao je da je Podrinje posebna oblast (Pars adnexa) bosanske države čiji predstavnik ima sva prava poput ostalih oblasnih gospodara. Tako se u povelji bosanskog kralja Tvrta I od 10. aprila 1378. godine pisano u Žrnovnici (Dubrovačkoj župi) spominje svjedok *župan Dinića od Podrinja*. Po njemu se njegovi nasljednici nazivaju Diničićima ili Diničićima koji su imali i svoj grb.

Nastupnici kralja Tvrta I nazivaju se skoro stalno gospodarima Podrinja, naročito kralj Dabiša 1395. i kralj Ostroja 20. novembra 1398. godine u posebnoj povelji. Kao svjedok povelje kralja Ostroje od 8. decembra 1400. godine spominje se *podrinjski vojvoda Dragiša Dinjičić (Diničić)*. To ponavlja i kralj Tvrto II Tvrtković 20. juna 1405. godine u povelji izdatoj Dubrovčanima u Bijelim Selištima, u župi Trstivnici. Kralj Tvrto II Tvrtković oslovjava se kraljem Bosni, Primorju, Humskoj zemlji, Donjim krajima, Usori, Soli, Podrinju, Zapadnim stranama i drugim krajevima. Tako je radio i u povelji od 18. augusta 1421. godine u Milodražu kod Kiseljaka izdatoj u korist Dubrovčana. Svjedok povelje bio je *župan Dragiša Dinjičić*.¹¹³

Jedan od nastajnjika iz roda Dinjičića vojvoda Petar Kovačević spominje se 1436. godine. Neki krstjanin bosanske crkve Radosav i Tonko Stančić vojvode Petra Dinjičića iz Podrinja, zvanog i Kovačević, bili su primljeni od Vijeća umoljenih u Dubrovniku 4. juna 1450. godine.¹¹⁴

Bosanska država je stalno držala do ugleda vojvoda Dinjičića iz Podrinja i tražila, po starom običaju, da budu svjedoci pri izdavanju diplomatskih spisa na dvorus bosanskih kraljeva. Kad je bosanski kralj Tomáš sklopio ugovor s Dubrovnikom protiv svoga tista hercega Stjepana Kosičića-Kosače 18. decembra 1451. godine, nazvao se u povelji *kraljem Srbjem, Bosni, Primorju, Humskoj zemlji, Donjim krajima, Usori i Soli, Podrinju i Zapadnim stranama (Završju)*. Tako se slično oslovjavao i posljednji bosanski kralj Stjepan Tomasević 23. novembra 1461. godine u Jajcu dodajući, pored ostalih naziva, *i naziv Podrinje*.¹¹⁵

Osmansliju su osvojili Podrinje prije nego su centralnu Bosnu i tamo uspostavili svoju administraciju, naročito Zemlji Pavlovića oko Višegrada. Jedanput je sultan Mehmed II Fatih naročito pisao Dubrovčanima 8. juna 1474. godine i *glasio da je on pravi nastanjnik Zemlje Pavlovića i zbog toga zatratio zaostali kosavski dohodak koji su od Dubrovčana isplaćivali vojvodama i knezovima Pavlovićima*. Tada su bili zaostali 11 godina s plaćanjem toga dohotka. Zato je vrlo jasno što su Osmanlije počeli islamizirati stanovnike Zemlje Pavlovića i iz nje Podrinja. To se vidi i po nadgrobnom kamenom nišanu s cirilskim natpisom i vojnim simboli Mahmuta Brankovića iz Petripolja u Brankovićima kod Rogatice. Mahmut

¹¹³ Fr. Miklošić, o. c., br. 211; Lj. Stojanović, I., br. 428, br. 431 i br. 513; A. Solovjev, o. c., br. 85 i br. 91; Lj. Stojanović, o. c., br. 523, br. 524.

¹¹⁴ Mihalo Dinić, *Iz istorije ratarstva*, 42, bilj. 20; isti, *Iz dubrovačkog arhiva*, III, br. 28 i br. 29.

¹¹⁵ Lj. Stojanović, o. c., II, br. 737.

Branković je poginuo na Despotovu boju, to jest prije 1459. godine. Izgleda da se pod tim imenom mora razumjeti knez *Vuk Branković*, visoki feudalac na dvoru vojvoda i knezova Pavlovića često spominjan u domaćim i stranim diplomatskim i drugim spisima. Drugi cirilski natpis na muslimanskom nišanu u selu Dumanjićima kod Rogatice spominje Sulimana Oškopicu iz 16. vijeka po kome se i selo prozvalo.¹¹⁶

Nisam pronašao nijedan podatak u historijskim zapisima da se područje Zvornika nazivalo Podrinjem, nego se naročito ističe da je Zvornik u Usori. Po izloženim podacima zaključujem da se sjeverna granica Podrinja nije širila mnogo dalje od donjeg toka rijeke Drinjače a južna ispod Đurđevca (Jerinin-grada) na Drini gdje se nalaze lijepe izrađeni nadgrobni spomenici od kojih jedan ima cirilski natpis Dabižija Markovića iz 15. vijeka. Podgrada Đurđevca se spominje 10. aprila 1444. godine s napomenom da je osmanski. U jednoj povelji despota Đurđa Brankovića od 17. septembra 1445. godine spominje se kako despot vraća stare povlastice Dubrovčanima koje su imali u Srebrnici. Vidi se da je u Podrinju previranje u političkom i ekonomskom pogledu.

Napominjem da članovi plemena Kosača nisu nikad nosili naslov vojvoda ili knezova Podrinja iako su kratko vrijeme u vrijeme hercega Stjepana Vukčića i njihova mu privremeno držali nekoliko podrinjskih gradova.

Kralj Matija Korvin, poslije zauzimanja Jajca od strane Osmanlija 1463. godine, s velikom vojskom zauzeo je sjevernu Bosnu dok je vojvoda Vlatko Hercegović iz Hercegovine privremeno upadao na područje Podrinja. Vijeće u Dubrovniku navodi 13. oktobra 1462. godine da je Srebrnica, Zvornik i sva Usora u osmanjskim rukama (...) in luogi, in li quali Turchi hano dominio, intendendo etiam in questo Sreberniza, Suonich et tutta Vssora = Ussora. Taј podatak ne odgovara potpunu istinu jer Osmanlije nisu zauzeli sru Usoru, nego njezin istočni, ekonomski važniji dio bosanske države.¹¹⁷

U potvrdi hercega Stjepana Vukčića-Kosače od 26. januara 1448. ili 1449. godine izdatoj Dubrovčanima navodi se da je Herceg primio 2017 perpera (oko 1000 dukata) od dužnika dubrovačkog gradića Vlahuše Latinčića za zakupljene rudnike u Srebrnici i okolini. Na kraju povelje herceg Stjepan oslovjavaju se: "Stipan božiom milošću herceg hōmski (humski) i primorski i veliki vojvoda rusaga (države) bosanskoga, knezu drinskom (= knez drinski) i veće". U drugoj Hercegovoj potvrdi iz Novog na more od 5. jula 1450. godine spominje se prijem kamata na uloženi novac u iznosu od 300 dukata. Novac je bio uložen u Dubrovniku uz krateće od 5%. Tada se herceg Stjepan oslovio naslovom *herceg od Svetoga Save*.

¹¹⁶ Isti, o. c., II, br. 839 Sultan piše: "... da primi plemeni vi i pak vedemo (znamo) da vi e (je) kdo cu (c)arstvo mi tre (jere) od Pavlovića (= Pavlovića) postave što e (je) u Dubrovniku postale no (= postavljeno) devet hiljad perpera (a od teh (= tih) perpera) dohodi vsako (svako) godište deti(ji) sta i pet deset perpera) ... a od kole e (= je) umr (= umro) Pavlović (= Pavlović) pomogni e (= je) od edin na desete godin (od 11 godina) kako e (= je) umrel (= umro) Pavlović (Pavlović) ..."; Marko Vego, *Zbornik*, IV, br. 225, sa starijom literaturom; isti, IV, br. 250–321; dr. Pavao Andelić, *O usorskim vojvodama*, Prilozi Instituta za istoriju, Sarajevo 1977, 17–45; isti, *Ubikacija oblasti Trebića i teritorijalno-politička organizacija bosanskog Podrinja u srednjem vijeku*, 243–268 (Glasnik Žemaljskog muzeja u Sarajevu 1978, Arheologija, nova sveska XXX–XXXI). Obavda znanstvena rada Andelića su vrijedna pažnje.

¹¹⁷ K. Jireček–J. Radonić, *Istorija Srbija*, I, 391. bilj. 2; Marko Vego, *Naselja*, 142–143; HAD, *Lamenta de foris*, knj. 17, list 248; Lj. Stojanović, o. c., br. 642.

gospodar humski i primorski i veliki vojvoda bosanski, knez drinski, itd. Tu se jasno vidi da u oslovljavanju nema riječi *knez podrinjski*.¹¹⁸⁾

Pred kraj svoga života herceg Stjepan Vukčić-Kosača nije zaboravio svoje starije oslovljavanje držeći se diplomatskih pravila koja su vrijedila u to doba. Bio je svjestan da je gospodar velike i značajne oblasti Hercegovine čije ime nije nikad stavio u svoj naslov pri pisanju pisama i povelja nego je uviđek odvojeno označio razne manje oblasti kojima je vladao. Naročito je isticao uz ostale naslove i naslov da je gospodar Zemlje Svetoga Save gdje je živio na njegovu dvoru mitropolit milješevski David, njegov ukucanin. To je oslovljavanje naročito naglasio 3. februara 1466. godine u pismu upućenom knezu grada Dubrovnika putem svoga dijaka Sanka.¹¹⁹⁾ Zanimljivo je napomenuti da se naslijednici hercega Stjepana ne nazivaju drinskim knezovima nego jedino gospodarima, hercezima Svetoga Save i drugih krajeva (i veće). Tako se oslovljavaju stalno herceg Vlatko u svim poveljama i diplomatskim pismima. On redovno piše u početku pisma ili povelje: "Vlatko božiom milostiju her'ceg Svetoga Save i veće . . ." Misli da se u pojmu *herceg Svetoga Save i veće* podrazumijeva čitava neosvojena baština naslijedena od hercega Stjepana Vukčića-Kosače. Tako se i u stranom svijetu često spominje Vojvodstvo svetog Save (Ducatus s. Sabbi ili Save) umjesto Hercegovina. Osmanlije su već osvojili oblast Drinu, Polimlje i približavali se ostaloj Hercegovini tako da naslijednici, hercega Stjepana nisu ni mogli nositi naslov *drinski knez* jer je to bila prazna titula, prazno oslovljavanje bez učinka. Drugog tumačenja za sada nemam.

Osmaljije su 1485. godine ubijeli *vilajet Kovač* (posjed Diničića) kao posebnu administrativnu jedinicu dok se 1489. godine od nje spominje nahija Osat u *vilajetu Kovač*, stara župa ispod Srebrenice.

Iz osmisljenih podataka vidi se da je geografski pojam Drina, župa Drina, potpuno različit od pojma Podrinja koji se s historijske tačke gledišta, ne smije nazivati Donjim Podrinjem. Po oslovljavanju knezova i vojvoda iz kuće Kosača naslov knez drinski rezervisan je jedino za Kosače jer je to njihova očevina, djedovina, patrimonijum od starine. Članovi kuće, roda, plemena Kosača nisu se nikad određivali posjedu u oblasti Drine, naročito u župi Osanici gdje je selo Kosača, rodno mjesto svih Kosača iako su neki posjedi, naselja, trgovci bili nekad u posjedu knezova Pavlovića iz Borča kod Mesića, i to putem ženidbenih veza i osvajanja. Tako je slučaj Ustikolina, miras Hercegove sestre Teodore, žene vojvode Radosava Pavlovića. Zna se da je gospođa Teodora stekla trg Ustikolina na Drini kod Foče putem miraza. Neki knezovi Pavlovići držali su župu Govuzu s gradom Irgom Jelenicom koji je od 1410. godine pristvojio kroz Vukac Kosača, brat vojvode Sandalja Hranića, Kosače.¹²⁰⁾ Končano zaključujemo taj kratki opis Podrinja i oblasti Drine s tim da nije ni malo neobično što se i prvi kadija u Foči od 1470. godine nazivao drinski ili fočanski (kadija), a nikako podrinjski, bez historijske i geografske podloge. To je najjači dokaz da se oblast Drina mora razlikovati od oblasti Podrinja i da je nenučno oblast Drinu zvati Gornjim Podrinjem, a pravo Podrinje Donjim Podrinjem.

¹¹⁸⁾ Lj. Stojanović, o. c., br. 674.

¹¹⁹⁾ Lj. Stojanović, o. c., 674.

¹²⁰⁾ Hazim Šabanović, *Bosanski pažuljak*, Sarajevo 1959, 134; Mihailo Dinić, *Zemlje hercega Svetoga Save*, 162, bilj. 35–38; Glas SKA 182; Lj. Stojanović, o. c., br. 752–776.

Zagorje

Svaki naziv Zagorje označava područje iza nekih nizova planina ili gora sa stanovništvom primorských ljudi i ljudi iz neposrednih nizija. Tako se područje od izvora rijeke Neretve (Neretvice) do grada Velebita na Neretvi u pravcu Glavatićeva i na sjever do Bistrice i Govze kod Miljevine na istok, nazivalo Zagorje. Tačno je utvrđena sjeverna granica Zagorja do Dobrog Polja, o čemu sam već govorio. Nas tu zanima naziv Kučevsko Zagorje koje sam prije objasnio u opisu općih pojmljiva granica Kulinove banovine. Po criliskom natpisu na kamenu bana Kulina iz 1193. godine Bosna je u njegovo doba osvojila Kučevsko Zagorje, današnje Zagorje oko Kalinovika s centrom u Kalinoviku. Prije vladanja bana Kulina dio Zagorja je mogao pripadati Podgorju popa Dukljanina, i to jedino župa Viševa s centrom u Ulogu.

U jednoj povelji bana Bosne Stjepana II Kotromanića izdatoj u Milima kod Visokog prije 1324. godine spominje se kao svjedok povelje župan Poznanj Purčić od Zagorja.¹²¹⁾ Isti župan od Zagorja Poznanj Purčić dolazio je u Dubrovnik kao prijatelj općine Dubrovnik. 1325. godine te mu je dubrovački knez darovao 50 perpera u srebru i tekstilu. Tada je bio spor između župana Poznanja Purčića i njegova nećaka Vlatka s jednim Dubrovčaninom. Napomenu sam da je u to doba župan Poznanj Purčić od Zagorja priznavao humskog kneza Konstantina Nelipića, vjerovatno po dopuštenju bosanskog bana Mladenu I i Mladenu II Šubiću, jer se ne može razumjeti da se župan Poznanj Purčić od Zagorja nalazi u Humskoj zemlji u župi Bročno, gdje je u Večeriću izvršio pljačku dubrovačkog trgovca Tome Dražića 1306. godine. O tome nikad od historičara do sada nije raspravljao jačko svaki od njih imao pred sobom jasne i sigurne historijske izvore.

Miloš Grđomilović iz Zagorja, čovjek (podanik) Poznanja Purčića iz Zagorja (de Sagorice homo Posnani de Purchia) i Radosav Prikodović iz Zagorja, čovjek Poznanja, Drasec (Dražoje) Mileniten (= Mileniten) iz Bosne, čovjek Poznanja, spominju se 25. juna 1326. godine. Po tome se jasno vidi da je župan Poznanj Purčić vlasnik i župana Komom, Nevesinjem, koju su pripadale knezu humskom Konstantinu. Mančo Lamprov Menčetić tuži se 24. maja 1335. godine knezu Konstantinu Nelipiću na Milenitu Draživojeviću i sina mu Šanka, ljude bana Bosne iz Zagorja. Vidi se da se Ban Bosne još ima suvereno pravo na Zagorje.¹²²⁾

Mislim da je Kučev današnji Kalinovik gdje je bio trg za prodaju stoke, mliječnih proizvoda i robova. Zbog toga se čitavo područje oblasti Zagorja provalo Kučevskim Zagorjem o čemu sam djelimično već govorio. Poznat je da je jedan put iz Dubrovnika vodio preko Stoca, Trusine, Nevesinja, Konac-Polja i dalje preko Uloga ka sastavni dio prvoza da bi se povezao sa Kalinovikom i dalje putem prema Bistići i Trnovcu. Župa Viševa ulazila je u sastav Zagorja s gradovima: Veletin, Obalj, Ulog sa selima Trnovicom u Bortcu i Pridvoricom sa ostacima

¹¹⁸⁾ Lj. Thallóczy, *Istraživanja* (Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu 1906, 403, 406).

¹¹⁹⁾ Vuk Vinaver, *Trgovina robljem*, Anal Histrijskog instituta u Dubrovniku 1953, 141; Jovan Radonjić, *Archiv für slawische Philologie*, Bd. 22, 174; Mihailo Dinić, *Zemlje hercega svecog Save*, 186; Marko Voge, *Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu* 1965, nova serija XX, arheologija, 296; issi, *Zbornik*, IV, br. 254, sa starijom literaturom; Jos. Gleich, *Liber Reformationis*, V, p. 189 (o Poznanju Purčiću); M. Dinić, *Humsko-trebinjska vlastela*, 40, bilj. 2 i br. 7, Beograd 1967; Jovanka Mijatović, *Humska vlastenska porodica Sančićović*, Istoriski časopis SAN-a 1960, Beograd 1961, 20, bilj. 14; dr. Pavao Andelić, *Historijski spomenici Konjica i okoline*, Konjic 1975, 145–151; T. Smičklić, o. c., XI, br. 75 (Comes Constantinus Nelipić je bio 28. X. 1343. godine).

srednjovjekovne kulture odražene na stećima od kojih su neki s natpisima. Spominju se braća Radoslav i Petar Medošević iz Zagorja kao podanici župana i kaznaca Sanka Miltenovića 31. maja 1366. godine i to kao svjedoci i ljudi Sankovi (homines Senchi).

Uteh Vučković iz Zagorja prodaje Bratomila, sina Pribina za 14 perpera 26. februara 1373. godine. Isti trgovac prodaje 1. aprila 1373. godine robinju Tvrđicu za 10 dukata. Pribil Radonović obavezuje se 23. maja 1375. godine da će otići u Bosnu, u Zagorje (et in Sagorie) i potraziti dužnike Kalimara i Boška i utjerati dubove. Za Radića Kutinića iz Cernice (de Cernichia) bio je jama (fideiussor) Bogdan Kovačić i Dabiživ Miljević, obojica iz Zagorja.

Župa Viševa oko Uloga pripadala je Zagorju. Tako se 6. aprila 1400. godine spominje Bogoslava, kćerku pokojnog Ratka iz područja rijeke Viševe iz Trnovice u Bosni. Dubrovčani se bune 1406. godine i tuže na vojvodu Sandalja Hranića što je uspostavio carinu na putu zagorskog u pravcu Viševe (*altra via de Xagorie in Visevam*). Orbini Mavro iz Dubrovnika piše da je iznad Nerete Viševa. Bjeljanče Kobiljačić iz Zagorja spominje se 24. februara 1412. godine koji podiže tužbu na dvojicu ljudi iz Zagorja. Nisam siguran da se taj podatak odnosi na Zagorje oko Kalinovika ili na Zagorju kod Trebinja.

U blizini Konac-pola na jugu od Nevesinja bio je grad feudalaca Sankovića Zaborani od kojeg ima još ostataka. Knezovi Sankovići iz Zaborana vladali su župom Kom, Nevesenjem i čitavim Humom do kraja maja 1404. godine kad su Humom (Humskom zemljom) zavladali knezovi iz roda Kosača. U dvoru Zaborana vojvoda Radič Sanković s bratom Županom Bajljakom sklopio je ugovor s Dubrovnikom 15. maja 1391. godine, povodom darivanja Konavala.¹²³⁾

Južni gradovi Zagorja Veletin i Obajal branili su s juga zagorske granice od strane stanovnika Humske zemlje. Zidine od grada Obajla kod Uloga na Neretvi, na istok od Bjelimića, još se i danas vide. Po povijeljama hercega Stjepana Vukčića-Kosača gradovi Veletin na Neretvi i Obajal bili su njihovi i smješteni su upravo u oblasti Zagorja. To se spominje u povijeljama hercega Stjepana iz Napulja 19. februara 1444. godine i 1. juna 1454. godine. U prvoj povijeli se spominje da su Veletin i Obajal u Zagorju dok se u drugoj povijeli ne spominje oblast u kojoj se ti gradovi nalaze. Grad Veletin se spominje i u latinskoj povijeli kralja Fridriča III u Beču 19. januara 1448. godine.¹²⁴⁾

Oko grada Veletina na više mjestu ima stećaka iz srednjeg vijeka. U jednom izvoru se spominje da je Veletin imao svoje podgrade 1442. godine. Vukac Deković spominje se 4. aprila 1465. godine, upravo pred dolazak Osmanlija u te krajeve. Pomenute godine i dana i mjeseca navodi se da su dva brata Dragovića ispod Veletina (*de subtus Velletino*), metkovi kneza Jurja Čemerovića iz Bosne, oplaćivali nekog dubrovačkog trgovca ispod grada Koma u Glavatičevu, u staroj župi Komu. Zidovi grada Koma postoje i danas u manjem obimu, iznad sela Kašići gdje se nalazi nekoliko stećaka i jedan stećak s čirilskim natpisom nekog Kurjaka

¹²³⁾ Jovanka Mijatović, o. c., 21. bilj. 23; M. Dinić, *Iz dubrovačkog arhiva*, III, br. 69 (28—29); Vuk Vinaver, o. c., 128; Ignacij Vojie, *Kreditna trgovina u srednjovjekovnom Dubrovniku*, Sarajevo 1976, 164, bilj. 376 (Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, knjiga 29); Starine 14, 178; HAD, *Lamenta de foris*, knj. 6, list 170; K. Jireček, *Fundstellenstrassen*, S. 83; M. Orbini, *Il regno*, I. Stojanović, o. c., br. 130; M. Dinić, *Humsko-trebinjska vlastela*, 54.

¹²⁴⁾ Marko Vego, *Iz istorije srednjovjekovne bosanske države*, 458, 462—486, s dva faksimila povijela iz 1444. i 1454. g.

iz druge polovine 15. vijeka. Komska župa se nekad nazivala i Dabar (Debre) kako to piše u Ljetopisu popa Dukljanina.¹²⁵⁾

Spominje se neki Radelji Babić iz Viševe iz Zagorja 24. aprila 1465. godine kako je prodao kćerku Radosavu Nikoli Schottoliiju iz Ankone. Nešto poslije toga, u februaru 1470. godine, Hamza-beg ratovao je u Konavlima i tada zarobio Marka Radosalića i prodao ga Muslimanu Ismailu Jabaniju iz Zagorja, dijela Bosne. Ismail ga je preprodao Tadiji Marinovu de Nale za 20 dukata 19. oktobra 1471. godine. Po tome se vidi da je Zagorje bilo u to doba u osmanskim rukama u februaru 1470. godine a i prije.

Ipak se može tvrditi da su Osmanlije zauzeli Zagorje do 1469. godine i ostavili na snazi staru župsku upravu i podjelu. Stalno su spominjali Zagorje gdje je, po izvorima, postepeno izvršena islamsizacija starosjedilača. U turskom defteru Hamza-bega, hercegovačkog sandžaka, iz 1477. godine spominje se Zagorje u svojstvu nahiye pod upravom nekog Radonje (*Radonjina zemlja*), najverovatnije iz roda Purčića. Zna se da Osmanlije nisu mijenjale nazive župa ni oblasti niti su uvijek silom mijenjali njihove predstavnike. Geografski pojam Zagorje ostao je na snazi u novom vijeku kao pojmom koji obuhvata sva sela od Uloga i Veletina do Trnova, odnosno do Dobrog Polja.¹²⁶⁾

Soli

Spomenuo sam da se prvi put Soli spominje pod imenom Salenes koje sam protumačio kao grad Soli (to kastron te solenes). Spominje ga car Konstantin Porfirogenet u 10. vijeku ne određujući mu župu kojoj je pripadao. Nema nikakve sumnje da je to područje dobilo svoje ime od iskorijevanja kamene soli u tom kraju u obilnoj mjeri. Glavno mjesto župe Soli je upravo današnja Donja Tuzla sa svojim centrom Sol spomenutim prvi put u vidi grada, mjeseta, 1411. godine. Kolika je župa Soli bila po obimu ne može se tačno odrediti jer o tome ne postoje određeni historijski podaci. Ipak se može po nekim ispravama-povjeljama bana Stjepana II Kotromanica doznati da su Soli ipak bili određena župa sa županom na čelu, ali dio velike i značajne oblasti Usore. Soli se spominju kao dio oblasti Usore ili odvojenjo, ali uvijek uz oblast Usore. U raznim oslovljavanjima rado se ističe župa Soli radi svoje velike ekonomске važnosti u srednjem vijeku. Tu je bez ikakve sumnje, postojalo mjesto Sol prema datim historijskim izvorima prethodno citiranim. Taj problem ubikacije i pojave mjeseta Sol 1411. g. definitivno je riješila dr Desanka Kovačević-Kočić kad je pronašla o tome zapis iz Dubrovnika. (Vidi bilješku 62).

Poznato je od starine da je so bila skupa te se za slane izvore jagme mnogi prahistorijski i kasniji stanovnici čitave Bosne i Hercegovine kao i drugih krajeva. Vladari i visoki feudalci su znali vrijednost soli i dobivanje velikih prihoda od nje pa su se za to jagmili. Tako je bilo sa mjestom Soli i istoimenom župom. *Muslim da je to glavni razlog što se u oslovljavanju bosanskih banova i kraljeva posebno spominje župa Soli uz Usoru*. Tako su je oslovljavali i strani diplomatni i dvorske kanclerije, naročito ugarske. Spomenuo sam da su Ugri silom vladali Usorom i Soli

¹²⁵⁾ M. Dinić, *Zemlje hercega Svetoga Save*, 215—216; F. Šikić, *Ljetopis popa Dukljanina*, p. 227; Marko Vego, *Zbornik*, III, br. 177.

¹²⁶⁾ Mihailo Dinić, *Iz dubrovačkog arhiva*, II, br. 312 (157); Pričoli Orijentalnog instituta u Sarajevo 1958/9, 86; Hazim Sabanović, *Bosanski pašaluk*, Sarajevo 1959, 136.

1225. godine. Ugarski kralj Bela IV spominje Soli u povelji od 20. jula 1244. godine kad je dodijelio desetine u Usori i Soli bosanskoj katoličkoj biskupiji Svetog Petra.

Naročito treba da istaknem gospodara Usore i Soli Henrika 1272. godine. U pismu iz Venecije upućenom ugarskom palatinu 28. augusta 1279. godine spominje se pijačka venecijanskog trgovca Rodogerija Blanka koji se tada zatekao u ugarskom palatinatu komu su po pravu ondašnjeg vremena pripadali krajevi Usore i Soli. Spominje se da je tada opijačkano venecijanske robe, 386 maraka srebra /... in vestris partibus regni Hungarie, mercatoris more cum bonis et mercationibus non modici, existente Herka, filius condon condam Henrici Banni . . . per ipsum eundem et Herkam et gentem suam 386 marchas preter equos et arnesus extimando fuerunt . . . /¹²⁷ Iz tog podatka može se zaključiti da je Herka sa svojim rodom živio u Usori ili Soli tako u to doba nije bio ban od Usore i Soli kao što je bio njegov otac Henrik.

U godini 1323—1324. spominje se, kao što sam rekao, župan Budoš, predstnik Župe Soli, ali u sastavu bosanske države. To je najvažnija ilustracija da je područje Soli uistinu župa. To se dobro ilustruje i u pismu kneza Trogira od 1326. godine upućenom banu Stjepanu II Kotromaniću u kome ga trogirski knez osloviljava gospodinom Bosne, Usore, Soli i Huma. I danas u blizini Tuzle postoji mjesto Solina, sjeveroistočno od Tuzle. Hasan, sin Slavkića iz Tuzle, spominje se 1526. godine u svojstvu zakupca rudnika Hranče kod Srebrenice i Bohorine u Srbiji, s desne strane Drine. On je u zajednici s Radosavom, sinom Petrića, zakupio ušur od rude i iskorišćavanja zlata. Već se tada područje Tuzle dijelilo na dvije posebne župe: Gornju i Donju Tuzlu. U Gornjoj Tuzli je postojao samostan franjevaca Svetе Marije u aprilu 1515. godine. Taj samostan dobio je od sandžak-bega Jurišića Mustafe neke povlastice fiskalne prirode za svoje laike koji su posluživali svećenike i fratre u samostanu.

Tada se spominje i nahija Gornja Tuzla s imenom nahije. Povlastice franjevaca davali su i prethodni sandžak-bezi. Po gornjem podatku vidi da je samostan Svetе Marije postojao i prije 1515. godine. Nahija Gornja Tuzla imala je 26 naselja u 1533. godini: varoš Gornja Tuzlu, Dvoriste, Polom, Grabsku, Gornju Požarnicu, Osik, Kavčiće, Konjikoviće, Solinu, Grabovicu, Popold, Gornji Dokanj, Donji Dokanj, Babinu Luku, Rogodice, Kosce, Kešoviće, Pusti Kolovrat, Dobrinj, Križohru, Hodinice, Lopare, Slopopoviće i Matijeviće sa 593 kršćanske kuće i 123 muslimanske. Gornja Tuzla se spominje i kasnije u doba 16. vijeka i dalje.¹²⁸

Donja Tuzla bila je posebna nahija tako da je po pisanju Adema Handžića imala 56 naselja u 1533. godini, mnogo veće područje od Gornje Tuzle. Nema sumnje da je pomenute godine nahija Donja Tuzla imala poseban položaj u feudalnom društву zbog ruđudinka soli. Jedan turski važan izvor iz 1533. godine spominje selu Donja Tuzle: Donju Tuzlu (varoš), Tušanji, Dragodol, Pločnik, Vršnjak, Kužice, Donju Lipjanicu, Gornju Lipjanicu, Brezovik, Čamšu, Siz Luku, Brzkociće, Vrapče, Gornju Jošanicu, Donju Jošanicu, Konjsku Poljanu, Ljubaču, Mosurke, Priliuk, Donje Breške, Poljive (= Peljave), Rečicu (Ričicu), Dolac, Bokoviće, Ki-

¹²⁷ S. Ljubić, *Listine*, I, p. 123.

¹²⁸ Lj. Thallóczy, *Istraživanja* (Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu 1906, 403); dr Adem Handžić, *Tuzla i njena okolina u XVI vijeku*, Sarajevo 1957, 126, 196, 246, 120, 218, 251 (iscrpno djelo za Tuzlu i krajeve do Drine).

kače, Gornju Lišnicu, Donju Lišnicu, Paoče, Čaklovicę, Husino, Klještevinu, Kopavice, Kalebiće, Pudoviće, Petroviće, Božić, Gornju Toplanu, Grbavac, Bistrici, Siće, Slijivicu, Desetin Dol, Gornju Pogorjelicu, Donju Pogorjelicu, Stepišće, Dobrinje, Ljepunicu, Rogančiće, Hudec, Modruš, Gračanicu, Miletice, Padke, Košjeviće, Srednju i Donju Toplanu sa ukupno 868 kršćanskih kuća i 136 muslimanskih. Varoš Tuzla imala je 46 kršćanskih kuća i 7 muslimanskih. Naselja pojedinih nahija su se ukrštavala.¹²⁹ Treba da naglasim da su visoki feudalci Zlatenosovići igrali glavnu ulogu u ekonomici i politici Župe Soli.

Travunija

Travunija se prostire od istočne granice Humske zemlje do Kotora tako da su joj pripadale, kako sam spominjao, i Rudine s Bilećom, Župe Grahovo, Trebinje, Konavli s Vitalinom i Dračevicu s naseljem Dračevicom, kasnijim Novim na moru. Car Konstantin Porfirigenet spominje Travuniju i Travunjane oko 949. godine i izričito navodi da se arhontija Travunija prostire od Trebinja do Kotora. On naziće tu regiju terburijnatom (travunjskom) skupu sa Kanaličanima (Konavaljanim) različitim krajevima od Humske zemlje-Zahumlja, Duklje i ostalih slavenskih krajeva uz more.

Stanovnici Travunije potječu od nekrštenih Srba koji tu stanuju od početka svoga naseljavanja od vremena bizantinskog cara Heraklija do kneza Vlastimira koji je ozءio svoju kćerku za Krajinu, sina župana Bele trebinjskoga. Car Konstantin Porfirigenet piše da travunjski knezovi uvijek slušaju kneza Srbije. Nazvan je glavni grad Travunije *Terburijnom* čiji naziv može nastati od latinske riječi *tribunus*, kasnije vlastito ime, iako car Konstantin izričito navodi da *Terburnia označava utvrđenje*, dok K. Jireček drži da je riječ Travunija ilirskog porijekla. Moglo bi se jedno i još jedno tumačenje. Dubrovčani su kupovali gradu od drveta za građenje lada i kuća upravo iz Trebinja i okoline pa bi se ime Terburnia moglo izvesti od latinske riječi *trabes u znacenju drvene grade*. Pod upravom knezova Travunije bio je kraj Konavala s Vitalinom i sva Župa Dračevica. Na tome području Travunije bilo je 5 naseljenih gradova.¹³⁰

Zna se da su gradovi Travunije i Konavala bili: Trebinje, Vrm ili Klobuk, Risan, Lukavac, vjerovatno kod Gacka, Cavtat i neki neubicirani grad Zetleba. Travunija je bila dugo pod upravom bizantskih careva i njegovih stratega. Poznato je da su Travunjani s Konavljanim, Srbima, Hrvatima i Zahumljanima ratovali protiv Saracena u južnoj Italiji kod grada Barija 870. godine, i to na poziv franačkog cara Ljudevita II. Car Konstantin Porfirigenet tumači na svoj način postanak imena Konavala i dovodi ga u vezu s *kolima* kojima su Konavljani trasišrim putem obavljali svoje poslove. Odatle je nastala riječ *Kolnik-Konavle*. Kasnije je hamski knez Mihajlo Višević vjerovatno upravljao Travunjom i krajevima do Bar-a osim Dubrovnika, sve u imu bizantskog cara.

Krajem 10. vijeka makedonski car Samuel pokorio je Travuniju i odatle Sirio svoju vlast u Bosnu, Humsku zemlju i čak do Srema. Već 1018. godine bizantski

¹²⁹ Dr Adem Handžić, o. c., 277—320. Pisac opširno piše o naseljima u župi Soli, strana 397, bilj. 389, 391.

¹³⁰ Fr. Rački, *Documenta*, p. 407—408; časopis "Tribunia" br. 1, Trebinje 1957, članak Esada Arnautovića, *Oblaci imena oblasti i grada Trebinja u srednjovjekovnim izvorima*, 91—101; K. Jireček-J. Radonić, *Istorijska Šrba*, I, 65.

car osvoji sve posjede cara Samuela uz dugotrajanu i krvavu borbu. Poslije toga, uz dugu borbu po Duklji i Travuniju knez Duklje ili Zete Vojislav osvojio je Travuniju, Zahumlje i vladao samostalno u Dukli i Zeti 1042. godine. Stvorio je nezavisnu državu Duklju ili Zetu. Bizantijski pisac Cekaumen (Kekaumen) piše oko 1080. godine da je *knez Vojislav Stefan travunjski Srbin*. Vladanje zetskog ili dukljanskog kneza nastavilo se i nadalje u Travuniji. Car Bizantije Manojlo Komnen 1166. godine osvojio je sve srpske i bosanske zemlje i postavljao na upravu pojedinih oblasti svoje pristalice iz redova domaće vlastele.¹³¹⁾

Poslije 1177. godine Travunijom vlada raški župan s Nemanjom na čelu koji je postepeno pristvrio sve zemlje posjednjeg dukljanskog-zetskog kralja — velikog kneza Mihajla, rodaka kuće Nemanjića. Veliki knez Mihajlo na nazivu se kraljem u natpisu trebinjskog župana Grda iz oko 1177. godine, Porodica župana Grda trebinjskoga i nadalje je vladala u župi Trebinju. To se očito vidi iz čirilskog natpisa Grdova nastljednika Pribišle iz 1241. godine, iz doba srpskog kralja Vladislava I kako sam pronašao na nadgrobnog okrnjenoj ploči s natpisom in *Police, zaseoka današnjeg grada Trebinja, gdje je nekad postojala crkva oko grupe stecaka. Na tom mjestu postoji danas nova crkva. Obadva kamena spomenika nalaze se u Žavičajnom muzeju u Trebinju kao dokaz prošle kulture iz 12–13. vijeka. Treći čirilski natpis iz 1177.–1200. godine nalazi se u Crnču u Čičevu kod Trebinja u crkvi Svetog Petra i Pavla sa spomenom slavnog kneza Hramka.*¹³²⁾

Dugo je u Konavlima, Trebinju i Dračevicima i ostalim dijelovima Travunije vladao srpski baron župan Nikola Altomanović koji je u razini razdobljima pravio smetnje dubrovačkim trgovcima u okolini Dubrovnika, porodici knezova Balšića u Zeti i Kotromanićima u Bosni i Humu. Poslije poraza srpske vojske na Marici 1371. godine i smrti cara Uroša ban Tvrtko ratovao je protiv župana Nikole u vezu sa srpskim knezom Lazarom Hrebeljanovićem i pobijedio ga i oslijepio, tako da se u početku 1374. godine župan Nikola povukao u primorje. Na taj način ban Tvrtko postao je susjed Dubrovnika u primorskim srpskim zemljama nakon pobjede nad knezovima Balšićima. Krajem jula 1375. godine upravitelj Konavala bio je Radić i Radoje Kudelinović u Trebinju pod suverenim gospodarom Đurom Balšićem iz Zete. Tada su Dubrovčani tražili putem poslanika Diva da im Konavljani i Trebinjci platne neku pričlenjenu stetu.

Bosanski ban Tvrtko poslao je u Dubrovnik poslanika Krasoja u februaru 1377. godine da s nekim Trebinjcima jamči neki posao. Time je ban Tvrtko želio da iz Konavala i Trebinja i Dračevice ukloni kneza Đura Balšića. Mislim da se već tada ban Tvrtko smatrao gospodarem Trebinja i Konavala iako su poslanici kneza Đure Balšića podigli posljednji put srpski dohodak od općine Dubrovnika 11. novembra 1377. godine. Time je započeočena sudibna Balšića u Travuniji.

Konavli

Glavni grad-utvrđenje Konavala bio je Soko blizu Grude i grad Obod u blizini Cavata dok je grad-varoš Cavat bila luka od starine te se ponekad zove i Starigradom. Poslije avarske najezde na području Dubrovnika i Cavata u početku 7. vijeka stanovnici Cavata su preselili u Dubrovnik i tu se stalno naselili i premjestili u svoju biskupiju. Stvorili su novo naselje Dubrovnik. Granice Konavala su se

prostirale na jug do Sutorine, dijela župe Dračevice, u kojoj je postojao grad svestog Stefana, zvaní Novi na moru (Herceg-Novi), na sjever do Vrsinja (Zubaca) u župi Trebinju i na zapad do Milna u župi Žrnovnici (Brenu) kod Dubrovnika s glavnim mjestom Milni ili Žrnovnicu. Poslije spomena Konavljana od cara Konstantina Porfirigeneta iz oko 949. godine imamo prvi spomen arhiprezibitera de Canale 1163. ili 1178. godine, gdje se spominje kako je Devizije, gospodar Konavala, darovao svojoj kćerki Dragoslavli i zetu Mirku neku zemlju u župi Dračevici, na području današnjeg Herceg-Novog.

Iz jednog pisma Dubrovčanina ugarskom kralju Ljudevitu I (Ludwigu I) od 16. maja 1373. godine doznavamo da je još tada vlast županu Nikolu Altomanoviću u Trebinju i Konavlima, da su kapetani kneza Đure Balšića i župana Nikole Altomanovića susjedi Dubrovčana (*Veneti miserunt gales suas cum uno ambaxiatore iuxta capitaneum ad Georgium de Balsa ad tractandum et compendionum cum dicto Georgio et cum cupano Nicola de Altomano, nostris convicint . . .*).¹³³⁾ Po tome se vidi da u Travuniji s Konavlima nije prestala vlast župana Nikole Altomanovića.

Kad je ban Tvrtko u početku 1377. godine stekao Konavle s Dračevicom, započeo je diplomatske pregovore s Dubrovčanima po raznim poslovima. Tako je dubrovačko Vijeće umoljenih 11. februara 1380. godine naredilo knezu i Malom vijeću u Dubrovniku da pošalju konjanike s jednim slugom do poslanika Bosne Tvrtka Vladoviću iz Vladiveča kod Rogaticu u Konavle da ga saslušaju što ima poručiti od bosanskog kralja. Tako je 22. februara 1380. godine dubrovačko Vijeće umoljenih odredilo patricije koju su primili od poslanika Tvrtka Vladovića novac koji je uručio kralj Tvrtko I za oduzetou srebro dubrovačkim trgovcima.

Na jugu Konavala postoji župa po imenu Vitalina, ali se uvek smatra dijelom Konavala. U dolini rijeke Ljute u Konavlima postoji plodno zemljiste i mjesto Ljuta gdje je bila srednjovjekovna carinarnica na srednjovjekovnom putu koji je osnovao bosanski visoki feudalac knez Pavle Radinović (Radenović). On je posebom povjeljom, koja je napisana u Ljutoj 25. marta 1397. godine, Dubrovčanima da slobodno trgovine.

Trebinjski župani dugo su držali Konavle prije knezova Radinovića (Radenovića) i tu i u Vitalini širili svoju politiku i vjeroispovijest. Razvijali su ekonomiku svake vrste od lava, ribolova, stočarstva do zemljoprudnje. Prije i poslije smrti kralja Tvrtka I., hrvatski knezovi i vojvode Sankovići držali su Konavle na koje su Dubrovčani stalno bacali oko. Dubrovčani su konačno u tome i uspjeli. Vojvoda Radić Sanković s bratom županom Bljenjakom izdao je povelju u *Zaboranima 15. maja 1391. godine kojom im ustupi Konavle nekadašnju boštinh Dubrovčana*. Poznato je po mojim istraživanjima i arheološkim iskopavanjima da su knezovi i vojvode Sankovići imali svoje posjede u župi Kom (Dabar) i obiteljsku grobnicu u jednoj crkvi u zaseoku Biskupu (Krupeu) u Glavatićevu kod Konjica. Knezovi Sankovići imali su razna zvanja od župana do kaznaca na dvoru bosanskog bana. Vladali su u Nevesinju, Dubrov-polužu, Popovu i u bosanskom primorju oko sela Liska blizu Slanoga. Knezovi Sankovići su se ponašali kao suvereni Humske zemlje stvarajući svoju zasebnu kancelariju s pisarima na čelu i posebni grb sa oznakom da su hrvatski knezovi. Knezovi-vojvode Sankovići su na čelu sa vojvodom Radi-

¹³¹⁾ F. Šišć *Ljetopis popa Dukljanina*, p. 352; Cekaumen, caput 25, p. 27.

¹³²⁾ Marko Vego, *Zbornik srednjovjekovnih natpisa Bosne i Hercegovine*, III, br. 128–130.

čem prodali Dubrovčanima selo Lisac kod Slanoga 25. augusta 1399. godine, iako im je postojbina, rodno mjesto u Glavatićevu, u župi Kom, današnjoj Župi.¹³⁴

Tada je donji dio Konavala bio u posjedu porodice knezova Jablanica-Radinovića a gornji u posjedu knezova iz plemena-roda Kosača-Hranjica. Nakon teških i dugih pregovora vojvoda Sandalj Hranić-Kosača s braćom prodao je svoju polovinu Konavala s Vitalinom i dijelom grada Sokola općini Dubrovnik 24. juna 1419. godine dok je vojvoda Radošav Pavlović prodao drugu polovinu Konavala poslijednjeg decembra 1427. godine. *Dubrovčani su obećali 14. jula 1419. godine slobodu vjeroispovijesti stanovnicima Kanavla s Vitalinom, to jest da mogu ostati u svojoj staroj vjeroispovijesti. Garancija se odnosila na članove pravoslavne i na vjernike bosanske crkve, takozvane patarene.* Poslije izvjesnog vremena Dubrovčani se nisu držali obećanja nego su proširili primjenu svoga statuta iz 1272. godine po kome na području općine Dubrovniku mogu živjeti jedino katolici. Na taj način Konavljani su postali katolici i stalni građani Dubrovnika dok je nepokretna imovina pripala plemićima iz Dubrovnika.

U dubrovačkom zapisu o slobodi vjeroispovijesti Dubrovčani pišu: "Sve osoobe koje u rečenom dijelu Konavala sada stanuju i žele stanovati, bilo koga zakona i religije, neka stoe i nadalje, da mogu svoju vjeroispovijest držati i po njihovu zakonu živjeti bez zaprke našega gospodstva — Omnes personae quae in dicta parte Chanalis ad presens habeant et habitare valent, cuiusvis legis et fidei existant, eorum fidem tenere possent et secundum eorum legem vivere absque aliquo nostrae dominationis impedimento."¹³⁵

Tako su Konavljani bili susjedi Ridana i Vrsinjana s kojima su imali stalne veze ekonomskog i političkog karaktera. Često su Ridani upadali na područje Konavala radi pljačke na što su se Dubrovčani tužili hercegu Stjepanu Vukčiću-Kosači i njegovim nasljednicima. Tako su se Ridani tužili 1441. godine zbog pljačke stoke.

Porodica Kosača primala je od Dubrovčana stalno konavoski dohotak u iznosu od 141 dukata. To se vidi iz kraja 15. vijeka kad su Dubrovčani davali dio konavoskog dohotka koji je pripadao Ahmet-begu Hercegoviću u iznosu od 47 dukata.

Herceg Stjepan je i nadalje posjećivao Konavle idući u lov, bez obzira što su Konavli dubrovački. Obično je putovao uz pratnju dubrovačke vlastele uz davanje raznih darova. Tako se spominje 1463. godine kako su ga Dubrovčani dočekali u decembru časteći ga o postu i morskim ribom, po starom običaju. Nasljednik vojvode Vladislava Hercegovića knez Balša primio je dohotak od kuće u jesen 1504. godine putem poslanika Pavla Klešića u iznosu od 48 dukata. Istovjetnu sumu novca dobio je i Petar Balšić Hercegovića 1509. godine.

Osmanljanje su postepeno zauzimali okolinu Konavala i Trebinja: Popovo, Žuroviće, Počerje, Uskoplje, Vrsinje (Zupce) a Ljubomir ujesen 1465. godine, kad se spominje da je pod jurisdikcijom Osmanlija. Konačno su zauzeli Trebinje 1467. godine.¹³⁶

¹³⁴ M. Jireček-J. Radonić, *Istorijska Srba*, I, 66 (o imenu Konavle); Lj. Stojanović, o. c., I, br. 259, 130, 135.

¹³⁵ Lj. Stojanović, o. c., I, br. 314, br. 580–581, br. 601–602; J. Resti (Rastić), *Chronica*, p. 219; Nikodim Milat, *Stor u srednjem vijekovima*, 1914, u knjizi Liber viridus, cap. 173, red 13; Nikola Jorga, *Notes*, II, p. 222–223 (Dubrovčani su pregovarali s vojvodom Radoslavom Pavlovićem o prodaji polovine Konavala 10. jula 1424. godine).

¹³⁶ M. Dinić, *Iz dubrovačkog arhiva*, III, br. 258; Hazim Šabanović, *Bosanski pašaluk*, 45; M. Dinić, *Zemlje hercega Svetoga Save*, 250.

Vrhbosna (Bosna)

Veće i manje oblasti dijelile su se na župe razne veličine koje su Osmanlije nizvali nahijama i ostavljali ih gotovo redovno u istim granicama i najčešće pod upravom starih župana raznih naslova u feudalnom redu. Tako je i župa Vrhbosna dio oblasti Vrhbosne (Gornje Bosne) imala područje do župe Tilava i župe Prače (Vrhprache) na istoku te župa Vidgošće (Vogošće). Visokog, Lepenice i Fojnice na zapad, a na sjever do župe Olovo, a nikako do župe Kladnja na Driniči, na jugu do župe Smučice. Ime župe Kladjan nije spomenuto u srednjem vijeku prije dolaska Osmanlija u Bosnu, ali se ipak zna da je prema sjeveru graničila sa župom Dramenišinom ili Drametinom na području Živinica, Đurđevika i Banovića.

Ivan Thuroczi opisuje gornju Meziju (Superior Mesia) i jedan njezin dio naziva *Gornjom Bosnom ili narodnim izrazom Vrhbosnom (. . . quandam partem Mae-siae, quam nos superiorem Bosnam, vel vulgari vocabulo Werhbasaniam vocamus.)*¹³⁷

Glavni centar župe Vrhbosne bila je varoš Vrhbosna u današnjem Sarajevu, uzeto u užem smislu riječi. Vrhbosna je dobila svoje ime po svome geografskom položaju u centralnoj Bosni, jer se upravo nalazi na početku istočne granice centralne Bosne s glavnim sjedištem pod imenom Bosna u današnjem Visokom s okolinom. U naučnim krugovima dugo se raspravljalo i još i danas se raspravlja o problemu nastanka varoši Vrhbosna i s njom u vezi i imena i osmanskom dijelu šehera Sarajeva. Po mome mišljenju to pitanje nije precizno ni do danas riješeno da bi moglo da zadovolji nauku.

Stariji učenjaci su tvrdili da je varoš Vrhbosna istovjetna s osmanskim Sarajevom, i to kao njegov prethodnik. Neki noviji učenjaci tvrdili su da je *Sarajevo novo osmansko (tursko) naselje bez srednjovjekovnog utvrđenja*. Na osnovu položaja arheoloških i historijskih podataka mislim dosta sigurno da je Sarajevo nastavak, proširenje stare varoši ili trga Vrhbosna. Zato se neće moći održati hipoteze o osmanskom osnivanju prvobitne Vrhbosne ili kasnijeg Sarajeva.

Ubijeden sam da današnje Sarajevo, stara Vrhbosna, nije bila bez nekog ili nekih utvrđenja. Utvrđenje je bilo na Bijeloj Tabiji na Vratniku i drugo na Brdu nad starom varoši Vrhbosnom koja se u ranom srednjem vijeku nazivala *civitas Bosna* u značenju naselja Vrhbosne. To se dokazuje u tekstu ugarskog kralja Bele IV u povelji pisanoj 20. jula 1244. godine sačuvanoj u prijepisu pape Grgura XI s kraja 1375. godine. Tu se izričito spominje da se katoličke katedrale Svete Petre nalazi na Brdu nad Vrhbosnom te se očito govorii o naselju Vrhbosni jer se Brdo daruje katoličkoj biskupiji u bosanskoj banovini. Daruje se posjed Brdo sa svim zgradama, zemljištem, trgom u blizini Brda i ostali posjedi u banovini Bosni.

Postavlja se vrlo važno pitanje kada je bosanska katolička crkva dobila svoje ime upravo po imenu mjesa Bosna. U današnjoj Bosni nekad je postojala starokršćanska biskupija Bistue 530. godine čije je sjedište po nekim prethodnim historičarima bilo kod Zenice ili Travniku. Ne podržavam takvu mišljenje zato što imam druge historijske izvore koji se tome protive. Ime Bistue vjerojatno se može odnositi na današnju gradsku četvrt Sarajeva *Bistrik* što mu ime znači protumačeno na grčkom jeziku *Bistri-kastron* ili *Bistrički-grad*, bez obzira što u blizini Bistrice kaže potok Bistrik.

¹³⁷ I. Thuroczi, *Chronica Hungarorum, Scriptores Hungarorum*, I, p. 292.

U Bistriku i bljožoj okolini morao je postojati bar jedan utvrđeni grad, kula u blizini samog trga, osim pomenutog na Bijeloj Tabiji na Vratniku. Po običaju i propisima crkvenih sabora biskupsko sjedište moralо je imati zaštitu u jednoj od utvrdi i trg s dovoljno prihoda da bi biskup mogao pristožno živjeti od desetine. To se potvrđuje jednim saborskim zaključkom na skupu biskupa na kome su prisustvovali i svjetovnjaci. Taj sabor biskupa i ostalih održavao se u Sardiki (Sofiji) u Bugarskoj 346. ili 347. godine na kome je zaključeno da biskupsko sjedište mora biti u velikom gradu gdje je velika mogućnost sticanja prihoda koji bi išli u biskupsku blagajnu. Po tome biskupsko sjedište nije bilo u Zenici s okolinom ni u okolini Travnika, bez obzira što je tamo bio *municipium Bistue, kršćanska crkva i drugo*.

Zna se da je kršćanska crkva konzervativna kad mijenja sjedište biskupa. Ako znamo sigurno da je u Vrhbosni postojala katedrala sagrađena do 1239. godine, sigurno se bosanska biskupija naslonila na mjesto stare biskupije i njezina imena.

Po crkvenim propisima uz katedralu je uvijek morao postojati utvrđeni grad, kula i posebni zidovi oko katedrale ili samostana radi zaštite od pjača. Područje biskupije Bistue nekad je bilo veliko gotovo kao i u kasnom srednjem vijeku. Obuhvatala je skoro čitavu današnju Bosnu. Naglašavam da se jurisdikcija srednjovjekovne zagrebačke i kninske biskupije proširila na dio stare biskupije Bistue i kasnije bosanske biskupije, jer je vjerovatno prilikom doseljenja Južnih Slavena u današnju Bosnu biskupija Bistue propala ili mnogo smanjena.

Splitski sabori 925. i 927./8. godine ne spominju staru biskupiju Bistue niti novu bosansku biskupiju, iako je u to doba postojala na širokom prostoru današnje Bosne. Prvi do sada poznati podatak o bosanskoj biskupiji, kako sam rekao, potječe iz knjige "Provinciale Vetus" u nizu nabrojenih drugih biskupija podložnih splitskom nadbiskupu. Od grada Bosna nastalo je ime biskupije Bosna poput ostalih slučajeva kad biskupija nosi ime *civitas*. Sigurno se i bosanska biskupija pod nazivom *civitas Bosna* ima smatrati po nazivu istovjetnom kao i ostale biskupije kod nas i u svijetu. Tako se po gradu Splitu nazivala splitska biskupija, po Trogiru trogirska, po Kotoru kotorska itd. Upravo je tada postojala varoš Bosna, kasnije nazvana Vrhbosnom. Napominjem da je bosanska katolička biskupija stalno nosila naziv "bosanski", iako je u kasnom srednjem vijeku postojalo i ime Vrhbosna. Tu je crkva jako konzervativna što topografi i historičari moraju poštivati.

Drugi put se bosanska katolička biskupija spominje tek 1089. godine kad je potpala pod jurisdikciju barskog nadbiskupa u doba dukljanskog kralja Bodina. Iz datih historijskih podataka, od Sardike (Sofije) i sabora u Rimu do sabora u Splitu i drugih necitiranih izvora, može se s pravom zaključiti da je Vrhbosna u 13. vijeku morala biti velika varoš s trgom da bi bosanski katolički biskup mogao živjeti od desetine. Jedino na taj način biskup bosanske dijeceze mogao je pristožno živjeti i sačuvati svoj ugled (autoritas).

Zgodan položaj zaseoka Brda nad Vrhbosnom kod Bistriku ili na Debelom Brdu mogao je zaštititi katoličku katedralu i kapitol (zbor viših svećenika-prelati) koji je uz katedralnu crkvu morao postojati po crkvenim propisima donesenim na razinu općim i provincijalnim saborima. Kameni spomenik, kako sam spomenuo, s latinskim natpisom i spomenom svetog Petra apostola od Vrhbosne najverovatnije potjeće iz vremena građenja katedrale, ukoliko nije bio u još starijoj crkvi Svetog Petra kad je župsku crkvu ujedno služila i za katedralu. To je moglo biti

jedino do kraja 11. vijeka kad se biskupska crkva (katedrala) odvojila od župске.¹²⁸⁾

Katedrala katoličkog bosanskog biskupa nije dugo postojala u Vrhbosni nego je bila vjerovatno srušena od prstalica bosanske crkve s diodom na čelu uz pomoć feudalaca, koji su se protivili ugarskom kralju i papi prvenstveno radi davanja desetina. Protivili su se što ih je papa podgredio kaločkom nadbiskupu 1247. godine i time umanjio ugled bosanskih svećenika i njihova od starine starješine nadbiskupu u Dubrovniku, s kojim su imali stalne veze i sa svim građanima općine Dubrovnik.

Bela IV potvrđio je posjede bosanskoj katoličkoj biskupiji i njezinom biskupu 20. jula 1244. godine među kojima je posjed u selu Vrucima kod Vrela Bosne gdje je postojala ranosrednjovjekovna crkva Svetog Stefana. U crkvi je postojao namještaj na oltaru izrađen u kamenu od troptilera i uz crkvu grupa stecaka raznih oblika. Među stecenicama stručnjaci su našli jedan otvoren sarkofag s poklopcom. Pronadjeni odlomci su u Željanskom muzeju u Sarajevu. Ti fragmenti jasno dokazuju, i bez Belina podatka o postojanju crkve Svetog Stefana 1244. godine, da je crkva građena još u 12. vijeku, možda i prije. Arheološko iskopavanje na Vrucima kod Vrela Bosne izvršili su stručnjaci Šefic Bešagić i kustos Margarita Smole-Gavrilović, ali rezultati istraživanja nisu do sada objavljeni. Napominjem da se sada Vruciadržalo i u osmansko doba te se spominje 1711. godine u popisu bosanskih sphajha.

U Belinoj povelji od 1244. godine spominje se trgovina u Vrhbosni i oslobođenje poreza pri dolasku bosanskog bana i kralja. Taj banski porez zove se ban elyssi . . . mercaturas et collectam que ban elyssi vocantur et omnes alias colectas Po tome izgleda da je Vrhbosna tada postala *libera villa* slobodni, autonomni grad poput nekih u Bosni, u Donjim krajima, u župi Dubici i u nekim gradovima Hrvatske.¹²⁹⁾

U to doba već je stabilizovana crkva bosanska s diodom-episkopom na čelu s mnogim hižama (samostanima, domus) u kojima su živjeli krstjani-monasi odvojeni od Rima i Bizanta. Stav bosanskih krstjana i feudalaca određen je željom da svećenici u bosanskoj državi vrše crkvene obrede na crkvenoslavenskom jeziku sa slavenskim svećenicima na čelu i da bosanski feudalci budu u upravi države bez poreških crkvenih opterećenja i davanja vojnina ugarskom kralju. To nam potvrđuju cirilski i glagoljski natpisi iz srednjovjekovne bosanske države pisani na životom hrvatsko-ruskom jeziku.

To je, po mome mišljenju, bio glavni razlog pojave dviju kršćanskih crkava: katoličke i bosanske (didovske). Tu se uistinu radilo o dva crkvena sjedišta: krstjansko u Moštrima, kasnije u Janjićima kod Zenice, drugo katoličko u Vrhbosni (Bosni). Prvo sjedište bilo je pod upravom bosanskih krstjana-monaha i njihova dida-episkopa, vjerovatno istočnog obreda. Drugo sjedište u Vrhbosni bilo je katoličkog biskupa zapadnog obreda.

¹²⁸⁾ Marko Vego, *Zbirnik*, IV, br. 208. Zeibert Francisens, *Compendium historiae ecclesiastice*, Brinnes, 1903, p. 262.

¹²⁹⁾ E. Fermedžin, o. c., p. 12–13; VI. Skarić, *Glasnik Željanskog muzeja u Sarajevu*, sv. II, 37. Iz Beline povelje izraz *ban elyssi* označava bove dažbine jer riječ *elysus* označava pridjev pećen, to je pravljeno zožbice koja se u Belini pojavlja (*pus descessus*) u neko mjesto. To je vrijedno i za kraljeve. Upravo ponovljeni izraz *ban elyssi* u Beline povelji dokazuje da je to jednostavni prijepis stare Ninostavljene povelje dat katoličkoj biskupiji u Vrhbosni. D. Mandić, *Bogomilska crkva bosanskih krstjana*, II, Chicago 1962, faksimile Beline povelje iz 1244. godine na strani 456.

Vrlo je zanimljivo i do sada neobjašnjeno pitanje zašto bosanski banovi stolju u Visokom, zvanim i Bosna, u Donjoj Bosni iako tu u srednjem vijeku nije stolovao katolički biskup što bi bilo normalno. Nikad bosanski vladari nisu stolovali u Vrhbosni, u Gornjoj Bosni. Vidi se da su bosanski krstjani bosanske sagnostalne crkve s dirom na čelu preovladali u politici bosanske države uz pomoć vladara i većine feudalaca domaćeg porijekla i skoro potisnuli vjernike katoličke crkve, načrtoši u istočnoj Bosni. Taj zaključak ne umanjuje vrijednost što je bosanski katolički biskup iz Vrhbosne (Bosne) imao posjede u Milima od 1230. godine darovane od bana Ninoslava i ugarskog kralja Bele IV., a dida bosanske crkve nosio staro ime biskupiju kao i katolička. Razloge za takvu situaciju tražim s pravom u vjerskoj toleranciji bosanskih banova i kraljeva prema jednoj i drugoj crkvi. Nije od male važnosti što su samostani-hiže bosanskih krstjana bili *azilno mjesto* raznih prekršćitelja koji su se u njima sklanjali. Čuvanje dokumentata u hižama-samostanima bosanskih krstjana i garantija za razne poslove diplomatske vrijednosti bosanskog dida-episkopa mnogo dokazuje. Zato je bosanski katolički biskup pod pritiskom vjernika bosanske crkve s dirom na čelu i viših feudalaca napustio Vrhbosnu i sklonio se u Đakovu gdje je nekad bosanski biskup zapadnog obreda imao dosta imanja. To se desilo oko 1252. godine, tako da se više nije nikad katolički biskup povratio u Vrhbosnu.

Ima i ostalih izvora poslike povelje kralja Bele IV od 1244. godine koji spominju naselje Vrhbosnu, iako se u njima izričito ne spominje utvrda Vrhbosna. Indirektno u 11. vijeku Vrhbosna se nazivala *civitas Bosna*. U Pismu pape Inocencija IV od jula 1246. godine jasno se spominje grad i bosanska katolička biskupija odvojeno jedno od drugoga. Izgleda da je još prije 1246. godine, Vrhbosna nastradala od provale Tatarata, možda i sama katedrala katoličkog biskupa. O upadu Tatara u Bosnu izvještava nas savremeni Toma arhidakon u svojoj "Historija salonitanska". Toma piše o Tatarima: "Igitur relinquentes Chroatia regionem transierunt per ducatum prouincie bosinensis. Inde descendentes abierunt per regionem Serue quia Rasia nuncupatur, unerunterque ad civitates maritimae superioris Dalmatiae..."

Narodi Bosne su nadvladali uprkos izgrađenim raznim utvrdama u Bosni za odbranu katoličkog biskupa u Vrhbosni i kaločkog nadbiskupa u svrhu borbe protiv tobožnijih bosanskih heretika iz redova bosanske crkve s dirom na čelu. Papa kori nadbiskupa iz Kaloče 20. jula 1246. godine zašto nije uspio da skrši otpor Bosanaca (. . . quod Colocensis ecclesia . . . cum multis diversis temporibus exercitiis construendi et reficiendi in locis idoneis castra pro defensione ipsius *Bosniensis ecclesie tuitione fidei et hereticorum extirpatione non sine magna expensarum onere ac personarum periculis laborarunt.) Papa Inocencije IV piše biskupu u Deru 26. 8. 1247. g. da se protiv Bosanaca borio kaločki nadbiskup, ali nije dobro učvrstio gradove (. . . quia tamen ecclesiae munitiones et castra non fuerunt ibidem ita firmata quod possint ab aggressoribus et obsidione defendit). Upravo ti podaci očito dokazuju da je uz katolički biskupski dvor i katedralu Svetog Petra u Vrhbosni postojala utvrda, kula ili nekoliko donzona na zidovima oko biskupskog dvora. Jakov Lukarević iz Dubrovnika u svom djelu "Copioso ristretto" piše da je utvrda u Vrhbosni sagradena 1270. godine.¹⁴⁰*

¹⁴⁰ A. Theiner, *Monumenta Hungariae*, I, p. 201; Toma arhidakon, Historia Salomonita, scriptores, volumen III, 177, u redakciji Fr. Rađekog; E. Fermenđin, o. c., 13–14; J. Lucar (Lucarević),

U Vrhbosni se stalno spominje trg u kasnom srednjem vijeku koji je zaštitu imao utvrdu ili kulu da se stanovnici i trgovci zaštite od raznih napada i opsjeđanja. Tako je bilo i s trgom Drijevom (Narenta) na lijevoj strani Nerete kod rijeke Krupe koji je prvo imao ogradu od drveta a poslije utvrđenje od kamena. Venecijanci su pisali 9. aprila 1421. godine da se *trg Drijevo utvrdi*. To potvrđuje i Ju-nije Resti (Rastić) koji spominje da je u Drijevu (Narenti) postojala utvrda 1449. godine. Dubrovački i ostali izvori češće spominju trg Drijevu nego utvrdu jer je trg važniji radi trgovine raznom robom.¹⁴¹

Svi srednjovjekovni izvori poslike 1252. godine spominju grad i biskupiju bosansku, dok je u jednom tajnom papinom sastanku (consistorium) u augustu 1573. godine iznesen prijedlog, kako sam spomenuo, da se ne postavlja bosanski biskup u Vrhbosnu, odnosno Bosni, to jest ne obnavlja bosanska biskupija jer bosanski biskup nema prihoda, crkve i svoga sjedišta iako je nekad postojao *grad Bosna* i crkva koja je već srušena. Iz toga podatka se jasno vidi da je postojao grad i biskupija zapadnog obreda s imenom *civitas Bosna*, osim drugog imena Bosna uz oznaku Visokog s okolinom.

Za to imamo i arheološke dokaze po nalazima predmeta iz svih perioda do kraja srednjeg vijeka, koji svjedoče da je Vrhbosna bila naselje još od najstarijih vremena. U Debelsom Brdu blizu Vrhbosne bile je naselje iz prahistorije. Tu su, u Zlataru i Sokobunaru, pronađeni ostaci prahistorijskih ljudi. Po obilnim nalazima raznih predmeta iz rimskoga doba može se uočiti da je u Vrhbosnu tada bila gusto naseljena. Nadeni predmeti se nalaze u Zemaljskom muzeju u Sarajevu.

Na području srednjovjekovne Vrhbosne pronađen je rimski kameni kapitel iz 4. vijeka nove ere i mnogo rimskih grobova s raznim opekama. U bivšoj Heradiji pronađena su dva latinska natpisa iz 2. i 3. vijeka nove ere. Na Debelsom Brdu bio je rimski *refugium*, mjesto za zbijeg stanovništva. Tu su arheolozi pronašli zemljunu čašu s latinskim natpisom iz 4. vijeka nove ere vrlo značajnu za kulturu rimske Vrhbosne. Rimski novac je pronađen na više mjesta u Vrhbosni od doba cara Trajan-a do cara Justinijana II. Po tim podacima vidi se da je Vrhbosna bila važno na-selje u rimsko doba, raskrsnica puteva, tako da se tu život nastavio i u srednjem vijeku. Car Konstantin Porfirogenet, pri opisu Zemljice Bosne (Bosona) oko 949. godine, spomenuo je da se u njoj nalazi grad Katera koji su prethodni historičari odredili stavljeni u selo Kotorac u blizini Ilidže gdje postoji prahistorijski grad bez ostataka kulture iz srednjeg vijeka. Ispod grada Kotora kod Ilidže uz sadašnju cestu Butmir-Trnovu postoji srednjovjekovno groblje s nazivom *Crnacko ili Kaursko groblje* s grupom stećaka.

Iz doba seoba naroda pronađena je u naselju Vrhbosni metalna karićica s likom životinje. Vrlo je značajan nalaz u Vrhbosni ukrašenog kapitela iz 11. vijeka, danas smješten u Zemaljski muzej u Sarajevu. Taj pronađeni kapitel je vrlo sličan kamenom kapitelu iz Gradine u Solinu kod Splita. Mislim da je taj kapitel bio dio unutrašnjeg namještaja neke crkve ili dvora prije građenja katoličke katedrale Svetog Petra u Vrhbosni.

Postojalo je srednjovjekovno groblje na Marin-Dvoru u Vasiljevoj bašti u starijoj Vrhbosni sa stećcima i tri sljemenjaka od kamena u ovalnom obliku s poklopac-

Copioso ristretto, Ragusa 1790, p. 29; Marko Vego, *Prilog poznavanju srednjovjekovnih gradova hercega Stjepana Vukčića Kosača*, časopis "Most" br. 28–29, 136–138, Mostar 1980, detaljnije.

¹⁴¹ M. Štefanović, *Arheološki nalazi u Sarajevu i okolici*, 13–50; Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu, II (1947). M. Vego, *Ela-Beltrag Balkano slavica*, br. 8, Beograd, 1979, 61–64.

ma. Groblje se naslonilo na rimsko. U jednom od slijemenjaka pronađena je staklena čaša iz 14. ili početka 15. vijeka. Neki učenjaci tvrdili su da je čaša iz 16. vijeka iako za tu tvrdnju nemaju nekih vrstih dokaza iz arheologije ili izvora iz arhiva. Po do sada pronađenim slijemenjacima ovalnog oblika za ukop mrtvaca, mogu se izvesti zaključci da su takvi slijemenjaci bili u upotrebi u vremenu ranog srednjeg vijeka do kraja 14. vijeka. Za to imamo dokaz i nalaz slijemenjaka župana i kaznaca Sanka Miltenovića iz sela Biskupska (Krupca) Glavatićevu kod Konjica u Hercegovini. Slijemenjak župana i kaznaca Sanka izrađen je poslije 1371. godine. Napominjem da su takvi slijemenjaci (sarkofazi) postojali u zapadnoj Evropi od 9–11. vijeka, dok je u nas bilo izvjesno zakašnjenje.

Prilikom izgradnje nedavno sagradene zgrade "Skendercija" u Sarajevu, arheolozi su pronašli desetak kamenih stecaka u obliku sanduka i malih slijemenjaka. To je najjači dokaz da ju t u blizoj okolini postojalo srednjovjekovno naselje i prije dolaska Osmanlija u Vrhbosnu. Spomenuo sam da je Vrhbosna, po mome mišljenju, bila *libera villa – slobodni grad ili općina s posebnom upravom kneza od trga s razvijenom ekonomikom i društvenim životom, kao što je bilo i u svakom biskupskom sjedištu u srednjem vijeku*. Upravo je Vrhbosna u doba Bela IV imala razvijen trg s dućanima raznih trgovaca i zanatlija, s velikim brojem stanovnika, prolažnika, trgovaca i zanatlija svake vrste, diplomata iz Dalmacije i Venecije i ostalih talijanskih gradova. Sama činjenica da je u gradu-varoši Vrhbosni stolovao skup najviših katoličkih prelati, dokazuje da je već u 13. vijeku Vrhbosna bila velika i značajna.

Pape su vrlo dobro znale značaj sjedišta bosanskog katoličkog biskupa pa su nastojali da pomoći svoj kler i preporučivali oštре mјere protiv protivnika bacajući čak i anatemu na pojedine bosanske vladare i čitavu Bosnu. Papa Klement VI pisao je 13. juna 1344. godine da se *srušena katolička katedrala u Vrhbosni obnovi*, ali mu to nije uspjelo, a ni drugim papama tokom cijelog srednjeg vijeka. Zato je papa Urban V pisao iz Rima 13. decembra 1368. godine da bosanski franjevački vikar fra Bartol o Alverne ukloni strane misionare i postavi bosanske fratre, ali mu to potpuno nije uspijelo tako da je i nadalje bosanski katolički biskup stolovao u Đakovu.¹⁴²⁾

Brajan Nadinić iz katuna Riegovića (Regojevića), vjerovatno iz Trnova kod Sarajeva na granici Zagorja, pogodio se s dubrovačkim trgovcima 29. septembra 1409. godine da će im prenijeti na 9 konja 6 tovara robe do mjesta gdje je bilo srebro protovestjara bosanskog kralja, upravo u mjesto Vrhbosnu, a kasnije 3 ostala tovara na Utornik u Vrhbosnu.¹⁴³⁾

U izvještaju Ivana Gundulića od 29. augusta 1415. godine spominje se prenos poginulog kneza Pavla Radinovića iz Sutjeske u Vrhbosnu, ali se ne kaže da li se tu radi o mjestu ili ūpi. Mislim, suprotne drugim historičarima, da tijelo kneza Pavla Radinovića nije ukopano u mjestu ni u ūpi Vrhbosni, jer je tada Vrhbosna u cjelini bila u rukama velikog bosanskog vojvode Sandalja Hranića-Kosače, neprijatelja kneza Pavla. Sto se tiče druge mogućnosti, ukopu kneza Pavla u ūpi Tilavi, ne dolazi u obzir jer mu to nije porodično mjesto rođenja ni mjesto ukopa. Kao treća mogućnost ukopa kneza Pavla Radinovića dolazi u obzir jedino Varoši-

šte s grupom stećaka lijepo izrađenih i ukrasenih uz grad Borač, sjedište knezova Pavlovića. Na pečatu vojvode Pavla i nasljednika mu postoji lik triju kula za označku grada Borač koje i danas postoje iako djelično srušene. Zato ispod grada Borač na lokalitetu Varošištu treba izvršiti jedno arheološko iskopavanje da se dobije prava slika o ukopu kneza Pavla. U gradu Borač je sagraden lijep dvor gdje su knezovi Pavlovići primali strane diplomatе i izdavali razne diplomatske spise i ostala pisma. To je još jedan važan dokaz da je tijelo kneza Pavla ukopano upravo na Varošištu uz grad Borač.¹⁴⁴⁾

U povelji hercega Stjepana, odnosno vojvode, od 19. februara 1444. godine potvrđenoj od aragonskog i sicilskog kralja Alfonza V u Napulju, spominje se utvrđenje Hodidjed ili Hodidid (Codidić Sunrech buzanis castello con contatto — Hodidjed u Vrhbosni utvrđenje sa ūpom), a u drugoj povelji hercega Stjepana od 20. januara 1448. godine potvrđenoj od kralja Fridrika III u Beču spominje se jedino utvrđenje Hodidjed (*castrum Hodidied*). Nema nikakve sumnje da se riječ *Urchboziano* treba čitati kao Vrhbosaniju iz prve povijesti kad se spominje i Hodidjed, istočno od Sarajeva na putu u pravcu Pala. Te dvije povjete su vrlo značajne za historiju bosanske države i otimanja posjeda pojedinih feudalaca iz kruga glavnih porodica kao što su Kosače i Jablanići-Radinovići, kasniji Pavlovići.

Po tim povjeljama se može slobodno isključiti svaku nagadanju o smještaju grada Hodidjeda u Sarajevu jer kasniji historijski izvori jasno dokazuju da je grad Vrhbosna (Sarajevo) različit od grada Hodidjeda u ūpi Vrhbosni.

Mihajlo Dinić je pretpostavio i donio neke izvore iz polovine 15. vijeka o širenju posjeda porodice hercega Stjepana Vukčića-Kosače na područje sela Mokrog kod Sarajeva, na Crkvini na Glasincu i u Olovu gdje su Kosače imale polovinu olovskih carina. Zato je posve logično da je porodica Kosača bila vlasnik i grada Hodidjeda sa ūpom Vrhbosanijom-Vrhbosnom, a s time i grada Vrhbosne. Ti posjedi su i prije 1414. godine bili u posjedu vojvode Sandalja Hranića-Kosače. Upis grada Hodidjeda u Vrhbosaniju u povelji hercega Stjepana iz 1444. godine je dokaz da je to područje bilo Kosače. Detaljnije Dinić nije raspravlja o i tome nije išao da kraju niti je upotrijebio sve postojeće i nepostojeće (u njegovu doba) izvore iz raznih arhiva, naročito iz Dubrovnika.

Osmansko vladanje u centralnoj Bosni bilo je privremeno 1415. godine, i to po selima. To se jasno vidi u pismu Dubrovčana upućenom njihovu suverenu ugarskom kralju Sigismundu I 28. juna 1415. godine. Dubrovčani su tada naglasili da je osmanski (turski) zapovjednik Melech Zeko (Meleč Žekо) otišao iz Bosne 16. juna 1415. godine tako da je u Bosni ostalo malo Osmanlija s kraljem Tvtrom II. Tada je zvaniji kralj Ostoja Kotromanić ostao u utvrđenjima ne usudujući se užeti vjeru od Osmanlija (Turaka).

Vojvoda Sandalj Hranić-Kosača plačao je danak sultanicu iako je bio tada vjeren kralju Sigismundu I s kojim je održavao prijateljske veze. To je upravo vrijeme kad je vojvoda Sandalj Hranić zatražio da mu se potvrde gradovi i ūpe koje se spominju u poveljama hercega Stjepana, među kojima je i grad Hodidjed u Vrhbosni. Dubrovčani su pisali kralju Sigismundu I 25. februara 1416. godine da u Bosni i u Raškoj nema Osmanlija što je znak da je vojvoda Sandalj ustinu bio spodar u Vrhbosni s gradom Hodidjedom i na svome području u oblasti Drina i u

¹⁴²⁾ A. Theiner, *Monumenta Slavorum Meridionalium*, I, p. 211; E. Fermedžin, o. c., p. 36.

¹⁴³⁾ M. Dinić, *Srpske zemlje u srednjem veku*, 314, bilj. 40, Beograd 1978; isti, Jugoslovenski časopis 1937 (III), 128. bilj. 40.

¹⁴⁴⁾ M. Dinić, *Iz dubrovačkog arhiva*, III, br. 14 a (186), Lettere di Levante, knj. 7, list 134. Provjerovali sam podatke u Historijskom arhivu u Dubrovniku.

Humskoj zemlji i Krajini na moru. Kad se uzme u obzir činjenica da je Mokro kod Sarajeva posjed vovjude Sandalja, biće nam jasno, uz pomenuti dubrovčki izvor od 18. V 1414. godine, da je već tada vovjuda Sandalj vladao i gradom Hodidjeđom u župi Vrbošnici. Ne zna se tačno vrijeme kad je vovjuda Sandalj počeo plaćati sultana danak kao što su radili i braća Pavlovići: Petar i Radosav.

Osmanlije su od grada Durdevca, kao što sam spomenuo, od 14. aprila 1444. godine držali područje odmah ispod Srebrene, dio Podrinja i do Foče, jer je već tada dubrovački trgovac Lovro Maroli de Goze (Gučetić) doznao 50 libra srebra iz Srebrenice u jednoj bisagi upućeno nekom Kostadinu koji je trebalo da tu robu preveze do Foće i dalje u Dubrovnik. Osmanlije su za tu robu dali dozvolu (*charta avenia*) i uručili na ruke Kostadinu u podgradu Durdevca. Bosanski kralj još drži Srebrencu 14. aprila 1444. godine, iako već iduće godine despot srpski Đurđe Branković vrši neke administrativne poslove. Tada je despot poslao Pavku Stipošnovića po srebreničku carinu, ali su ga srebrenički carinici tužili vojvodji Petru Kovačeviću (Dinjičiću), gospodaru Podrinja u čije je područje, kako sam već napomenuo, spadala i Srebrnica.

Dubrovčani su dali upute svome poslaniku kod bosanskog kralja 4. avgusta 1444., gdje srpski despot primi dio srebeničke carine po opunomoćeniku Pavku Stipošinoviću da djeluju po toj stvari. Bosanski činovnici spominju se u Srebenicu u decembru 1447. godine u niz neke naredbe od bosanskog kralja i protovestjara Reštoja iz maja i juna 1448. godine.

Navedeni podaci služu se sa situacijom posjeda kuće Kosaca u to doba. Osmansko vladanje u gradu Hodidjedu, u župi Vrhbosni, isključujući se potpuno od 19. februara 1444. do 20. januara 1448. godine. Za tu tvrdnju donosi još jedan važan historijski izvor iz Dubrovnika iz knjige pritužaba na strane ljudje. Neki vojnici vojvode Stjepana Vukčića-Kosace oplaćujući su robu jednog dubrovačkog trgovca Ivana Novakovića kod Blažaja u župi Vrhbosni. Raspravljalo se o toj plaćki na dubrovačkom sudu 24. februara 1445. godine. Po tome se vidi da su vojnici vojvode Stjepana krstarili po župi Vrhbosni čiji je vojvoda vladao i u Hodidjedu. Zato upis grada Hodidjeda u Vrhbosni u posjedu vojvode Stjepana Vukčića-Kosace 1444. i 1448. godine potpuno odgovarao stvarnosti i odgovara realnosti na terenu.

Spominje se Isa-beg "kralj" Bosne 1416. godine do 1420. godine. Zna se da je upravo 1416. godine osmanska vojska s domaćim feudalcima i knezom Petrom Radinovićem na čelu ratovala u Humskoj zemlji, u donjem toku Neretve, i smještala se u Hrasnu kod Stoca nakon vojnih operacija oko Slivna blizu ušća Neretve, kod Male Rike i luke Lovorike.¹⁴⁵ Kad je Isa-beg pogubio kneza Petra Pavlovića zbor nevjere 1420. godine, kneza Petra je naslijedio petru mu vojvoda Radisav Pavlović koji je jedno vrijeme priznavao osmansku vlast u Zemljiji Pavlovića. Ipak je suvereni godopdar Bosne bio i nadalje kralj Tvrtko II Tvrtković koji je zbog mira i pod prisilom ustupio nekoliko gradova sultanu i plaćao mu danak od 25000 dukata godišnje. Dubrovčani pišu kralju Sigismundu I 27. aprila 1424. godine da je Isak, osmanski vojvoda, oplijenio Bosnu prije nekoliko dana i ponio sa sobom veliki plijen kad je napustio Bosnu. Tako ponovo Dubrovčani pišu kralju Sigismundu I 6. augusta 1426. godine da su Osmanlije (Turci) sa 4000 vojnika napad-.

¹⁴⁵⁾ Lj. Stojanović, *Stare srpske povelje i pisma*, I, br. 550–551; Marko Vego, *Prilog poznavanju srednjovjekovnih gradova hercega Stjepana Vukčića Kosače*, časopis "Most" br. 28–29, Mostar 1980, 133–134, bilj. 21–23.

li Srebrnik kod Tuzle i oblast Usoru, bez uspjeha. Tada su se Osmanlije povukli u svoju zemlju. Iz toga se očito vidi da je Zemlja Pavlovića još pod vlašću kralja Tvrtka II Kotromanića.¹⁴⁰

Osmanije su privremeno osvojili Vrhbosnu 1435. ili 1436. g. i s njom i naseleje Vrhbosnu. Komandant Osmanije Sebelija, sin vojvode Isaka, dopro je do Zenice, Visokog (Bosne) i Hodidjeda kod Sarajeva, gdje su dubrovački poslanici po naredbi svoje vlade trebali da potraže Sebeliju (Ese-beza).¹⁴⁷

Postepeno i privremeno potisnuto je ime oblasti Vrhbosne i župe Vrhbosne i umjesto toga dolazi ime *krajište* za označku zemalja oko Hodidjeda u Vrhbosne, već razvijenog trga. Centar Bosanskog krajista bio je u Hodidjedu ili varoši Vrhbosni. Bosansko krajiste se spominje u povelji hercega Stjepana Vukčića-Kosače i sinima kneza Vladislava 19. jula 1453. godine pisanoj u Pivi na Pišću-planini. Tačno ne zna istočna granica Bosanskog krajista s krajiskom na čelu. Krajišnik je bio Isa-beg. U osmanskom izvoru iz 1455. godine spominje se vilajet Sarajevo – Sarai-ovasi (Sarajevo polje) i vilajet Hodidjed, dok se tek 1461./2. g. spominje kasabas Sarajevo, pod nazivom Trgoviste gdje se 1469. godine održavao redovan sajam svake nedjelje u utorak, kao što se to spominje 1402. godine. Po tome se Trgovista nazvalo Utorkovištem-Tornikom. To je potanje objasnila dr Desanka Kovačević-Kočić u svojim radovima.¹⁴⁸⁾

Mislim da izraz Saraj-ovasi označava prvenstveno dvor u Vrhbosni s feudalnim imanjima oko dvora, preuzet od Osmanlja. U Isa-begovog zadužbinu (Vukufam) iz 1462. godine nema nikakva spomena o nekom novom dvoru, pa je vrlo vjerojatno da Isa-beg nije zidao poseban dvor u mjestu Vrhbosni nego ga je uistinu naslijedio kao osvajač. Ne sumnjam da ne bi Isa-beg spomenuo dvor da ga je stvarno sagradio. Pobrojio je sve svoje zadužbine većeg i manjeg značaja, vjerskog i svjetovnog pa ne bi ispuštao svoj dvorc-residenciju. Tu ne može biti iznimke jer radi o velikoj zadužbi koju odražava prava stanje u Sarajevu.

Dubrovčani su pisali ugarskom kralju Matiji Korvinu u aprili 1459. godine s napomenom da je kralj Tomislav od Bosne napadao utvrđenje Hodidjed, vrata za ulaz u Bosnu, a uz to veliko i dobro naseljeno Podgrade koje je spalio i osvojio. Vidi se da se pod imenom Podgrade krije mjesto Vrbosna, prva varoš pred utvrđenjem Hodidjedom u pravcu istoka. Poznato je po arheološkim istraživanjima i posjetama raznih diplomatima u Hodidjed da nije niti jedno podgrađa-varc ši. Ni erenu nema tragova o nekoj varoši dok postoje zidine starog grada Hodidjeda. Hodidjed je bio strateški važan za ga razni pisari i spominjan češće nego utvrđenje Sarajevu na Bijeloj Tabiji na Vratniku.¹⁴⁹

⁷⁾ J. Gelcich-Thallóczy Lajos, *Diplomatarium Ragusinum*, p. 319.

⁷⁾ Nikola Jorga, *Notes*, II, p. 221—222, 335, 359.

¹⁴⁹ I. Stojanović, o. c., II, br. 668; Hazim Šabanović, *Bosansko kraljevstvo 1448–1469*, 181–185, 7, Godišnjak Istoriskog društva BiH i Hercegovine (IX), Sarajevo 1958; Isti, *Monumenta turcica II*, Sarajevo 1964; Vjekoslav Klaić, *Povijest Bosne*, 310; Dersanka Kovačević-Kožić, *Gradska naselja srednjovjekovne bosanske države*, 24, 77, 79, 85, Sarajevo 1978; Ista, *O srednjovjekovnom trgu na mjestu današnjeg Sarajeva*, Zbornik Fil. fakulteta, knj. XI, br. 1, Beograd 1970. Dubrovačka robe prevezena je u septembar 1402. godine u Vrbosku na utorku — *in Verbosum nauticum*. Pust je posredniciju riječi sastavio mjesto da je rastavljati u gase: *na utorku* — *in Verbosum nauticum*. Marko Vego, *Naselja bosanske srednjovjekovne države*, 135, Sarajevo 1957; M. Dinić, Jugoslovenski istoriski časopis 1937 (III), 128, bil. 40.

¹⁰⁷ E. Fermendžin, *Acta Bosnae*, p. 239; J. Resti (Rastić), *Chronica*, p. 311; dr Gregor Čremošnik, *Istorijski spomenici dubrovačkog arhiva*, 166.

Osmanski (turski) kadija naziva se vrhbosanski 27. aprila 1479. godine, nikako sarajevski ili hodiđedski. Zato zaključujem da se još i tada stariime Vrhbosna upotrebljavalo umjesto Sarajevo. Tako se fočanski kadija naziva drinski po gradu Drini (ili Foči) ili po imenu oblasti Drina. Već iduce 1480. godine spominje se vrhbosanski kadija.¹⁵⁰⁾

Vrhbosna (Sarajevo) nije bila sigurna od ugarskih upada koji su vodenii uz pomoć domaćeg bosanskog plemstva. Tako je Matija Korvin, kralj ugarske, upao s vojskom u Vrhbosnu 1480. godine i opustošio je do kraja tako da je mogao dalje prodirati u Srbiju i Hercegovinu i povremeno se zalijetati i u hrvatske krajeve. Slijedeće, 1481. godine, u gradu Vrhbosni (Sarajevu) sjedi Daut-paša i upravlja područjem bosanskog sandžaka u ime sultana. Krajem 15. vijeka stanovnici Bosne i Hercegovine prolili su mnogo krvi za starog i novog gospodara, sultana. Tada Dubrovčani nazivaju stanovnike iz Dubrovnika *habitatores Vrbosnae — stanovnici Vrbosne*. Tada je bila česta pijača ducana dubrovačkih trgovaca u Vrhbosni. Tako je bio oplaćen jedan dučan dubrovačkog trgovca u Vrhbosni 1483. godine, člana nekog ceha (udruženja). Najstariji poznati zlatar krščanin u mjestu Vrhbosni spominje se 1479. godine.¹⁵¹⁾

Putopisac Petančić spominja 1502. godine Vrhbosanje, gdje živi vojvoda toga kraja. U katarskimpopisima bosanskog sandžaka iz 1485. i 1489. godine spominje se našija Sarajevo umjesto Vrhbosna ili Vrhbosan. Naponimjenje da se prvi kazandžija Musliman spominje u Sarajevu imenom Hamza 1489. godine kao jedini majstor toga zanata. Ibrahim Nedžad sagradio je džamiju u Ulici Mjedenici u Sarajevu prije 1530. godine o svome trošku. Sandžak-beg u Sarajevu dozvao je lječnika iz Dubrovnika 1522. godine da ga liječi. Treba da se naglasiti da i osmanski (turški) izvori postepeno upotrebljavaju novo ime Sarajevo umjesto Vrhbosna.

U zapisu cirilskog psaltira s minejom u Pljevljima iz 1517. godine izričito se napominje da se stara Vrhbosna, centar nove osmanske vlasti u Bosni, naziva Sarajevo (. . . v' mrste Vrh'bos' n'ru rtkom' Saraevo . . .). Taj podatak je dragocjen i vrijedan kao dokaz da je još tada živjelo staro ime Vrhbosna—Vrhbosanje. U dubrovačkim dužničkim knjigama iz polovine 16. vijeka pronašao sam mnogo podataka o Vrhbosni u značenju naselja, trga, iako se to im postojeći gubi i ustupa mjesto imenu Sarajevo. Napušta se i naziv Trgovište, Utorkovište, Tornik.¹⁵²⁾

Mihmin (Mihmin) Aufrasnović iz mjesta Vrhbosne obaveza se 28. marta 1521. godine Dubrovčaninu Benediktu Vita Primoviću da će mu isplatići posuđeni 20 dukata na određeno vrijeme. Tako je dao obavezu neki Mecina Guravec iz Vrhbosne istom trgovcu da će mu isplatići na vrijeme posuđenih 30 dukata, dok je 19. novembra 1522. godine trgovac Mahmut Jakupović iz Vrhbosne trgovao s dubrovačkim trgovcima. Pavao Božidarović, trgovac iz Vrhbosne, spominje se 7. augusta 1529. godine kako posuđuje novac u Dubrovniku da može bolje trgovati.¹⁵³⁾ To je dokaz da se ni u to doba nije potisnulo ime Vrhbosna da ustupi

¹⁵⁰⁾ Lj. Stanojević, o. c., II, br. 859 (256); HAD, *Diversa not.*, knj. 63, list 170, Mirjana Popović-Radenović, Istoriski glasnik 1952, 5, bilj. 22, 8, bilj. 41, Beograd 1952.

¹⁵¹⁾ E. Fermeđin, *Acta Bosne*, p. 292–293.

¹⁵²⁾ Feliks Radenković, *Putopis*, Rad 49, 144–145; Istoriski Glasnik 1952, 8, bilj. 43. i 44; V. Vučković, *Iz starih Srpskih Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu* 1901, 310.

¹⁵³⁾ HAD, *Debita not.*, knj. 74, list 39, 89, f55, 176.

mjesto imenu Sarajevo. Tek 25. septembra 1551. godine susrećemo se u dubrovačkim zapisima sa trgovcem Lainom Durđevićem iz Sarajeva.

U potvrdi Isa-begevog ukafname (darovnice) prije 1531. godine Sarajevo se naziva ognjištem ratova i cvijet medu gradovima, grad gazija i boraca, grad boraca za vjeru, grad ratova za vjeru, Sarajevo koje je Bog stvorio u red ostalih gradova ukrštenih vjerskim obilježjima.

Fra Marijan Maravić piše da je Sarajevo od starine Vrhbosna sa ostacima manlog grada (. . . citta anticamente detta Verbossania . . . solamente ha piccolo castello . . .). Kad je putopisac Benedict Kuripešić putovao iz Ljubljane preko Bosne u Carigrad 1530. godine, spomenuo je svoj dolazak u varoš Vrhbosnu dok je iduće godine boravio u Vrhbosni poslanik austrijskog kralja Ferdinandu. Tako je putopisac Katarin Zen iz Venecije u svojstvu duždeva poslanika putovao preko Dalmacije, Livna, Kupresa, Uskoplja, Lašve i stupio se na područje župe Vrhbosne u grad Sarajevo 1550. godine. Tom prilikom nglasio je da se Sarajevo dijeli rijekom (Miljakom) na dva dijela i da na jednom brdu (cima) ima kastel-utvrdu, dok u samom gradu ima bazar, mercantile i ostalo. Tako je Katarin Zen potvrđio moje davno iznesene dokaze o postojanju utvrde u Vrhbosni, kasnijem Sarajevu. Zen to sigurno ne bi napisao da nije vidiot utvrdu u Sarajevu i tako je potvrđeno i pisane fra Marijana Maravića iz 1655. godine.¹⁵⁴⁾

Glavna naselja u župi Vrhbosni u Gornjoj Bosni

Radi orientacije o važnosti župi Vrhbosne u Gornjoj Bosni daču glavne podatke nekih važnih naselja iz srednjeg vijeka.

Spomenju sam da je imanje Knežina (Knežev polje) kod stare Vrhbosne darovan bosanskoj katoličkoj crkvi od bosanskog bana Matije Ninoslava 1230. godine ili koju godinu kasnije kad je ban bio u dobrim odnosima s papom i ugarskim prelatima u feudalnim. Teško se može utvrditi gdje se nalazilo Knežina: na Stupu kod Iliđe, ili kod Blažuša ili u Kotoru.

U Donjem Kotoru kod Butmira, kako sam spomenuto, postoji grupa stečaka raznih oblika i veličine. Na jednom slijemjenaku od kamena postoji cirilski natpis iz prve polovine 15. vijeka i odnosni se na kneza Bogčina Ugarića, sina kneza Stjepana. Bogčin je umro mlad i ukopan je na svojoj plemenitoj bastini, vlastitom imanju. Izgleda da je dijak Ugarak iz natpisa portreklom iz porodice Ugarića. Iz jednog turškog izvora dozajnemo da je Balahan, sin Bogčina primio islam i postao ugledan čovjek u novom društvu pod upravom Osmanlija. Ne sumnjam da je Balaban portreklom iz porodice knezova Ugarića iz Kotora kod Iliđe.¹⁵⁵⁾

Na istočnoj strani Vrhbosne je župa Tilava spomenuta 1365. godine u doba bosanskog bana Stjepana Tvrtska Kotromanića, odakle je prodata robinja Radosava. Takvo stanje je ostalo i u vrijeme nasljednika bana Tvrtska. Isa-beg je oduzeo župu Tilavu knezovima Pavlovićima čije ime i danas postoji u vidu predjela kod

¹⁵⁴⁾ Gili Elezović, *Turski spomenici u Skopju*, 45–46 (Glasnik skopskog naučnog društva 1925, L/1); HAD, *Debita not.*, knj. 85, list 153; *Monumenta turica*, I, 34–47, Sarajevo 1957; Petar Matković, *Dva tatarska putopisa po Balkanskom poloustvu iz XVII vijeka*, Starine X (1878), Zagreb 1878, 206; Hazim Šabanović, *Kraješte Isa-bege Ishakovića-zbirni katarski putopis iz 1455. g.* (Pрилоzi Or. instituta u Sarajevu); Eusebije Fermeđin, o. c., p. 476.

¹⁵⁵⁾ Marko Vega, *Zbornik*, IV, br. 207; Hazim Šabanović, *Godišnjak Istoriskog društva Bosne i Hercegovine* 1957 (IX), 183–185, 195, Sarajevo; Priilozi Or. instituta 1951 (II), 21.

Lukavice blizu Sarajeva. Župa Tilava se prostirala do Treskavice tako da je Gornja i Donja Presjenica 1455. godine pripadala pod upravu župana Tilave, gdje se na nekoliko mjestu nalazi poveć broj stećaka i od tih na jednom čirilski natpis nekog Relje iz druge polovine 14. vijeka.

Napominjem da je pomenuti natpis značajan zbog toga što se nalazi na slovenskom naselju Oteševu u Donjoj Presjenici i što se u tekstu spominje Relja, vjerovatno Radogostić, diplomat koji je obilazio mnoge zemlje i ponovo se povratio u svoje selo i pokopan na svojoj plemenitoj baštini. Po datim podacima se vidi da su obadvije Presjenice pripadale župi Tilavi u sastavu Gornje Bosne s geografskog stanovišta.¹⁵⁹

Prečani. U selu Prečanima ispod Treskavice postoji srednjovjekovno groblje sa stotinjak stećaka u obliku ploča i sanduka s ukrasima i simbolima. Grobje se zove kaurško. Na jednoj ploči urezani su čirilski natpis nekog Ivana, i to na hrvatsko-srpskom jeziku. Pisar je napisao filozofsku rečenicu da će svih ljudi poslije Ivanove smrti doživjeti smrt poput Ivana. Takav završetak grobnog natpisa nije usamljen u Hercegovini na stećcima. Pisar Ivanova natpisa bio je Radić, koji se, kako spominje, naknadno potpisao i urezao slova 14., ili 15. vijeku. Stećak je ukrašen simbolima krsta i ljudskih likova šematski uformljenih. Po izvorima selo Prečani pripadalo je župi Tilavi.

Planina Treskavica (ad planinam de Trieschavia) spominje se u dubrovačkoj knjizi pritužba (Lamenta de foris 1370–1373) kad se tužio dubrovački trgovac Miladin Hranislavić u augustu 1473. godine kako je katunar Brajan Pribojević sa svojim ljudima dao obavezu da će prenijeti 100 tovara soli do planine Treskavice (Trieskavice), ali su se svi povratili nazad primivši kapuru.¹⁶⁰

Mokro. Selo Mokro kod Sarajeva nalazi se na srednjovjekovnom putu prema Romaniji i Palama. Stanovnici su se bavili stočarstvom i ratarstvom jer u njemu postoji mnogo plodne zemlje. Karavani su iz Glasinca i Sokoca često prolazili preko Mokrova u pravcu Vrhbosne i prevozili domaću i dubrovačku robu. Tuda su putovali i razni diplomat i ostali putnici. Kiridžije su bile iz reda Vlaha stočara iz raznih krajeva Hercegovine i Zagorja. Taj srednjovjekovni put se nazivao bosanski jer je vodio iz primorskih gradova u pravcu Bosne i dalje. U jednom dubrovačkom zapisu iz 1402. godine spominje se kako su ponosnici robe prevozili robu iz Dubrovnika putujući preko Glasinca do Mokroga, posjeda vojvode Sandalja Hranića. Tada su trgovci iz pratrige karavana placali carinu kralju Stjepanu Ostojiću i u Borču knezu Pavlu Radinoviću, a u Mokronu i Glasincu vojvodili Sandalju. Mokro se spominje više puta u 15. i 16. vijeku zbog prolaza u pravcu Vrhbosne i obratno.

Turski defteri spominju pojedinačno selu i u okolini Mokroga i nahiiju Mokro 1469. g. sa selima u Romaniji radi naplate poreza i ostalih poslova. Benedikt Kurić spisao je preko Mokrog 1530. godine kad je putovan u Carigrad u svojstvu poslanika austrijskog kralja Ferdinanda I Habsburgovca.¹⁶¹

Blažuj. Selo Blažuj je pripadalo župi Vrhbosni u vrijeme srednjeg vijeka. Ime je dobilo po zaštitniku crkve Svetog Blaža (svetog Vlaha). Ne znaju da li se ta crkva ima identifikovati sa otkrivenim crkvenim temeljima u Rogaćićima uz

¹⁵⁹ Marko Vego, o. c., IV, br. 206; Hazim Šabanović, o. c., 203.

¹⁶⁰ Marko Vego, o. c., IV, br. 205; K. Jireček-J. Radonić, *Istorijska Srba*, II, 189, bilj. 62.

¹⁶¹ Nikola Jorga, *Notes*, II, p. 111, bilj. 6; K. Jireček, *Glasinac im Mittelalter* (Wissenschaftliche Mitteilungen aus Bosnien und Hercegovina, Bd. II, S. 320–322); Hazim Šabanović, *Bosanski putniški*, 133.

Blažuj, gdje su pronađeni ostaci kamenova s ukrasom pletera iz 12. vijeka, sada smješteni u Zemaljski muzej u Sarajevu. Poneki odlomci su izloženi u srednjovjekovnoj zbirci istog muzeja. Preko Blažuja vodio je srednjovjekovni put iz Kiselačke i spaјao se s putem koji je vodio iz Tarcina da bi se produžio u pravcu Ilidže i mjeseta Vrhbosne. Spomenuo sam da se kod Blažuja dogodila pijaka dubrovačkog trgovca Ivana Novakovića 24. januara 1445. godine. To je prvi spomen Blažuja. Tuda je prolazio i Katarin Zen 1550. godine putujući u Vrhbosnu i opisao svoje utiske na tome putu. Ti opisi su vrlo značajni za čitavo područje župe Vrhbosne u kojima će historičari i etnolozi naći mnogo podataka.¹⁶²

Gradac kod Hadžića. Iduci od Ivan-planine u pravcu Vrhbosne — Sarajeva su srećemo se s povećim ruševinama od utvrđenja Graca, nešto prije Hadžića. Gradac je služio za odbranu trgovaca i putnika i diplomata koji su putivali u župe Vrhbosnu i Lepenicu i Tilavu. Tu se ponajviše radilo o dubrovačkim trgovcima i diplomatom. Uz utvrđenje Graca postojala je carinarnica gdje su bosanski vladari po svojim carinicima naplaćivali carine za uvezenu robu namijenjenu za prodaju. Jedno vrijeme dubrovački trgovac Miho Menčetić držao je u zakup carine kod Graca, i to s u svojom družinom (socii). To naročito spominje bosanski ban Tvrtko u jednom odgovoru Dubrovačanima prije maja 1355. godine. Tada je Menčetićeva družina držala u zakupu carine u Drivi (Narenti) na Neretvi, Ostružnici kod Fojnice, Dvorištu kod Kralupu blizu Visokoga u župi Visokom. U drugoj polovini 1378. godine dubrovački pisar u jednom zapisu spominje carinika Stjepana de Flisco (Flisko), i to u svojstvu činovnika bosanskog kralja Tvrtka I. Tim se potvrđuje da ta carinarnica u Graci nije više bila u rukama dubrovačke ili domaće držube, nego upravo kraljevskog činovnika koji je prihode od carine polagao u državnu blagajnu. U blizini Graca je nekropola stećaka bez većeg značaja.¹⁶³

Visoko (Bosna) mjesto i župa

Spomenuo sam da je ime grada Visoko (Visoki) nastalo mnogo kasnije nego je njegovo staro ime Bosna, spomenuto oko 1200. godine za označku današnjeg Višokog s okolinom. Nemoj sumnjati, na osnovu spomenika kulture, raznih latinskih zapisu i ostalih historijskih izvora, da je prijestolnica bana Kulina bila upravo na području Bosne (Visokog s okolinom), gdje su, kako sam spomenuo, radili splitski zlatari i slikari Matej i Aristodije i izradivali raznji nakit banu Kulunu i predmete za svakodnevnu upotrebu, oslikavali umjetničke scene od svetačkih ikona do svjetovnih likova: na metalu ili na drvetu i zdovima crkava i dvorova. Bosna je u to doba bila čuvena po obilju bakra, srebra, zlata, željeza i ostalih ruda za dobivanje raznih boja, npr. azura. Bosna je bila poznata u Evropi u trgovackom svijetu po lazurnoj boji (lapis lazuli) potrebnoj slikarima. O djelovanju pomenute braće obav-

¹⁶² Desanka Kovačević-Kočić, *Gradska naselja*, 79, 138; HAD, *Lamenta de foris*, knj. 19, list 5, verso; Marko Vego, *Ispisi iz Historijskog arhive u Dubrovniku o srednjovjekovnoj Hercegovini*, 294 (Casopis "Hercegovina" br. 1, 1981, Mostar).

¹⁶³ Lj. Stojanović, *Stare srpske povijesti o pismu*, I, br. 78; Jos. Gelicich, *Libri reformatiōnū*, IV, p. 18, XII 1378; Đoko Mazić, *Gradac kod Hadžića*, Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu 1942, 193. i dalje; *Novi podaci o Grazu kod Hadžića*, Starine starine XIII (79–81), Sarajevo 1972; Muhamed Hadžićahić, *O nekim lokalitetima iz povijesti Bele IV od 20. jula 1244*; Radovi Akademije umjetnosti i umjetnost Bosne i Hercegovine, knj. 12, Sarajevo 1970, 293. i dalje; isti, *O nekim lokalitetima srednjovjekovne Bosne*, 290–291. Pisac identificuje Debelo Brdo s mjestom Brdo iz Belini po velje iz 1244. godine.

jesto nas je opširno arhiđakon Toma, o čemu sam već govorio u opisu općih pojmova o Bosni.

Postepeno se u srednjem vijeku ime Bosna ka oznaku šireg područja oko Visokog gubilo i ustupilo mjesto nazivu Visoko ili Visoki i mjestu Mili kod Visokog, u današnjim Arnautovićima. Ta postepenost u upotrebi imena Bosna trajala je sve do 16. vijeka. Počesto su bosanski banovi i kraljevi datirali svoja pisma i povelje upravo u *naselju Bosni*, to jest u Podvisokom, gdje je bio i trg za razmjenu raznih dobara. Tu je postojao i drugi dvorac bosanskih vladara (curia) i nazivao se povremeno i Kraljevac ili Kraljevska kancelarija koja se nalazila kod današnjeg pazara.

U oktobru 1275. godine spominje se u Trogiru kako je neki stanovnik u Bosni (Visokom s okolinom) ulazio 150 libra srebrenih dinara kod trogirskega plemića Dojme Domike. Trebalо je da taj novac Dojam (Dujam) Domike povrati vlasniku. U tome podatku se razabire da je pisar zapisa mistio pod imenom Bosna na naselje Bosnu gdje je živio ulagac novaca, inače ga nije ni mogao pronaći da je govor o pokrajini Bosni ili bosanskoj državi.

U Milima (današnjim Arnautovićima kod Visokog) izvršena su nekoliko puta arheološka istraživanja i pronađeni su grobovi bosanskih banova i kralja Tvrtka I s ostacima brokata s likom bosanske krune. Na istom mjestu bila je nekad starokršćanska crkva, upotrebljavana i u srednjem vijeku. U blizini ruševina otkopane crkve postoje stećci i da rijeke Bosne prostor za smještaj drugih zgrada za boravak bosanskih vladara i njihovih činovnika i porodica.¹⁸¹⁾

Papin poslanik Ivan de Kasamare došao je na područje Bosne (Visokog s okolinom) 1203. godine i pozvao na sastanak predstavnike bosanskih krstjana-monaha da se opravdaju pred njim zbog usvajanja skizme koju je podržavao i ban Kulin sa svojim rodom, pa čak i banova sestra udata za već umrlog velikog humskog kneza Miroslava, brata ili polubratu velikog župana Nemanje. Zetski kralj Vukan optužio je bana Kulina i Miroslavljevu ženu papi Inocenciju III 1199. godine da štite tobožnje heretike. Na kraju togata pisano odricanja od skizme na Bilinu polju 1203. godine navodi se, po nekim historičarima, hereza vjerskih predstavnika bosanske crkve s didom na čelu. U pismu odricanja izričito se spominje da je to pismo napisano u Bosni na mjestu koje se zove Bilino (Bulino), i to pokraj rijeke. Tu se očito vidi da pisar po običaju onoga vremena stavlja predjelog *apud (kod) za oznaku nekog određenog mjeseta unjesto prijedloga (u)* koji se u latinskom jeziku upotrebljava dvostruko: za oznaku šireg područja od mjesta, pokrajine, države, rusaga¹⁸²⁾. Zato izraz *apud Bosnam* je upravo Bilino polje na širokom području Visokog s okolinom.

U nauci postoji problem gdje se održao sabor na Bilinom polju. Svi učenjaci do sada tvrde da se tu radi o Bilinu, u današnjoj Zenici, na lijevoj strani Bosne. Treba da neglasim da ima više naziva Bilino ili Bilino na području Bosne i Hercegovine i Dalmacije. To je ime Bilino ili Bilino nekak vlastito ime Južnih Slavena. I danas u Čapljini i okolini postoji prezime Bule u Hrvata i muslimansko prezime kod Fojnice. U raznim povjeljama srednjeg vijeka ima nekoliko naselja s

¹⁸¹⁾ Mili Barada, *Trogirski spomenici*, I, p. 254, Zagreb 1950; M. Orbini, o. c., p. 354; Farlati, *Illyricum sacrum*, IV, p. 69; Pavao Andelić, *Krunidbenja i grobna crkva bosanskih vladara u Milima (Arnautovićima kod Visokog)*, Glasnik Žemaljskog muzeja u Sarajevu, 1979 (XXXIV, nova serija, arheologija, Sarajevo 1980), opširno.

¹⁸²⁾ Dragutin Kniewald, *Vjerodostojnost latinskih izvora o bosanskim krstjanima*, Rad JAZU 270, Zagreb 1949, 127–144.

imenom Bulino. Ugarski kralj Bela IV spominje 20. jula 1244. godine posjed Bulino u bosanskoj Neretvi, posjed katoličkog biskupa iz Vrhbosne. Tačno mislim da se *današnje Topuzovo polje kod Arnautovića bilou Visokog, uz područje Mili i Mostra, nekad nazivalo Bulino ili Bilino polje*. Muslimanski feudalac Topuz iz Visokog dobio je to polje na uživanje, te se po njegovu prezimenu nazvalo staro Bulino polje gdje se održao sastanak crkvenih i državnih predstavnika 1203. godine. To je potpuno logično i u suglasnosti sa zapisom iz Bilina polja, jer se u neposrednoj blizini u Biskupićima nalazila crkva Kulina bana, dok je u mjestu Milima postojao bosanski dvor. Redovna je praksas u srednjem vijeku da se crkveni i državni sabori i sudske rasprave održavaju u crkvi ili kod crkve ili na nekom određenom mjestu-zborištu, po tradiciji utvrđenom. Na riječi Bosni, uz mjesto Mili i danas postoji naziv Brod za prijelaz preko rijeke.

Ne može se shvatiti da se skup papinog poslanika Ivana de Kasamare s banom Kulinom i bosanskim priorima, predstavnicima krstjana raznih zvanja održao na Bilinu polju u Zenici jer na tada, ni poslije, nije nikad bosanski ban ili kralj residirao u Zenici, nego jedino u Bosni s okolinom (u Milima). U blizini Mila je postojalo mjesto Moštra (Moštre) sa hižom (samostanom) bosanskih krstjana s didom i gostima na čelu. Priori (gosti) samostana bosanske crkve s didom na čelu bili su prisutni na mješovitom saboru (concilium mixtum) u Bilinom polju pokraj Bosne mjesata, bez spomena katoličkog biskupija i njegovih kanonika. Teško se može vjerovati da vladar neke države s mnogobrojnim članovima dvora i vojske i uglednim papinim poslanikom Ivanom de Kasamare napusti svoju stalnu prijestolnicu u Milima kod Visokog i uputi se tobože u Bilino u Zenici iako je u obližnjem selu Podbrežju pronađen crilski natpis iz vremena 1193.–1204. godine sa spomenom crkve Svetog Jurja i kitora velikog sudsije bana Kulina Građe (Gradisje). Odilazak bana Kulina u Zenicu na sastanak bio bi u potpunoj suprotnosti s općom praksom tog doba. Ban Kulin sigurno nije napuštao svoju rezidenciju u Milima ili Visokom u čijoj je blizini hiža bosanskih krstjana gdje su osjedali bosanski banovi i kraljevi u svome sagradrenom dvoru u drugoj polovini 14. vijeka.

Pričanje Tome arhiđakona o naselju Bosni iz oko 1200. godine i dokumentat o saboru na Bilinom polju na području šireg naselja Bosna uz rijeku Bosnu, očito isključuje Bilino polje u Zenici jer se Zenici nije nikad nazivala *Bosna*. Bili su stolno mjesto bosanskih banova i kraljeva za dugo vremena iako su bosanski banovi i kraljevi stvarali sebi i druga stolna mjesta (*curia boni et curia regis*) i tu izdavali razne povelje i diplomatska pisma i primali razne diplome, trogve i druge. Izgleda vrlo vjerovatno da je ban Kulin bio prvržen bosanskoj crkvi s didom na čelu i njegov dvorski veliki sudija Građe (Gradisje). Po pismu papinom i ispovesti vjera bosanskih krstjana i potvrđuje se da je bosanska crkva s didom na čelu uistinu nekak pripadala katoličkoj biskupiji bez obzira na obred u crkvi. Tu se radi o prvim počecima odvajanja bosanskih krstjana (monaha) od katoličke crkve.

Moje tumačenje potvrđuje se i s darovnicom Bele IV bosanskoj katoličkoj biskupiji 20. jula 1244. godine, u kojoj se spominje Mel, to jest Mili kod Visokog, gdje je, po moje mišljenju, bila crkva Svetog Kozme i Damjana, koju je sagradio ban Kulin do 1193. godine. Svi kasniji historijski izvori poistovjećuju Mili s imenom naselja Bosna ili Mileševa (nella terra di Milesevo). Kinjalčev rukopis spominje da su se Mili nazivali i Mileševom s crkvom Svetog Nikole kojom su upravljali franjevci. Fra Josip Jakošić potvrđuje u svojim analima 1740. godine da

je crkva Svetog Nikole u Mileševu ili u naselju Milu, u Jakošićevu doba Visoko (Bosna) . . . s. Nicolaus Miloševo, alias Milo, nunc Visoko . . .).¹⁶³⁾

Bosanski ban Stjepan II Kotromanić izdao je jednu ispravu cirilicom (kasnijom bosančicom) iz 1322. godine u Milima, na području šireg kraja, zvanog Bosne. Dubrovački poslanici boravili su u banskoj kuriji, u naselju Bosna, u Milima 1322. godine. Četiri dana kasnije spominje se dubrovački poslanik koji je posudio 10 perpera (oko 4 dukata) od nekog Dubrovčanina. To se dogodilo kad su dubrovački poslanici bili na bosanskom dvoru u naselju Bosna.

Bosanski ban Stjepan II Kotromanić završio je svoju povelju iz 1334. godine na latinskom jeziku datiranu "Bosni, u našoj kuriji označenog dana i godine". Povelja se odnosi na diplomatske poslove s Dubrovnikom. Takav spomen imena Bosna u smislu šireg naselja nastavio se i nadalje tokom više decenija.

Malo vijeće u Dubrovniku odobrilo je franjevcima samostana Svetog Nikole iz naselja Bosne izvoz 100 lakata sukna 1367. godine. Budući da je samsotan Svetog Nikole tada bio u Milima, dijelu Bosne, onda je i samostan franjevaca bio u naselju Milima, području Bosni. Bosanska vikarija franjevaca bila je razdijeljena na 7 kustodija (upravnih jedinica), među kojima se spominje i *bosanska kustodija* sa samostanima u Sutjesci, Milima kod Visokog, Lašvi (Travniku) i u samostanu u Olovu na Krvajvi, u centralnoj Bosni.

Cuvanje imena Bosna za oznaku visočkog područja u bosanskoj diplomaciji i samog Visokor s naseljem Mili produžilo se vrlo dugo. Tako je ban Stjepan Tvrtko Kotromanić pisao dužu Venecije 1366. godine da se nakon bijega pod pritiskom bosanskih buntovnika u Ugarskoj povratio u Bosnu i preuzeo vlast u zemlji. Pismo je napisano u naselju Bosni. U izstraci Jakoba Becha iz oko 1387. godine protiv tobožnijih heretika u Bosni i ujedno protiv njihova vjerovanja spominje se, kako sam napomenuo, izričito mjesto (locus) *Bosena-Bosna* koje je bilo podložno banu Bosne i kralju Raške. Tomu je dodato da je Bech došao u mjesto Bosnu gdje je učuo novu nauku kod bosanskih učitelja (magistr), svakako u naselju i hiži u Moštri (Moštrima), gdje je od davina bio samsotan-hiža bosanskih krstjana-monača raznih zvanja, u početku bez dvora bosanskog bana ili kralja. Po tome se očito vidi da je naziv Bosna oznaka za naselje sa skupinom od više sel: Moštra, Mili, Biskupići i Bilino sa Visokom. Latinski izraz *locus* (mjesto) označava u srednjem vijeku: mjesto, selo, trg, župu, oblast.

Cini mi se da značenje Mošta, Moštra potječe od latinske riječi *magisterium nastale po učilištu ili magistrima bosanske crkve* jer su magistri poučavali u vjeri i liberalnim umjetnostima svoje dake. Zna se da su magistri i doktori morali postojati u *biskupskim mjestima, crkvama i svuda gdje je to potrebno da uče liberalne nauke i svete dogme*. Tu se jasno vidi da magistri (učitelji) u Moštri nisu nikakvi heretici, dualisti, kako su ih karakterisali dosadašnji učenjaci raznih kategorija. Ti učenjaci nisu, čini mi se, poznavali zaključke raznih crkvenih sabora na zapadu Europe, pa, dosljedno nisu ni mogli potpuno riješiti Bechov (Bekov) izvještaj o pojavi heretika u Bosni. Iz zaključka crkvenog sabora u Mantovi u Italiji jasno se

¹⁶³⁾ Rukopis u samostanu franjevaca u Visokom opisan u časopisu "Dobri pastir" 1970, 182, bilj. 36; P. Basilius Pandžić, *Relatio de Provincia Bosnarum Argentineo* O. F. M. 1623 (Mandat Zbornik, Rim 1965, 224); časopis "Nova trijumfacija", Makarska 1926, 12. Tu se navodi da je ban Stjepan II Kotromanić zidao crkvu i samostan Svetog Nikole u Mileševu — *nella terra di Milesevo*. Spominje se kustos fra Petar od Mila (de Mil) 1462. g. (Llula Wadding, XIII, p. 284, sub anno 1462); Petar Skok, Slovensko i romanstvo, II, Zagreb 1950, 88.

može zaključiti da su magistri u Moštri poslušni monasi (redovnici) katoličkoj crkvi i njezinim kanonima. Riječ Moštre ili slično nije neobična na jadranskim otocima, na Silbi u Loparu.¹⁶⁴⁾

U povelji-ispravi bosanskog bana Stjepana II Kotromanića pisanoj iz 1322. godine spominje se hiža gosta Radosava, predstojnika gostinjca (hiže) u Moštri. Gosti u bosanskoj crkvi, po momu a i mišljenju nekih drugih historičara, bili su upravitelji hanova, gostinjaca-samostanâ-hiža gdje su svračali strani i domaći putnici i primali razne ugostiteljske usluge. Takvi gostinjci bili su osnovani i u drugom kršćanskom svijetu zapadne i istočne crkve kao i u osmansko doba Bosni i Hercegovini.¹⁶⁵⁾ *Po tome postojanje hiža bosanskih krstjana u bosanskoj crkvi s di-drom na čelu nije nikakva institucija dualista, katara ili manichejaca ili prisiljani-sta.*

Dubrovačani su stalno spominjali naselje Bosnu za oznaku Visokog s okolinom kad su pisali svojim carinicom i trgovcima u Bosnu i u Srebrenicu. Oni su odvojeno posmatrali i spominjali Srebrenicu i naselje Bosnu iako je i Srebrenica u pokrajini Bosni.¹⁶⁶⁾ Dubrovački pisac Mavro Orbini dug je radio u Dubrovačkom arhivu (danas Historijski arhiv) i na temelju nadjenih zapisa u originalnim knjigama napisao epohalno djelo pod naslovom "Il regno degli Slavi", Pesaro 1601. godine. Orbini spominje da je bosanski ban Stjepan II Kotromanić umro u Mileševu (*Milima kod Visokog*) i pokopan u svojoj crkvi Svetog Nikole. 4. maja 1379. godine spominje se da je trgovac Ostroja iz Podvisokog. Dubrovačani su u svojim knjigama napisali 1380. godine da je Bosna naselje različito od Novog Brda i Prače gdje im se nalaze trgovci na stalnom trgu sa svojim dučanima i magazinima. Jinao da je se u ponenurom podatku iz Dubrovnika mislio na mjesto Bosnu jer se uz njega spominje i Prača. Tu je jasno naglašeno da je Prača u Bosni i njezino područje.¹⁶⁷⁾

Dubrovačka Vlada napisala je 20. januara 1383. godine da je dala dozvolu franjevcima od Bosne (Visokog s okolinom i Mili) — *fratribus minoribus de Bosina da izveza iz Dubrovnika dva torava ulja za svoje potrebe*. Napominjem da se uz imo Bosna ponekad dodaje riječ Visoko-varoš ili Podvisoko, Podvisoki. Kralj Ostroja pisao je u Venecijancima (Mlečanicima) latinsku povetu 6. aprila 1404. godine i na kraju teksta stavlja da je do povećanja napisana u Visokom.¹⁶⁸⁾ Po tome se vidi da su pisari u Bosni datirali svoje spise u 14. i 15. vijeku isto kao što je učinio pišar na Bilinu polju 1203. godine, to jest u mjestu Bosni. Taj problem sam riješio još 1957. godine kad sam na mojoj zidnoj karti "Historijska karta srednjevjekovne bosanske države" ispod riječi Visoko (Visok) stavio naziv Bosna. Ta historijska karta objavljena je u Sarajevu 1957. godine u izdanju preduzeća "Svjetlost". To sam obrazložio i u mojoj knjizi "Naselja bosanske srednjevjekovne države", 125, Sarajevo 1957.

Kralj Ostroja spomenuto je 6. januara 1404. godine posjede vojvođe Pavla Klešića u Zapadnim stranama: grad Glamoč, Duvno, grad Visuci na Cetini i Bosnu

¹⁶³⁾ Akademski rječnik VI, 920; Jos. Gelicich, *Libri Reformatiōnum*, IV, p. 95; V, p. 384; Mar-ko Vrgo, *Nosečulj*, 125—126; Lj. Lubić, *Listine*, IV, p. 84 (br. 146); F. Šišić, *Nekoliko isprava*, Starine JAZU 39, p. 317; Dragutin Kniewald, *Vjerojatnostnozad*, Rad JAZU 270, 240—242; Karl Joseph von Hefele, *Concilieologija*.

¹⁶⁴⁾ Lj. Thalločky, *Istraživanja*, Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu 1906, 404—405.

¹⁶⁵⁾ Jos. Gelicich, *Libri Ref.*, III, p. 241, 269.

¹⁶⁶⁾ M. Dinić, *Odluke veća Dubrovačke Republike*, I, p. 62; J. Gelicich, *Libri Ref.*, IV, p. 212.

¹⁶⁷⁾ M. Dinić, o. c., I, 308; F. Šišić, *Nekoliko isprava*, Starine JAZU 39, 185—188.

(područje Visokog s okolinom).¹⁶⁹) Zna se da je kralj Ostojta izdao povelju u Sutjesci 8. decembra kojom je darovao Livno sa župom Livno velikom bosanskom vojvodi Hrviju i sinu mu knezu Baši da bi ih što uže vezao uz bosanski kraljevski dvor. Tada su Ugri s kraljem Sigismundom I na čelu tražili bosanske gradove, naročito u Usoru.

Nema nikakve sumnje da su knezovi i vojvode Klešići, rodaci kuće Kotromanića, nosili naslov bosanski knez ili visočki u svojstvu glavnog dvorskog činovnika.¹⁷⁰

Bosanski (visočki) knez igrao je veliku ulogu na dvoru bosanskih vladara. Obično su taj naslov nosili rodaci kuće Kotromanića. Zato su to zvanje nosili knezovi Borovinići iz područja Žemalje Pavlovića, rodaci Kotromanića, i to u prvoj polovini 15. vijeka. Borovinići su ponекad nosili naslov Veliki bosanski knez u značenju visočkog kneza. Tako je naselje Bosna sa župom Bosnom ili Visokom bilo strogo povezano uz bosanski kraljevski dvor. Vidi se da naslov visočki župan otpada da ga zamjeni novi feudalni dvorski naslov knez. Otar vojvode Sandalja Hranića-Kosače knez Hranja bio je *veliki bosanski knez*, kako piše u jednom historijskom izvoru od 13. marta 1424. godine.

Bosanski ili veliki bosanski knez na dvoru bosanskih kraljeva obavljao je dužnost starještine dvorske kancelarije i njemu je bio podređen niži pisara raznih zvanja. Taj naslov potpuno odgovarao ugarskom palatinu. Ime palatin u diplomatiskim spisima dvorske bosanske kancelarije nije bilo rijetko i nepoznato. Po tome znamo kakvu je dužnost vrlo bosanski ili veliki bosanski knez u bosanskoj državi. Tu su dužnost i naslov primili bosanski vladari prvenstveno od Ugra i kancelarija sa Zapada.

Po jednom zapisu iz 1423. godine navodi se da je nekad vojvoda Hrvoje Vučić nosio naslov bosanski (visočki) knez. Dodajem jedan neopažen podatak iz 1379. godine kad Dubrovčani zabranjuju knezu Pavlu izvoz 96 oklopa za vojnike, neke rogove za barut te ga tom prigodom nazivaju *bosanski knez*. Izgleda da je te-pjela bosanski, Batalo Šantić iz Šantića kod Gornjeg Turbeta blizu Travniku, u župi Lašvi, obavljao dužnost bosanskog kneza poslije 1393. godine. To se može uočiti iz teksta Batalova evanđelija pisanim u doba kralja Dabiša 1393. godine. U tom odlomku Batalova evanđelija spominje se prvi put dvorsko zvanje bosanski knez u kući Šantića i u istoj porodici zvanje tepečije urezano u čirilskim grobni natpisima nadnenim u Gornjem Turbetu kod Travniku. Tu, u srednjovjekovnom i današnjem katoličkom groblju postojao je Batalov mauzolej gdje je pronađen kamen s natpisom tepečije Batala, i smješten u Žemaljski muzej u Sarajevu.

Na jednom slijemensku od kamena u Zabrdju, odnosno Toplici, u Lepenici, postoji dosta dug tekst pisan cirilicom u kome se spominje bosanski knez Radoje iz početka 15. vijeka. U tome natpisu radi se ističe da je Radoje veliki bosanski knez u smislu palatina bosanskog kraljevskog dvora. Na spomeniku je izrađen davan grb Radojeve porodice.

Na drugom impozantnom stećku iz seli Kopošića kod Ljubine blizu Semizovca, na gorskom predjelu, postoji cirilski natpis sa spomenom bosanskog kneza Batića Mirkovića iz 1420. godine. Poslije navedenih feudalaca koji su nosili naslov

¹⁶⁹ I.J. Stejanović, o. c., I, br. 431, br. 439.

¹⁷⁰ Aleksandar Solovjev, *Odarbani spomenici*, br. 98; II, br. 624, 629—633; S. Ljubić, *Listine*, VIII, p. 256; E. Fermedžin, o. c., p. 88; I.J. Stejanović, o. c., II, bf. 697.

bosanski knez, svu i rodaci Kotromanića bliži ili daljnji. Naslov bosanski knez i veliki bosanski knez nosi Tvrtko Borovinić. Bosanski knez Tvrtko se oslovjava na dva načina u raznim spisima od 1433. i dalje, i to nekoliko puta. Bosanski knez je gotovo stalno boravio na dvorovima bosanskih banova i kraljeva: u Visokom, Milima, Moštri, Sutjesci kod Vareša, Bobovcu, Milodraži, Kreševi, Deževici, Fojnici gdje su bosanski kraljevi stalno ili povremeno boravili i izdavali razne povelje i pisma.

Pojedini feudalci s naslovom bosanski knez ili veliki bosanski knez bitno su se razlikovali od ostalih bosanskih, hrvatskih i trebinjskih feudalaca s naslovom knez po rodu, po feudalnoj ljestvici. Bosanski knez je imenovan po milosti božjoj i po milosti kralja Bosne, koji imenovanje obavlja u svojstvu palatina.

Po tom razmatranju o naslovu bosanski knez ili veliki bosanski knez može se zaključiti da je ipak glavno sjedište bosanskih banova i kraljeva u prvo vrijeme postojanja bosanske države do polovine 14. vijeka bilo u naselju Bosna (Visokom s okolicom), zatim u Bobovcu, Sutjesci-Trstivnici, bar do vladanja kralja Tomaša 1443. godine. Kasnije je prijestolnica bosanskih kraljeva bila u Jajcu.

Vrio je zanimljivo pisanje fra Bartola da Pize (1385—1390) kad navodi i opisuje franjevačku kustodiju Bosna, u naselju Milima s crkvom Svetog Nikole, i to kao dio bosanske vikarijke, kao šire administrativne jedinice franjevaca u državi Bosni. Kustos bosanski bosanske franjevačke vikarije spominje se 7. septembra 1404. godine. Očito se tu radi o sjedištu bosanskog kustosa u Milima, dijelu naselja Bosna. Tu je stanovao i vikar čitave bosanske vikarije sa posebnim dužnostima razlikujtim od onih bosanskog kustosa. Tada su franjevci bosanske vikarije imali više kustodija. Tu situaciju o mjestu Bosni (Visokom s okolinom) potvrđuje bosanski kralj Ostojta u povelji iz 1408. godine izdatoj u korist braće Radivojevića iz zapadnog Humu sa sjedištem u Vrgorcu i Vratarou kod Vida blizu Metkovića. Pisar kralja Ostoju izričito piše da je povelja napisana u *Bosni*, određenom mjestu, gdje mu je i kraljevski dvor, bilo u Milima, bilo u Visokom ili Moštri.

Tako je i papa Eugen IV 1431. godine spomenuo *bosansku kustodiju* kao dokaz da joj je sjedište u Milima. Na generalnom zboru franjevaca bosanske vikarije 1493. godine spominje se predstavnik bosanske kustodije iz samostana Svetog Nikole u Milima, današnjim Arnautovićima kod Visokog, i to u neposrednoj blizini. Visoko se postepeno razvijalo u veliki trg za razmjenu raznih sirovina i gotovih proizvoda. Na trgu su trgovci prodavali razne preparirane rude, naročito srebro i zlato, vosak, med, kožu od domaćih i divljih životinja, dubrovački i venecijanski tekstili i južno voće, zanatske izradevine, naročito brave.¹⁷¹

Dubrovčani su pisali kralju Ugarske Sigismundu I u marta 1410. godine da su Sigismundovi podanici iz grada Vranduka upali u varoš Visoko i tamo optlačkali neke dubrovačke trgovce.¹⁷² Zato su zamolili kralja da im se robe povrati jer su Dubrovčani dužni daštite svoje trgovce. Nečak bosanskog kralja Ostojie, knez Vuk, optlačkao je dubrovačke trgovce koji su putovali sa srebrrom donesenim iz rudarskih mjeseta Deževice i oduzeo im veliku količinu srebra. To je bilo 1412. godine.

¹⁷¹ B. Pisanus, *Liber conformitatum*, ed. Analecta Franciscana IV, ad Claras Aquas (Firenze) 1906, p. 555; *Chronologia Historico-legalis Seraphici Ordinis Fratrum Minorum* tom. I, Neapolis 1650, 146, kod D. Mandića, *Bosna i Hercegovina*, I, Chicago 1960, 75, bilješka 108—111. Vidi i bilj. 170.

¹⁷² Vidi bilješku 170.

Pljačka se dogodila upravo u varoši Visokom. Tu se još radilo o ubistvu dubrovačkog plemića Jakova Bunica koji je pratio karavan.¹⁷³⁾

U početku 16. vijeka u dubrovačkim knjigama dužnika spominju se trgovci iz mesta Bosne (*Visokog*). Tako je zapisano 18. septembra 1516. godine da je Radić Radonjić, trgovac iz mesta Bosne, posudio novac u dubrovačkog finansijera, dok se 15. novembra 1532. godine Stjepan Nikolin Žilić, trgovac iz mesta Bosne zadužuje u Dubrovniku u dubrovačkog finansijera Kristofora de Alligreto, s obavezom da će na vrijeme od 10 mjeseci vratiti posudjenih 586 dukata koje je uistinu isplatio 28. marta 1533. godine. Zna se iz ostalih zapisu da se mjesto boravka dužnika uvijek označava radi eventualnih pritužbi ukoliko se dug ne povrati.¹⁷⁴⁾

Kad su Osmanlije osvojili područje oko Visokog 1451. godine i 1462., nazvali su župu Visoko nahijom. Tako je ostalo za vrijeme postojanja Osmanlijskog Carstva u Bosni i Hercegovini. Poznato je da su Osmanlije strogo poštivali zatečenu administrativno-političku podjelu i zatečena imena ne dirajući bez naročite potrebe stare upotrebe, bar u prvim vijekovima svoje vladavine.

Pisac opat Mavro Orbini piše 1601. godine da se Visoko u njegovo doba naziva *Bosna*. Što se tiče dijela područja Bosne, značajno je naselje Moštra gdje je boravio did bosanske crkve dok se premjestio u Janjiće kod Zenice. Iz Janjića episkop did bosanske samostalne crkve piše pismo Dubrovčanima 8. januara 1404. godine s namjerom da se vojvoda Pavle Klešić uz njegovu garantiju povrati u Bosnu i primi od kralja Ostije oduzete zemlje. Bosanski vladari su bili u uskoj vezi s crkvom bosanskom s didom na čelu. Tako je bilo da vremena bana Kulina, bana Stjepana II Kotromanića i nadalje. Vrlo je vjerojatno da je ban Stjepan II Kotromanić kao odrastao s prekidima do 1340. godine bio vjernik bosanske crkve s didom na čelu ili bar veliki njezin zaštitnik. O tome govore gotovo svih historijski zapisi u Dubrovniku i neka pisma papa iz Rima. Poslije 1340. godine ban Stjepan II Kotromanić, iz političkih razloga i prisilas ugarskog kralja Karla I Roberta i njegova nasljednika Ljudevita I (Ludviga I), pristao je uz katoličku crkvu i novooprdošle franjevce iz samostana Svetog Nikole u Milima koji je, po nekim zapisima iz Dubrovnika, i sagradio.

Poslije 1340. godine bosanski banovi su bili katolici, ali su i nadalje poštivali bosanske krstjane i njihova episkopa — dida, naročito u doba bosanskog kralja Ostije. U Ostojino vrijeme spominju se bosanski krstjani (strojnici), gosti i njihov did ili episkop. U jednom zapisu u Dubrovniku od 21. januara 1404. godine spominje se starac Mišljen, kasniji gost, starac Bjelko i 5 videnjih krstjana-monaha (redovnika) bosanske crkve. Poznato je da je pronađen u selu Puhovcu kod Zenice nadgrobnim kamenom spomenik s natpisom gosta Mišljenja iz vremena kad je starac Mišljen postao i gost, starješina nekog gostinjca (samostana), vjerojatno upravo u selu Puhovcu.¹⁷⁵⁾

Sama činjenica da je Moštra (ili Moštare) blizu naselja Mili i crkve Svetog Nikole sagradene, kao što sam spomenuo, 1340. godine, navodi na zaključak da je u Milima kod Visokog bilo prvo bosansko bansko sjedište. Da je takvo mišljenje bližu istine ili potpune istine, navodim nekoliko slučajeva dolaska bosanskih banova i kraljeva u Moštri. Spomenuo sam da je ban Stjepan II Kotromanić oko 1332.

godine došao s bratom knezem Vladislavom i svojom pratnjom upravo u Moštru i odsjeo u hiži bosanskog dida Radoslava i velikog gosta Radoslava, starca Radomira, i starca Žumbera, i starca Vučka i pred svim izabranim plemićima bosanske države potvrđio posebnom poveljom knezu Vukoslavu Hrvatinu iz Ključa na Sanu darivanje župa Banice i Vrbanje, s gradovima Ključem i Kotorom. Ban je izdao tu povelju iz zahvalnosti što je knez Vukoslav Hrvatin prije deset godina pristupio uz bosanskog bana i porodicu Kotromanića. To je upravo vrijeme kad je iz Bosne protjeran bosanski ban Mladen II Šubić uz pomoć Hrvatinu, Baboniću, Kotromaniću i ugarskog kralja Karla I Roberta. Ta povjelja očito dokazuje da je bosanski ban vladao u Donjem kraju i u župi Vrbanj.

Iz jedne originalne povjelje kralja Tvrtka I od 12. marta 1380. godine pisane u Moštri, svome dvoru, doznamo je da vojvoda Hrvatin dobio naslov velikog bosanskog vojvoda i tri sela u župi Lašvi za ratne i druge zasluge u borbi protiv povrede suvereniteta bosanske države. U ispravi se spominje da nije kralj Tvrtko I odsjeo u hiži bosanskog dida ili gosta ili velikog gosta, nego u svome kraljevskom dvoru. Po tome se vidi da je kralj Tvrtko I i tada poštivođa bosanske, krstjane u njihovoj hiži u Moštri iako je bio katolik. Po tome se vidi da za pojam bosanskog kralja Tvrtka I bosanski krstjani nisu bili heretici, nego jedino skizmatici prema katoličkoj i pravoslavnoj crkvi. S druge strane, može se zaključiti iz posmenute povjeli da u Moštri u doba bana Stjepana II Kotromanića nije postojao banski dvor nego jedino hiža bosanskih krstjana s didom na čelu. Tri sela darovana velikom bosanskom vojvodu Hrviju u župi Lašvi: Trebeuša, Lupnica i Bila i danas postoje kod Travniku.¹⁷⁶⁾

U doba osmanske vladavine Moštra se spominje u visokoj nahiji. Moštra (Moštare) je bila trgovачki i duhovni centar stanovnika toga mjesta i područja. Tako se spominje u Moštari trgovac Marin Milivojević 1532. godine koji je dolazio u Dubrovnik da posudi novac od dubrovačkog finansijera Blaža Sorgočevića (de Sorgo). Tu se radio o zajmu 34 zlatna dukata uz obavezu da će novac isplati u određeno vrijeme.¹⁷⁷⁾

Sutjeska (Kraljeva) — mjesto-župa

Sutjeska (Kraljeva) nalazila se u srednjovjekovnoj župi Trstivnici između Varaždina i Kaknja. Historijski izvori diplomatskog karaktera ponekad Sutjesku nazivaju Trstivnicom jer leži na rječi Trstivnici umjesto Trstionici. Citav pojas zemljista oko rijeke Trstivnice do njezinog utoka u riječku Bosnu činio je u srednjem vijeku župu Trstivnicu. Zbog kraljeva dvora u neposrednoj blizini franjevačkog samostana u Kraljevoj Sutjeski mjesto se nazivalo Kraljevom Sutjeskom, ali nikako u srednjem vijeku. Stanje se upotrebljava riječ Sutjeska, stolno mjesto bosanskih banova i kraljeva. Ponekad se Sutjeska nazivala Banski dvor. To je očiti znak da je dvor u Sutjesici postojao vjerojatno i u vrijeme bana Stjepana II, i tu je on povremeno odsjedao poslije 1340. godine. Tu je u to doba bio i samostan Svetog Grgura Osnovani su ga franjevci. Sutjeski samostan franjevaca je bio sastavni dio bosanske kustodije u Milima kod Visokog sa samostanom Svetog Nikole, često spominjan u

¹⁷³⁾ Lj. Thallóczy, *Istraživanja*, Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu 1906, 404—405; isti, Glasnik Zem. muzeja 1897, 159—173.

¹⁷⁴⁾ HAD, *Debita notarie*, knj. 72, list 38; knj. 79, list 134. verso.

¹⁷⁵⁾ Lj. Stejanović, o. c., I, br. 439—441; Marko Vego, *Zbornik*, IV, br. 249.

crkvenim i dubrovačkim spisima. Uvjeren sam da je u doba bana Stjepana II Kotromanića postojala dvorska crkva Svetog Grgura, zaštitnika bosanske države. Tačko se ime sveti Grgur često spominje u početku povelja bana Stjepana II Kotromanića na kralja Tvrta I.

U cirilskoj povelji kralja Tvrta I izdatoj u korist Dubrovčana 17. juna 1378. godine izričito se navodi da je povelja napisana u Trstivnici umjesto u Sutjesci. U toj povelji kralj Tvrto I potvrdio je stare povlastice Dubrovčanima date od prethodnih bosanskih i srpskih vladara. Pisar te povelje naglasio je da se u mjestu Trstivnici nalazi kraljev dvor. U vrijeme izdavanja pomenuje povelje kralja Tvrta I bili su prisutni dubrovački poslanici-poklrsari kao kraljevi gosti. Poslije pisanja povelje učesnici u pisanju i potpisivanju povelje skupa s dubrovačkim poslanicima ušli su u crkvu Svetog Grgura da se diplomatski spis svećano potvrdi po običaju toga vremena. Tu je bila prisutna Tvrtskova majka Jelena, Tvrtskova žena Doroteja, sve radi veće potvrde i svečanosti. Istodobno zaklali su se i svjedoci, bosanski feudalci iz državnog savjeta među kojima se ističe vojvoda Vukac Hrvatinić, otac velikog bosanskog kneza i splitskog hrvatskog Hrvoja. Pisar je bio potpredstavnik Vladoje koji je unio iz Srbije u bosansku kancelariju više novina u načinu pisanja diplomatskih spisa. Ujedno napominjem da su ostaci crkve Svetog Grgura u dvorištu franjevaca u Sutjesci otkriveni i opisani. To je usradio dr Pavao Andelić. U isto vrijeme dr Pavao Andelić izvršio je arheološko iskopavanje i na ostacima dvorca bosanskih vladara u neposrednoj blizini samostana i pronašao mnogo predmeta sva-kodnevnog upotrebe, i to u pojedinih prostorijama. Od dvorca nema visokih zidova jer su ih uništili ljudi i prirodne nepogode. Obadva objekta su konzervirana.¹⁷⁸⁾

Poslije povratka na bosansko prijestolje 1408. godine kralj Ostojia je nastojao da učvrsti svoju vlast u Bosni pomoći vojvode Sandalju Hraniću i da produbi prijateljstvo s Dubrovčanima. Zato je u Sutjesci, 4. decembra 1419. godine, potvrdio Dubrovčanima prodati dio Konavala od vojvode Sandalja i braće mu. To su potvrdila i Ostojina vlastela.

Ostojin nasljednik kralj Stjepan Ostojić očuvao je dobre odnose s Dubrovčanima da bi ga priznali za kralja i onemogućili protukandidata Tvrta II Tvrtskoga. Tada su se, po izvorima, žestoko borila dva kralja za bosansko prijestolje, iako je to bilo vrlo kratko vrijeme.¹⁷⁹⁾

Ipak je prevladao kralj Tvrto II Tvrtsković, koji je postao kraljem bosanske države okrećući se ugarskom dvoru, celjskom grofu Ulrichu i Dubrovčanima kojima je učinio uslužu. Kralj Tvrto II Tvrtsković je na nagovor ugarskog dvora posmio vojvodu Radosavu Pavloviću i Dubrovčane nakon krvavih međusobnih okršaja i zavrsjetka ratovanja 25. oktobra 1432. godine. Kralj Tvrto II Tvrtsković potvrdio je sklopljeni mir između vojvode Radosava i Dubrovčana 2. marta 1433. godine. Kad je kralj Tvrto II Tvrtsković osjetio da mu je došao kraj životu, pisao je Dubrovčanima u Sutjesci 22. juna 1443. godine dajući im uputu kako će postupiti s njegovim uloženim srebrom u Dubrovniku. Pisar kralja Tvrta II Tvrtskovića Radivoje Hristić napisao je na kraju pisma: "Napish' tai list' svo(i)m rukom" po zapovidi gospodina mi kralja u Sutiscu, mjeseca juna k. v. (22) dan litu rožastva

Hristova, čumg. (1443) litu. "Po pismu se vidi da je pisar bio ikavak. Inače, na dvoru bosanskog kralja pisalo se i drugim govorima štokavskog dijalekta."¹⁸⁰⁾

U vrijeme kralja Bosne Tomaša u julu 1457. godine Sutjeska se naziva opibosanskog kralja Tomaša kojim mu preporučuje svoga poslanika Jakova Testu, -dano pod utvrdom našega kraljevskog Bobovca u varoši Sutiska. Jasno se zapaža da je Sutiska-Sutjeska varoš od grada Bobovca. Sutjeska je bila stalno naseljena kraljevim činovnicima, vojskom, zanatljima, kraljevom poslugom i franjevcima. To je bilo sve do osvajanja Bobovca i okolice ljeti 1463. godine. Ponekad se za ozanaku Sutjeske u novom vijeku upotrebljava naziv Kurija bana, i to 15. decembra 1588. godine.¹⁸¹⁾

Zupa Borač

Istočno od župe Vrhbosne i župe Tilave prostirala se župa Borač, obuhvatajući i prostor od Pakla do utoka Prače u Drinu, današnjoj Ustiprači do Rogatice i Višegrada zaključno. Prema jugu graničila je sa župom Goražda tako da im je granica bila na Jabuci kuda je vodio srednjovjekovni put dubrovačkih i ostalih trgovaca. Pomenuti trgovci su odalje nastavljali svoje putovanje u centralnu, istočnu Bosnu i zapadnu Srbiju, pa čak do Užica, Beograda i Smedereva da ne govorim o putnom pravcu uz Drinu u pravcu Rače i Ilok-a i dalje u pravcu Budima. Danas postoje dva sela s imenom Borač uz rijeku Praču: jedno na istoku od Mesića kod Brčigova, drugo zapadno od Mesića u neposrednoj blizini Varošića o kome sam nešto govorio. Nasuprot Varošiću na desnoj strani Prače postoji dio ruševina pod imenom Grad koga seljaci nazivaju ponekad i Borčem.

Nema sumnje da su u jednom od sela s nazivom Borač,istočno od Mesića na Praći, postojala naselja porodice knezova Jablanica-Radinovića-Pavlovića, rodaka kuće Kotromanić i Kosača. To srodstvo knezova Jablanica-Radinovića-Pavlovića s banskom i kraljevskom porodicom Kotromanić vjerovatno ukazuje na prvobitni posjed Kotromanića jer Dubrovčani pišu 1302. godine da se na Drini nalazi ban Stjepan (Prijedzin sin), vjerovatno udjelni knez (ban) u istočnoj Bosni, kao što je to bio knez Rastko Nemanjić u Humskoj zemlji u doba velikog hrvatskog kneza Miroslava poslijepod 1100. godine. Time ne mislim isključiti ostale bosanske posjede prema Savi, u župi Žemaljaniku. Poznato je da su domaći feudalci imali imanja izvan svoga rodnog mjesta.

Naziv Gradina i Podgrade u Borču istočno od Mesića sa selom Brčigovom nekad je bilo podgrade starog Borača. Kasnije je, po mome mišljenju, današnje Varošiće uz grad Borač, zapadno od Mesića, u daljinu od oko 3 km, bilo podgrade drugog, novog i istoimenog grada Borača, gdje su u određenom vremenu živjeli knezovi i vojvode Jablanici-Radinovići-Pavlovići. Tako smo utvrdili da su u župi Borač bila dva Borača na lijevoj strani Prače i vjerovatno treći nasuprot Varošiću, na mjestu Gradina (Borču) gdje je bila granica prema župi Goraždu.

¹⁷⁸⁾ Lj. Stojanović, o. c., I, br. 83; Pavao Andelić, *Bobovac i Kraljeva Sutjeska*, Sarajevo 1973.

¹⁷⁹⁾ L. Thallóczy, *Studien*, S. 413; D. Mandić, *Acta franciscana*, I, Mostar 1934, p. 10; Marko Vego, *Nasefija*, 112; *Schematismus almar miss. Bosnae Argentinoe*, Sarajevo 1906; E. Fermandžin, o. c., p. 43—44, 313—314; Fr. Mikulić, *Monumenta serbica*, 186.

Učenjacis su, osim dra Hazima Šabanovića, tvrdili da se Borač spominje u vidu župe u povijeli ugarskog kralja Bele IV od 20. jula 1244. godine. Šabanović je pravilno utvrdio da se u povijeli Belinj radi o Vrhprati knežiji (comitatus). Izraz comitatus ili knežija ponekad označava šire područje nego su bosanske župe. Taj pravno-historijski izraz (terminus) utvrđen je u upotrebi bosanske dvorske kancelarije pod utjecajem ugarskih komitata i ugarskih naziva u srednjem vijeku. Po tekstu Beline povijele iz 1244. godine može se zaključiti da je Vrhprata ipak neko područje, župa-knežina koja se uklapala u šire područje Borča, Zemlje Pavlovića, stvarne oblasti. Knezovi Pavlovići su naručili u Dubrovniku 1448. godine dvije zastave za dvije trube koje su trebale biti pozlaćene i lijeppo izrađene. Time su željeli da uveličaju svoje dostojanstvo i dvor u Borču.

U gradu Borču uz Varošište imala nekoliko prostorija sa tri kule, dobro očuvane, čiji je lik lijeppo izrađen u pečatu knezova i vojvoda Pavlovića. Simbol grada Borča u grubu knezova Pavlovića izraženom u njihovim pečatima sličan je dubrovačkom svetog Vlahu, ali je izostavljen lik svetog Vlaha po naredbi vojvoda Pavlovića. O pečatima knezova i vojvoda Pavlovića postoji zapis i zapis iz prve polovine 15. vijeka. Tako je vojvoda Radosav Radinović-Pavlović naručio u Dubrovniku 1428. godine da mu se izradi grb sa tri kule, realna slika grada Borča. Vojvoda Radosav Pavlović naredio je Dubrovčanima da u njegovu grubu pri izradi izostave lik svetog Vlaha. Konačno napominjem kao dokaz stalnog vladanja kasnijih Radinovića-Pavlovića u Zemlji Pavloviću da se Pavao Jablanović spominje u dubrovačkom zapisu 4. marta 1380. godine.¹²²

Knezovi i vojvode Zemlje Pavlovića rado su primali u gradu Borču kod Mesića razne diplomatice, trgovce, putnike iz Bosne, Ugarske, Dubrovnika i drugih dalmatinskih gradova, pa, i ostalih krajeva svijeta jer su imali posebnu kancelariju sa više pisara srpskohrvatskog jezika, a po potrebi latinskog i talijanskog. Nema nikakve sumnje da je na Pavloviću dvoru bilo tumača i pisara za strane jezike, naročito za latinski i talijanski. Uz grad Borča, u Varošištu razvijala se obimna trgovina s raznim domaćim i stranim robama, naročito tekstilom iz Italije i Dubrovnika i staklenih proizvoda, te lijejkova i liječničkih aparata. Po toj trgovini današnje ime Varošište dobilo je svoj naziv. Treba da se naročito naglaši da u Varošištu postoji lokalitet Čiza za oznamku da se tu naplaćivala carina za uvezenu robu dok se za prolaznu robu nije naplaćivala carina. Tu je bila i neka crkva-ecclesia-čiza. Spomenuo sam da na tom mjestu u Varošištu ispod zidina grada Borča postoji grupa lijeppo izrađenih stecaka raznih oblika. Naročito se ističu slijemenjaci sa likom konjanika i zastave.

Na jednom oniskom kamenom slijemenskom urezan je cirilski natpis u relijefu te spada u red značajnijih natpisa sa stecaka i kamenih križeva u Bosni i Hercegovini. Natpis je pisan cirilicom, elegantnim slovima iz prve polovine 15. vijeka. Mislim potpuno sigurno da se natpis odnosi na feudalca Kopijevića s dvora vojvode Radosava Pavlovića. I danas u blizini Rogatice u istočnoj Bosni postoji selo Kopijevići, spomen na porijeklo feudalaca Kopijevića. Spomenik se nalazi u vrtu Ž-

¹²² Jos. Gelicich, *Libri Reformationum*, V, p. 26—27, 392—393; VI. Skarić, *Župa i grad Borač u Bosni*, Prilozi II, Beograd 1970; Doko Maralić, *Borac, bosanski dvor u srednjem vijeku*; Hazim Šabanović, *Bosanski peselak*, 132—133; Fr. Rački, *Narodni i jounni Lucii*, Starine JAZU XIII; Prilozi Orientalnog instituta u Sarajevu 1958/9, 65; Pavao Andelić, *Srednjovjekovni pečati*, 48—54, Sarajevo 1970; isti, *Izvještaj o proučavanju srednjovjekovnog grada Borča* (Glasnik Zem. muzeja 1962, nova serija XVI); Nikola Jorga, *Notes*, II, p. 242, bilješka 2, 426, bilj. 1.

majskog muzeja u Sarajevu. S uže strane spomenika s natpisom je ukras dviju plastičnih ruku s izrađenim prstima i nad svakom rukom po jedan plastično izrađen lik kugle, jabuke, kao da se želi istaknuti da je pokojnik bio vješt u igri bacanja kamena s rameva. Ta je igra i danas omiljena u narodu, naročito po selima. Nikako ne mogu isključiti i jedno drugo tumačenje da se tu radi o liku jabuke kao znaka ljubavi, simbolika vrlo poznata u narodnim pješmama. U početku natpisa spominje se Ozrin Kopijević, župan kneza i vojvode Pavla Radinovića, gospodara Borča-grada kod Mesića, Prače, Rogatice i Višegrada, sve do svoje pogibije ljeti 1415. godine. Kompozicija simbolike na stečku ne bi se mogla odnositi na nasilno ubistvo kneza Pavla Jablanica-Radinovića koji je, kako sam spomenuo, poginuo na Parenju Poljanji ispod grada Bobovca nešto prije 29. augusta 1415. godine. Na kraju nastpisa iz Varošišta spominje se župan Ozrin Kopijević koga je ukopao vojvoda iz oblasti Zemlje Pavlovića. Tim se isključuje da je taj stecak kneza Pavla Jablanica-Radinovića iako je i župan Ozrin izgubio glavu. Jedan historijski vrlo važan podatak iz Dubrovnika spominje 7. aprila 1465. godine Stojisavu, udovicu bosanskog plemića pokojnog Radića Kopijevića. Zato je vrlo vjerljivo da je potpisnat natpis na stečku izrađen prije 1465.¹²³ Na dvoru vojvode Radosava Pavlovića i njegove porodice živjeli su dvorski činovnici i pisari. Naročito se ističe borački knez, neka vrsta palatina dvora poput onoga na dvoru bosanskih banova i kraljeva.

Vojvoda Radosav Pavlović izdao je povjelu u gradu Borču kod Mesića 24. aprila 1421. godine kojom je potvrdio ustupanje dijela Konavala koje je vojvoda Sandalj Hranić s braćom, uz odobrenje svojih feudalaca, učinio Dubrovčanima. To je vojvoda Radosav ponovo istakao 7. aprila 1423. godine u istom gradu Borču. U to vrijeme vojvoda Radosav Pavlović još nije prodao Dubrovčanima drugu polovinu Konavala s gradom Sokolom.

Nad trgom Praćom postoji grad Pavlovac i uz njega Bijelo Polje spomenuto u dubrovačkom zapisu 1427. godine. Tu je u blizini grad Novi u smislu podgrada kod Praće, spomenut 1423. godine. Još se i tada zadražio naziv Prača umjesto Pavlovac. Napominjem da je u Historijskom arhivu u Dubrovniku preostalo mnogo isprava i pisama izdatih u gradu Borču kod Mesića ili su pisani u Dubrovniku upućeni vojvodama Pavlovićima u Borču. Na dvoru vojvoda Pavlovića bila je poveća kancelarija s brojnim pisarima različitim govorom štokavskog dijalektak.¹²⁴

Vojvoda Radosav Pavlović bogat je trgujući s Dubrovčanima i ubirajući razne carine na svome području od Konavala i Trebinja i Bobana od Popova polja do Dobruna kod Višegrada i, čak do Olova na Krivaju. Ulagao je svoje dragocjnosti i novac u Dubrovnik uz kamate od 5% i za to dobivao potvrede. To je učinio u gradu Borču skupa sa ženom Teodorom (Teodomorom). Kad je vojvoda Radosav sa ženom Teodorom podigao svoj navac uložen u Dubrovniku, napisao je u gradu Borču potvrdu koju je sastavio pisar Ivan po zapovijedi vojvode Radosava i ženu mu Teodore 19. augusta 1439. godine. Tada je pisar Ivan naglašio da je Borač slavni grad knezova i vojvoda Pavlovića. Stanovnici zemlje Pavlovića trgovali su s Dubrovnikom u većoj mjeri raznoumnom robom tako da je neki trgovac iz Dubrovnika izvezao iz grada Borča 35 tovara kože. Vojvoda Radosav sa svojim činovnicima

¹²³ Doko Maralić, *Glasnik Zem. muzeja* 1941, 31—91; Marko Vego, *Zbornik*, IV, br. 224, sa starijom literaturom; M. Dinić, *Humsko-trebinska vlastita*, 94, bilj. 27.

¹²⁴ Lj. Stojanović, o. c., I, brojevi 591, 599; Nikola Jorga, *Notes*, II, p. 237, 216.

trgovao je i sa srebrom i zlatom i to prodavao u Dubrovniku uz određenu cijenu. Kad je naručivao neke predmete iz Dubrovnika ali su mu ih radili dubrovački majstori, naglasio je da će on dati svoje zlato i azurnu boju.

Naročito naglašavam da je na dvoru Jablanica-Radinovića-Pavlovića živio veliki broj bosanskih krstjana i gosta, članova bosanske crkve s didom na čelu. Pojedini krstjani, starci i gosti vršili su i diplomatsku službu kao pismeni ljudi i često putovali u Dubrovnik po poslovima svojih gospodara i bili prisutni pri sastavljanju raznih povelja i pisama. Tako je jedno vrijeme na dvoru Pavlovića boravio krstjanin Radin Butković koji se na dvoru hercega Stjepana Vukčića domogao naslova starac i kasnije gost. Vid se da je bosanska crkva s didom na čelu bila dominantna u Zemlji Pavlovića kao samostalna, skizmatička crkva.

Pred kraj svoga života vojvoda Radosav izdao je još jedanput čirčulsku povelju Dubrovčanima i potvrdio im u gradu Borču slobodu trgovine po njegovoj zemlji, rusagu, ponekad nazvanjo država. To je bilo u aprili 1441. godine. Tako su postupali i nasljednici vojvode Radosava Pavlovića poslije 1441. godine i to knezovi: Ivanis, Petar i Nikolaj iako nisu bili sposobni za upravu kao njihov otac vojvoda Radosav. Ujak mlađih knezova Pavlovića herceg Stjepan Vukčić-Kosača postepeno je otinuo pojedine posjede vojvode Pavlovića u dajačnjoj Hercegovini, Zeti i Raškoj. Tako su vojvode Pavlovići izgubili veliki dio očevine. Prvo su izgubili posjede u župi Trebinju i okolini, pa, kasnije i u istočnoj Bosni i u Polimiju.¹⁸⁵⁾

Dubrovčani su odražavali tjesne veze s nasljednicima vojvode Radosava Pavlovića te su, 15. jula 1454. godine, poslali svoje poslanike u grad Borač da im potvrde Konavle i Vitalinu i stare povlastice o trgovini.¹⁸⁶⁾

Osmansnije su i nadalje nadirali u Zemlji Pavlovića i zauzeći je u cijelini do 1463. godine, odakle su prodrišli u Usorju i centralnu Bosnu, u neosvojene krajeve. Tako je islamizacija započeta u Zemlji Pavlovića na osnovi dobrovoljnog iako pojedinačnog pristupa.

Glavno mjesto na zapadu Zemlje Pavlovića bila je Prača u gornjem dijelu župe-kneževine Prača gdje je bio glavni trg za razmjenu robe s domaćim i dubrovačkim trgovcima. Dubrovčani su na trgu Prači prodavali kolonijalnu robu, južno voće, ulje i tekstil dubrovačke i talijanske proizvodnje. Prvi put se Prača spominje 1336. godine i u njoj Hrvoj Hranislavić iz Rudene u Prači. U Prači je bio, trg za prodaju robija domaćim i stranim trgovcima. Tako je Božidar Marković prodao Tonku Butiniću u Dubrovniku robinju¹⁸⁷⁾ po imenu Radosava Bugunović, za 29 perpera, a u 27. juna 1411. godine, dok je trgovac Vukašin Milanović iz Prače posudio izvjesni iznos novca u Dubrovniku 1447. godine da može razvijati trgovinu.

Parohija u Prači spominje se 1550. godine u putopisu venecijanskog poslanika Katarina Zena koji je preko Pala putovao u Carigrad da posjeti sultana i pregovara o nekim državnim poslovima.¹⁸⁸⁾

Kad su Osmanlije osvojili područje Prače, započela je postepena islamizacija stanovnika, pojedinačno. Te se može pratiti po historijskim zapisima iz Dubrovnika, jer su Dubrovčani odražavali stalne veze s trgovcima na trgu Prače. Iz tih spisa vidi se jasno da kršćanski trgovci jednog i drugog obreda i članovi bosanske crkve

s didom na čelu putuju u Dubrovnik bez ikakve smetnje, uz plaćanje određenih carina. Među tim kršćanima bilo je i islamsiranih trgovaca iz reda zanatlija i ljudi koji su se stalno bavili trgovinom. To se može tačno pratiti po dužničkim knjigama iz Dubrovnika. U dužničkim knjigama se spominje 7. marta 1500. godine trgovac Radivoje Dobrasić iz Prače, a dvije godine kasnije Milija Vukasović i Ratko Vukasović (1502. g.), sigurno bliski rodaci iz Prače. Vukelja Divčić iz Prače trguje u Dubrovniku 1507. godine, a dvije godine kasnije, 30. oktobra 1509. godine Radoje Božidarović. Trgovac Ivan Rajković iz Prače posudio je izvjesni iznos novca u dubrovačkog trgovca 22. januara 1512. godine. Iz tih podataka može se s pravom zaključiti da je bilo raznih trgovaca na trgu u Prači.

O islamizaciji pomenutih trgovaca i raznih zanatlija u Prači navodim nekoliko primjera da dokazujem kako je vjerska snošljivost u Bosni bila u prvim decenijama osmanske vladavine. To se vidi po raznim fermanima sultana i hudžetu (odlučku) pojedinih kadija s kraja 15. i u prvoj polovini 16. vijeka.

Spominje se Musliman Junus Bogunović iz Prače 1. augusta 1524. godine, dok trgovac Vukasinić Milanović iz Prače posuduje novac u Dubrovniku 12. jula 1574. godine. Naročito naglašavam da je Vukašin stanovnik u Prači — habitator. Po nekim čestim zapisima u dubrovačkim knjigama iz 16. vijeka vidi se da su prvo trgovci i zanatlije primili islam kao stanovnici Prače i ostalih istočnobosanskih mesta. Tako se iz kršćanske porodice Vukasovića iz Prače spominje *Musliman Alija Vukasović* 6. augusta 1509. godine i 17. augusta 1509. i 11. maja 1509. godine. *Jusuf Marković* iz Prače spominje se u dubrovačkim dužničkim knjigama 16. aprila 1513. godine, potomak stare kršćanske porodice Markovića iz Prače spomenute 1511. godine.¹⁸⁹⁾ Uz to spominjem da su Osmanlije zatekli u istočnoj Bosni u gradovima i varošima jaku zanatsku i trgovacku djelatnost. Po zapisima o zanatlijama i trgovcima sa spomenom njihovih imena i prezimena može se odlično pratiti poretko pojedinih muslimanskih porodica, jer se redovno uz staro prezime dodaje vlastito muslimansko ime.¹⁹⁰⁾ Promjena vlasti u bosanskom državi nije se mnogo osmisila u dubrovačkim krugovima jer su dubrovački trgovci i diplomati redovno, bez straha, putovali po raznim krajevima Bosne i Hercegovine. Tako je bilo i u 16. vijeku kad je u Osmanskom Carstvu vladala velika zakonitost.

¹⁸⁵⁾ Lj. Stojanović, o. c., I, br. 615. i br. 616.

¹⁸⁶⁾ Lj. Stojanović, o. c., II, br. 728.

¹⁸⁷⁾ Jos. Gelicich, *Libri Reformationum*, V, p. 392–393; Vuk Vinaver, *Trgovina bosanskim robljem* (Analii Historijskog instituta u Dubrovniku 1953, 128); Dragutin Roller, *Dubrovački zanati u XV i XVI vijeku*, 162. bilj. 15; Petar Matković, *Starine JAZU*, X, 206.

¹⁸⁸⁾ HAD, *Debita notarie*, knj. 60, list 144; *Debita not.*, knj. 62, list 22 verso; knj. 65, list 114 (Vukelja Divčić iz Prače 1507. g.); knj. 67, 144 verso; knj. 69, list 10.

¹⁸⁹⁾ HAD, *Debita notarie*, knj. 76, list 70 verso, knj. 67, list 93, 96, 200; knj. 69, list 213; Marko Vego, *Bosanski trgovci i dubrovački finansijeri u drugoj polovini 15. i u prvoj polovini 16. stoljeća* (Analii Historijskog instituta u Dubrovniku, izdanje JAZU, br. 15–16, 1979. g.), 53–68.

DRUGI DIO

BORBE ZA SAMOSTALNOST SREDNJOVJEKOVNE BOSANSKE DRŽAVE — DRŽAVA — TERITORIJ

Povodom šeststogodišnjice proglašenja bosanske banovine za kraljevinu iz 1377. godine, prilažeom ovaj već napisani rad da bar donekle osvijetlim dugi period borbe stanovnika Bosne i Hercegovine s banovima, kraljevima i feudalcima na čelu. Povodom toga mislim da rasvjetlim bez romanticizma neke bitne momente iz historije bosanske države, koji čine jednu državu nezavisnom.

Proglašenjem kraljevine Bosna i Hercegovina dobila je međunarodno priznanje na najvišem stepenu, tako da je i *formalno potvrđena njezina samostalnost, i to, u času krunisanja kralja Tvrtka I za srpskoga i bosanskog kralja*. Borbe stanovnika u Bosni i Hercegovini s vladarima i feudalcima na čelu, predstavnicima države, bili su dugotrajne s raznim peripetijama, s većom ili manjom srećom, dok se postigla samostalnost jedinstvene države Bosne i Hercegovine. Diplomaciju je tu državu nazivala jednim imenom *Bosna, naprijе banovinom, kasnije kraljevinom*.

Od prve pojave imena Bosna u historiji, to ime je stalno ostalo u klasnom društvu, bez obzira na povremeno prekrštavanje imena Bosna kao države u jedan novi naziv *Rama*, nastao na dvoru ugarskih kraljeva. Tu ne mislim ulaziti u pitanje da li je ime Bosna ilirskog, rimskeg ili slovenskog porijekla, jer sam to već raspravio u prvom dijelu. Osvrnući se kronološki redom na pojavu samostalne Bosne u svojstvu pokrajine, centralne sile oko koje su se okupljale ostale oblasti i župe nastanjene Hrvatima i Srbima. Ugzredno napomjenjem da je ime Bosna postalo, kako sam spomenuo, još iza Karpata i da su ga slavenski stanovnici sa sobom donijeli u današnju centralnu Bosnu s centrom na području Visokog, zvanog Bosna.

Zbog toga će ovaj rad biti samo jedan kraći pregled o raznim fazama kroz koje je Bosna prolazila dok se formirala država Bosna sa svim obilježjima, neovisna od tudinaca i grabješljivih domaćih feudalaca sa Balkanskog poluotoka. Radi boljeg razumijevanja postavljenog naslova u ovom radu biće od velike koristi da ukratko objasnim prve početke historije Bosne i glavne promjene u njoj. Zadatak nije nimalo jednostavan ni lagan iako su o ovom pitanju pisali mnogi ozbiljni i glasoviti domaći i strani historičari. Uprkos tome, preostalo je mnogo neriješenih pitanja i potpitnjava. Svakim danom smo bliži istini zbog novih otkrića iz arhiva, s tenu i jasnijeg sagledavanja historijskih izvora. Navodimo važan činilac koji je djelovao da tudinci nisu mogli da Bosni i Hercegovini nadu sebi neko stalno uporiše u politici i općoj kulturi narodnog karaktera. Od njih je preostalo jedino nekoliko kulturnih fenomena na objektivnim i spisima feudalaca iz Bosne i Hercegovine. Ovo se ponajviše odnosi na ugarske (madarske) feudalce, s krajem na čelu, koji su bili usko povezani sa zapadnom kulturom putem katoličke crkve. Ugarske kancelarije su dugo djelovale na bosanske kancelarije tako da se činovnički sastav bosanskih kancelarija poistovjeti s ugarskim (madarskim). Ovo se naročito ogleda

u imenima knežina koje su Ugri (Mađari) nazivali *komitatima*, dok su Slaveni između sebe upotrebljavali svoj uobičajeni naziv *župa, kotar, oblast, kraj* i tako dalje.

Treba naročito imati u vidu činjenicu da se Bosna nalazila u centralnom dijelu Balkanskog poluotoka. Taj faktor bio je toliko jak i odlučujući da ni tudiške vojne snage sa Zapada i Istoka nisu ostavile neke veće i dublje tragove u kulturi i dijelom i u civilizaciji. *Nije slučajno da na području srednjovjekovne bosanske države nema kamenih nadgrobnih i ostalih spomenika kulture s natpisima na latinskom ili grčkom jeziku.* Ugarski utjecaj u pismenosti nije bio presudan, izuzimajući službeni latinski jezik u diplomaciji. Takav slučaj nije bio u ostalim južnoslavenskim zemljama smještenim uz Bizantiju ili zemlje u zapadnoj i sjevernoj Evropi. Skoro svi natpsi iz Bosne i Hercegovine urezani su *čirilicom ili glagolicom* osim dva latinska natpisa: jedan iz Rapovine kod Livna iz 9. vijeka, drugi iz varoši Vrhbosne iz 11–13. vijeka. Jedan grčki natpis iz 15. vijeka postoji na olovnoj ploči nadenoj u selu Hodbini kod Mostara, a napisan pod utjecajem istočne kršćanske crkve i njezinih službenika. Ima još nekoliko zapisa na metalu s latinskim oslovljavanjem, i uz to na srpskočrvačkom, odnosno hrvatskočrvačkom jeziku.

Utjecaj Latina – Romana da Dalmacija učinio je da je preostao jedan latinski natpis na kamenu iz neke zgrade oko crkve Svetog Mihajla u Stonu u kojoj su freske, po mome mišljenju, iz doba velikog humskog kneza Miroslava iz druge polovine 12. vijeka. Latinski natpis iz Stona, po mome mišljenju i a još nekih drugih historičara umjetnosti, urezan je oko 927. godine. U natpisu se spominje biskup Roman.

Neki latinski i grčki zapisi porijeklom iz Bosne i Hercegovine nalaze se u pečatima i na novcu raznih vrsta. Često je uz legendu u sredini ili na rubovima novca i pečata napisan latinski ili grčki tekst i uz to dodan zapis na hrvatskočrvačkom jeziku, i to većim dijelom skraćenicama. Poznati su pečati od voska i metala dok su pečatni prstenovi izrađivani u Bosni i Hercegovini ili u Dubrovniku itd. Sve to odražava narodnu kulturu. Ipak su se naši banovi i kraljevi i ostali feudalci morali držati međunarodne diplomacije u pisanju povjela i udaranju ili vještanju pečata od voska ili suhih pečata na papiru s latinskim natpisima. Tako je bilo na svim evropskim i azijskim feudalnim kancelarijama. Kad imamo to u vidu, neće nam biti teško razumjeti uspješne borbe naših naroda u Bosni i Hercegovini protiv tudićaca.

Postanak imena Rama i upotreba naslova "kralj Rame ili Bosne"

Do danas se nije riješilo pitanje zašto su ugarski kraljevi u svojim ispravama na latinskom jeziku uzeli naslov "rex Rame seu Bosne", u našem prijevodu "kralj Rame ili Bosne". S druge strane, treba pokušati riješiti etimološko značenje riječi Rama. Ovo pitanje je vrlo važno za objašnjenje odnosa mađarskih (ugarskih) kraljeva prema državi Bosni u svojim prvim začecima svoga formiranjavanja. O tom pitanju ovisi rješenje suvereniteta ugarskih (mađarskih) kraljeva nad Bosnom u značenju povremene dominacije nad Bosnom ili proste pretjenje nad njom.

U početku želimo da naročito naglasim da su skoro svi ugarski (mađarski) vladari – kraljevi u zvaničnim spisima nosili naslov "Rex Rame" uz ostale kraljevske naslove. Obično se svi vladari oslovjavaju imenom svoje matične zemlje, zatim i

imenima zemalja naknadno osvojenih i pripojenih. Oni su obično odražavali redoslijed, tako da su spominjali osvojene ili mirazom stekle zemlje držeći se vremena u kome su došli do posjeda tih zemalja: pokrajina, župa, oblasti i država. Ovaj redoslijed u ugarskim (mađarskim) naslovima pojedinih kraljeva i bosanskih banova i kraljeva je vrlo važan jer se po njemu jasno, gotovo uvijek, nazire prvenstvo zauzetih krajeva. Oslovljavanje pojedinih vladara ugarskog dvora trajalo je vrlo dugo, pa, i onda, kad ti vladari nisu vladali nekom zemljom, državom.

Oslovljavanje bosanskih banova i kraljeva ukazuje na činjenicu da su se oko centralne Bosne okupljale postepeno pojedine susjedne oblasti i važnije župe. Kad bosanski ban ili kralj kaže u nekoj ispravi da je gospodar sva Bosne, to znači da se pod tim imenom ima razumjeti veći broj oblasti i župa s posebnim imenima. Bosanski vladari naročito su vodili računa da pri izdavanju isprava na hrvatskočrvačkom jeziku ili latinskom spomeni sve svoje glavne zemlje-oblasti i njihove predstavnike. To su *bosanski banovi i kraljevi morali raditi* jer je bosanska država, kao što ćemo vidjeti, izborna banovina i kraljevina. Bosanski vladar morao je uz to spomenuti i svoju rodbinu, iako to nije bilo redovno. Na odluci bosanskog sabora ovise izbor kraja i mnogi diplomatski poslovi. O tome se u administraciji strogo vodilo računa, što se vidi po mnogim dubrovačkim diplomatskim spisima.

Pokazujući da riješim, bar približno, postanak imena Rama koje se poistovjećuje u oslovljavanju ugarskih kraljeva s imenom države Bosna.

Tu nejasnu, i do sada, neobjasnjujuću činjenicu nije niko pozitivno riješio niti je dao bar uvjerljive dokaze o tome. Tako je ta problem ostao i nadalje neriješen. Da dođem do jednog vjerovatnijeg i prihvativijeg rješenja nego što su ga pružili naučnjoj javnosti stariji, prethodni historičari od pera, uzimam u obzir, pri dokazivanju moga mišljenja, čitavu situaciju u historijskoj pojavi imena Rama u tome i rješenje čitavog problema.

Poči ću prvo da korijenskog postanka imena Rama da bi smo se približili istini. Na ovu polaznu tačku nisu se obazirali moji prethodnici osim dra Petra Škoka, ali i on, s druge baze. Prvo treba da potražim u historijskim izvorima da li iko drugi u Evropi upotrebljava ime Rama za oznaku Bosne, bilo pokrajine bilo države, osim mađarskih (ugarskih) kraljevskih kancelarija i ostalih s feudalnih ugarskih (mađarskih) dvorova. Naročito će se zadržati i prvenstveno na upotrebi imena Rama umjesto Bosna za oznaku države u diplomatskim ugarskim (mađarskim) i zapadnoevropskim spisima, pisanim po ugledu ugarskih kancelarija.

Prvi jasan podatak o postojanju pokrajine Bosna donosi bizantski car Konstantin Porfirogenet iz prve polovine 10. vijeka. Car-pisac Konstantin Porfirogenet nam je opisao Bosnu i nazvao je *Zemljica Bosna* u kojoj je istakao samo dva utvrđenja: *Kateri i Desnek*. Mislim da je riječ Katera kako sam spomenuto, nastala od grčke općenite riječi *kastron* za oznaku svakog utvrđenja. To bi u našem jeziku označavalo *gradac, grad* sa zidovima oko njega. Prepisivač je u grčkom jeziku umjesto *Kastera, Kastron* napisao *Katera* kao što je slučaj s gradom Kotorom u Kotorskom zalivu. Isti pisac je Kotor nazvao *Dekatera*. Zbog sličnosti grčke riječi Katera moji prethodnici su tražili to utvrđenje u današnjem Kotoru kod Ilidže gdje nema nikakvih značajnih ostataka iz srednjeg vijeka. S druge strane, Kotorac kod Ilidže nije uopće riječ grčkog porijekla nego čisto slavenskog. Grčka riječ Katera ili Kastron direktno nas vodi na Vratnik na Bijelu Tabiju u srednjovjekovnoj Vrhbosni, današnjem Sarajevu gdje su pronađeni ostaci materijalne kulture iz srednjnjeg vijeka.

Drugi grad-utvrda Bosne bio je Desnek koga su učenjaci, pa nekad i ja, tražili na raznim mjestima stavljajući ga čak u Teševu kod Sutjeske u Bosni, blizu Vareša i Kakanja. Mislim da riječ Desnek treba rastaviti na dva dijela: Desne i Kastron. Pisac Konstantin Porfirijenit želio je da naglasi da su Desne utvrda, neki gradac gdje je smještena vojska. Poznato je da su ilirski Desitijevi živjeli na području centralne Bosne s centrom u Visokom i u Brezi. Zato i Desne treba potražiti u Brezi ili Visokom s ostacima prahistorijske kulture. Vrlo je važna činjenica da car Konstantin Porfirijenit nije poznavao neku zemlju ni grad Rama za oznaku pokrajine Bosne u 10. vijeku. Da je takav naziv postojao u to doba, car-pisac Konstantin ne bi propustio da ga spomenе i upotrijebi, jer je to mogao dozvati od svojih vojnih zapovjednika koji su živjeli u Bosni.

Ljetopis popa Dukljanina iz 12. vijeka poznaje zemlju Bosnu u svojstvu administrativne jedinice i posebno župu Ramu koja je u ranom srednjem vijeku pripadala oblasti Podgorja. Pop Dukljanin nije nikad upotrijebio *izraz Rama za oznaku Bosne*. Kad je dukljački kralj Bodin zaustavio Bosnu krajem 11. vijeka, postavio je u Bosnu kneza Stefana, domaćeg feudalca. Kralj Bodin nije poznavao dva imena za oznaku pokrajine Bosne, nego samo jedno — Bosna.¹⁾

Poznato je da su ugarski kraljevi došli u posjed kraljevine Hrvatske i Slavonije 1102. godine, tako da im se otvorio put za dalje osvajanje susjednih pokrajina i župa narocito Bosne. Sigurno se zna da se Donja Panonija, kasnija Donja Slavonija, prostirala do nekih dijelova današnje Bosne do druge polovine 14. vijeka. Proces sužavanja Donje Slavonije počeo je od kraja 12. vijeka. Zato je i osvajanje centralne Bosne od bilo koga lako uslijedilo od južne granice Donje Slavonije iz pravca Zavidovića. Tako je novi okupator zaposjeo centralnu Bosnu i dao joj svoje ime Rama, umjesto Bosna. Tu se radi o ugarskim kraljevima iz Budima. Vidjećemo, doduše, da se ponekad ugarski kralj oslovljavava kraljem Rama ili Bosne da tim dokaže da je to za njega jedini pojam za oznaku države Bosna. Takvo oslovljavanje ugarskih kraljeva ostalo je do dolaska Osmanlija u Bosnu i Hercegovinu, i njihovog stalnog naseljavanja 1463—1481. godine.

Raniji historičari, na osnovu isprave Bela II Slijepog iz 1138. godine, doznavali su da se upravo Bela II Slijepi prvi nazvao *kraljem Rame*. Neki falsificatori prije te godine ne mogu biti nikakav dokaz o problemu imena Rama. Naši historičari željeli su da riješi problem odakle je došlo ime Rama umjesto imena Bosna. Ugarski kralj Bela II Slijepi dodjelio je vojvodstvo Bosnu sinu Vladislavu 1138. godine. To vojvodstvo nije Bela II Slijepi nazvao Ramom, što bi značilo da je naziv "kralj Rame" jedan širi i kasniji pojam, nego što je pojam centralne Bosne. Tada je ugarski kralj u taj pojam obuhvatio osim centralne Bosne i župe: Ramu, Neđetu i Uksopliju oko Vrbasa. Tako je kraljević Ladislav samo udjelni knez na području centralne Bosne. Takav slučaj zbio se i u Humskoj zemlji iz 1190. godine kad je tamo velikog humskog kneza Miroslava vladao knez Rastko Nemanjić. Barski nadbiskup je uz pomoć pape, podredio bosansku katoličku biskupiju mitropoliji u Baru 1089. godine, pa je nije nazvao ramskom nego bosanskom.²⁾

¹⁾ Fr. Rački, *DOCUMENTA*, p. 407; Ferdo Šišić, *Ljetopis popa Dukljanina*, Beograd — Zagreb 1928, 399, 316. Pop Dukljanin veli za kralja Bodina: "Deinde cepit Bosnam, posuitque ibi Stephanum knezium", str. 360; Marko Vega, *Časopis "Pregled"* br. 1 (januar) 1972, Sarajevo; Ivo Krkob, Suverenitet, JAZU, knj. 334, 7—112. Ivan Beće, *Jos o problemu feudalnih država u Južnoj Slavoniji*, Institut za hrvatsku povijest, Radovi br. 18, Zagreb 1971.

²⁾ Eusebije Fermedžin, *Acta Bosnae*, p. 2; Gr. Fejer, *Codex diplomaticus Hungariae II*, p. 88; Ivan Kukuljević, *Codex diplomaticus II*, p. 30—31. Ugarski kralj uzeo je prvi put naslov "rex Rame":

Ferdo Šišić pokušao je da odgovori na pitanje postanka naslova "kralj Rame" u upotrebi na dvoru ugarskih kraljeva i naveo je dokaz da je ugarska kancelarija po rječi Rami, pritoci Nerete, tim imenom nazvala svu Bosnu. To mišljenje nema osnova u razmatranju postojećeg problema jer je riječa Bosna velika i poznata stranim diplomatomima i putnicima negoli mala rječica Rama.

Zato se dan na posao naš najbolji filolog Petar Skok i smatrao je da ime Rama vuče porijeklo od uveličane slavenske riječi *krapina* potekle od naziva hram u značenju *kuća*. Kao ime mjesto Ram nalazi se na Dunavu kod Nove Palanke gdje su Slaveni u 5. i 6. vijeku prekstigli rimsko utvrđenje Literatu u Hram, danas Ram. Ni ovo mišljenje ne može zadovoljiti našu nauku. U ranom srednjem vijeku do pojave Ugra župa Rama nije pripadala Bosni nego širokom području Podgorja kao najzapadnija granica te oblasti. Jedini pop Dukljanin poznaće župu Rama kojoj porijeklo ni on ne zna. Sigurno je i pronašao u nekoj starijoj hronici iz 10. vijeka potekloj iz toga područja od Dunava do Nerete, odnosno Jadrana.

S pomenutim rješenjima nije bio zadovoljan dr Vladimir Čorović pa je potražio drugo rješenje. Istež slijedeće razloge: "Medutim, mi ne možemo kako su Mađari došli do tog, da dobivši pod svoju vrhovnu vlast tu župu, njeni ime uzmu za celu Bosnu ili ga prepostavite imenu Bosne. Meni izgleda da su to mogli ponajprije učiniti s toga, što je župa Rama možda prva primila njihovu vrhovnu vlast. A do nje su Mađari došli sa jugozapada, pošto su dobili Dalmaciju i Hrvatsku, idući sa linije Cetine na Dunav i daje prema unutrašnjosti. Da su išli sa zapada i sjevera našli bi pre na druge župe, ne manje važne od Rame. Stoga mišljenje Julija Paula, da su Mađari pre podredili Bosnu *pa onda Ramu, ne izgleda nimalo verovatno*".³⁾

Cini mi se da dr Vladimir Čorović nije vodio računa o prostoru koji je zauzimala *Donja Panonija* ili *Donja Slavonija* koja je sigurno bar od 1102. godine bila pod vlašću ugarskog kralja Kolomana i njegovih nasljednika. Treba polaziti od toga da je prirodnije upadati s vojskom od Zavidovića prema centralnoj Bosni nego s juga na Ramu gdje je trebalo prebroditi mnogo planina koje okružuju župu Rame. Iz tih razloga tražim rješenje na drugoj strani, i to u rješavanju pitanja značenja imena Rama i pojma Zemlja Rama koji je bio poznat i popu Dukljaninu u njegovu doba na osnovu starijih kronika. Bilo je mnogo primjera da su pisci i kroničari prevodili pojedine mjesne nazive sa slavenskog na klasične jezike ili obratno. Tako je pop Dukljanin Podgorje preveo latinskom riječju *Submontana*. Zato je, po mome mišljenju, *ime Rama nastalo od bogatstva bakra i ostalih ruda na području Rame i blize okolice*. Riječ *rame*, *ramus* je romanska riječ koja se

1138. godine (Farlati, *Hlyricum sacram III*, p. 173, Mleci 1735; T. Šemšiklas, *Codex dipl.* II, p. 47. Ugarski kralj Bela II spominje da je dao svome sinu Ladislavu "*hosannensem ducatum*" u Ostromoru. Sve su prethodne starije povijesti su spomenom "*rex Rame*" falsificatori (F. Šišić, *Priročnik*, Zagreb 1914, 581, 583—584). Nije sigurno da li je ugarski kralj Bela II dobio Bosnu putem miraza od Bile Uroša zbog udaje kćerke mu Helene (Vjekoslav Klačić, *Povijest Bosne*, 47, bilježnica nikake podloge).

²⁾ Marko Vega, *Časopis "Pregled"* br. 2, Sarajevo 1976; F. Šišić, *Povijest Hrvata*, Zagreb 1925, 224, 498, bilj. 2; Petar Čak, *Slavenstvo i romanovanje na jadranskim otocima*, 46, Zagreb 1950; Vladimir Čorović, *Glas 207*, 18—19; Mihailo Dinić, *Historija naroda Jugoslavije* I, 502, bilj. 1, Zagreb 1953, bez određenog mišljenja; Dominik Mandić, *Bosna i Hercegovina, povijesno-kritička istraživanja* I, 331—332, Chicago 1960. Mandić smatra da naslov "*kralj Rame*" nema nikakve veze s Bosnom jer je Rama doba tobole po Hrvatsku tek 1137. g. i time pod Ugarsku. To mišljenje nema nikakve podloge u izvorima od vrijednosti nego jedino u falsifikacijama; Vj. Klačić, *Povijest Hrvata*, sv. 1, 157; Nada Klačić, *Prilozi Instituta za istoriju Bosne i Hercegovine*, XIV—XV, 17—77, Sarajevo 1978, rad vrijedan pažnje.

stalno upotrebljava u srednjem vijeku za oznaku bosanskog i srpskog bakra. Kad se prvi put upotrijebilo to ime za oznaku župe Rama, nije jasno. Ipak se može dosta sigurno utvrditi da je to ime nastalo prije polovine 10. vijeka ili upravo u vrijeme pisanja hronike s opisom župe Rama. Srednjovjekovni Latini upotrebljavaju stalno riječ *rame*, *ramen*, *ramus* za oznaku bakra umjesto latinske riječi *cuprum* istog značenja.⁹

Potražio sam slično ili istovjetno ime u spisima u Dalmaciji i Veneciji pa sam pronašao stalni izraz *rame*, *ramus* za oznaku bakra. Upravo utjecaj Romana iz Dalmacije stvorio je ime Rama za oznaku *Bakrene zemlje i raznim rudama bogati kraj*. Budući da je bakar bio na velikoj cijeni u tadašnjem svijetu, to bogatstvo bakra i ostalih ruda pridonijelo je da se ta župa oko rječice Rame prvo prozove Ramom, a poslije i rječica Rama ili obratno. Ne može se potpuno isključiti ni utjecaj Rimljana koji su se hvatali kako su eksploataši rudnike u rimskoj pokrajini Dalmaciji u koju je spadala i župa Rama. Bez obzira na sve to ime Rama je romanski porijekla nastalo od riječi *rame ili ramus*.

Potražio sam slično ime na području Albanaca pa sam pronašao jedno brdo kod Skadra s nazivom *Rhamnumis*, vjerovatno grčka riječ *ramnos* u značenju *gloga* što nema veze s nazivom bogate rudarske zemlje Rame — Bosne.¹⁰

Poznato je da je u staro doba svaka vrsta ruda bila dragocjena: od bakra, srebra, zlata, cincobara do željeza. Na području Rame ima nalazišta bakra i željeza. Tako je na prehistoriciskom naselju Varvara kod Prozora u Rami pronađeno predmeta svakodnevne upotrebe od bronze i bakra. Nema sumnje da su bakar i željezo stari Iliri iskoristivali upravo na području centralne Bosne i Rame. Ruda razne vrste, naročito bakra, ima na Zec-planini, Radovanu, Sebešiću, Slatinu na ušću Rame. Geolozima je poznato da su bogata nalazišta bakra i ostalih ruda upravo u starim planinama paleozoika. To su srednjobosanske Žirkištaste planine. Istraživači su zabilježili da u Grabovici kod Rame, Stuparima i Orlovcu na Prenju ima limonita pomiješanog s bakrom i u Trn-potoku na desnoj obali Neretve.¹¹ Po obilju bakra i ostalih ruda župa Rama je dobila svoje ime oslanjanjući se na riječ *rame i ramus*.

Ovo je razlog da je po analogiji ugarska dvorska kancelarija uzela ime Rama za oznaku Bosne bez obzira da li je to dovoljno na poticaj starog imena župe Rama ili su se madarski kraljevi htjeli pohvaliti kako su osvojili bogatu rudarsku zemlju — pokrajinu u kojoj je glavni artikal bakar i srebro, za čim su žudjeli ugarski kraljevi. Izraz Rama za oznaku bosanske države su stalno upotrebljavale jedino ugarske dvorske kancelarije i strani suvereni pod utjecajem ugarske kancelarije kao što je bio slučaj s papskom kancelarijom koja je bila, stalno u vezi sa kancelarijom ugarskih kraljeva. Ugarski kraljevi su se rado kitili naslovom "kralj Rame" bez obzira što je ta titula najčešće bila prazno slovo na papiru.

⁹ F. Šišić, *Ljetopis*, p. 327.

¹⁰ Anton Mayer, *Die Sprache der alten Illyrier*, Band I, Wien 1957, S. 284; dr Veingard, *Albanische-deutsche ... Wörterbuch*, Leipzig 1914, S. 73. Pisac donosi latinski riječ *ramen* za oznaku bakra. Često se u srednjem vijeku upotrebljavaju riječi *ramus-ramen* za oznaku bakra, staroslavenski *Mikljuš*, L. 783).

¹¹ Ivan Jukić, *Putopis i istorijsko-etnografski radovi*, izdanie "Svjjetlost", Sarajevo 1953, 114; VI. Skarić, *Glossarum Zem. muzearia*, Sarajevo 1935, 25; Fr. Kacer, *Geologija Bosne i Hercegovine*, sv. I, 140, Sarajevo 1926; Bartol Antonion, *Glossarium infiniti latinitatis regni Hungariae*, Lipsiae 1901, sub voce *ramen*; M. Ramović, *Friedrich Karzer i njegova doba*, Sarajevo 1975, 80.

Napomenuo sam da su se pojedina mjesta, pokrajine nazivale po prirodnom obilježju kraja ili po imenu riječka ili imenu nekog naroda. Da bih osvijetlio postanak imena Rama, naveću ime franjevačke provincije Bosna Srebrena za oznaku čitav Bosne gdje franjevci žive. Ovdje se pod tim izrazom razumijeva bosanska država po kojoj su rasutu franjevački samostani i župe. Srebrena kod Drine je bila od starine poznata zbog bogatstva rudače srebra i olova. Tu su u Srebrenici franjevci imali svoj samostan pa su i franjevci zbor poznate Srebrenice u svijetu prozvali svoju provinciju *kao administrativnu jedinicu Bosna Srebrena*.

Kao dopunu ovom izlaganju želim dodati da je čišćenje bakra u Dubrovniku bilo 1318. godine. Ovdje se radi o uvezenom bakru iz Bosne i Srbije o čemu izvori često pišu. Dubrovčani izričito spominju čišćenje bakra u Dubrovniku s imenom rude *rame ili ramus*. Dubrovčani su izvozili bakar u Veneciju i ostale talijanske gradove. Postojači su posebni činovnici koji su rukovodili čišćenjem i trgovinom bakrom. Poseban prostor za čuvanje bakra se zvao *get za bakar*. U Mlečima se spominje *get bakra 1334. godine* kao i bakar iz Dubrovnika. Tako se spominje 1375. godine dubrovački trgovac Bogavec Pribović-Okrugli kako se potužio na Dubrovčanina Brajana Nenadića da mu je uzen neka rudarska mjestesa u Crnju kod Drine gdje je pronašao *dobru rudu bakra i srebra*. Službena venecijanska kancelarija je stalno upotrebljavala riječ rama za oznaku bakra.¹²

Dubrovčani su odvezli svojim ladanama čitav brod bakra 1417. godine i uputili ga u Ankono. Sigurno se radilo o bosanskom i srpskom bakru. Dubrovčani su dobili dozvolu od aragonskog kralja Ferdinanda 1469. godine da bez carina izvoze bakar u Napuljsko Kraljevstvo.¹³

Dubrovčani su sklopili s banom Bosne Kulinom ugovor, 29. avgusta 1189. godine, o slobodnoj trgovini Dubrovčana s Bosnom. Nema sumnje da u listi trgovine nije metal razne vrste bio predmet prodaje i kupovine.¹⁴ Tako je sin Kulina bana 1203. godine dao garantiju ugarskom kralju Emeriku da će biti vjeran, po mome mišljenju, odredbama iz Bilina Polja kod Visokog, da će platiti kaznu od 1000 maraka u srebru u slučaju nevjernosti, što iznosi oko 217 kilograma. Po tome se vidi da su ugarski vladari znali da je Bosna bogata rudnim blagom koje su željeli stalno iskoristavati.

Stjepan II Kotromanić, ban Bosne, izdao je pismo Trogiranima u oktobru 1339. godine kojim je dozvolio trogirskim trgovcima da slobodno mogu izvoziti iz Bosne razne rude: zlato, srebro, bakar i druge metale, uz ostalu robu koju Bosna izvozi. U dubrovačkim knjigama pritužaba od 5. maja 1460. godine navodi se kako se potužio pred dubrovačkim knezom Pribije Radosavić da su mu ukrali u dučanu u varoši Konjicu na Neretvi jedan star (oko 45 okja) bakra i nešto ulja, i to pri povratku iz Bosne.¹⁵ Iz ovih podataka se može zaključiti zbor čega su ugarski

¹² S. Ljubić, *Ljetopis* V, p. 435; Fr. Rački, *Documenta*, p. 181; Jorjo Tadić, *Pisma i uputstva*, I, Beograd 1935, br. 294. U zapisu se navodi: "... bona ruta d'argent e de rame . . .". S. Ljubić, *Ljetopis* IV, p. 54; Antonion Bartol, o. c., p. 534.

¹³ Nikolaj Jorga, *Notes II*, p. 161; S. Ljubić, *Ljetopis* V, p. 452 (21. julia 1469. g.).

¹⁴ Ili. Stojanović, *Star srpske povijesti i pisma I*, br. 3.

¹⁵ T. Smičiklas, *Cod. dipl. X*, br. 347, u bosanu pismu se navodi da Trogirani mogu biti sigurni "cum omnibus auris, argenti, cupri et cuiuscumque metallis . . ." Za oznaku bakra pisar bana Stjepana II Kotromanića upotrijebio je moderni izraz cugrum umjesto romanskog rame ili ramus. Arhiv u Dubrovniku, *Lamenta de foris*, knj. 34, list 45, verso, 5. V 1460. Tu se spominje "una mensura starii de rame" opisnjana "sub in Cona (Konjic)", i to u dočtanu "ad apothecam". F. Šišić, *Ljetopis popa Dukljanina*, p. 327.

kraljevi uzeli u svoju titulu ime Rama umjesto Bosna. Narod u Bosni sa svojim feudalcima nije nikad priznao taj naslov nego se stalno služio svojim imenom Bosna. Time su Bosanci htjeli da dokažu da nisu saglasni ni s okupacijom ugarskih kraljeva i hercega i uplitanjem u bosansku politiku i ekonomiku.

Razlikovanje pojma župe Rama od pojma države-zemlje Rama

Diplomatski spisi bosanskih, ugarskih i stranih kancelarija stalno su razlikovali župu Ramu (općinu) od imena Rama za oznaku države Bosna. Za njih su to dva različita pojma, geografska i administrativna. Pop Duklijan izričito je spomenuo župu Ramu za razliku od imena pokrajine Bosna, jer je vrlo dobro poznavao geografiju i diplomaturu. Svi bosanski banovi od bana Borića do proglašenja Bosne za kraljevinu 1377. godine stalno su, bez ikakva izuzetaka, upotrebljavali naziv *ban Bosne, bosanski ban, bosanski vojvoda, bosanski knez, bosanski gospodin, nikad naziv ramski*. To je očiti i nepobitni dokaz da je naslov "kralj Rame" isključivo izraz ugarske kancelarije na kraljevskom dvoru, iako tada, *pravno, Bosna nije bila kraljevina*.

Bizantijski car Manojlo Komnen osvojio je Bosnu, Dalmaciju, Zetu, Srbiju, a Srem još 1155. godine, te se nazvao carem' Romana, sebastom dalmatinskim, ugarskim, bosanskim, srpskim i zetskim. O tome nas je obavijestio carski pisac u Carigradu Cinam (Kinam) u 12. vijeku. Cinam (Kinam) je izričito naglasio da je car Manojlo osvojio 57 dalmatinskih gradova među kojima je bio i bosanskih.¹¹⁾ Tu se jasno razabire i očituje da car Manojlo Komnen nije preuzeo postojeći ugarski naziv "kralj Rame", nego domaći izraz *Bosanski-bosnitus*. To je vrlo važan dokaz da su ugarski kraljevi kad su osvojili vojvodstvo Bosnu u svojim kancelarijama, svojom inicijativom, stvorili naslov "kralj Rame". Taj naziv bizantijski carevi nisu nikad priznавали.

Ugarske kancelarije, kao što sam spomenuo, jasno razlikuju župu Ramu od države Rama ili Bosna. To se naročito ističe u autentičnoj ispravi hercega Andrije Arpadovića od 6. maja 1198. godine, izdatoj u Zadru na latinskom jeziku, kad se navodi da je herceg Andrija, sin Bele III., osvojio vojnom silom Humsku zemlju nakon pobjede u Raškoj.¹²⁾ Iz te isprave-povjede razabire se da je župa Rama do tогa vremena bila u rukama Ugra i njihova kralja. Herceg Andrija naziva se u toj ispravi "božnjom milošću vojvoda Dalmacije, Rame i Huma". Po tome oslovljavanju vidi se da je župa Rama bila pod vlašću ugarskog kralja prije osvajanja Huma. Herceg Andrija tada nije spominjao državu Ramu ni vladarski naslov "kralj Rame" jer je to zadržano za ugarskog kralja u svojstvu Andrijana suverena.

Ugarski kralj Bela IV napisao je krajem oktobra 1244. godine kako je nekad herceg Koloman vodio krstaški rat protiv tobožnijih patarena u Bosni i u zemlji Rame.¹³⁾ Tu se izričito razlikuje župa Rama od Bosne gdje su se pristalice bosanske

¹¹⁾ Sasinac Fr., *Dejiny kraljevstva uhorskeho* I., nota 3 (Vj. Klaic, *Poviest Bosne*, 53, bilj. 25).

¹²⁾ Ugarski herceg Andrija izdao je ispravu na latinskom jeziku 6. maja 1198. godine u Zadru i naglasio, napisao, da je umski vojvoda "post habitat tam Chumie, quam Rame laudabilem victoriā . . ." (T. Smičiklas, *Cod. dipl.* II, 308—309; I. Kuluković, *Cod. dipl.* II, 30; E. Fermandžin, *Acta Bosnor.*, p. 5). Iz ovog Andrijinog spisa dade se zaključiti da umski knez Miroslav nije bio živ 1198. godine dok je herceg Andrija bez otpora zauzeo Humsku zemlju (Hum).

¹³⁾ Wenzel, *Cod. Arpad. continuatus* VIII., p. 167; T. Smičiklas, *Cod. diplomaticus*, IV., p. 252.

crkve s didom na čelu borile protiv nasilja i osvajanja ugarskog kralja, sve uz pomoć domaće vlastele i kmetova. Ta borba bila je upravo u doba bosanskog bana Matije Ninoslava koji se često kolebao između tadašnjih političkih sila: pape, ugarskog kralja Bele IV i svoga bosanskog plemstva. To je bilo sve u stilu vojnog pritisaka ugarske vojske, pod rukovodstvom hercega Kolomana.

Poštivanje stanovnika župe Rame i odbrane njezina područja uslijedilo je jedino od bosanskog bana Stjepana II Kotromanića i brata mu kneza Vladislava, što se vidi iz povjete bana Bosne Stjepana II Kotromanića izdatoj čirilicom u korist kneza Grgura Stipanića Hrvatinčića kojemu mu daje pet sela na poklon. Među svjetocima te povjete — nalazio se knez Ostojić Pribović s braćom iz župe Rame i knez Vuk Vučković iz bosanske župe Neretve, za razliku od humske Neretve. U ovu povjelu je ban Stjepan II Kotromanić naglasio *da mu se država prostire od rijeka Cetine do Drine, od rijeke Save do mora*. Ovu ispravu je ban Stjepan II Kotromanić napisao, po momu mišljenju, tek poslije 1324. godine, kad je imao u svom vlasti *Neretvansku krajinu i Humsku zemlju*.¹⁴⁾ Kad je ban Stjepan II izdao tu povjelu, nije pitao za dozvolu ugarskog kralja iz Budima, jer se smatrao samostalnim gospodarom Bosne i ostalih pripojenih oblasti i župa.

• O samostalnosti bosanske države s banom Stjepanom II Kotromanićem na čelu ima više dokaza koji su vrijedni spomena. Kad je ban Stjepan II Kotromanić bio u vršbi Srebrniku kod Tuzle, izdao je povjelu pisano čirilicom 15. februara 1333. godine i njome garantovao Dubrovčanima sve posjede na poluotoku Pelješcu sa Stonom na čelu. Tada se ban Stjepan II olovio da je *gospodin Stefan po milosti božjoj ban Bosni, Usori, Soli i gospodin Humskoj zemlji*. Ovakvo se oslovljavaju jedino samostalni vladari. Ovdje ban Stjepan II slobodno raspolaže svojim državnim posjedima i dariva ih *je po slobodnoj volji u dogovoru sa svojim plemstvom i svojim rodom*. Dubrovčani su ovom ispravom, na kojoj su njihovi potpisici, dokazali da je *Bosna samostalna država* ne pitajući za dozvolu ugarskog kralja Karla I Roberta u Budimu.

• Ovakvo je postupio i papa Klement VI u svome pismu bosanskom banu Stjepanu II Kotromaniću 1. oktobra 1344. godine. Papa je u ovom pismu oslovio bosanskog bana *plemenitum mužem Stefanom, banom bosanskim*, i zamolio ga da dozvoli makarskom biskupu Valentinu da se povrati u svoju biskupiju u Makarsku i od svojih vjernika pobire desetinu da bi mogao pristojnije živjeti. Papa Klement VI je naročito naglasio da se makarska biskupija nalazi u *zemlji podložnoj banu Bosne*. Ovim je papa javno priznala da je Bosna samostalna država i da joj je u to doba pripadala i Neretvanska krajina pod vlašću novog gospodara Stjepana II Kotromanića još od 1324. godine.

Kad je bosanski ban Stjepan II Kotromanić više ojačao i osnažio i učvrstio granice bosanske države, još se dalje udaljavao od ugarske vlasti te je samostalno došao u grad Knin s vojskom i svojim plemićima i izdao latinski povelju u junu 1345. godine koja se ticala ugovora s cetskinim knezom Ivanom Nelipićem i njegovom majkom. Tada se ban Stjepan II u povelji oslovio "milošu božjou ban Bosne i zemalja: *Usore, Soli, Donjih kraja, Rame i čitavog Huma knez i gospodin*".

¹⁴⁾ Lj. Thallóczy, *Glasnik Zemaljskog muzeja*, Sarajevo 1906, 400—407.

Iz ove povelje se jasno razabire da je župa Rama različita od centralne Bosne, stoga bosanskog vojvodstva i banovine oko koje su se okupljali ostali krajevi.¹⁵⁾

Banska kancelarija bana Tvrtska vrlo dobro razlikuje župu Ramu od pojma države i pokrajine Bosna. Ovo se lijepe može vidjeti po sadržini isprave bana Tvrtske izdatne u augustu 1366. godine u gradu Prozoru, u župi Rami.¹⁶⁾ Tu je ban Tvrtsko dobro razlikovalo župu Ramu, u kojoj je grad Prozor, od pojma države Bosne. Ovdje ban Tvrtsko nije prihvatio ugarski izraz "kralj Rame" kao titulu suverena. Ovo potvrđuju 23. maja 1400. godine i ostali historijski izvori domaćeg porijekla. U jednom se spominju da su trgovac Radojica Novaković i njegov kolega istog zanimanja Rusan Milišić iz župe Rame iz države Bosne, na katuina Dubravca Pridinovića, ostali dužni splitskom trgovcu Marku Dujmovu neko suknio, novac i drugu robu. Tada je biliježnik zapisaо da su pomenuti trgovci iz župe Rame, iz Bosne.¹⁷⁾ Na srednjovjekovnoj nekropolji u selu Lipi kod Livna postoji poveći stećak sa natpisom na bosanskoj cirilici koji se odnosi na dospeljenika Radivoja Ilića, Kovačpoljanina iz Rame. Nadgrobni natpis potječe iz vremena oko 1400. godine. Poznato je da se sada potopljeno selo Kovačpoljana nalazi u župi Rami.¹⁸⁾

Hrvatski ban Ivan Šielić, rodak Kotromanića iz Bosne, nazivao se knezom *cetinskim, omiškim i ramskim 1416. godine.*¹⁹⁾ I ovdje se jasno vidi da se ime Rama odnosilo na župu Ramu, a nikako na državu Ramu ili Bosnu. Ovo se potvrđuje i ispravom ugarskog kralja Matijaša Korvinu napisanom u početku decembra 1463. godine, gdje se Prozor u Rami i župa Rama daruju knezu Vladislavu Hercegoviću za ratne zasluge u borbi protiv Osmanlija.²⁰⁾

Iz nekoliko datih jasnih historijskih izvora se može s pravom zaključiti da se ime srednjovjekovne župe Rama dugo zadržalo i razlikovalo od imena države Rame ili Bosne bez obzira što su ugarski kraljevi nosili stalno ime "kralj Rame ili Bosne".

Diplomatika o razvitku bosanske države

Pregledajući diplomatike spise, domaće i strane, došao sam do mnogobrojnih podataka o nazivima za oznaku bosanske države u srednjem vijeku. Svi suvremeni su naglašavali da je Bosna organizaciono-politička jedinica s raznim naslovima: *vojvodstvo, pokrajina, zemlja Bosna, zemlja Bosna, Bosna, Bosona, Bosina, Bosna, Bosanski kraljevi, kraljevina (država), banatova, regija, bosanski rusrag* (ugarski izraz za državu), *kneštvo ili principat, kraljevina Rama, kraljevina Bosna i Slavonija*. Strani diplomatni su nazivani stanovnike bosanske države *Bošnjani, Bosancima, bosanskom naciјom*, sve u državnom smislu. Ponekad stanovnike bosanske države nazivaju i Slavenima sa dodatkom "*ili Bošnjani, bosanki ljudi*"

¹⁵⁾ T. Smičiklas, os. c., XI, br. 192. U naslovu bana Stjepana II Kotromanića piše: "... dei gratia banus Bosne necnon terrarium Vstore, Salis, Solinse Crayne, Rame ac totius Cholim principes et dominus ...". Lj. Stojanović, *Stara srpske povelje i pisma I*, br. 52; T. Smičiklas, o. c., br. 121.

¹⁶⁾ Duro Šurmin, *Acta croatica* I, p. 83.

¹⁷⁾ *Historijski arhiv*, Split 1960, 76.

¹⁸⁾ Marko Vego, *Zbornik IV*, br. 260, Sarajevo 1970.

¹⁹⁾ Fr. Miklošić, *Monumenta serbica*, 279; Vj. Klaić, *Poviest Hrvata*, sv. II, 80.

²⁰⁾ Gr. Fejér, *Commentarii historici de Bosnaie ... cum regno Hungariae nexu*, p. 69; E. Fermeđin, *Acta Bosnica*, p. 258.

Srbima i Hrvatima, dok su sastavne dijelove bosanske države nazivali župama, distrikta, zemljama, regionima i dijelovima Bosne. Poslije krunisanja kralja Tvrtska I za raškog i bosanskog kralja, 26. oktobra 1377. godine, uvedi se novi naslov "kralj Raške i Bosne" za označku *samostalne države nastale po nasljednom pravu*. Svi domaći diplomatski spisi proizili su iz bosansko-hercegovačkih kancelarija u srednjem vijeku uvijek spominju jedino ime Bosna u zajednici s bosanskim oblastima i njihovim velmožama. U pojedinim poveljama bosanskih kancelarija se stalno pokazuje odvojeno pojedina oblast s njezinim predstavnicima da se poakaže da je *država Bosna izborna, ovisna od domaćeg općeg staleškog sabora na kom se birao ban i kralj*.

Bosansko visoko plemstvo se često naziva jednim imenom *Bosna* koje je predstavljalo Bosnu kod kuće i prema inostranstvu. Za ponekog bosanskog bana upotrebljava se izraz "veliki bosanski ban", kao što je bilo u doba bana Kulina i Matije Ninoslava. Ovo je oslovljavanje preneseno i na velike bosanske vojvode i bosanskog kneza ili palatina koji je predstavljao visokožu *župu ili drugim imenom bosansku* s centrom u Visokom i Milima, današnjim Arnautovićima. Bosanski knezovi i veliki bosanski knezovi su obično bili na bosanskom i kraljevskom dvoru kao bliski radoci kuće Kotromanića. Takav je bio bosanski knez Vlatko u doba kralja Tvrtske i veliki bosanski knez Tvrtsko Borovinić iz istočne Bosne, s područja knezova Pavlovića o čemu sam govorio. To je zapravo dvorski knez (*comes curialis*) po uzoru na Zapad.

Usprkos upotrebi naslova bosanski vojvoda, bosanski ban i kralj, ipak se ugarski kralj Beli III potkraj 12. vijeka oslovjava u svome pečatu "kralj Rame" kao i prije kad je Bela II nosio naslov kralja Rame. Na istovjetan način postupio je nasljednik Bele III kralj Emerik (Mirko) i njegov nasljednik kralj Andrija II u Zlatnom boku iz 1222. godine. Njihova diplomatska praksa nastavili su i svi ostali ugarski kraljevi iz kuće Arpadovića tako da su to nastavili i Anžuvcji iz Napulja 1301. godine.

Anžujski ugarski kralj Ljudevit I (Ludvig I) i kćerka mu kraljica Marija oslovjavaju se sa "kralj, kraljice Rame". Anžujski ugarski kraljevi ostavili su tu praksu oslovljavanja u nasljedstvo kraljevima iz dinastije Luksemburgovaca, bez diplomatske etike.

Engleski kralj Henrik pisao je ugarskom kralju Beli III godine 1188. godine i oslovio ga je naslovom "kralj Rame" i zamolio ga da mu dozvoli prolaz preko ugarskog državnog teritorija s krstaškom vojskom u pravcu istočnih zemalja gdje su živjeli i vladali Seldžuci.²¹⁾ Očito se vidi da su strani diplomatni strogo vodili računa o oslovljavanju pojedinih vladara kojima su se obraćali. Tako se ugarski kralj Stjepan V, pored ostalog, oslovio 1271. godine *krajem Rame, Srbije, Galicie i Bugarske*.²²⁾ U tome ga je slijedio i papa Nikola III godine 1278. kad se obratio pismom svomu legatu Filipu. Tom zgodom papa je nazvao Bosnu *kraljevinom u smislu samostalne države*.

²¹⁾ F. Šilić, *Prirodnik*, Zagreb 1914, 581, bilj. 1; T. Smičiklas, *Cod. diplomaticus II*, br. 83; III, str. 72; I. Kukuljević, *Cod. dipl.* II, 191; Vj. Klaić, *Povjest Hrvata*, sv. I, 177, 179, 189, 203–204, 233, 248, 314; sv. II, 27, 143, 199, 222; Stephanus Catona, *Historia pragmatica Hungariae*, p. 577, pars I, Bude 1782. Kralj Henrik piše: "Venerabilis et karissimus fratris Belei Dei gratia Hung., Croat., Rameque regi Henricus eadem gratia rex Angliae, salutem et sinceram dilectionem . . ."; Lj. Stojanović, SS PP II, br. 629, 631, 633.

²²⁾ C. Truhelka, *Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu*, 1897, 149 (br. 6) i 150 (br. 7).

Bosna kao historijska jedinica — zemlja — država

Svi pomenuti historijski izvori o upotrebi naslova "kralj Rame" u kancelarijama ugarskih kraljeva i feudalaca i nekih stranih diplomatata u Evropi, moraju se smatrati da označavaju samostalnu Bosnu već u ranom periodu srednjeg vijeka, naročito u početku 12. vijeka, bez obzira na privremeno osvajanje Bosne od strane susjednih i stranih vladara, od kralja Bodina iz Duklje do bizantskih i ugarskih vladara i njihovih feudalaca. Ovu tvrdnju potvrđuju i strani pisci od eminentne važnosti i historijske vrijednosti. Tako nam piše, kako sam spomenuo, bizantski pisac carskog dvora u Carigradu Cinam da je bila borba Ugra i bosanskog bana Borić protiv Bizantije 1155. godine i da se Borić poslije borbe povratio u pravcu donjeg toka Drine, upravo u oblast Usore, dijelu Bosne. *Ujedno Cinam navodi da u Bosni živi narod u slobodi i po svojim običajima i da nije podložan nikakvom drugom Županu nego svomu.* Ovim podatkom se možemo poslužiti kao dokazom da je stanovništvo Bosne tada moglo zasebno živjeti i da uistinu tako i živi. Nisam daleko od istine ako *pretpostavim* da su tada potomci bosanskog kneza Stjepana s kraja 11. vijeka vladali samostalno u Bosni, i to bar u drugoj generaciji. Pisac Cinam nije to izričito naglašavao, ali je svojim pisanjem dao naslutiti pomenutu, još nedokazanu istinu. Po ovom izlaganju se može vrlo dobro povezati s knezem Stjepanom iz 11. vijeka historija Bosne i njezine vladarske dinastije od Kulina bana do propasti Kotromanića. Na posebnom mjestu će se istaknuti veza kneza Stjepana s Kulinom banom i svim njegovim naslijednicima. *Po meni poznatim izvorima vladanje bosanskog bana Borića je jedna epizoda koja su stvorili ugarski kraljevi doveći na vlast u Bosnu Borića, svoga podanika iz Slavonije.* Poznato je da su prvi poznati nasljednici bana Borića, ili bolje reči potomci spomenuti u latinskim ispravama, bez ikakve vlasti i imovine Bosni dok je drugi slučaj s banom Kulinom i njegovim naslijednicima koji su očito održali kontinuitet u vladanju u Bosni. Nema sumnje da ban Borić nije dobio čest bosansko banu na osnovu vojnih zasluga u borbi s Bizantijom. Svakako je od korista da se ovo posebno i neosvijetljeno pitanje rasvjetli sa svim aspektima. Bizantski pisac Cinam nije poznavao drugo ime za oznaku današnje Bosne. *Njemu je nepoznat naslov Rama za oznaku Bosne.*

Pojedini pisci sa Zapada, koji nisu bili diplomatati, pisali su realno o Bosni i njezinim ljudima. Jedan od ovih je bio fra Anzelmo iz Aleksandrije, pisac jednog latinskog spisa pod imenom "Traktat". Navodi da su neki ljudi iz "Sklavonije ili zemlje Bosne (Bosona)" putovali u Konstantinopol u Bizantiju radi trgovine. Kad su se povratili u Bosnu izabrali su svoga biskupa koga su nazvali "biskup Sklavonije ili Bosne". Ovdje se očito radi o prvom anonimnom biskupu (episkopu) crkve bosanske, različite od bosanske latinske crkve. Predstavnici ove crkve bosanske s biskupom na čelu upotrebljavali su hrvatsko-srpski jezik u svakodnevnoj upotribi a u bogoslužju crkvenoslavenski. Fra Anzelmo je dominikanac čiji je monaški red uspostavljen u početku 13. vijeka, tako da je fra Anzelmo, po nekim historičarima, napisao ovaj spis oko 1270. godine. Dr Franjo Sanjek tvrdi da je spis napisan 1147–1167. godine.²²⁾ Ovo se može primiti u nauci s tim što bi u ovom slučaju fra Anzelmo prepisao već gotov zapis o stanju u Bosni u pomenutom periodu, i to

²²⁾ T. Smičkicas, o. c., VI, br. 219. Papa naglašava da je to "in eodem regno, ac Polonie, Dalmatiae, Croatiae, Rume, Servie etc.", Franjo Sanjek, *Bosansko-humski (hercegovački) krstijani i katarsko-dualski pokret u srednjem vijeku*, 36, bilj. 13, Zagreb 1975; J. Šidak, *Zbornik radova Fil. fakulteta u Zagrebu* 1955, 11–40.

upravo u doba kada je Bizantija zavladala Bosnom i susjednim pokrajinama na stanjenjem Južnim Slavenima. U spisu se napominje slobodna trgovina između Bosne i Konstantinopola što može biti jedino 1166. godine i nadalje. Nepoznato nam je da su bosanski trgovci mogli nesmetano putovati u Bizantiju 1270. godine kad je postojala nejakta bizantska država. Bez obzira na datiranje pomenutog spisa za mene je važan spomen Bosne s dva naziva: *Bosna i Sklavonija*. U svakom slučaju zapis o njima je vrlo poučan jer fra Anzelmo zna *za posebnu državu Bosnu*.

Poslije toga inostранstvo je poznavalo jedino Bosnu zemlju i državu bez naziva Rama osim kod uearskih, papinskih i nekih stranih kancelarija na Zapadu.

Papinski poslanik Teobald se obratio banu Kulini 1180. godine i zamolio ga da pošalte papi dvojicu sluga i kuneće kože za dijelio. Tada je Teobald oslovio Kulina naslovom "veliki ban Kulini" ne pitajući ugarskog ili bizantskog vladara. U diplomatskim krugovima se znalo da ugarski vladar Bela III nosi, pored ostalog, i naslov "kralj Rame" umjesto "kralj Bosne". Ipak se papin poslanik obratio banu Kulini kao gospodaru Bosne.²³⁾ Diplomacija s diplomatom na čelu je vrlo dobro bila upućena da bosanski ban Kulin nema naslova bana Kame. Na istovjetan način naslov "veliki ban bosanski" dao je banu Kulinu njegov veliki sudija Gradeša u cirilskom natpisu na nadgrobnoj ploči iz 1193.–1204. godine iz sela Podbrežja kod Zenice. Pisar iz svećeničkih redova je napisao da je veliki sudija Gradeša umro "u dinu bana velikog Kulina".

Na drugoj kamenoj ploči iz sela Biskupića kod Visokog postoji opširan natpis o zidanju crkve od strane bana Kulina i žene mu Vojsave iz 1193. godine. U natpisu se spominje ban Kulin s punim naslovom kao i njegova žena banica Vojsavica. U ugovoru o trgovini bosanskog bana Kulina i Dubrovčanima od 29. augusta 1189. godine ban Kulin je započeo ispravu na hrvatsko-srpskom jeziku riječima da je bosanski ban. Dubrovačani su vrlo dobro znali da ban Kulin predstavlja državu Bosnu sa svojom rodbinom i bosanskim plemstvom. *Vidi se da je na dvoru bana Kulina postojala uređena dvorska kancelarija s raznim vrstama služba od sudija malih i velikih do dvorskog kneza (comes palatinus).* Osim toga, već postoje učvrsne feudalno društvo u Bosni na bazi klasnog razlikovanja kao i u ostaloj Evropi.

Kad je bosanski ban Matija Ninoslav potvrđivalo razne povjelje svoga prethodnika Kulina bana, oslovio je jedanput Kulina 1214.–1217. godine "banom bosanskim velikim", dok je sebe lično 1240. godine oslovio *bosanskim banom*. Niko od tadašnjih diplomatika i pisara nije spominjao ime Rama u zamjenu za Bosnu *tako su živjeli u Bosni ili na bosanskom dvoru.*²⁴⁾

Iz ovih nekoliko utvrđenih činjenica dade se s pravom zaključiti da je bosanska diplomacija: vladarska-banska i feudalna, neovisna na čitavom bosanskom području od Drine do Grmeča-planine kuda su se prostirale oblasti: Usora, Soli, Donji kraji oko Sane i Zagorje oko Kalinovika. Prvi bosanski banovi nisu nosili naslov "ramski" nego "bosanski" jer su smatrali da izraz *ramski* nije nijehova tvorčina nego ugarskog dvora i ugarskog kralja. Zato su i odbacili pomenuti naslov — "ramski".

Papin poslanik u Bosni Ivan de Kasamare pisao je papi izvještaj 1203. godine i u njemu izričito naglašio da u kraljevini (državi) bana Kulina od Bosne postoji jedino jedan katolički biskup, ali je već tada bio umro. Predložio je da se u Bosni

²²⁾ E. Fermendžin, o. c., 3–4.

²³⁾ M. Vego, *Zbornik IV*, br. 252, 254; Lj. Stojanović, *SS PP*, I, br. 3, 9, 11.

imenju tri ili četiri nova biskupa jer je, kaže, Kulinova Bosna velika do deset dana hoda. To pismo s istovjetnom sadržinom ponovio je i papa Grgur IX u maju 1233. godine pa nas očito upućuje na jedan vrio važan zaključak da je tada bosanska država bila velika i samostalna, iako joj još nisu bile pripojene pokrajine Humske zemlje i Neretvanske krajine i Travuniju, dio Zete i zapadni dio Raške.

Tako su bosanski načelnici ili *priori* pojedinih samostana-hiža u Bosni izjavili u Milima kod Visokog, na Bilinom polju, uz rijeke Bosnu 1203. godine, da neće ostati u skzmi (raskolu) prema papi i katoličkoj crkvi. Tada su načelnici — *priori* pojedinih samostana-hiža izričito spomenuli da su se sakupili na sastanak-sabor, porijeklom iz "Zemlje Bosne", a nikako neke podložne pokrajine Rame.²⁸⁾

U jednoj povijeli kralja Ugarske i Hrvatske Andrije II iz 1209. godine ugarski kralj se naziva *kraljem Rame*, dok se *ban Borić naziva ban od Bosne s napomenom da je nekad potvrdio posjede monaškom redu Templara*.²⁹⁾ Istovjetni kralj Andrija II ponovo, u drugoj povijeli iz 1225. godine, podržuje oblasti Soli, Usore i Bosnu kaločkom nadbiskupu da iz njih protjera i uništi tobožnje heretike, opoziciju.

Jošjasnije izražava se papa Grgur IX u oktobru 1233. godine u pismu bosanskom banu Matiji Ninoslavu kad mu spučava da ga uzima s njegovom Zemljom Bosnom u zaštitu jer su, napominje, njegovi praroditelji bili zaraženi tobožnjom herezom, a on nije, i *da su od starine mirono posjedovali Bosnu*. Isti papu piše hercegu Kolomanu 10. oktobra 1233. godine da *vojvoda od Bosne od starine raspolaže knežinama (župama), gradovima i zemljama. Naredio je da tu situaciju treba postići*.³⁰⁾ Tu papa izuzima neka formalna prava ugarsko-hrvatskog kralja koja je silom nametnuto Bosni. Iz toga jasno slijedi zaključak da je bosanski ban Matija Ninoslav porijeklom iz roda bana Kulina i da je Bosna bila u rukama istog roda od starine, još prije nastupa Kulina na bansko prijestolje. To je moglo biti jedino prije i poslije 1162. godine kad se s pozornice bosanske države gubi trag Borača, osim jednog spomena njegovog potomka u 13. vijeku.

U povijeli bosanskog bana domaćeg porijekla iz maja 1287. godine, kojom dariva řeti Stjepanu Baboniću župu Zemjanik uz župu Vrbas s mnogim nabrojenim selima, i to uz pristanak svojih barona i raznih plemića iz njegovog države, nagašeno je da su *precī bosanskog bana Prijezde posjedovali župu Zemjanik*.³¹⁾ Viđe se očito da ugarsko-hrvatski kralj nije vlasnik Bosne ni njezinih župa. Osim toga,

²⁸⁾ T. Smičiklas, o. c., III, br. 32. Papski legat piše: "Noventis preterea, quod in regno bani Culi- ni de Bosna non est nisi unus episcopus modo mortuus est . . ." Vj. Klaić, "Poviest Bosne", 64; A. Theiner, *Mon. Hung.* I, 13; D. Kneival, *Rad JAZU*, 270, 127–129.

²⁹⁾ I. Tkalić, *Mon. hist. episcopatus zagrabientis*, I, 232. E. Fermedžin, o. c., p. 6.

A. Theiner, o. c., I, 55–56; T. Smičiklas, o. c., br. 246 (str. 274). Papa Grgur IX piše 10. oktobra 1233. godine banu Bosne Ninoslavu i naglašava da je Bosna banova župija (. . . personam et terram tuam de Bosna cum omnibus bonis, que impressurantur rationabiliter possides, sub beati Petri . . . suspicimus discretum inhibentes, ne quis te in fide catholica permanentem super eadem terra, quam si- curi assiris, progenitores tui, qui fuerint virtute heretice pravitatis infecti, ab antiquo pacifice possederent undebite molestare, tunc carissimi in Christi filii nostri . . . illustris regis Ungarie semper salvo . . .). A. Theiner, o. c., I, 120. Isti papu 1236. godine oslovljava kneza Sibislava od Usore kao sina počojnog bana od Bosne (dilectio filio Zibislao benesio de Wosoura nata quando Stephani bani de Bosna . . .). Uzima ga papa u zaštitu s njegovom oblasti Usorom s razlogom posjeduje (. . . personam et terram tuam cum bonis omnibus que impressurantur rationabiliter possedes). A. Theiner, *Mon. Hung.* I, p. 193.

³⁰⁾ T. Smičiklas, o. c., III, br. 335 (str. 388). Ban Prijezda se oslovljava bosanskim banom po mislosti Gospoda (Boga) — (*domino concidentem banus Boznensis*), T. Smičiklas, *Cod. dipl.* VI, br. 496.

može se zaključiti da je ban Prijezda iz roda Kulina bana i da je župa Zemjanik od starine u sastavu bosanske države. Vidi se da su u Bosni bili duboki korijeni državnosti Bosne još u 12. vijeku, a možda i prije. Tada su već bili oformljene državne bosanske kancelarije kao najbolji znak da je već oblikovana feudalna država Bosna.

Da to dokažem poslužiće se i drugim dokazima iz crkvene historije. Latinsko-katolička biskupija u Bosni stalno nosi naziv *bosanska crkva* još od 11. vijeka te joj ugarsko-hrvatski kralj Bela IV, kako sam već spomenuo, pod tim imenom darova posjede 20. jula 1244. godine. Ti posjedi su rasprostranjeni na području centralne Bosne, Usore, Soli i Donjim krajevima oko rijeke Sane i Neretve. Pripe Beline darovnice bosanski ban Matija Ninoslav darovaće je iste posjede bosanskom biskupu zapadnog obreda. Ponovo napominjem da je bosanska crkva s dirom na čelu bila glavna smještina mirnog posjedovanja darovanih imanja bosanskog latinsko-katoličkog biskupu sa sjedištem u Vrhbosni (Bosni), današnjem Sarajevu. Mogu jasno potvrditi da je kaločki katolički nadbiskup imao slab uspjeh u borbi sa vjernicima bosanske države i njezine glavne crkve bosanske s dirom na čelu tako da ni utvrdi, nedovoljno sagradene od kaločkog nadbiskupu, nisu bile u stanju da odbrane interes katoličke crkve u Bosni i Usori, Donjem kraju i Neretvi. O tome nas obavještava sam rimski papa Inocenc IV 1247. godine.

U povijeli Bele IV od 1248. godine doznavamo da je bosanski ban Matija Ninoslav u zajednici i savezu sa Spiličanicima opsjedao gradove Klis i Trogir zbacivši vlast ugarsko-hrvatskog kralja Bele IV. Znamo da su 1244. godine Humljani iz Humske zemlje pomagali bosanskog bana Matiju i Spiličane u borbi protiv Bele IV.³²⁾

Napuljski kralj Karlo II izdao je latinsku povijelju 14. jula 1299. godine knezu Hrvatinu Stipaniću i braći mu, i rodacima porodice Šubiću iz grada Bribira u Hrvatskoj, te izričito naveo da se *Donji kraji oke Sane nalaze u zemlji bosanskoj*. Ni ovaj kralj, Karlo II, ne naziva Bosnu Ramom nego njezinim pravim imenom, *Zemlja bosanska*.³³⁾

Papa Bonifacije VIII je pisao iz Avinjona 1303. godine kaločkom nadbiskupu Stjepanu da se *"u banatu bosanskim"* i drugim raznim krajevima kaločke provincije sve do mora siri tobožnja hereza. Papa je u tom času znao da je Bosna zasebna država u političkom smislu. Tada je još postojao ugarski pojam *"kralj Rame"* za označku bosanske države kod starih diplomata. To je izrazio papin čovjek u Splitu kardinal Gentilis kad je ugarskog kralja Karla Roberta I nazvao *krajem Rame*.

Papa Ivan XXII je pisao 18. jula 1319. godine kao i u novembru 1329. godine o bosanskoj banovinu ugarskog kralju Karlu Robertu I i preporučio mu inkvizitoru

³⁰⁾ A. Theiner, *Mon. Sl. Mer.* I, 247–248. Papa Inocencije IV piše 30. januara 1247. godine iz Lione kaločkom nadbiskupu u Ugarsku i spominje heretike u bosanskoj zemlji sa svim njezinim oblastima. A. Theiner, *Mon. Hung.* I, p. 202; E. Fermedžin, o. c., 14. Kraji Bela IV piše o zbacivanju ugarske vlasti od strane Bosanaca i ostala: (. . . a debita regi fideliitate exorbitantes, in obsidione castri Cynchroni (Clich = Klit) et Tragurii autem temerarie insurrexerunt . . .); V. Klaić, *Poviest Bosne*, 77, 58–59. Toma Arhidiškona piše kako su Tatari oruđi preko "bosanske vojnoprive" (territorium provincie Bosnensis, *Throne Archedianum Historia Salomoniana*, p. 358 (cap. 40).

³¹⁾ *Rad JAZU XVIII*, 222 (. . . partes inferiores terrae Bozenensis, quas ipsi tenent et possident, dilectis Hrvatinis, filiis et fratribus eius confirmamus.). Ban Hrvata Pavao Šubić naziva se 7. aprila 1299. godine gospodinom Bosne (dominus Bosne) odvojeno od časti bana Hrvatske i Dalmacije (S. Ljubić, *Listine* I, p. 190).

ra u Bosni fratra Fabijana te istodobno za bosanskog bana Stjepana II Kotromanića navodi naslov „*plemeniti muž knez bosanski Stjepan*“, u smislu predstavnika bosanske države.³²⁾ Dubrovčani kao susjedi najbolje su poznavali prilike u Bosni i strogu pazili na oslovljavanju bosanskih vladara. Tako su u marta 1324. godine Dubrovčani pisali banu Stjepanu II Kotromaniću da je *izvrsni gospodin muž, vojvoda Usore, Bosne i Soli i drugih mjeseta*. Ovom prigodom donijeli su dar banu Stjepanu II Kotromaniću u iznosu od 150 perpera (oko 60 dukata) da im bude prijatelj. Trogirski knez u julu mjesecu 1326. godine naziva bosanskog bana Stjepana II *gospodinom Bosne*, a nikako neke države Rame.³³⁾

U pečatu bosanskog bana Stjepana II Kotromanića urezan je tekst: "Pečat manji Stjepana božnjom milosti ban čitava Bosne". Riječi su napisane na latinskom jeziku s tim što je dodat skraćeni naslov na hrvatskosrpskom jeziku, i to "gospodin ban Stepan". Po tome se jasno vidi samostalnost bosanskog bana i integritet njegove države.³⁴⁾

Sama činjenica da je postojala novoosnovana franjevačka administrativno-crkvena jedinica s imenom *Bosanska vikarija* 1340. godine očito dokazuje da franjevci u Bosni nisu znali ili nisu hteli da upotrijebje nezakonito ime Rama koje narod u Bosni ne upotrebljava. Vrio je važna činjenica da su franjevci u Bosni živjeli nekoliko vijekova, a da pri tome nisu upotrebljavali izraz Rama, *ramskva vikarija, nego jedino bosanska*. Tako se produžili i u novom vijeku. U tome duhu franjevci su često u svojim spisima, diplomatskim i vjerskim, potvrđivali da je Bosna zasebna zemlja i neovisna o stranim vladarima.³⁵⁾

U decembru 1355. godine ban Tvrtko Kotromanić potvrdio je stare trgovačke i ostale povlastice Dubrovčanima u zajednici s bratom knezom Vukom i majkom Jelenom i nazvao se "božnjom milošću Bosne ban".³⁶⁾ Već iduće godine, 1356., bosanski katolički biskup Petar u Đakovu uspio je da mu ban Tvrtko potvrdi i povrati oteto imanje Dubnicu, vlasništvo crkve Svetog Petra u Usori, potvrđeno još u vrijeme bosanskog bana Prijezde, Tvrtkova pradjeda, velikog bosanskog bana Stjepana II Kotromanića. To je uslijedilo na molbu ugarskog kralja Ljudevit I. Isprava-povelja je, kako sam spomenuo, napisana u gradu Bobovcu u Bosni kod Varaša.³⁷⁾ Iz toga originalnog spisa vidi se da je ban Tvrtko bio neovisan, suveren svoje države dok je podijelio imanje crkvi zapadnog obreda čije je sjedište tada bilo u Đakovu. To nije smetalo banu Tvrtku iako je formalno priznavao da suverena ugarskog kralja Ljudevit I. To priznanje ugarskog kralja uslijedilo je kad je bosanski ban bio u dobitim odnosima s ugarskim dvorom. Da je kralj Ljudevit I stvarni gospodar Bosne, ne bi molio bana Tvrtku da potvrdi pomenuta imanja.

³²⁾ T. Smičiklas, *Cod. dipl. III, 48; Monumenta Vat. Hung.*, tom. II, serija I, 10, Budapest 1885; T. Smičiklas, o. c., IX, br. 402. *Papae Ivan XXII, dozvoljavaju* 18. jula 1319. godine banu Stjepanu II Kotromaniću da ozeni rodaku u 4. koljenu i kaže da je Stjepan II progono tobobižno heretike koji su se rasliši u bosanskoj domovini (*in Bosnensi patria*), kod A. Theinera, *Mon. Slav. Mer.* I, 135.

³³⁾ Jos. Gelicich, *Mon. Ragusaia I, p. 115; Mihæ Madæ Historia*, cap. 23, p. 379 (opus horbe propterea Subića zabilježen 7. juna 1324. godine.); Lucius, *Memorie di Traù*, 188; Lj. Thallóczy, *Glasnik Zemaljskog muzeja* 1906, 403 i 406.

³⁴⁾ Pavao Andelić, *Srednjovjekovni pečati iz Bosne i Hercegovine*, Sarajevo 1970, 13–15, br. 4.

³⁵⁾ Papa se obraća franjevcima u Bosni 22. decembra 1373. godine i naziva njihovu pokrajину *Bosanskim vikarijom* (dr. Gr. Čremošnik, *Radovi II*, Sarajevo, izdanie Naučnog društva Bosne i Hercegovine 1996, 21–22, knj. 12).

³⁶⁾ S. Ljubić, *Listine III*, p. 275–276.

³⁷⁾ Ljudevit Thallóczy, *Glasnik Zem. muzeja* 1906, 437–438.

Poznato je u diplomaciji da je pojedini vladar nosio neki naslov nekog drugog kraljevstva ili države bez obzira na stalno vladanje, po historijskom pravu ili uzurpaciji toga naslova.

O ugovoru bana Tvrtka i ugarskog kralja Ljudevita I iz 1357. godine arhidiakon Gallo je zabilježio da je taj ugovor predviđao da ban Bosne Tvrtko ustupa čitavi Huma za miraz ženi kralja Ljudevita I Elizabeti Kotromanićki uz uvjet da ugarski kralj potvrdi u Bosni za bana Bosne Tvrtku, a u Usori brata mu kneza Vuka. Ovim je Ljudevit I želio da pokaže da neće napadati nezavisnu Bosnu. Tu su nastupile ravnopravno dvije stranke: kraljevska i banska. Ovaj je ugovor uistinu realizovan tako da u jednom natpisu iz Drežnice Masna Bubanjica postoji spomen ugarskog kralja Lajoša i bosanskog bana Tvrtka, negdje iza 1357. godine, ali prije 1377. godine. Da je kralj Ljudevit I bio vlasnik ili suveren Huma, ne bi mu bio potreban pomenuti ugovor.³⁸⁾

Kad je kralj Ljudevit I ratovao protiv bana Tvrtka iđuci s velikom vojskom prema Jajcu iz pravca grada Ključa na Sani u julu 1363. godine, izdao je ispravu na latinskom jeziku i spomenuo opsjeđanje utvrde Sokola u Župi Plivi kod Jajca i naglišao da je grad Ključ na Sani u "Zemlji bosanskoj".³⁹⁾

Ovim je očito dokazao da je Bosna uistinu posebna država pod posebnom upravom s domaćim banom Tvrtkom na čelu. Tako je čazmansk i kapitol (zbor katoličkih kanonika) napomenuo 1363. godine da je utvrdi-grad Ključ na Sani zamenio kralj Ljudevit I sa stvarnim gospodarem grada Ključa knezom Vlatkom, sinom klijučkog kneza Vukosava Hrvatinčića, za grad Brštanovac u županiji Križevci. U ispravi se naglašava da je utvrdi Ključ u *Zemlji bosanskoj*, nikako u Ugarskoj kraljevini ili Donjoj Slavoniji, staroj Donjoj Panoniji. Iduće, 1364. godine, ponovo se spominje grad Ključ na Sani u *kraljevini (državi) Bosni*, i to upravo od istog ugarskog kralja Ljudevite I. Upravo te godine Venecija je imenovala bana Tvrtku, brata mu kneza Vuka i majku im Helenu za venecijanske gradaone, napominjući da je ban Tvrtko "milošću božnjom ban čitave Bosne", bez napomene formalnog suverena Bosne kralja Ljudevite I iz Budima.⁴⁰⁾

Naročito treba da naglasim da je ban Tvrtko zbog unutrašnjih borbi o prijestolje bio svrgnut s prijestolja od moćnih svojih feudalaca: župana i kaznaca Sanaka Milentovića, kneza Dabiše i mladeg Tvrtkova brata kneza Vuka (Vukića), te se sklonio u Budim pod okrilje ugarskog kralja Ljudevita I. Uz pomoć ugarskog dvoра i kralja Ljudevite I ban Tvrtko se ponovo povratio na bansko prijestolje 1366. godine. Treba napomenuti da ban Tvrtko nije odmah bio gospodar situacije u državi Bosni. U jednom pismu dužu mletačkome iz marta 1366. godine ban Tvrtko se oslovjava tako da se ističe da je *ban Bosne milošću božnjom i gospodina kralja Ljudevita*. Upravo ovo oslovljavanje dokazuje da je Bosna bila prije toga neovisna, ali je iz zahvalnosti ban Tvrtko tada spomenuo suverenu Ljudevitu I jer mu je pomogao da povrati vlast u Bosni. Zbacivanje s prijestolja bana Tvrtka od strane njegovih visokih feudalaca dokazuje da je Bosna imala izbornog bana. Formalno Tvrtkovo podložništvo ugarskom kralju Ljudevitu I je trajalo i nadalje do proglašenja Bosne kraljevinom.

³⁸⁾ Arhiv II, p. 35; Marko Vego, *Zbornik I*, br. 15 (spomen kralja Lajoša i bana Tvrtka).

³⁹⁾ Istarski Ruvarac, *Wissenschaftliche Mitt.*, IV, Wien, S. 329.

⁴⁰⁾ Lj. Thallóczy, *Glasnik Zem. muzeja* 1906, 438. U ispravi kralja Ljudevita I od 5. marta 1364. godine spominje se bosansko kraljevstvo u smislu države (Lj. Thallóczy, o. c., 439); S. Ljubić, *Listine* IV, p. 74.

Za tu diplomatsku igru znao je i papa Urban V kad je pisao kralju Ljudevitu I u Budim u aprili 1370. godine i istakao da je ban Tvrtko podložnik ugarskoj kruni.⁴¹⁾ Kad je prošla unutrašnja kriza u Bosni uslijed pobune neke vlastele i brata mu Vuka, papa Grgur XI pisao je iz Avinjona i obratio se bosanskom franjevačkom vikaru fra Bartolomeju iz Pize 1373. godine i nazvao Bosnu kraljevinom u smislu države sa samostalnom upravom.⁴²⁾ Vidi se da je papinska kancelarija vrlo dobro bila obaviještena da je Bosna posebna država te se kao takvoj i obraća i svojim crkvenim starješinama u Bosni koji vrše duhovnu pastvu nad katolicima. Izraz *kraljevina* za oznaku Bosne prije krunidbe bana Tvrtka za kralja nije nimalo neobičan u diplomatskim i drugim srednjovjekovnim spisima, jer se time označava jedino država u pravom smislu riječi. Taj izraz je upotrijebljen umjesto riječi *status, banatus, dominium* i slično. Tako se izrazio i dubrovački kronicar Junije Resti (Rastić) kad je napisao da je ban Tvrtko uzeo kraljevski titulu još 1375. godine. To, naravno, nije u skladu s drugim historijskim izvorima. Možda je Resti (Rastić) pronašao taj podatak u nekom dubrovačkom zapisu u državnim ili privatnim knjigama i spisima. Možda se i tada pribala o namjeri bana Tvrtka da se kruniše za kralja jer mu je to bilo ostvarivo smrću posljednjeg Nemanjića cara Uroša.⁴³⁾

Bosna postaje kraljevina

Muslim da do kraja nije osvijetljen čin krunidbe bana Tvrtka za kralja Raške-Srbije i Bosne, iako se radi o vrlo važnom problemu o kome ovisi izgradnja bosanske države u 14. i 15. vijeku. Vidjeli smo da se tokom nekoliko vijekova Bosna oformljavala i oformila državom i takvom je smatrana u stranim diplomatskim krovugovima. Napominjem da jedna suverena država može biti u savezu s drugom jačom i uglednijom državom u svijetu u da time ne izgubi svoju suverenost. Takav je, po momu mišljenju, bio odnos između bosanske i ugarske države pod upravom kralja u Budimu. Naročito ističem da pojam suvereniteta neke države u srednjem vijeku ne znači isto u buržoaskom društву. Tako se ima shvatiti i razvoj suvereniteta bosanske države u srednjem vijeku. Potpunije informacije o tomu problemu objavili su dr Ivo Krbek i prof. Ivan Beuc. Ivan Beuc donosi vrlo važan dokaz o suverenitetu srednjovjekovnog društva na Zapadu u primjeru bune bavarskog vojvode Tasila protiv svoga suverena franačkog kralja 757. godine. Poslije pobune vojvoda Tasilo je bio pobijeden i unatoč toga dao je vjeron franačkom kralju koji mu je ponovio povjero bavarsko vojvodstvo (. . . ducatum sibi commissum a rege . . .). Tako se stalno dešavalo i u krogovima bosanskih vladara i feudalaca sva-ke vrste, naročito u odnosu prema ugarskim kraljevima, kroz čitav srednji vijek.

Zna se da je čitava historija srednjeg vijeka u početku formiranja pojedinih jugoslavenskih država, i pa i bosanske, započela s početnim društvenim zajednicama, koje su se postepeno razvijale u države ili samostalne oblasti. U Bosni se razvijao donacioni sistem, posebni oblik feudalnog posjedovanja poput, i po ugledu, ugarskog feudalnog društva. (Vidi djela dr Ive Krbečka i Ivana Beuca u bilješci 1.)

⁴¹⁾ Ilarion Ruvarac, o. c., 320; Fr. Rački, *Rad JAZU II: T. Smičiklas*, Cod. dipl., XIV, br. 179. (Tvrdo se spominje kao podložnik kralja Ugarske u svojstvu bana Bosne).

⁴²⁾ E. Fermedžlin, *Acta Bosnae*, p. 40 (. . . in regno Bosne spectanter . . .).

⁴³⁾ J. Resti (Rastić), *Chronica*, p. 133.

Dubrovački pisac Mavro Orbini imao je poputno uvid u arhiv grada Dubrovnika i privatne arhive pojedinih samostana (manastira) i crkava. Orbini nas je obavijestio da je mileševski mitropolit okrunio bana Tvrtku za kralja Raške u crkvi (u Mileševi) u Srbiji 1376. godine. Navodi da je tada ban Tvrtko uzeo ime Stefan Mirče i da je okrunjen za kralja uz odobrenje ugarsko-hrvatskog kralja Ljudevita I. *Orbini nam ne govori ništa o krunidbi Tvrtkovo za bosanskog kralja što bi uistinu spomenuto da se to dogodilo.*

To ništa ne smeta jer ga je potpuno i jasno dopunio kralj Tvrtko I u svojim dvjema poveljama iz 1378. godine pisanim na hrvatskosrpskom jeziku: jedna od 10. aprila 1378. godine pisana u Žrnovnici (Mlinima) u Župi kod Dubrovnika, a druga 12. juna 1378. godine pisana u Trstvinci, u današnjoj Kraljevoj Sutjesci, u Bosni. Možemo se sigurno osloniti na te dvije povelje jer se radi o originalnim spisima. Pred njima se mora svakog mišljenje ili nagadanje odbaciti, jer bi o tome pitanju svaka rasprava bila bespredmetna.

Ipak moram povelje kralja Tvrtka I i Orbinijevo mišljenje dovesti u sklad, iako je Orbinijevo mišljenje prividno u suprotnosti s Tvrtkovim poveljama. Orbiniju se jedino može prigovoriti pogrešno ubilježena godina krunidbe Tvrtke za kralja Srbije i Bosne. Neki historičari raspravljali su o uzimanju imena Stefan od strane kralja Tvrtka I uz dodatak imena Mirče, bez raspravljanja o značenju riječi Mirče. Poznato je da je prvi bosanski knez Stjepan krajem 11. vijeka nosio kalendarsko ime. Tim imenom su se kitili i nazivali mnogi bosanski banovi poslije bana Kulina. Zna se da je djed i stric bana Tvrtka nosio ime Stjepan, različito pisano. Ipak napominjem da je najблиže istini ko tvrdi da je Tvrtko I uzeo ime Stefan upravo u vrijeme svoje krunidbe da označi da je dobio kraljevski vijenac-krunu pod zaštitom svetog Stefana čije je ime uzeo za novoosnovani grad Novi na moru, u župi Dračevici. Najbolji dokaz za to mišljenje je činjenica da ban Tvrtko prije dobivanja naslova kralj nije sebe nikad nazivao Stefanon ili Stjepanom, različito pisano, dok im to kasnije stalno nosi.

Zanimljivo je raspraviti i osvjetliti ime Mirče koje je spomenuo Orbini. Niko do sada nije raspravljao o ovom imenu. Muslim da se ovdje radi o *miropomazani-ku kralju* koga je miropomazao viši crkveni dostojanstvenik većeg reda kao što je mitropolit u Mileševi. Crkveni dostojanstvenici od biskupa navrh su imali pravo da krunisu vladara sa svetim uljem za to priredenim (*sacrum unguentum-oileum*). Zato isključujući druga tumačenja imena Mirče, Orbini je Mirče, dodato uz ime Stefan. Sama činjenica da je ime Stefan Mirče napisano skupa, znači da se ovdje radi o općem imenu u značenju *miropomazanika*.⁴⁴⁾

Orbinijeva godina krunidbe kralja Tvrtka I protivi se jednom glavnom zapisu u Dubrovniku od 24. septembra 1378. godine gdje se navodi u potvrdi Tvrtkova protovestijera Ratka da će svetodimiritski dohodak biti isplaćen kralju Bosne kad se navrši godina dana od njegovoga kraljevanja, *i to upravo na Svetođena Dimitrija 1378. godine*. Kako Sveti Dimitrije dolazi da slavljenje 26. oktobra, znači da se bosanski ban Tvrtko krunisao upravo na tu svetkovinu 1377. godine. Ovaj datum krunidbe kralja Tvrtka I je utvrdio Mihailo Dinić i to želim nešto bolje

⁴⁴⁾ *Annales regni Francorum*, ed. Pertz, sv. 43, p. 16—17; Fr. Rački, *Documenta*, p. 321, Mavro Orbini, *H. regno*, p. 358. Izraz Mirče za kralja Tvrtku I označava pomazanog, krunjenog kralja. Posljednji Nemanjić car Uroš, po dosadašnjim istraživanjima, umro je 4. decembra 1371. godine.

ravšijetliti.⁴⁹) Poznato je da je sveti Dimitrije vrlo poštovan svetitelj u Srbiji, Bosni i Hrvatskoj. Zato nije nimalo zagonetno što se krunidba kralja Tvrtka I obavila na dan Svetog Dimitrija. S druge strane, odabran je mjesec oktobar za obavljanje krunidbe kao jedan od najljepših mjeseci za putovanje.

Pismo kliskog trgovca Radića iz početka novembra 1377. godine, navodi kako je Radić 18. oktobra 1377. godine poslao Dubrovačanima pismo po posebnom glasnošći i ono je bilo zaplijenjeno u Porinu nad Bijelim Poljem kod Mostara kada je vodio srednjovjekovni put iz Blagaja u Konjic i dalje u Bosnu. Tu se još spominje kako je kliski trgovac Radić otišao silom na vojnu u logor kralja Tvrtka I i tu čekao na neki kraljev dug te se otuda povratio u Bosnu. Spomen naslova kralja Bosne 18. oktobra 1377. godine ne nobije. Dinićovo mišljenje o datumu krunisanja Tvrtka I na kralja, Kliski trgovac Radić mogao je upotrijebiti riječ kralj za bosanskog bana Tvrtka I u smislu vladara Bosne, a nikako krunisane glave. S druge strane, Radić je mogao vrlo dobro znati da je Tvrtko upravo oko 18. oktobra otputovao u Mileševu u Srbiju da se okruni za kralja. Trebalo je oko 8 dana putovanja Tvrtku i njegovoj pratinji da stigne na željeno mjesto da se nad njim obavi svečani čin krunidbe. Po tome ne treba operisati pomenutim pismima kliskog trgovca Radića i u njima riječi "kralj". *To krunisanje Tvrtka I nije bila nikakva državna ni svjetska tajna i svaki bosanski gradanin znao je za pripreme o krunidbi na bosanskom dvoru.* Te pripreme dozvolio je lično kliski trgovac Radić dok je boravio u Tvrtkovu logoru u Visokom. Izgleda da je kliski trgovac Radić bio vrlo upućen u bosanske političke i ekonomске prilike.

Najvjerniji čin krunidbe u Mileševi u Srbiji zorno i lirski oscrtava sam kralj Tvrtko I u svojim povjeljama izdatim Dubrovačanima, *10. aprila 1378. godine u Žrnovnici (Minimina), u Dubrovačkoj župi i 17. juna 1378. godine u stolnom mjestu bosanskog bana Trstivlincu, današnjem Kraljevom Sutjeski kod Vareša, u Bosni.* U tim povjeljama navodi se izričito da je bao Tvrtko okrunjen *sugubim (dvostrukim) vijencem da upravlja sa dva vladicestva (dvije države)*, prvo zemljom Bosnom i drugo srpskim prijestoljem po pravu nasljedstva nakon što je srpsko prijestolje ostalo praznoiza smrti cara Uroša, poslijednje Nemanjića, 1371. godine. Vrio je značajno da naše pitanje što je Tvrtko I napisao u pomenutim povjeljama. On piše: "I odoh' v' sr'b' skuju zemlu řeči i hoteći ukrijeti prijestol' roditel' moih' i tamо 3'dsu (= išavši) venčan'bih' Bogom" darovanim mi vencem na kraljevstvo praroditel' moih' Kralj Tvrtko I imao je legalno pravo na nasljedstvo srpske krunu po babi Jelisavi, kćerki srpskog kralja Dragutina koji je vladao u Mađevi po što se odrekao prava na srpsku krunu u Rasu.⁵⁰) Prije nego se Tvrtko I krunisao za bosanskog kralja, krunisao se srpskom krunom da istodobno legalizuje i uzimanje bosanske krune. Zna se da je Bosna bila po prostoru i važnosti u svijetu

⁴⁹) HAD, *Debita notarie*, knj. 8, list 119, 24. IX 1379. f. . . primo anno sui regni qui complebitur in festo Sancti Demetrii nunc proxime futuro . . . , kod M. Dinića, *O krunisanju Tvrtka I na kralja*, Glas SKA 147, Beograd 1932, 137; Vladimir Čorović, *Kralj Tvrtko I*, 40–41; Jurje Radić, *Pisma i uputstvo Dubrovačke Republike* I, br. 318; Nikola Radićović, *Obred o krunisanju bosanskog kralja Tvrtka I*, Beograd 1948, 51; Boro Poparić, Poviest, Napredak 1942, 314, Sarajevo.

⁵⁰) Lj. Stojanović, *SS PP I*, br. 83; T. Smiškis, *Cod. dipl.* XV, br. 234; Duro Basler piše da je vrlo vjerovatno da se Tvrtko I krunio za kralja Bosne ijeti ili u ranu jesen 1377. godine u crkvi Svetog Nikole u Milatu kod Visokog nad grobom bana Stjepana II (str. 58) — Prilozi, Institut za istoriju, Sarajevo 1975–1976, br. 11–12, 49–60. Za to mišljenje pisac nije mogao navesti nijedan valjan dokaz iz raznih izvora ili potvrde iz historije prava. Jasnije je o tome pitanju dr Pavao Andelić, *GZM* 1979 (XXXIV), 238–9.

mnogo veća i važnija nego područje koje je Tvrtko I preuzeo od ostataka srpske kraljevine i carevine 1373./4. godine. Tu se radilo o pripajanju Bosni Zete (od Moreće do Bileće), dijela Raške (od Mileševe do Gacka). Tako je Mileševa s tijelom svetog Save Nemanjića pripala bosanskoj državi. Tim krajevima bosanski kraljevi su vladali u zajednici s porodicom Kosača sve do osmansko (turškog) osvajanja i stvaranja hercegovačkog sandžaka sa sjedištem u Foči (Drini), kasnije od 1376. g. u Pilevlijima. Nema nikakva razloga da se Tvrtko I kruni za bosanskog kralja prije uzimanja srpske krune, odnosno krunisanja za srpskog kralja. *Da se to samo voljno dogodilo, нико га у свијету не bi priznao за краља Bosne.*

Zato se postavlja pravo pitanje zašto je kralj Tvrtko I stavio u svoj naslov prvo kralj Srbije ili Raške, pa tek iza togu kralj Bosne. To je potpuno razumljivo kad se zna da se time željelo dobiti pravni osnov na krunidbu srpskom i bosanskom krunom, i to na osnovu historijskog prava. Tada nije bilo potrebno kralju Tvrtku I da mu papu legalizuje krunisanje, bizantski ili rimski car na Zapadu. Tvrtko I već posjeduje naslijedno pravo na srpsku krunu po babi Jelisavi, kao što je i upisano i naglašeno u pomenutim povjeljama kralja Tvrtka I i nekih njegovih naslijednika. Znalo se u diplomatskom svijetu da je veliki župan Stevan Prvovenčani dobio krunu od pape Honorija III u godini 1217. i da je ponovno papino legalizovanje srpske krune bespredmetno.

Vrlo je zanimljivo da je pomenuto međunarodno pravo kralj Tvrtko I iskoristio da se krunisanje istodobno za srpskog i bosanskog kralja posebnom krunom koju su mu vrlo vjerovatno odobrili bosanski velikaši u svojstvu izbornog vladara. To je jedinstven slučaj u srednjem vijeku da neko uzima krunu i kraljevski naslov u nekoj zemlji bez pitanja faktora koji su takve krunе i naslove zakonito dijelili, darivali. Tada je kralj Tvrtko I uspio da to njegovo krunisanje za bosanskog kralja prizna sva Evropa, pa i formalni suveren nad Bosnom "kralj Rame ili Bosne", ugarski kralj Ljudevit I, uz vjerovatno, nagovor svoje žene Elizabete Kotromanićke, rodake kralja Tvrtka I.

Nema nikakve sumnje da je Tvrtko I Kotromanić ponio sa sobom izradenu bosansku krunu s lijepom okičenim dijamantima. Kralj Tvrtko I vjerovatno je našao staru srpsku krunu u Mileševi ili Rasu koju su sigurno viši svećenici ljubomorno čuvali u manastiru. Vladimir Čorović piše: "Prema tome, ni on sam (= Tvrtko I) ne spominje stari kraljevski venac nego kao da misli na neki novi koji je "bog darovač" lično njemu". Vjekoslav Klačić drži da je Tvrtko I dosadašnju bavoinu Bosnu ukrasio na samostalnu kraljevinu. Čorović, kao i ja, zaboraće to mišljenje, jer se protivi historijskim i pravnim činjenicama.

Spomenuo sam da se kralj Tvrtko I krunio dvostrukim vijencem za srpskog i bosanskog kralja. Zato mišljenje nekih historičara o prvoj bosanskoj krunidbi kralja Tvrtka I u Mileševu kod Visokog, u današnjem Arnautovićima uz rijeku Bosnu, nema nikakva osnova ni u historijskim izvorima ni u međunarodnom pravu, iako je to na prvi pogled vrlo primljivo. Tu je osrednje historičare zbunila sličnost imena Mileševa u Raškoj sa Mileševom u Bosni, to jest Milu kod Visokog.

Tačnost mog izlaganja, potvrđuju originalnim spisima kralja Tvrtka I i njegovih naslijednika, tako da o tome pitanju otpada sva diskusija. Kad je kralj Tvrtko I izdao povjelu vojvodji Hrvatušu Vukčiću Hrvatinču u Moštri kod Visokog, u župi Visokom, 12. marta 1380. godine, nazvao se kraljem Srbijem, Bosni, Primorju, Humskoj zemlji, Donjem krajima, Zapadnim stranama, Usori, Soli, Podrinju i ostalim krajevima. Kralj Tvrtko I izričitije piše: "Osposobjen bil carstvo-

vati u zemljama roditelja i praroditelja naših tvoreći mi milosti i isprave svakomu po vjernosti i po njegovu dostojanstvu . . . —. Kralj Tvrtko I slično se izradio u svojoj povelji Dubrovčanima 2. decembra 1382. godine pisanoj u dvoru Bišću u Podgradu kod Blagajca na Buni. Tu se kralj Tvrtko I naziva da je *okrunjen krunom svojih roditelja svete gospode srpske: kraljeva i careva*. Kralj Tvrtko I je tu spomenuo samo srpsku krunu jer se radilo o ukidanju nezakonite solane u da- našnjem Herteg-Novom, to jest u Sutorini, *nekadašnjem posjedu srpskih vladara*. Očito se vidi da je kralj Tvrtko I dobro pazio na legalno pravo na pojedina posje- dovna imanja, i to uz znanje i blagoslov Dubrovčana koji su za to bili naročito zainteresovani. Kad se radilo o bosanskim starim posjedima, kralj Tvrtko I i njegovi nasljednici držali su se legitimnog prava. Tako je kralj Tvrtko I sklopio ugovor o prijateljstvu i savezu s Dubrovčanima 9. jula 1387. godine *pa se u spisu nazvao preto kraljem Bosne*, pa tek iza toga kraljem Srbije. Dubrovčani su izjavili da im se potvrđuju povlastice date od *bosanske i srpske gospode*. Tu se dosljedno sprovodi diplomatski način oslovljavanja od koga diplomati nisu skoro nikad od- stupali.

Kad je kralj Bosne Ostojia izdao povelju Dubrovčanima 15. januara 1399. go- dine, naglasio je da je naslijedio prijestolje svojih praroditelja, *gospode srpske i bosanske*.⁴⁷ Vidi se da se kralj Ostojia držao dvorskog oslovljavanja iz doba krunid- be kralja Tvrtka I u Mileševi u Srbiji. Tako su vrlo često postupali i Ostojini nasljednici.

Napomenuo sam da je Mavro Orbini napisao da je Tvrtko ban okrunjen od mileševskog mitropolita s njegovim monasima u crkvi (u Mileševi). Napominjem da se tada, u doba Tvrtkove krunidbe, u samostanu u Milima kod Visokog nalazio franjevački vikar i kustos bosanske kustodije (administrativne jedinice franjevačke bosanske vikarije) koje nisu imali zvanje biskupa niti su ikad nosili zvanje mitropolit-metropolit. Takav naslov nije nosio ni dida (episkop) crkve bosanske koji bi, po svome zvanju u crkvenoj hiperarhiji, mogao da okruni bana Tvrtku I za kralja Bosne, i to posebno bosanskom krunom. Sjedište dida (episkopa) crkve bo- sanke nije bilo u mjestu Milima kod Visokog nego u Moštima (Moštri) kod Viso- kog, Janjićima kod Zenice ili u Buhorima župi Lepenici, u centralnoj Bosni. Treba imati na umu da katolički biskup bosanske pokrajine-dijeceze stoluje u to doba u Dakovu uz crkvu Svetog Petra još od oko 1252. godine. *To je jedan od bitnih razloga da krunidba bosanskog kralja Tvrtka I, tako katolika, nije obavljena u Milima kod Visokog*. Zbog tih razloga Orbiničev mileševski mitropolit nije nikо dru- gi nego mitropolit iz Mileševe u Srbiji.

Kad je kralj Tvrtko I legalizovao bosansku krunu putem zakonitog naslijeda srpske krune, bosanski vladari poslike smrти kralja Tvrtka I većinom su se krunisali za bosanskog kralja u Milima kod Visokog, dok se izbor obavljao i u Milodraži kod Kiseljaka. Nekad je i Jaice bilo krunidbeno mjesto bosanskih kraljeva, naročito u doba posljednjih godina samostalnosti bosanske države.

Da potvrdim to mišljenje, navodim jedan jasan podatak iz oporuke hercega Stjepana Vukčića Kosača od 20. maja 1466. godine u komе se spominje kao svjedočak testamentni mileševski mitropolit David. Upravo se tu radi o mitropolitu Davidi iz Mileševe u Srbiji odakle je herceg Stjepan Vukčić Kosača uzeo naslov "her- ceg od Svetoga Save". Zato ne može biti nikakva sumnje da je Orbiničev mitropolit mileševski David iz Mileševe u Srbiji gdje se i obavila krunidba kralja Tvrtka I. Očito se vidi da je mitropolit David vršio važnu ulogu *ukučanina* na dvoru hercega

Stjepana. *Miješanje Mili sa Mileševom u Raškoj u srednjem vijeku ne dolazi nikako u obzir jer herceg Stjepan nije nikad bio gospodar područja naselja Mili kod Visokog, nego jedino Mileševu u Srbiji i svih zemalja svetog Save, starih srpskih posjeda iz doba Nemanjića*. Značajno je da postoji živa tradicija u Dubrovčanima o ulozi mileševskog mitropolita u poslovima bosanske države.

Bez obzira na izloženu političku situaciju oko krunisanja Tvrtka I za kralja Srbije u Bosne mislim da je i bosanski ban imao neki vijenac s ukrasima kojim su se kitili bosanski banovi pri nastupu na bansko prijestolje i u drugim svečanim zgodama. To su izvršavali u Milima kod Visokog i kasnije u Bobovcu ili Kraljevoj Sutjesci kod Vareša. Određeni vijenac-kruna su nosili i pojedini hercezi, kao što je bio herceg Stjepan Vukčić-Kosača 1448. godine. Jedna vrsta vijenca spominje se u testamentu hercega Stjepana od 10. maja 1466. godine. Posebno stilizovan vijenac s ukrasima nalazi se i na liku hercega Stjepana Kosače u pečatima uz razne isprave i pisma. Nema velike sumnje da su bosanski banovi važniji od hercega nosili ban- ski vijenac koji su vjerovatno oblikovali u datum momentu u bosanskom krunu i ču- vali je na kraljevskom dvoru u Bobovcu ili na nekom drugom kraljevskom dvoru. Ugarski kralj Sigismund I je pisao u jednom latinskom ispravi od 28. novembra 1405. godine da je raskralj prognani Ostojia Kotromanić boravio u utvrdi Bobovac kod Vareša i da se u Bobovcu nalazi bosanska kruna.⁴⁸ Ovim važnim podatkom dokazuje se da su bosanski kraljevi imali posebnu krunu koju su, po mome mišljenju, ozakonili putem srpske krune njihovih praroditelja Nemanjića. U ovoj ispravi ugarski kralj Sigismund I nije spomenuo srpsku krunu u Bobovcu nego jedi- no bosansku kao znak suverenitetu Bosne kao države. Ovaj podatak nas upućuje na zaključak da je svaki bosanski kralj poslije 26. oktobra 1377. godine *krunisan jedino bosanskom krunom* iako je stalno nosio naslov "kralj Srbljem" ili "kralj Raške" tako se ostavljavao ispred naslova "kralj Bosne".

Neće biti naodmet da navedem nalaz kamene ploče uzidanu u veliku kamenu kuću u Dubrovniku, u ulici "Poljana Bunića" kod crkve Svetе Marije. Na toj ploči raspoznaće se lik orla i na njegovoj glavi lik krune s tri pregrade u sredini polja po- put nekih ljetvica. Ne sumnjam da je to grb bosanske kraljevine Kotromanića, bez obzira na njegovu eventualnu prepravku, obnovu. Kralj Tvrtko I piše Dubrovčanima 12. juna 1389. godine da će u njegovoj kući u Dubrovniku u koјu će se useliti, odjstwi njegov protovestijar kad dođe u grad Dubrovnik. Kad su Dubrovčani primili bosanskog kralja Ostoju za svoga građanina 25. februara 1399. godine u svojstvu suverena bosanske države, darovali su mu tvrdvo zidanu kuću-palaču koja je nekad bila *vlasništvo plemića Marina Bunića*. Izgleda da je na istoj kući Bu- nica i danas preostao originalni ili slični grb bosanske države. To mi ne smetišto grub nije na svom prvobitnom mjestu jer su mnoge kuće u Dubrovniku stradale dje-

⁴⁷ Lj. Stojanović, o. c., II, br. 675, br. 680; Vl. Čorić, *Kralj Tvrtko I Kotromanić*, Beograd 1925, 40—42 (ozbiljna rasprava); dr Pavao Andelić, *Srednjovjekovne pečati iz Bosne i Hertegovine*, Sarajevo 1970, tab. 28, pl. 51, br. 52, 54; Gr. Fejér, *Cod. dipl. Hungariae*, X—4, p. 388. *Kralj Ugarski Sigismund I* spominje grad Bobovac gdje čuva bosansku krunu (. . . castrum ipsius regis Orthoze Babulich-Bobovac vocatum ubi corona ipsius regni Bosnae conservatur . . .). Naglašavam da nijedan pisac u srednjem vijeku nije zabilježio da Mitli nazivaju Mileševu. To nisu učinili ni franjevi koji su u Milima imali svoj samostanski kustodije pod imenom samostana svetog Nikole i kustodije Mila. Sigurno su oni znali kako je imao nosilo njihovo glavno sjedište. To bi znali i dubrovački pri- sari u srednjem vijeku da su nisu spominjali Mileševu. Istina je da su neki novovjeksi pisaci Mile nazivali po analogiji i Mileševom, ali to ne daje nikomu pravo da ta dva mesta identificiraju. *Glasnik Žem. muzeja* 1897, 183—188, rad Thalloczya; Lj. Stojanović, *SS PP I*, br. 85, 87, 429.

limično ili potpuno od potresa 1667. godine. To sam naveo da se arheolozi i historičari detaljnije pozabave ovom činjenicom.

Znak suverenosti ili nekog naročitog privilegija je upotreba crvenog voska u pečatu. U pečatima bosanskih banova nije nikad bio *crveni vosak u pečatom polju*, nego tek onda kad je bosanski ban Tvrtko I postao kralj. Čim se kralj Tvrtko I okrunio za kralja Srbije i Bosne, pečati su bili dvobojni, tj. grudva od pečata bila je od prirodnog voska dok je otisk u legendi imao crvenu boju. Do proglašenja Bosnog kraljevina bosanski banovi u svojim pečatima imali su tamnu boju, nikako crvenu. Na kraju svoje dvije povelje iz 1378. godine Tvrtko I se potpisao crvenim mastilom.

Suvereni vladari poput rimskog cara dodjeljivali su pravo upotrebe crvenih pečata u poveljama u znak posebne povlastice, i to feudalima nižih od kraljeva. Tako je ugarski kralj Albert II (1437—1439) podijelio hercegu Stjepanu Vukčiću Kosači pravo da u svoj pečat stavlja crveni vosak što je kasnije potvrđeno carom弗里德里希 III Habsburgovac u ime sinovca mu Ladislava V Posmrčeta (Postuma). Tako je Stjepan Vukčić-Kosača još u svojstvu vojvode 1445. godine upotrijebio crveni vosak u pečatu iako tada nije bio herceg.⁴⁹ Da je kralj Tvrtko I postao kralj prije 26. oktobra 1377. godine, sigurno bi u svojim pečatima upotrebljavao crveni vosak, a u potpisu crveno mastilo pa, i u slučaju da mu je to pravo podijelio rimski papa ili rimski car. Ovdje ne dolaze u obzir bizantski vladari iz kuće Paleologa, bez ugleda u svijetu. Zato se mora odbaciti svaka nagadanje o krunisanju bosanskog bana Tvrtka za kralja prije 26. oktobra 1377. godine. Ovdje ne dolazi u obzir ni posebna bosanska krunidba bana Tvrtka prije krunidbe u Mileševi, i to zbog legitimite u naslijedivanju neke krune. Diplomaciju je vrlo važan faktor čijih se pravila morao držati i bosanski ban Tvrtko.

Medunarodno priznanje bosanske kraljevine poslije 1377. godine

Dubrovčani su u junu 1378. godine, pored isprava izdatih u Žrnovnici (Mlinama) kod Dubrovnika i u Trstvinci (Kraljevoj Sutjesci) kod Vareša 1378. godine, priznali naslov bosanskog kralja nazivajući ga "kralj Raške i Bosne". Tako je i Jakov Bech pred katoličkom inkvizicijom 1387. godine izjavio da je bio u mjestu Bosni (Visokom) gdje je vladao gospodin ban Bosna podložio kralju Raške. Ovim je Bech htio da naglasi da je ban Bosne ujedno i kralj Raške, što se odnosi upravo na kralja Tvrtku I. Tada nije postojao poseban kralj Raške niti kraljevina Raška, nego kralj Tvrtko I, nosilac naslova kralja Raške.

Ipak se po starom običaju ugarska kraljica Marija u aprilu 1383. godine osloviла kraljicom Rame unjetoj Bosne. Po ovom se vidi da još na ugarskom dvoru postoji tradicija o naslovu "kralj Rame". Na istovjetan je način ista kraljica postupila i 1384. godine.⁵⁰ Venecijansko vijeće je pisalo u julu 1385. godine svojim trgovcima koji su se spremali da oputuju u Kotor nakon što su im date informacije o darivanju Kotora raškom kralju Tvrtku I. Venecijanci su dobro znali da je ne-

⁴⁹ Gr. Čremošnik, *Studije za srednjovjekovnu diplomaciju i sigilografiju Južnih Slovena*, Sarajevo 1976, 78, bilj. 97, 99.

⁵⁰ M. Dinić, *Iz dubrovačkog arhiva* III, br. 90; Dragutin Kniewald, Rad JAZU 270, 240; P. Matković, *Starine JAZU* I, 148—150; Vj. Klaić, *Poviest Bosne*, sv. II, dio 1, prilog XII.

kad Kotor pripadao raškoj kruni pa su u ovom smislu oslovili kralja Tvrtku I, ali su izostavili naslov kralja Bosne. Venecijanski dužd ne boluje od pretjeranih i ne-realnih naslova. On se strogo držao diplomatskog protokola i nastupa u Kotoru i čitavoj Zeti tako da poštije staru srpsku ili rašku vladavinu. Novi ugarski kralj Karlo Drakić se nazivao kraljem Rame umjesto Bosne. Tako se je izrazio u jednoj ispravi 1386. godine. Iz ovih nekoliko podataka vidi se stil pisanja u pojedinim svjetskim kancelarijama u odnosu na bosanskog vladara i njegovu državu.

Bosanska kancelarija na kraljevu dvoru strogo se držala svoga stila u pisanju diplomatskih spisa. Tako su bosanski poslanici u avgustu 1390. godine došli u Split da odrede mede općine Split prema Klisu i općine Omiša. Tada su bosanski poslanici naglasili da je Stjepan Tvrtko I "milošcu božjome Raške, Bosne, Dalmacije, Hrvatske i Primorja slavni kralj". Za ove poslanike ne postoji izraz "kralj Rame".⁵¹

Komisija Zadrana je trebalo da oputuje u Đakovo u drugoj polovini 1393. godine gdje će se naći s ugarskim kraljem i kraljem Bosne od koga Zadrani trpe. Napominje se da postoji primirje između ugarskog kralja i kralja Bosne pa da lako se osigura Zemunik kod Zadra koji je u rukama bosanskog kralja. Tu se jasno vidi da se radi o samostalnoj Bosni. To se ponavlja i slijedeće 1394. godine u Bosni prešavši s velikom vojskom rijeku Savu da pokori Bosnu.⁵² Tako je i općina Hvar u martu 1394. godine priznala bosanskog kralja Dabišu koga naziva pravim naslovom "kralj Raške, Bosne, Dalmacije i Hrvatske". Znamo da se kralj Tvrtko I proglašio i kraljem Hrvatske i Dalmacije 1390. godine i time proširoj bar privremeno svoju državnu teritoriju izuzimajući Hrvatsku i Dalmaciju ispod vlasti ugarskog kralja Sigismunda I.⁵³

Kad je umro bosanski kralj Dabiša, ugarski kralj Sigismund I želio je, a i prije Dabišine smrti, da sjedne na bosansko-prijestolje te se s vojskom spustio u Bosnu u novembru 1394. godine. To je izvijestio Pavle De Ariminis, poslanik Franje od grada Mantove i naglasio da ugarski baroni nastoje da zauzmu Bosnu koju im je mnogo šteće nanijeli. Šteta je bila u vrijeme kralja Dabiše koji se poverao s nevjernim bosanskim podanicima kralja Sigismunda I. Kralj Sigismund I nagradio je svoje barone u decembru 1397. godine što su mu pomagali da osvoji utvrdu Dobor, u oblasti Usori, kraljevini Bosni. Tim je kralj Sigismund I očito dokazao i priznao da postoji samostalna bosanska država s kraljem na čelu. U jednom važnom pismu kralja Sigismunda I pisanim u Požegi u Slavoniji i upućeno općini Trogiru 2. juna 1398. godine spominje se da je vojvoda Hrvaje Vukčić Hrvatinac pristupio Osmanlijama protiv ugarske krune, i to uz pomoć nekih otpadnika od kralja Sigismunda I nastanjenih u "kraljevini Bosni". U istom mjesecu 1398. godine Vijeće umoljenih u Dubrovniku poslalo je kralju Ostojiću 500 dukata na dar povodom njegova nedavno izvršena izbora za bosanskog kralja. Već iduće godine Dubrovčani su ga oslovili kraljem a njegovu visoku vlastelicu — Bosnu. Tada, a ni poslije, bosanski kraljevi prilikom svoga izbora nisu nikad tražili dozvolu od ugarskih kraljeva za svoju krunidbu bosanskom krunom, iako su se ugarski kralje-

⁵¹ S. Ljubić, *Listine IV*, p. 219, 283; Vj. Klaić, o. c., prilog II.

⁵² Memoriale Pauli p. 38—42 (Vj. Klaić, *Poviest Bosne*, 202, bilj. 20); Ivan Thwrcz, *Chronica Hungarorum*, p. 272—273.

⁵³ S. Ljubić, *Listine V*, 325.

vi stalno nazivali kraljem Rame ili Bosne. To je očiti znak da je taj naslov "kralj Rame" prazno kićenje poput mnogih sličnih slučajeva na Zapadu u srednjem i novom vijeku.

Vojvoda Radić i brat mu župan Bjeljak Sanković u ispravi izdatoj Dubrovčanima 1399. godine spominju "svu Bosnu" i bosanskog kralja, prave predstavnike bosanske države. Spomenuto sam da je tada u Bosni bilo izborno kraljevstvo kojim uz kralja upravlja "državni savjet" i opći bosanski sabor koji su imali veliku vlast i bitno utjecali na razvoj bosanske politike.⁵²⁾

Ugarski kralj Sigismund I stalno je razlikovao državu Bosnu i njezine stanovnike od ugarske države. Stanovnike je nazivao Bošnjanimi koji su mu optimali i posljednje uporište u Bosni. Zato ih često naziva "prokleti nevjernici krune ugarske", pa i hereticima u lošem smislu. Tako se izrazio u januaru 1401. godine i nglasio da ga je zagrebački biskup pomagao u borbi protiv Osmanlija (Turaka) i "Bosanaca".⁵³⁾

Veliki bosanski vojvoda Hrvoje primio je u Sinju u Dalmaciji u maju 1402. godine poslanika grada Šibenika u zajednici sa šurjakom mu knezem Ivanom Nelićem i napisao povelju u ime bosanskog kralja Ostije. Tada se veliki vojvoda Hrvoje nazvao "gospodin vojvoda kraljevina Raške i Bosne". Bosna kao samostalna država odlučila je 1403. godine da bira sebi vrhovnog pokrovitelja u osobi kralja napuljskog Ladislava i odbaci takmacu mu Sigismunda Luksemburgovca u Budimiju.⁵⁴⁾

Pojedini visoki feudalci Bosnu darivali su imanja i postavljali župane u župama po svojoj volji i uz savjet svojih činovnika. Tako je bio veliki vojvoda Hrvoje 1403. godine imenovan u gradu Vrbasu na Vrbasu u župi Vrbasu za kneza Petrića Jurjevića, dok je kasnije ponudio kralju Sigismundu I Vrbaški-grad i Kozaru kao garantiju vjernosti. To je bilo pod pritiskom političkih prilika u Dalmaciji u kojoj je kralj Sigismund I igrao veliku ulogu postje 1409. godine.

Na krunidbu napuljskog kralja Ladislava za ugarskog kralja ljeti 1403. godine došla je u Zadar skupina bosanske gospode sa svojim kraljem Ostojom. O ovom piše Galloitus gospodin Viviano u Firenci. Tako i ovaj stranac zna da je bosanska država posebna politička jedinica koja ima pravo izbora vrhovnog zaštitnika, suverena. Tako su iduće godine, 1404., Dubrovčani pisali vojvodi Sandalu Hranicu da su već bili poslali svoje poslanike u Bosnu, ali nisu našli na okupu staleški sabor, vjerovatno u Milima kod Visokog.

Iz 1404. godine je ostala nadgrobna ploča s natpisom u bosanskoj cirilici vojnika Vignja Miloševića koji je služio sve bosanske banove i kraljeve od Stjepana II Kotromanića do kralja Ostepe. Pisac nije spominjao ni jednog ugarskog kralja nego jedino bosanske. Ovo je najbolji dokaz da je bosanska država imala svoju vojsku koja je branila suverenost Bosne. Natpis je na kamenoj ploči uzidan u kuću župe katoličke Kočerina kod Listiće, u Hercegovini.

⁵²⁾ V. Makušev, *Mon. Slav. Mer.*, II, 24 (. . . quis illi de Bossena aperunt regem istum in suum regem et dominum et denum usque ad confines vel luxus equitanti . . .); Gr. Féjer, *Cod. dipl. Hung.* X—2, p. 438, i dalje; E. Fermezdin, *Acta Bosnae*, 58—59 (. . . castro Dobor in districtu Uszore regni Bosnae . . .). V. Klaic, *Povijest Hrvata*, sv. II, dio prvi, 290; Lj. Stojanović, *SS PP I*, br. 135.

Dr Pavle Andelić, *Prilog*, Institut za istoriju, Sarajevo 1975/76, 29, 47.

⁵³⁾ F. Šilić, *Starine JAZU XXXIX*, 132 (*Nekoliko isprava iz početka XV st.*).

⁵⁴⁾ S. Ljubić, *Listine IV*, 461 (Nos Herwoje regnorum Rasic et Bosne dominus vojvoda . . .).

Treba napomenuti da se crkva dida bosanskog nazivala *bosanskom* sa svojim monasima na čelu. Tako se izrazio episkop ili đid crke bosanske u mjestu Janjićima kod Zenice 8. januara 1404. godine, dok se katolička crkva u Đakovu nazivala isto bosanskom, još od davnih vremena. Tako Venecijanci pišu 15. januara 1411. godine da je kralj Ostoj, nekad svrgnut s prijestolja, po volji bosanskih barona povraćen na kraljevski prijesto, naročito vojvode Sandala Hranice. To je jasno pravo bosanskih barona da biraju kralja po svojoj slobodnoj volji.⁵⁵⁾

Već sam napomenuo da su Dubrovčani bili najbolji i neposredni poznavaoči bosanskog društva i društvenog uređenja i politike. Zato su i mogli oplati razvoj bosanske države u tančine, u svim djelatnostima. Dubrovčani su pisali vojvodi Sandalu Hranicu u novembru 1405. godine i naglasili da su bosanski stanovnici, zvani *Bošnjani*, njihovi prijatelji i da su dubrovački trgovci slobodni u Bosni, *po rusagu bosanskom*, to jest po državi Bosni. Izraz rusag naugarskom jeziku označava državu i rado se davao ugarskoj kraljevini.⁵⁶⁾ Ponekad se i u oblasti u bosanskoj diplomatiji nazivaju orsagom, rusagom.

Ugarski kralj Sigismund I, ujedno i kralj Hrvatske, pozvao je grad Prešov 31. maja 1405. godine da plati 500 forinti poreza za trošak ugarske vojske koja je polazila na osvajanje teritorija bosanske države. Tada su privremeno Bihać i Dubica bili u rukama bosanskog vojvode Hrvoja Vukčića Hrvatinića. Ipak je kralj Sigismund I spomenuo da je napao na Bosnu s velikom vojskom da bi ispravio i obnovio granice svoga kraljevstva — "prema našoj kraljevini Ramu ili Bosni".⁵⁷⁾ Kralj Sigismund I napisao je pismo na latinskom jeziku u Bihaću 8. oktobra 1405. g. kojim daruje vlaškog vojvodu Butku Brankovića. Tada vojvoda Hrvoje nije bio godspodar Bihaća, nego isti godine u drugo vrijeme. Tadašnja situacija u Bosni lijepo i jasno objašnjava povelja pisana cirilicom od pisara bosanskog kralja Tvrtka II Tvrtkovića 20. juna 1405. godine kad se navodi da je kralj Tvrtko II u zajednici s hercegom Hrvojem i po savjetu bosanske vlastele ili kraljevstva bosanskoga izdao pomenutu povelju Dubrovčanima. U toj se povelji Tvrtko II potpisao da je *kralj Srbie, Bosne, Primorja, Humske zemlje, Donjih kraja, Usore, Soli, Podrinja i Zapadnih strana*. Ugarski kralj Sigismund I smatrao je da su sv bosanski posjedi njegova svojina pa ratuje da ih dobije za se, i to stalno. To mu nije nikad potpuno uspjelo.

Napuljski kralj Ladislav zorno prikazuje granice stare bosanske države na traženje bosanskog kralja Tvrtka II 26. avgusta 1406. godine. U ispravi se navodi da kralj Ladislav potvrđuje: — Sve i pojedine običaje, stanje i stara prava uvažavana i granice, i mede kraljevstva bosanskog posjedovanje još od Kulina, nekog bana države Bosne, naročito od strane Ugarske . . . i na način i po formi koje je granice imao rečeni Kulin ban prema Ugarskoj da je tako posjedovan do kraljevstvo —. Vidi se da je Kulinova država bila tačno do Savu gdje počinju granice kraljevne Slavonije kojom su upravljali ugarski kraljevi. Upravo u vrijeme izdavanja

⁵⁵⁾ *Bulletino IV*, 173; V. Makušev, *Mon. hist. Sl. Mer.*, vol. I, 429—430; Varžava 1874; Ljubo米尔 Stojanović, *SS PP I*, br. 277; S. Ljubić, *Listine VI*, 134 (Rex Hostio de voluntate baronum Bosniæ in dicto regno reversus et specialiter Sandalo Hranicæ . . .); M. Vego, *Zbornik I*, br. 1.

⁵⁶⁾ Lj. Stojanović, *SS PP I*, br. 286, br. 440.

⁵⁷⁾ Gr. Féjer, *Cod. dipl. X—4*, p. 377; Lj. Stojanović, *SS PP I*, 513; Vj. Klaic, *Poviest Bosne*, 230, bilj. 52 (*Regnum nostrum Ramae seu Bosnae . . .*).

isprave kralja Ladislava ugarski kralj Sigismund I je povrijedio bosanski integritet otinajući pojedine gradove u Usori i na drugim područjima bliže Savi.³⁹⁾

Dubrovnik je kao slobodni grad dozvolio raskraju Ostoji Kotrmaniću da dode i nastani se u Dubrovnik. To je bilo u septembru 1406. godine. Protiv toga je nakon 7 dana protestovao vojvoda Sandalj Hranić komu su Dubrovčani odgovorili da je svakomu slobodno doći u Dubrovnik ko god bježi, "prib Bosnom". Ovdje se pod imenom Bosna misli na bosansku državu ili njezinu plemstvo.⁴⁰⁾ Tu misao potvrđuje kralj Sigismund I u jednoj ispravi s kraja decembra 1408. godine kad je napomenuo da je kaznio buntovne Bosance i da je ušao "u rečeno kraljevstvo Bosna". Usprkos tomu još se u diplomaciji ponegdje pojavljuje izraz "kralj Rame" kao što je u pismu pape Grgura XII u junu 1409. godine upravljenom dubrovačkom kardinalu Ivanu.⁴¹⁾

Bosanski kralj sa svojim plemstvom je imenovo pojedine vojne rukovodiće dajući im ujedno ustaljene naslove: veliki vojvoda ili vojvoda bosanske države. Zato Dubrovčani pišu velikom bosanskom vojvodi Sandalju Hraniću da taj naslov nosi milošću božjim i rusaga (države) bosanskoga. Još su napomenuli da su od davnine imali slobode i krasne zakone s rusagom bosanskim i da je narod rusaka (državni) od Bosne slobodno dolazio u Dubrovnik da kupuje so. Po ovoj sadržini pisma dubrovačkog kneza i vlastele jasno se razabire da su Dubrovčani razlikovali bosansku državu od ugarske i ostalih.

Strani diplomatni su se u svojim spisima izražavali na diplomatski način. Tako su Dubrovčani pisali kralju Sigismundu I kao svomu priznatom suverenu u drugoj polovini 1415. godine i javili mu da su *baroni Bosne bili na općem državnom saboru i odlučili da oduzmu Srebrenicu* koju je nekad darovalo ugarski kralj Sigismund I despotu Stevanu, gospodaru Raške. Ovim je bosanski sabor htio da naglasi da je rudarski kraj Srebrenica sa varoši Srebrenicom na čelu dio bosanske države i da na nju nije imao pravo darivanja ugarskog kralja. Dubrovčani su javili da su se u avgustu 1421. godine sakupili plemići Bosne na saboru u Milodražu da se dogovore o krunisanju Tvrtka II Tvrtkovića za bosanskog kralja. Tada su mu Dubrovčani poslali dar od 750 perpera (oko 350 dukata) u vrijednosti sukna. Na sličan način je kasnije izabran i kralj Tomaš Ostojić u proljeće 1444. godine, ali se kasnije nije krunisao, bojeći se naroda da primi krunu od pape. Ova bojazan je dolazila od velikog broja protivnika u redovima bosanske crkve s didom na čelu. Tako se krunio i bio biran na državnom saboru i posljednji bosanski kralj Stjepan (Stefan) Tomašević u novembru 1461. godine uz prisustvo papinog poslanika.

Dubrovčani su i nadalje održavali diplomatske odnose s Bosnom i imali trgovske veze, tako da su u julu 1419. godine pisali vojvodi Sandalju Hraniću Kosači da su od njega i njegove braće dobili polovinu Konavala po zapisanim potvrdama "od kralja bosanskoga i rusaga bosanskoga". Venecijanci su napisali pismo Korču-

³⁹⁾ U ispravi kralja napuljskog Ladislava Anžuća od 26. augusta 1406. godine opisuje se obim bosanske države Kulina bana premdaje "omnes et singulas consuetudines, statutum et iura antiquissima eius us operatas, nec non confinia et metas ipsius Regni Bosnae possessa et possessas per quandam specie tabilem Culin olim regni Bosnae banum . . . et singulariter a partibus Hungariae . . . modo et forma, quibus illas et illa dictis Culin banus et maxime a dictis Hungariae partibus dum vixit, habuit et possedit . . . Licius, *De regno Dalmatiae* . . . p. 261–262.

⁴⁰⁾ Lj. Stojanović, *SS PP I*, br. 287.

⁴¹⁾ Fr. Ražki, *Rad IV*, p. 97, nota 2; A. Theiner, *Vet. mon.*, 347; *Glasnik Zem. muzeja* 1913, 325–327.

lanima 1420. godine da dolaze u Neretu (Narentu) na trg "svi Bosanci vlasti (stotčari)" sa srebrom, voskom, kožom i drugom robom te kupuju u trgovinama so i sukno od skupog ikiva.

Vrlo je značajna činjenica kao dokaz suvereniteta bosanske države što kralj Tvrtko II Tvrtković piše u Bobovcu 2. septembra 1427. godine da *poklanja bosansku krunu grofu Hermanu Celjskomu* za razne zasluge i to pod uvjetom ako kralj Tvrtko II ostane bez potomaka.⁴²⁾

Te činjenice očito potvrđuju da se država Bosna i njezino ime ustalilo u diplomatskim krugovima i na bosanskom dvoru. Tako se Tvrtko II Tvrtković u drugoj polovini 1422. godine u pismu iz varoši Visokoga upravljenjem dužu Venecije nazvao da je *božjim milošću kralj Raške, Bosne i Primorja*. Malo kasnije, 1433. g., ugarski kralj se u nekom razradenom planu o ustrojstvu svoje vojske, naziva *kraljevom Rame* dok iste te godine, u drugom pismu, navodi da su Hunmski zemlji, Livnu i Bistički grad u samom Livnu oduzeti od *Bosanaca* iako je te posjede nekad držao ugarski kralj Ljudevit I, u doba prvih godina vladanja bana Tvrtka u Bosni.⁴³⁾ Ugarski kraljevi su se, kako sam spomenuo, stalno uplatili u bosanske državne poslove i nastojali s većom ili manjom srećom da osvoje poneki bosanski strateški važan grad. Kad su stanovnici bosanske države zauzeli posljednje ugarsko uporište Veselu Stražu kod Bugojna u centralnoj Bosni 1414. godine, pobunila se kraljica Barbara iz Budima i naglašila da su joj utvrdi Veselu Stražu oteli *Bosanci* jer je zapovednik ugarskog kralja nije dobro utvrdio. S teškom mukom su bosanski feudalci zauzimali bosanske utvrde koje je držao ugarski kralj, bilo silom, zamjenom ili kupovinom. Ovdje ne smijemo zanemariti činjenicu da su ugarski kraljevi imali u bosanskoj državi ponekog feudalca, prijatelja i protivnika bosanske samostalnosti. Takvi su se u diplomatskim bosanskim spisima naročito naglašavali i nazivali izdajnicima.

Kad je umro veliki bosanski vojvoda Sandalj Hranić 15. marta 1435. godine, kralj Sigismund I je odmah stavio svoje ruke na Hunmsku zemlju i tražio preko Dubrovčana da ga priznaju za svoga suverena. Tada je u Hunmskoj zemlji bio veliki strah od nezajede Osmanlija, pa su hunmski feudalci tražili pomoć od Ugara i povremeno priznavali njihova kralja. Na ovo se nije osvrtao vojvoda Stjepan Kosača koji je na molbu Dubrovčana potvrdio njihove povlastice koje su nekada dobili od hunmskih knezova. Vojvoda Stjepan Kosača je došao u Nevesinje te, ispod utvrde Vjenačka, izdao jednu ispravu na hrvatskosrpskom jeziku 10. oktobra 1435. godine. Zanimljivo je što vojvoda Stjepan naglašava u ispravi da taj njegov diplomatski spis vrijedi pred ugarskim kraljem, carem turškim i kraljem bosanskim, ili pred ma kim od bosanskih stanovnika. Ovima je jasno da no znanje kasnijih herceg Stjepana da je Bosna ravnopravna država sa svim ostalim nabrojanim savremenim

⁴²⁾ M. Pucić, Spomenici I, Primjedba XXI i V. Klaić, *Povijest Bosne*, 325, bilj. 4; Lj. Stojanović, *SS PP I*, br. 311; K. Jireček, *Handelsstrassen . . .*, 39, bilj. 117; V. Čorović, *Historija Bosne*, Beograd 1940, 540; S. Ljubić, *Listine X*, 179; N. Jorga, *Notes II*, 417; Lj. Stojanović, o. c., I, br. 315; S. Ljubić, *Listine VIII*, 49 . . . *tuti Bosneci a i/o Vlachi con loro argenti, cere, pelame et altre mercandante et tolono alla sale e panni . . .*

⁴³⁾ S. Ljubić, *Listine VIII*, p. 202–203; Ljudevit pi. Thallachy, *Povijest (banovine, grada i varoši)* Jajca 1450–1527, Zagreb 1916, 288–189; Ilijan Ruvarac, *Glasnik Žemaljskog muzeja u Sarajevu* 1894, 225; isti, *Wiss. Mittteilungen*, IV, Wien, S. 340; Sima Čirković, *Istoria srednjovekovne bosanske države*, 259–260; VI. Čorović, *Historija Bosne*, Beograd 1940, 435.

državama. Ipak, uza sve to, poslije tri godine ugarski kralj Albert II nosi u diplomatskim spisima naslov "kralj Rame", po tradiciji dvora u Budimcu.⁴⁹

Bosanski franjevci u državi Bosni su nastojali da ne zavise o tudinskoj crkvenoj vlasti nego jedino o svome generalu fada u Rimu. Zato su kustosi franjevačke bosanske vikarije podnijeli pismeni zahtjev papi 1448. godine navodeći da ne žele da se podredje talijanskom vikaru jer bi to bilo na njihovu štetu. Papa je dao ispitati ovu stvar preko svoga legata u Bosni biskupa Tome i naredio mu da se uđovlji bosanskim franjevcima.⁵⁰ Dubrovčani su 1451. godine nazvali bosansku državu *svetim kraljevstvom*, jer im je bosanski kralj Toma trebao u borbi protiv hercega Stjepana.

Ovi podaci nimalo ne umanjuju neovisnost bosanske države ako navedem i jedan naoko suprotni podatak. Poznato je da je kralj Toma poslije smrti kralja Tvrtske II Tvrtskoga s teškom mukom došao na bosanski prijesto, naročito zbog Tomaseve prve žene iz niskog roda. Zato se kralj Toma oslonio na ugarskog kralja Ladislava i njegovog glavnog vojnog komandanta Ivana Hunjadija. U svome poduhvatu je ustinu uspio. Zato se zahvalio Ivanu Hunjadiju u Bobovcu na latinskom jeziku 3. maja 1444. godine. Oslovio se općim imenom bosanski kralj. Radi boljeg razumijevanja donosim dio isprave u prijevodu: — Mi Stjepan Toma, *kralj bosanski*, javljamo svima kojih se tiče da sam, pošto je prijetio ovoga kraljevstva iz smrti slavnoga spomenuta kralja Tvrtske, našega predragoga strica bio ispružen, po njegovoj odredbi ostao gospodar gradova i primorskih posjeda istoga kraljevstva: to je preblagi gospodin naš Ladislav, kralj ugarsko-poljski, po savjetu, dobroj volji i odredbi moćnog gospodina Ivana Hunjadija, vrhovnog vojvode svih vojska, mene svećano za kralja bosanskoga namjestio i potvrdio. — Tada se kralj Toma obavezao da će svake godine na određenim danima plaćati Ivana Hunjadiju 3000 dukata u znak vjernosti Ugarskoj. Tada se kralj Toma nije krunisao u Milima kod Visokoga.

Kad su Dubrovčani sklopili ratni savez s kraljem Tomom u Bobovcu 18. decembra 1451. godine, Toma se oslovio punim naslovom "*kralj Srbije, Bosne, Primorja, Humske zemlje, Donjih kraja, Usore, Soli, Podrinja, Zapadnih strana i drugih krajeva*". Interesantno je da je kralj Toma skratio pomenuti naslov u posvetljici u Kreševa izdajotu 3. septembra 1444. godine. Tada je kralj Toma napisao da je "*kralj svoj Bosni i Donjim krajem i k tomu*". Izraz *sva Bosna* označava sve izričito nenavedenu zemlje bosanske države, to jest razne oblasti i krajeve. Drugi put, s kralj Toma jednake izravno 7. januara 1456. godine. Ovakva situacija u oslovljavanju bosanskih kraljeva izražava se i na nekim nadgrobnim kamenim spomenicima kao što je na stećku u selu Kašićima kod Konjica, ispod grada Koma, u srednjovjekovnoj župi Komu. Tu se spominje u natpisu Kurjak Vučić koji je vjerojatno poginuo u Bijelom Polju kod Mostara u doba ratovanja hercega Stjepana Vukčića Kosače i sina mu Vladislavu uz savez s Dubrovnikom i kraljem Bosne Tomom, 1451—1453. godine. U tome natpisu se spominje "*Bosna i Dubrovnik*". Pod imenom Bosna pisar smatra državu Bosnu, bosansko plemstvo a Dubrovnik autonomu općinu.⁵¹

⁴⁹ Jos. Gelicich—Thallóczy L., *Diplomatarium Kagusinum*, p. 390—391; Lj. Stojanović, SS PP, II, br. 647; Petar Matković, *Strine JAZU X*, 155; L. Thallóczy, *Studien*, S. 89.

⁵⁰ A. Theiner, *Monumenta Hungariae*, II, p. 250; E. Fermedžin, *Acta Bosnae*, p. 208.

⁵¹ Arkiv II, 38—39; J. Gelicich-Thallóczy, o. c., br. 285; Lj. Stojanović, o. c., II, br. 696—698; Marko Vego, *Zbornik*, III, br. 177.

Diplomaciju je i nadalje smatrala da je Bosna suverena država poput ostalih u Evropi. Tako venecijanski dužd stalno priznaje bosansku državu kao teritorijalnu jedinicu s kojom održava tjesnes veze ekonomskog karaktera, rijetko političkog. Generalni guverner Albanije Melhior od Imole je pisao gospodri Renegardi de Gonzaga 19. jula 1463. godine da je sultan iz Carigrada zauzeo veći dio kraljevine Bosne i da je odmah napustio Bosnu i uputio se u Sjenicu u Srbiju. Osmanlije su postigli zatećeno stanje u Bosni tako da su imenovali domaćeg čovjeka Matiju za bosanskog kralja. Nazvali su svoju upravnu jedinicu u Bosni bosanskim sandžakom umjesto bosanskom kraljevinom.

Osmanlije su stalno napredovali u pravcu Vrbasa i Save. Zato je kralj Matija Korvin došao lično u Jajce da odate organizuje otpor Osmanlijama uz pomoć hercegovačkog vojvođe Vladislava Hercegovića. Za veliki uspjeh u ovom ratovanju kralj Matija je izdao povelju u Jajcu 6. decembra 1463. godine i darovao vojvodi Vladislavu Hercegoviću posjede u Rami, Livnu i Uskopiju. Tada je kralj Matija napisao da su Turci (Osmanlije) upali u "kraljevinu Bosnu" i ubili joj kralja Stjepana (Tomaševića).⁵²

Da bi spriječio osmansko nadiranje u kraljevinu Bosnu ugarski kralj Matija je zbog svojih granica nastojao da se rat vodi na bosanskom području. Zato je uz privolu svojih barona i visokih svećenika izabrao za novog bosanskog kralja Nikolju Iločkog 1471. godine koji se, u jesen iste godine, krunisao u Jajcu, sve, to bože za spas Bosne.⁵³

Dubrovčani su stalno spominjali Bosnu kao jedinstveno tijelo iako je bila pod osmanskom vlašću. U ovom smislu je pisao, do sada neiskorišteno u historiji Bosne, iako nije u uskoj vezi s mojom temom, Dubrovčanin Kalistus Šimon kad se pismeno javio iz Barolije u Italiji knezu Polikastru u Italiji posljednjeg dana marta 1484. godine. Šimon Kalistus je napomenuo da su Turci (Osmanlije) imali tri vojna kapetana u Bosni koji se u svakodnevnim poslovima dogovaraju. Među njima se imenuje: Soliman-baša, Daut-baša i treći kapetan, brat kneza Vlatka, sina hercega Stjepana. Spominje se i Ahmet-beg Hercegović kao aga janjičara koji radi po svojoj volji. Po ovom pismu se vidi jedna novina, jer se do sada smatralo da je vojvoda Vladislav, u ovom pismu spomenut kao braća kneza Vlatka Hercegovića, već davno odselio u Slavoniju gdje mu je kralj Matija dao Veliki i Mali Kalnik za izdržavanje. Bez obzira na staro tumačenje o vojvodi Vladislavu Hercegoviću postoji ovaj novi dokaz da je vojvoda *Vladislav Hercegović bio osmanski kapetan u Bosni u martu 1484. godine*. Možda se odatle povukao malo kasnije.⁵⁴

⁵² Fr. Rački, *Rad JAZU VIII*, p. 149. nota 3; V. Makušev, *Monumenta Hist. Sl. Mer. vic. populorum*, Belgradski 1882, br. 4; Šime Ćirković, *Istoriski glasnik Ist. drutvina Srbije* 1954, sv. 3, 126, bilj. 4, 125, 128—129; Hazim Sabanović, *Bosanski pašaluk*, Sarajevo 1959, 49—50.

⁵³ E. Fermedžin, *Acta Bosnae*, p. 258; V. Makušev, o. c., II, br. 10. Rektor i Vijeće i općina Dubrovnik pisali su kralju Ferdinandu od Sicilije kako su svi prelati i baroni ugarskog kralja s kraljem čelu izabrali za bosanskog kralja Nikolu Hočkog (come la Maesta del Re de Hungaria con consenso di tutti e Prelati e Baronii ha creato Re di Bosnia lo illustrissimo Signor voivoda Nicolò di Ilach, el quale se expecta che venga ad Jaza ad coronare . . .), Kod L. Thallóczyja, *Studien*, S. 433—434, 118.

⁵⁴ V. Makušev, o. c., II, 554—555 (bb. 14). U pismu Simona Kalista navodi se kakvo je stanje u Bosni 1484. godine (. . . che lo gran Turco have facti tre capitani dell' armata, zoe lui, Soliman bassi, Daut Bassi et un altro figlio de chereghet, fratello del conte Vlatcho, ad cie e che non debiano fare uno senza altro, che facciano come fece Augmat (Ahmat) bassa e più un altro fratello de agaz de janizari haveli dicto . . .); E. Fermedžin, *Acta Bosnae*, p. 298—299.

Na kraju naglašavam da je tradicija o samostalnoj bosanskoj državi ostala dugo u uspomeni dubrovačkih pisara i raznih vijeća. U vrijeme konačnog osvajanja bosanske države u cijelini, razni trgovci iz bosanskog sandžaka i hercegovačkog i nadalje su dolazili u Dubrovnik i slobodno trgovali sa svojim i dubrovačkim kapitalom. U ovoj trgovini se naročito ističu gradovi iz istočne Bosne i Hercegovine te gradovi Prijepolje. Spominje se u dubrovačkim dužničkim knjigama iz septembra 1493. godine kako su trgovci Nikola Ratković i Nikola Veljić (Velič), obadva iz Prijepolja iz Bosne, garantovali svojim imanjem da će isplati dug Dubrovčanima Franji Radovanu, zvanom Strujić, i to u iznosu od 9 dukata. Iz ovog podatka se očito vidi da su Dubrovčani dobro znali da je nekad grad Prijepolje bio u sastavu bosanske države iako je pomenute godine pripadao hercegovačkom sandžaku. Tradiciju o jedinstvenom imenu za bosansku državu su stalno čuvali bosanski franjevci bosanske vikarije u svim svojim spisima od pisama do knjiga i zapisa. Ovakav je slučaj bio i u vrijeme kad su u Bosni upravljali stranci u svojstvu bosanskih vikara. Kad se održao generalni sabor (kapitul) franjevaca u gradu Asizi u Italiji 1. juna 1487. godine, donesen je zaključak da kustodija Bosna bude samostalna, odvojena od vlasti franjevaca bosanske vikarije. *U djelokrug rada bosanske kustodije uklapaju se svi krajevi koji su pod osmanskom vlašću.* Vidi se da franjevci zadržavaju svoje staro ime za zemlju u kojoj žive – Bosnu.

Ugarski pisac se strogo drže stila pisanja i oslovljavanja svojih vladara bez obzira na stvarnost. U svojim radovima se zadržavaju na starim preživjelim izrazima koji za historičare u pojedinim vremenskim periodima ne predstavljaju mnogo. Tako je pisao ugarski pisac Ivan Turoci u svojoj hronici o historiji ugarskih kraljeva i države s feudalima na raznim stepenima. Služio se dvorskim izvorima iz Budimpa da je ugarskog kralja nazivao "kralj Rame". Djelo je napisano krajem 15. vijeka.⁷⁹⁾

Da bismo se potpuno uvjerili da je srednjovjekovna bosanska država bila svjetski priznata kao samostalna država bez obzira na privremeno i skoro formalno priznanje nekog moćnijeg susjednog vladara, najbolji je dokaz da su bosanski banovi i kraljevi imali sve odlike suverenih vladara koju su se sastojale po internacionalnom pravu u samostalnom vođenju diplomacije i oslovljavanju, sudstvu, darivanju gradova i posjeda, zamjeni gradova i posjeda, u pravu kovanja novca, iskorijščavanju rudnog bogatstva, sklapanju trgovackih ugovora sa stranim državama i autonomnimi gradovima. Poznato je da su bosanski banovi iz roda knezova i banova Šubića od 1299–1322. godine i kasnije, u doba vladanja bana Stjepana II Kotromanića poslije 1338. godine, kovali više vrsta bosanskih dinara. Istim da ugarski kraljevi nisu nikad imali punu i trajnu vlast u bosanskoj državi u srednjem vijeku, nego su se za nju stalno borili vojnom silom i uz pomoć crkvenih starjelina iz reda stranih i domaćih misionara i redovnog domaćeg clera. Činjenica, kao što sam spomenuo, da su ugarski kraljevi molili bosanske banove, kraljeve i bosanske feudalce da zamijene neki bosanski grad za drugi: bosanski da slavonci, najbolji je dokaz samostalnosti domaćih vladara uz saglasnost domaće vlastele.

Ugarski kraljevi tražili su redovno zamjenu gradova–utvrđenja strateškog značaja ili su ih silom osvajali. Ako im to nije uspjelo, poslužili su se diplomacijom i

⁷⁹⁾ HAD, Debita notarie, knj. 55, list 177, verso (. . . de Plieuglie di Bosna . . .); Ivan de Twrocz, Cronica Hungarorum (kod Schwandtnera, Scriptores rerum Hung., I, p. 360).

raznim savezima s domaćim feudalcima proglašavajući i krstaške ratove. U čitavom nizu borbi države Bosne za svoju samostalnost dolazi u obzir i pomoć bosanske crkve s didom na čelu, naročito u istočnoj i centralnoj Bosni i u Usori. Mislim da je bosanska crkva s didom na čelu bila motorna snaga koja je stalno pomagala bosanski dvor i državu u interesu. Otpor tudinu davali su i stanovnici srednjovjekovne Hercegovine bez obzira na tri vjeroispovijesti koje su postojale u hercegovačkom društvu. To se neprestano naglašava u stranim i domaćim diplomatskim spisima. Poznato je da suvereni vladari nisu uvijek pitali svoje podložne feudalce da dodjelu nekih povlastica, kao što je to činio ugarski kralj u odnosu na bosansku državu i njezine predstavnike. Vidjeli smo da ugarski kraljevi, tobožni suvereni nad Bosnom i državom, nisu nikad uspjeli u srednjem vijeku da nametru stanovnicima Bosni i Hercegovine njihov naslov "*kralj Rame ili Bosne*", pa, ni u vrijeme najprisnijih diplomatskih odnosa i rodbinskih veza između Kotromanića i Anžujsaca iz Budima. *Bosanski stanovnici su vrlo dobro znali kakvo ime nose i u kakvaj zemlji, državi žive.* Zato su dosljedio i bez izuzetka zadržali svoje pokrajinsko i državno ime Bosna bez obzira što su na tom području živjeli suplemenici: narod Hrvata i narod Srba.


Na kraju spominjem, radi pravilnog shvatanja ovoga rada, da u ovom radu raspravljaju jedino o teritorijalnom razvitku bosanske države, državnosti i suverenosti na osnovu tadašnjeg klasnog društva u kome su metovi bili bez političkih prava. Jasno se vidi da se u srednjovjekovnoj bosanskoj državi podrazumijevaju svi njezini stanovnici bez razlike nacionalnih imena koja su postojala od prvih dana oseljenja Južnih Slavena. Doznali smo da su nacionalna imena u srednjovjekovnoj bosanskoj državi postepeno bila potiskivana u domaćoj i stranoj diplomaciji da ustupe mjesto državnom nazivu. Ostale su i vjerske razlike kroz čitavi srednji vijek. Sličan proces bio je u čitavoj feudalnoj Evropi. Upravo ime Bosanska država obuhvatilo je u sebe sva postojeća nacionalna imena, kao nijihov nosilac s najvećom dozom vjerske tolerancije, osim sporadičnih iznimaka nastalih pod utjecajem tuđinske vlasti. To se stanje produžilo i u osmansko (tursko) doba poslije 1463. godine iako su novoosnovani bosanski sandžak, kasniji pašaluk skupa s hercegovačkim sandžakom u Foči bili područje stanovnika različitih naroda s posebnim nacionalnim imenima i osobenostima u svakodnevnom životu, ali, ujedno i s mnogim zajedničkim običajima.

Napomena: Pomenuti rad završio sam još 1977. godine povodom šeststogodišnjice stvaranja bosanske kraljevine.

DOKUMENTI



Sl. 1. Dio okruglog glagoljskog natpisa iz Kijeveca kod Bosanske Gradiške iz 10—11. vijeka (Marko Vego, Zbornik natpisa srednjovjekovne Bosne i Hercegovine, knj. IV, br. 277). Preostali dio natpisa spominje gradnju (vjerovalno) crkve.



Sl. 2. Povelja-isprava hrvatskog kneza Muncimira (Mutimira) iz 892. godine sa spomenom župana Hlivna (Livna) Želimira ili Željiveka (Duško Kečkement, Kaštel-Sućurac, Split 1978., str. 53—59).

Prijevod isprave hrvatskog kneza Muncimira (Mutimira) iz 892. godine sa spomenom župana Hlilova (Livna) i po drugu Mihi Baradi glasi:

"U ime oca i sina i duha svetoga. Godine poslijе nego je Krist doista primio presvetu tijelo od Djvice osamostinu devedesetidruge, indikacije jedanaeste, dvadeset i osmog rujna.

Dok su se vodile oštire prepiske između biskupa Solina i Nina o darovanju koje je nekoć učinio Trpinir, pobožni vladar, predavaš kao vlasništvo i posjed svete majke crkve Dujma i Staša, blaženih mučenika, crkvi Svetog Jurja, i to onu koja je u Putalju, na riječi Petra splitskoga nadbiskupa. Pa za ovu spomenutu crkvu, darovanu od rečenoga vladara i pravoljapanom ispravom zajamčenu, imamo pisano svjedočanstvo da je predana kao vlasništvo u posjed naše crkve.

Odgovarajući Aldefredu, biskup ninske crkve govorao je: "Nije tako nego radije pripada kao vlasništvo našoj crkvi, jer nije predana crkvi Svetog Dujma i Staša, kako vi to kaže, da je ona ima као vlasništvo nego da je njen biskup privremeno uživa".

Dovaznici da se to tako zgada, ja Muncimir, po milosti božjoj vladar Hrvata (Muncimiro, diuinu munere iuvatus Croatorum dux), sjedeći na očinskom prijestolju, Gospodnjim nadahnućem, jednođušum pristankom svih mojih vjernih i pravka puka, sve pretresavši i zaključivši raspravu, odredio sam da već spomenutu crkvu Svetog Jurja predam ispravom u vlasništvo crkvi svetih mučenika Dujma i Staša, sa svim prihodima, rashodima, robovima i rođakinjama, poljima i vinogradima, oranicama i sumama, uopće sve pokretne i nepokretne.

Koju crkvu, Bog mi je svjedok i zaštitnik, hoću da se nijedan od mojih naslijednika ne samo oteći od vlasti slike crkve ili bili u čemu umanjiti ne usudi, nego po starom običaju, kao darovanu od mog oca, povraćamo i upravo sada po ovoj ispravi ponovo predajemo u vlasništvo, da potpuno bude u posjedu rečene crkve.

Tko bi pak poslijе upaljen zubljima lakoćom i podignut na rogovima oholosti, omašavačujući našu odluku, htio malo prije spomenutu crkvu oduzeti od vlasništva svetih mučenika Dujma i Staša ili pokušao, bilo na koji način, spomenuto darovanje oštetići, neka ga snade srđba Svemogućeg gospodara nebesa, Spasitelja svijeta, te svih svetih; neka je nerazređivo svezan prokletstvom 318 otaca; k tomu neka padne na njega i njegov dom, kao i na njegove pomagalice, deser zala koju su se zbilja u Egiptu, a guba Sirca Naanama njih neka nikada ne ostavi; neka ih proguta zemlja kako Datana i Abrirona; a na posljednjem sudu, imajući protiv sebe dosljednost svetaca, neka su vragom i negovim strašnim anđelima te Judom Iskariotom budu nagrađeni u ognju paklenom, gdje se vatra ne trne i crvi ne umiru.

Učinjeno u Bijacićima pred vratima crkve Svetе Marte Djvice, vremena, dana, indikacije goresponzitulirali pred ovim svjedocima koji pristaju i potpisuju. Zatim da unaprijed ne prestanu važiti, naredisimo da se na donjem kraju zapečati našim prstenom.

Znak mojom rukom koji gore Muncimir izdavač ove darovnice.

Znak rukom: Budimir, dvorski župan.

Znak rukom: Željivek, župan Livna.

Znak rukom: Petar župan.

Znak rukom: Pristina, župan mačonoša.

Znak rukom: Prvad, župan konjušnik.

Znak rukom: Željistar, župan komornik.

Znak rukom: Željijed, župan peharnik.

Znak rukom: Boljedrag, župan komornik.

Znak rukom: Budimir, župan vladarice.

Znak rukom: Kržemisl, drugi komornik.

Znak rukom: Stjepan, sin Budimira, treći komornik.

Znak rukom: Željdrag, vladarice mačonoša.

Znak rukom: Pribijeh, sin Petra, župan.

Znak rukom: Dragočaj, sin Samočasnog.

Znak rukom: Tugina, župan Štitonoša.

Znak rukom: Žital, predstojnik samostana.

Znak rukom: Žbirdag, župan Klisa.

Znak rukom: Pavaj, rizničar.

Sutradan pak, 29. rujna, došavši ja više puta spomenuti vladar u grad Split pred oltare rečenih svetaca, postavih svojom rukom ispravu, uz druge darove do kojih sam mogao doći, na posvećeni oltar svetog Dujma, i tako predavši u vlasnost rečeno darovanje svetom Dujmu, otidoh.

Ja, Firmin, dakon i kapelan rečenoga vladara, na zapovijed gospodina moga Muncimira, slavnoga vladara pred spomenutim svjedocima napisah što sam čuo i poslijе predajem, neka je sretno, završih."

Latinski prijepis Muncimirove isprave nalazi se u župskoj crkvi u Kaštel-Sućurcu kod Splita.




S. 3. Povelja-isprava bosanskog bana Kulina pisana 29. augusta 1189. godine u korist dubrovačke trgovine (Ljubo Stojanović, Starc srpske povelje i pisma, I, br. 3).

Povelja-isprava bana Kulina izdata Dubrovčanima 29. augusta 1189. godine čirilicom od dijaka Radoja u kojoj se potvrđuje prijateljstvo i slobodna trgovina između Bosne i Dubrovčanika.

Povelja-isprava u prijepisu glasi:

"Uime oca i st(j)ima i s(v)e tago d(u)ha. Ja ban' bos'n'ski Kulin' prisjezaju (prisežem) tebi, knezu Kr'vedu i u 'sim' (svima) gradam' (gradanima) Dubrov'čam' (Dubrovčanima) (da će) pravi prijatel' (prijatelj) biti vam' od' sele i do vijeka i prav' goi dr'žati s' vami i pravu vjeru dokola (dokle) s'm' (sam) živ': v'si (svi) Dubrov'čane (Dubrovčani) kira (koji) jede po moemu vladanju (državi) tr'gujuke (trgujući), godje (gdje) si kto hoke (hoće) krjevati (kretati) godje (kudaj) si kte mine pravov' vjerov' (pravom vjerom) i pravim' sr'd'cem' (srećem) dr'žati e (je) bez' v, sauke (svake) zledi (zlobe) razve što mi kto (tko) da svoev' volov' (svojom voljom) poklon' i da im ne bude od' moih' ē'st'nikov' (činovnika) sile i dokole (dokle) u mne (u mene) budu, dati im' s'jet' (dače im se savjet) i pomoč (pomoći) kakore i sebi, kolikore moge (može) bez' v'sega (svoga) z'loga primisla: tako mi Bože pomagai (pomagaj) i sie (ovo) stgo (svetoga) evangelie (evangelije). Ja Radoe (Radoje) dijak' ban' (banov) pisah' isku (ovu) knigu (knjigu) povelov' banov' (po zapovijedi banova) od' rož' stva Hristova: iskuša (iskuša) i s'to i osm' (osam) deset' i devet' ljet', mjeseca av'gusta u d'vadeti i deveti dn' (dan) usjećenja (Usjećenja) glave Jovana Kr'stitela (Jovana-Ivana Krstitelja)."

Napominjem da sam jat različito čitao jer se vidi u tekstu da je imao i različiti izgovor, Prepisao sam jat u ijkavskom izgovoru kad se radilo o narječju.




Sl. 4. Čirilski potpis na ugovoru velikog humskog kneza Miroslava u Dubrovniku 17. juna 1190. godine (Lj. Stojanović, Starc srpske povelje i pisma, I, br. 2).

Na kraju isprave na latinskom jeziku potpisane od dubrovačkog kneza Gervazija (Krvaa) i velikog humskog kneza Miroslava 17. juna 1190. godine, knez Miroslav se potpisao na srpskokrvatskom jeziku. Potpis glasi: "Ego comes Miroslavus, sicut comes Gervasius cum suis nobilibus mihi iuravit, idem et ego illis istis, secundum suprascritum capitulare recta fide et sine fraude perpetuo manutene (Ja knez Miroslav, kao i knez Gervazije (Krvaa) sa svojim vlastelinima meni se zakleo, isto i ja njima se kunem prema gore napisanom ugovoru pravom vjerom i bez prevare da ču vječno ugovorenio držati)."

Kr'st' kneza Miroslava."

Knez Miroslav, gospodar Humske zemlje poslao je poslanike župana Maura (Mavra) i Srginja s prijedlogom da mu Dubrovčani osiguraju sklonište u Dubrovniku u službu potrebe. Dubrovčani su mu odgovorili da mu je slobodno doći u Dubrovnik sa svojim ljudima i imovinom po starim običajima između Dubrovnika i Humske zemlje. Ugovor je potpisao dubrovački knez Gervazije (Krvaa) sa svojim vijećnicima. Svi vijećnici su se lično potpisali kao i knez Gervazije (Krvaa) i knez humski Miroslav.




Sl. 5. Općina Popova (Zupa Popovo) u 13. vijeku ugovara s dubrovačkim knezom o stanku (sastanku) porote radi neke krade. Općina Popovo je odgovorila na cirilici, na pergamentu nekad upotrijebljrenom a sada ponovo upotrijebljjen za odgovor Dubrovčanima. Takvo pismo naziva se palimpsest (pobrisi i napis). Pismo je elegentno napisano u pravilnim redovima (Lj. Stojanović, State srpske povijesti i pisma, I, br. 31).

U srednjem vijeku srednjovjekovna Župa kao političko-teritorijalna jedinica nazivala se i Općina, iako je to bilo vrlo rijetko. Takav je slučaj s općinom Popovo na Humskoj zemlji s bogatstvom žita i stoke. Dubrovčani su stalno dolazili u Popovo radi trgovine i prolaznog mjesto u pravcu sjeverne Humske zemlje, Zagorja i Bosne uopće. Veliko je bogatstvo baštine kulturnih spomenika na području Župe ili općine Popova. Vrlo je zanimljivo da je općina Popovo imala svoga pisara koji je dobro poznavao cirilsko pismo i ondašnju ortografiju. Zbog čestih putovanja Dubrovčana u Popovo i Popovljana-Popovaca u Dubrovnik često se događao napad na dubrovačke karavane pa je doziljio i do sudskeh sporova. Jedan takav spor je trebao riješiti u 13. vijeku, pa su se Popovljani dogovarali s dubrovačkim knezom o mjestu i vremenu stanka obavijdu stranaka, to jest dogovaralo se o sudskom sastanku. O tome govorilj slijedeća isprava općine Popova.

Popovske općinske protestute protiv nastila i za to traži stakan (sastanak sudski). Pismo nije datirano pa se po sadržini pisma misli da je diplomatsko pismo napisano u 13. vijeku. Pismo glasi:

"+ Ot popov'ske op'kine (općine) knezu Dubrov'č'komu i grad'skoi op'jkini (općini). To ere smo ugovorili (jer smo ugovorili) stan'k'm o uz'm h' (o Vazam-Uksrs) u nedjelu (nedjelju) da vi niše rekli da se stanemo (sastanemo) na noi (onoj) strani rijeke; neke mo = ti (nećemo) ti k' van' (vama) na onu stranu dje (gdje) ni nje (nije) zakon: dje (gdje) vi

Radoslavu dav'ša (davaše) ruku tere ga vezaste: da = ko kemo (dako čemo) pravomo stanku: u ki (koji) d'n' dur'dev' (Durdev) d'n' (dan) u t'de dn' da se stanemo (sastanemo) u Zatonu (Zatona) dje (gdje) imamo vlastel'sku potrebu i kako e (je) vaša pravina, ugovoriste da putnika pridaje Tr'steničano (Trsteničani) na stan'ci (stanku-sastanku) tere e (je) Klime Nićevik' (Nićević) Hranisu u grad privel'. Bog vi (vama) dai (dai) zdravje (zdrlavlje)." Na spojajući strani pisma na pergamentu s ustavnim pismom piše: Knezu i op'kini.



Sl. 6. Konac darovnice Bele IV. Bos. biskupiji god. 1244. Archivum Secri. Vaticanum: Reg. Aven. vol. 195, f. 484r. (E. Fermendžin, Acta Bosnae, p. 12–13; D. Mandić Bogomilika crkva bosanskih krstjanina. Chirago, 1962, 160–161, bilj. 229).

Ugarski kralj Bela IV izdaje ispravu bosanskoj katoličkoj biskupiji 20. VII 1244. godine kojom joj daruje neke posjede u tadašnjoj bosanskoj banovini pod upravom bana Ninoslava Mateja. To je uradenio u prisustvu i s dozvolom bana Ninoslava (Mateja). Tekst je sačuvan u prijepisu bule pape Grgru XI od 31. X 1375. godine. Tekst je objavio prvi A. Theiner, *Monumenta Slavorum Meridionalium I*, p. 296–298 i t. Smičiklas, *Cod. dipl. IV*, p. 236–240, s više pogrešaka u čitanju imena i pojedinih nabrojenih mjeseta. Manje je greške učinio A. Theiner. Zato donosim dio isprave na latinskom jeziku koji se tiče Bosne i uz njega i srpskohrvatski prevod.

Dio teksta glasi: "... nos attendentes in Bozna hereticorum perfidiam admodum inuanluisse seu populasse ita quod pauci inuenientur in partibus illis ure fidei zelatores uel cultores quadam possessiones in comitatu de Vulko (= Vukovar), Dyaconensem scilicet et Bleznamensem, subdivisi ecclesie Boznensis omnibus pertinentiis suis . . . damus . . . ratificamus nichilominus et approbamus donationem factam de consensu nostro per predictum regem Colomanum, carissimum fratrem nostrum de possessionibus prelibatis . . . (f. 483 verso) . . . Item confirmamus ex certa sciencia et approbamus et ex (f. 484 r.) novo conferimus ecclesie Boznensi et episcopo possessiones in Vozora Vozora (!) quam Nynozalus banus de Bozna propter diuersas iniurias et dampna data eidem ecclesie dedit . . . de nostra voluntate, conuenientia et consensu, volentes expresse, quod episopus et capitulum decimas in Vozora, in Sou (= Soli), in Olfeld (Partes inferiores) et in aliis more aliarum ecclesiarum de Hungaria sine distinctione personarum de omnibus suis habeant et percipiant; populos eciam episopatus et capituli sui super omnibus causis non nisi episopus uel officialis suus aut capitulum iudicabit . . . Ceterum idem Nanizlaus (= Ninoslaus) banus cum fratribus suis et baronibus confessi sunt et recognouerunt possessiones infra scriptas ad ins et proprietatem ecclesie Boznensis pertinere, quarum nomina sunt hec: in supra Vrbozona Burdo cum omnibus suis pertinentiis, ubi ipsa ecclesia cathedralis sancti Petri est fundata. Item Bulino. Item Knespole. Item Vrudchy, ubi est ecclesia sancti Stephani Prothomartiris. Item in supra Neretu Bulino. Item in supra Lepenica Rocil, ubi est ecclesia sancti Michaelis. Item in supra Vydgošta Lubinchi apud ecclesiam Beate Virginis. Item in Mell apud ecclesiam Cosme et Damiani. Item in supra Losoua apud tres ecclesias. Item in supra Vozocpla apud ecclesiam beati Johannis. Item in supra Bored Bolinopola. Item in comitatu Beroz Pracha Byscupina uocata." Vatikanski arhiv. Reg. Aven. vol. 195, f. 483 r., 484 r.


Prijevod na srpskohrvatskom jeziku isprave Bele IV od 20. jula 1244. godine glasi:

"... Tvrđimo da se u Bosni nevjerstvo sada uvriježilo i nastanilo tako da se malo privrženika i poštovanje prave vjere u tim zemljama nalazi i za to neke posjede u kneževini vukovskoj, dakovacku i blizansknu imovinu, za pomoć crkvi bosanskoj (latinskoj) sa svim imanjima svojim . . . dajemo . . . potvrđujemo pak i odobravamo darivanje učinjeno sa pristankom našim po rečenom kralju Kolomanu, najmilijim našim bratom, o posjedima dragim . . . Tako potvrđujemo po sigurnom znanju i odobravamo i iznova podjeljujemo bosanskoj crkvi i biskupu posjede u Usori koje je dao ban Ninoslav od Bosne zbog različitih nepravda i šteta nesenih isto crkvi . . . našom voljom, vladanjem i pristankom htijući izričito, da biskup i kapitol (zbog kanonika) desetine imaju u Usori, Soli (Tuzli), Donjem kraju i drugim po običaju ostalih crkava Ugarske bez razlike lica, i to od sveje imovine i da primaju; sudjeće pak narode episkopata i kapitula svoga o svim krivicama biskup ili njegov službenik ili kapitol . . . Uostalom isti ban Ninoslav sa svojom braćom i baronima izjasnila su i priznali dolje popisane posjede kao pravo i vlasništvo crkve bosanske da joj pripada, kojih imena su ovaj: Brdo nad Vrbbosnom (varoš) sa svim svojim posjedima, gdje je sama crkva katedralna Svetog Petra sazdana (utemeljena). Tako Bulino, tako Knespolje (= vjerovatno na Alipašinu polju u Sarajevu), tako Vruci (kod Vrele Bosne), gdje je crkva

Svetog Stjepana (Stefana) Prvomučenika, tako u župi Nereti Bulino, tako u župi Lepenici Rocil (Rotili kod Kiseljaka) gdje je crkva Svetog Mihajla, tako u župi Vydogosi (Vogošći) Lubinchi (Ljubinčić) kod crkve Blažene Djevice, tako Mel (Mili u današnjim Arnautovcima kod Visokog) kod crkve Kozme i Damjana. Tako u župi Lašvi kod triju crkava. Tako u župi Uskoplju (Skopiju oko Vrbasa) kod crkve Blaženog Ivana. Tako u župi Boredu u Bilinom polju (Brod u Bilinom polju kod Visokog). Tako u kneževini Vrh-Práci zvana Biskupina (i danas postoji uz rijeku Praču kod Sjetline ili Podgraba)."



Sl. 7. Ostaci ranosrednjovjekovne crkve Svetog Durđa (Jurja) u selu Koluniću kod Bosanskog Petrovca gdje je grupa stećaka i na jednoj nadgrobnoj ploči glagoljski natpis Ostoje Ostojića iz 14.–15. vijeka (Marko Vego, Zbornik, knjiga IV, br. 264).




SL. 8. Povelja-listina bana Stjepana II Kotromanića izdata knezu Vukoslavu Hrvatinčiću iz roda knezova Štipanića 1322—1324. godine. Daruje mu župe Vrbanju kod Banje Luke i Banječi oko grada Kliuča (Glasnik Zemaljskog muzeja 1906, 403. Sarajevo 1906).

Prijepis isprave bosanskog bana Stjepana Kotromanića izdate 1322—1324. godine u Milima (danasnjim Arnautovićima kod Visokog) u korist kneza Vukoslava Štipanića-Hrvatinčića darujući mu župe Banice i Vrbanju, staru djedovinu knezova Štipanića-Hrvatinčića uz potpis: iz Bosne Radoslav tepešija, knez Dabiša, župan Krkić i brača; od Zagorja: župan Poznan (= Purčel Poznanji); od Rame: knez Ostoj; od Uskoplja: Hrvatin Vučković; od Usore: vojvoda Vojko, Branoš Čeprić; od Soli (Tuzle): župan Budoš, deonik

Hlap, svi sa braćom. Isprava je napisao dijak Pribobe s dvora bana Stjepana II Kotromanića. Isprava je izdata zato što je knez Vukoslav Hrvatinčić prešao na strani bosanskog bana i napustio Šubiće. *Prijepis isprave:*

"V'ime otca i st(j)na i svetoga d(u)ha. Az' (jaz) sveti Gr'gur' a zovom' ban' Stjepan' sin' gospodj(i)na bana Stjepana, po milosti b(o)žie (božijo) g(ospo)d(i)n', i brat' moi (moj) knez' Vladislav'. Bi m(j)lost' naju (nijihova) knezu VI'koslavu, sinu kneza Hrvatinčića ključkoga (ključkoga), era (jer) ostavi hr'vat'skoga gospodj(i)na i Bap'siće (Šubiće) naju m(j)losti dijela, i dasva (davši) knezu VI'koslavu za egovu (njegovu) vjernu shuz'bu d'vi (dvije) župe: Banice i Vr'banu (Vrbanju), ot mee (meje = mede) do mee (meje = mede) i u nju (nijima) dva grada; Kluč' (Kluč) i Kotor', dasva (davši) mu u dijenu i u isklad' u vjeki emu (jemu = njemu) i egovu (njegovu) poslijed' nema (posljednjemu — naslijedniku) dokole e (je) naše sjeme u Bosni i dokole e (je) vjer' n' (vjeren) kanu 'Bosna' i kavo 'Hrvata'. Iako (ako) bi b(o)ži osuenik' (osudenik) u djeti c' VI'koslav', komu hoće (hoće) dati, vol'n (voljan) i (je). Da ot onoga služi gospodj(i)na banu i da on'dje nije ni ed'noga (jednoga) dohot'ka k' nam' ni sade raz' ve k' da hoće (hoće) VI'koslav'; da nije inoga vlađ(adv)a (činovnik) on'dje raz've da su vladavci (činovnici) kneza VI'koslava; i da onoga snula gospodj(i)na oružiem' (oružjem), kako može najbole (najbolje). I zato dasva (davši) knezu VI'koslavu one župe za egovu (njegovu) vjeru (= vjernu službu) a one župe bista (bile suj nevjer' ne i) stasta (stale su) naprotiv' nam' (nama) polog' (pored) Hr'vat' (Hrvata).

A tomu daru biše svjedoci dobri Boʃ'name (Bošnjanji): tep'ečija Radoslav' i s' bratiom' (braćom), knez' Dabiš a s bratiom' (braćom), knez' Dragoš i s' bratiom' (braćom), župan' Krkić i s' bratiom' (braćom); ot Zagorja župan' Poznan' i z' bratiom' (braćom); ot Rame knez' Ostoj i z' brati(j)om' (braćom); ot Uskoplja (Uskoplja) Hr'vajščica VI'čković' i s' brati(j)om' (braćom); ot Usore vojvoda Vojko i z' bratiom', Branoš' Čeprić i s' bratiom' (braćom); ot Soli župan' (župan) Budoš' i z' bratiom' (braćom), Šeñnik' Hlap' i z bratiom' (braćom); ot Trebotić' (župa u Podrinju kod Srebrenice) župan' Ivahn' (Ivan-Ivahen) i z bratiom'. A tomu e (je) pristav' ot dvora VII'k' (Vuk) Štit'ković', vojvoda bosn'ski, a drugi Vitan' Tihoradić'. A kto hoće (ko hoće) sie (ovo) potvoriti i poreći bez nevjere, da e (je) proklet' otcem' i s(j)nom' i svetim' d(u)hom' i. D. (4) eva(n)čeljisti i. Bl. (12) ap(u)s(t)o(lom') (apostola) i vsimi Božu(gu) ugodivšimi (ugodnicima) mi' si (ovaj) vijek' i u pridruži (buđući). A siju (ovu) knigu (knjigu) pisa Priboe, dijak' velikoslav'noga gospodj(i)na bana Stjepana na Milih' (u Milim). Original je pisán na pergamentu dok pečat od voska visi na gajtanu. Isprava je vrlo važna da se vidi da su knezovi Štipanić-Hrvatinčići konačno pristupili u sastav visoke feudalne gospode bosanske države ostavljajući svoje prijalje gospodare banove Šubiće; to jest bosanskog bana Mladenu II Šubiću.



Sl. 9. Povelja-listina Stjepana II Kotromanića, bosanskog bana, velikom knezu Grguru Stipaniću-Hrvatinu, napisana poslije 1324. godine (Lj. Thallóczy, Glasnik Zem. muzeja Sarajevo 1906, str. 406).

Bosanski ban Stjepan II Kotromanić izdano je čiriliski ispravu poslije 1324. godine u ko-
rist velikog kneza Grgura Stipanića-Hrvatinu darujući mu pet sel u sjevernoj Bosni, na
području oblasti Usore.

Svjedoci su bili: tepčija Radosav, Hlap, Vuk Šćitović, vojvoda bosanski, knez Dabiša Berojević, knez Dragoš Zorinović, svaki sa svojom braćom. Svјedok od Zagorja oko Kali-
novika bio je župan Poznan Purčić s braćom; od Neretve Vuk Vučković s braćom; od Rame
Ostoja Pribobojević knez s braćom; od Duvna: vojvoda Bogdan s braćom; od Donjih kraja s
područja oko Ključa na Sani: župan Porodas s braćom; od Usore: Vojko vojvoda usorski i
knez Vitan Tihoradić s braćom; od Soli: župan Budoš s braćom; od Trebotića: župan Iva-
han (Ivan) i Gojsav Obradović s braćom.

Pristav je bio s dvora banova: sin tepčije Radosava, Vukosav. Pisao je ispravu dijak
bane Stjepana Pribisava.

Prijepis isprave glasi:

"Vaime ot(jea i sin' i sveti (svetoga) d(u)ha. Az' (jaz) sveti Gr'gur' a zovom' ban' Sti-
pan', po milosti božjoj gospodinu vsm' (svima) zeml'm' (zemljama) bos'n'skim' i sol'skim' i Us(o)r'skim' i Do(n)im' (Donjim) kr'iem' (krajem) i H(u)m'skie (Humske) zemli
(zemlj) gospo(d)i'n' i br't' (brat) moi (moj) kneza (knez) VI'disav' i d(a)sv' i d(a)sv' (das-
mo) knezu Gr'guru velikomu Stipaniću milost' svoju vi naju (nijihovu) viru i dušu i dasv'
(dasmo) mu pr've Čečvu (Čečavu), drogo (drugo) Hr'stus' tretie (treće) Unenavističjak'!
(Nenavisti u Nenavisti župi). D. (4) Volović'e. (5) Modrič' (= Modriča). Toi (to) mu da-
mo za negovo (njegovu) vi(j)r'nu (vjernu) službu tad', kada g' (ga) posl'smo (poslasmo) pri-
da (pred) našimi (našom) m'j steli (vlastelom) po gospou po moju c'r'u (caru) bur'skomu
(burgarskomu) i tom nam' poosluži pr've i vir'no. I ja ban' Stipan' s br'tom' (bratom)
moim' (mojim) s knezom' s V(l)disavom' (Vladisavom) tai (ta) sel' (sela) naju (nijihova)
dasv' (dasmo) knezu Gr'guru Stipaniću u vike vikom' (vjekova), nemu (njemu) i negovu
(njegovu) ost'lomu (naslijednicima) da mo (mu) se to ne poreče nikadare ni nemu ni negovu
(njegovu) ostalomu (ostalomu — naslijednicima), što bi g' (ga) ne opit'l' (ispitala, potvrđila)
cr'kv' (crkva) bosan'sk' (bosanska), sa vsimi (svim) dohoci (dohocima) i sa v'simi kupno
(svom kupovinom). A tomo (tomu) su svidoci dobit Bošnja(ni): tepčija (tepčija)
Ratosav' (Radosav) i s br'atiom' (braćom), Hlap' i s br'tiom' (braćom), Vuk' Štitović'

vovođa bosan'ski, (s) br'tiom' (braćom), kneza (knez) Dabiša (Dabiša) Berojević' s br'tiom'
(braćom), kneza (knez) Dr'goš' (Dragoš) Zorinović' sa br'tiom' (braćom); ot Zagorja
župan' Pozn' (Poznan) Purčić' s br'tiom'; od Neretve Vuk' Vučković' i(s) br'tiom'; ot
R'me (R'me) kneza (knez) Ostaja Pribobojević' i z br'tiom' (braćom); ot Domn' (Duvna) voe-
voda (vojvoda) Bogdan' i s br'tiom' (braćom); ot Donih' (Donjih) kr'i (kraji) župan' Poro-
daš' s br'tiom' (braćom); ot Usore svidok' Vojko, voeveda us(o)r'ski, i s br'tiom' (braćom),
kneza (knez) Vit'n' (Vitan) Tihoradić' i s br'tio(j)m' (braćom) i (ot) Soli župan' Budoš' i s
br'tiom'; a ot Trebotić (a) župan' Iv'h'n' (Ivahan, Ivan) i s br'tomo (braćom),
Gosav' Obr'dović' i s br'tiom' (braćom). A tomo (tomu) e (je) pristav' ot tvor' (dvor' =
dvora) Vukosav' sin' tepčije Radosav' (Radosava).

A tko će sei (ovo) naše zapisanie prvoriti, ili bi naš poslidni ili bi inoplemenik', da e
(je) proklet i oceni' i sino(m') i svetini' duh(om') i dum' nadese(i)' (12) apostolo(ma) (apo-
stola) i. D. . . iz'br'mi (izabranim božjim) i d(a) i (je) Judi Skarios(komo) (Skariotsku-
mu) trug' (drug) i d(a) (e = je) pričest' n' (učesnik) kr'vi božj(i)o (božjijo) i da e (je)
pro(kle)t' (proklet) vstim' (svim) tvorom' (takoi) nebeskim'. A se pisa Pribisav' dijak' ban'
(bana) Stipan' (Stipana) koi (koji) dr'žaš ot (od) S(a)ve do mor' (mora), ot (od) Cetine do
Drine."

Original je napisan na visokom pergamentu, 38 cm dugom.



Sl. 10. Povelja-listina bosanska banice i bosanskog bana Stjepana II Kotromanić izdana u Ribičima u Sani knezu Vuku Hrvatiniku poslije 1329. godine (L. Thallóczy, Glasnik Zem. muzeja 1906, 407, Sarajevo 1906).

Banica bosanska Jelisaveta i sin joj ban Stjepan II Kotromanić, zadaju vjeru knezu Vukcu Hrvatiniku iz Donjih kraja da neće biti ni njihov zarobljenik niti taljenik (talac) i da će doltle zadržati njega i djecu mu u vjernosti mu dok ga ne osudi 14 ljudi s banom Stjepanom II Kotromanićem, njegovom ženom i majkom mu banicom Jelisavetom koji su bili prisegli bratu mu knezu Vukoslavu Hrvatinliću.

Ispravu je napisao čirilicom u mjestu Ribičima kod Ključa na Sani, u Donjim krajima, dijak Radin poslije 1329. godine.

Prijepis isprave glasi:

"+ V'ime oca i s(j)na i svetoga duha. Ban(jica) Elisaveta (Jelisaveta) i moi (moj) s(j)n' ban Stjepan' milost' nazu (njihovu) knezu VI'kcu (Vukcu) da e (daje) viru nazu nazu (sic) (njihovu) knezu VI'kcu da ne (nije) u nazu (u njih) su?n' (sužanj) ni talentik' (talac) ni poruđenik' (pozvanik), ni da ne s(vr)že (svrže) vira za nazu (njihova) životi i ko(n') (kod nega (njega) i egova dite(tevi) (njegovu djetetu), dokole ga ne sude četirinadesete (14) koi (koji) su prisegli s banom' Stepanom' knezu VI'koslavu i s'egovom' (njegovom) gospom' (gospojom) i s'egovom' (njegovom) materiju (materom) ban(jicom) Elisavetom' (Jelisavetom), bez' egove (njegove) nevire i bez' egove (njegove) v'shine nam' ponesenija, da mi se vira ne s(vr)že ni egova (njegova) dite(tevi) (djetcetu). A t'ko se (ovo) poreče, da e (je) proklet' B'(go)m' (Bogom) i s(j)nom' ego (njegovim) i pričistom' materiju (materom) ego (njegovom) i čest'nim' (časnim) Životvorečim' (Životvornim) kr'stom' i četir'i mi eva(n)gelisti (evangelistima) i dumanaadesete (12) apusto(lom) (aposta) i četir'i midešeti (14) učenikov' (učenika).

A s'ju (ovu) knigu (knjigu) p(i)su Radin' dijak' u Ribičih' (u Ribičima kod Ključa na Sani) na Katalinin' (Katarinin) d(j)n' (dan), na sveticu gospoe (gospoje) banice(ce)."

Glas jat sam transkribovao ikavicom zbog nekih ikavskih riječi gdje ne dolazi jat.

Original isprave je dug 26,5 cm, napisan na pergamentu s voštanim pečatom obejšenim o vrpco.



Sl. 11. Povelja-listina reudala Berislava Škočića iz Donjih kraja izdata 1323. godine Beroju Dobrkoviću i braći mu u pogledu nekih imanja (L. Thallóczy, Glasnik Zem. muzeja 1906, 405, Sarajevo 1906, g.).


Isprava bosanskog feudalca Šerislava Skočića izdata 1323. godine sa sinovima kojom daruje u nadjedstvo od pola gomile svoje zemlje knezu Beroju Dobrkoviću i braći mu. Pristavi su: Stjepan Jarčić iz Zemunika kod Banja Luke, Stjepan Čavlović iz Zemunika i Toloe Vratislavić od strane rodbine, svi sa svojom braćom. Svedoci su bili: Vučko Matejević, Hotjen Ježević, Mileta Vođnić, Boleslav Zovjenović, Pribislav Kalinić, Dobrogost Radogosić, Mrdeša Ignović, Prvonjek Tolislavić, Vuk Ugrinić, Danilo Radović, Tomislav Kaznac, Ljubeslav Marković. Isprava je pisana pred knezom Pavlom Hrvatinicom i Zemljicanima u vrijeme kad je sin bana Stjepana bio gospodin svoj Bosni a knez Pavao Hrvatinic svemu Zemuniku. Pisar je bio Ivanči Ivanović, zvanji dijak.

Prijepis isprave glasi:

"V'ime oca i sina i svetoga duha. Skočić' Berislav' (s') svoimi (svojim) vionimi (vojničima) sfin'mi (i) sinom mi imu pol' gomil' na onoga pola pol' uz'vodli (daruje) (k)necu Beroja Dobrkoviću i s'nega (njegovom) bratim' (braćom) (da) uče'sće (ubesviti) u djednu u viku (viku) vjekovima (vjekova) emu (njemu) i ega (njegov) ostaloumu (nadjednicima). A tomu pristav' Stjepan' Jarčić' i s' bratim' (braćom) od' (Zem'l'njika (Zemljani-ka), d'rugi Radoslav' Čavlovic' (s') i s' bratim' (braćom) od'Zem'l'nika, Toloe Vratislavić' i s' (bratim) (braćom) od' braće (braće).

A (jonusu svjedok' Vlč'ko (Vučko) Matijević' (Matijević) i s' bratim' (braćom), a d'rugi Hotjen' Ežević, (Ježević) i s' bratim' (braćom), a treti (treći) Miličević' Vođnić, četvrti Boleslav Zovjenović i s' bratim' (braćom), peto (Pribislav) Kalinić i s' bratim' (braćom), šesto Dobrogost' Radogosić' i s' bratim' (braćom), sedmo Mrđela Ig'nović' i s' bratim' (braćom), osme (Pr)onjek Tolislavić' i s' bratim' (braćom), deveto Vuk' (Vuk) Ugrinić' i s' bratim', deseto Danilo Radović' i s' bratim' (braćom) i ed'no(nadesete) (11.) Tolislav' Kaz'n'c' (Kaznac) i s' br(a)diem' (braćom), druginadesete (12.) Lubeslav' (Ljubeslav) Mar'ković' i s' bratim' (braćom). A da (dade) mu uz'djariju (uzdarje) kona (konja) vrancu tera d'va voli (smotka) sv(j)e (sukna). A to se (upišu pred) knezom' Pt(a)v'kom' Hrvatinicom' i Zem'l'njčanima (Zemljicanima) u to vrijeme, (k)da bije Štjepan' bana sin' u vsoi (svoj) Bos'ni gospodin' (gospodin) naibole (najbolje), a knez' Pav'l' mu božje Hrvatinic' (vjer) n (vjeran) gos' (pod)in' (v)semu Zem'l'njiku. A kto to po-reč da nije (Zem'l'čanin) (Zemljicanin), a gospodin plača (plača) (s)jet' deset' (60) djević' (robinja). A to e (je) vol'ni (dobrovoljni) zagovor' (dogovor). Od' sinu božja roenija (rodenja) biješe minulo ljet' (ljeta) tisuća(i) i trista i dva(des)jeti i (t)ri ljeta do toga vremene (vremena). (A) to piša Ivanči Ivanović'."

Original je na pergamentu s otkinutim dijelom kad je stradao i pečat. Isprava je važna za imovinske odnose u doba bana Stjepana II Kotromanića, odmah iza preuzimanja vlasti u Bosni. Knez Pavle Hrvatinic je preuzeo vlast u Zemljjaniku 1323—1332. godine.



Sl. 12. Povelja-listina bosanskog bana Stjepana II Kotromanića izdata u Moštri kod Visokog "u hiži velikog gosta Radoslava" ključkom knezu Vukoslavu (Vukoslavu) Hrvatinicu 1332. godine (L. Thallóczy, Glasnik Zem. muzeja 1906, 404—405).

Bosanski ban Stjepan II Kotromanić i brat mu knez Vladislav kumu se na svoju čašu i svojih roditelja i zadaju vjeru sinu ključkog kneza Hrvatinica, knezu Vukoslavu da ga neće ubiti ni pogubiti; ako bi ipak učinio neko zlo, treba da mu sude dobiti ljudi Bosne. Daruju mu u djedini dvije župe: Banice i Urbanić s gradovima Ključem i Kotorom (Kotor-Varoš danas) i još k tomu i Lušci odakle je knez Vukoslav pristupio uz bosanskog bana Stjepana

II Kotromanića unazad 10 godina. Ispravu su napisali u Moštri kod Visokog u hiži velikoga Radoslava: pred velikim didom Radoslavom, pred velikim gostom Radoslavom, pred starcima Radomirom, Žunborom i Vučkom i pred svom crkvom i pred Bosnom, tj. bosanskim plemstvom. Iz ovoga se vidi kako je bosanski ban suveren i kako traži od kneza Vukoslava da mu služi oružjem što bolje može. Čini mi se da je isprava napisana 1332. godine kad je ban Stjepan s bratom knezom Vladislavom poštivao bosansku crkvu s didom na čelu ne smatrajući je heretičnorn.

Prijepis isprave (listine, povelje) glasi:

"Va ime ot'ca i sñjna i svetoga duha. Az' (jaz) s(vjeti Gr'gur' a zovom' ban' Stjepan' gospodj(in) bosn'ski i brat' moi (moj) knez' Vladislav', da e (je) vedomo (znamo) vsim' (svim) zemljam' (zemljama) bosan'skim', dasva (dasmo) vjeru i d(aje)tu os't'ca naju (njihova) gospodj(in)a bana i vshi' (svih) roditel' (roditelja) naših' i svojoj knezu VI'koslavu, sinu kneza Hr'veštanu kluž'koga, pred' djeđojm' velikim' Radoslavom' i pred' gostom' (gostom) velikim' Radoslavom' i pred' starcem' Radomirom' i Žun'borom' i VI'čkom' (Vučkom) i pred' v'som' cr'k'vom' (= bosanskom) i pred' Bosnom' (bosanskim plemstvom), da nije u naju (u njih) suz'n' (sužanj) ni pogublenjik' (pogubljenik), i kio name ne učini zla, da ga i emu (njemu) ne učini, g'dje vi možeša (može) dobititi i da na n' (nj) ne poslušava kletve, I ako bi u čem' sgrješil' VI'koslav, da stane pred' dobrimi muž'mi (dobrimi muževima), da se opravi (opravda), a da za egovo (njegovo) ne požitiha ni za store (niza što). Iako běsa (bi se) sie (ovo) pretvorila bez' egove (njegove) nevjere, da sva (su) ot'strupišla ot b(o)ga i ot vjere, i da na(m)n) nije ot'čine molit've i materine, i da sva (su) druga (drugovi) Ljudi (Judi).

I sie (ovo) se čini na Moštri. I na sie (ovo) vjeri dasva (dasmo) knezu VI'koslavu dvije župe u djedim' i u ikšlajd': Barice i Vr'banu (Vrbaniju) i dva grada: Kluž' (Kluž) i Kotor'. I on'dje da nije naših' vladav'c' (vladacina, činovnika) nisade, raz've k'da hošć (hoće) VI'koslav' (Vukoslav). Das'va one župe ot mee (meje, mede), da mee (meje, mede), a ne inomu bratu egova (njegovu) ni sinov'cu raz've knezu VI'koslavu i ega (njegovu) ostal'semu (nastljedniku); a od nju (njih) da služi (gospodj(inu) oružiem' koliko može nabole (najbolje). A od Luči (Luči u Donjinj krajima), otkole e (je) VI'koslav' (Vukoslav) pristupil' k' n(a)m' (nama) za deset' (j)ejt, kto te lubi (ljubi), bez' naju (njihova) sr'd'ca, zovi ga. A ne hoštева (ne htje) prieti (preći) od tebe Kalošević' i Ben'ković' i Div'janović'. I sie (ovo) pisane (pisanje) s'vr'si (svrši) se u gosti velikoga hiži u Radoslavi (u hiži velikog gosta Radoslava)."

Isprava je napisana cirilicom na životu srpskohrvatskom jeziku na pergamentu dugom 25–26 cm i pričvršćenim voštanim pečatom na vrpcu. Vidi se da je naseљi Luči pristupilo na strano bosanskog bana Stjepana II Kotromanića s knezom Vukoslavom Hrvatinjom na čelu, dok tri feudalca gore spomenuta nisu se pridružili nego su ostali uz Hrvate, Šubiće, L. Thallóczy misli da je knez Vukoslav dobio na uživanje Luči za 10 godina dok ja mislim da izraz "za deset' (j)ejt" znači da je knez Vukoslav prije deset godina pristupio banu Stjepanu II Kotromaniću, to jest 1322. godine.



Slika 13. Dio ugovora bosanskog bana Stjepana II Kotromanića s Dubrovačanima sastavljen 15. februara 1333. godine pod gradom Srebrenikom o ustupanju Stosa s Ratom (Pelišecem) i okolnim otocima uz plaćanje godišnjeg dohotka u iznosu 500 perpera (oko 250 dukata). Povelja je napisana cirilicom iz onog vremena (I.J. Stojanović, Staro srpske povelje i pisma, I, br. 52).


Bosanski ban Stjepan II Kotromanić je zauzeo Humsku zemlju 1322. godine i uz pomoć svoga zeta Župana Nikole s područja od Neretve do blizu Dubrovnika. Pronašao sam natpis na razbijenom stećku gospoje Kataline (Katarine), sestre bosanskog bana Stjepana II Kotromanića. Na drugom stećku u obliku sanduka je i danas cirilski natpis kneza Vladislava¹ va, sina gospoje Katarine i Župana Nikole, svi iz 14. stoljeća. Tako je ban Stjepan II Kotromanić zauzeo Ston i Pelejšac od raškog kralja. Dubrovčani su željeli da profire svoje posjede izvan zidina svoga grada pa su kupili Stona sa Pelejšćem od bosanskog bana za godišnji dohodak od 500 perpera (oko 250 dukata). Dubrovački poslanici su došli u grad Srebrenik kod Tuže gde je tada boravio ban Stjepan II Kotromanić. Tada je ban Stjepan II Kotromanić izdao ispravu (povelju) 15. februara 1333. godine u svojstvu suverenog gospodara slobodne bosanske države, i to upravo u varoši Srebreniku (Podsrebreniku).

Isprava glasi u cijelosti u slobodnom prijepisu:

"V' našet'! otca v' ispl'ne sjâna i svjetloga duha wa lieta rođastva Hristova (a. t. l. g) lieti indicia (indikacija) pr'a ei. (15) dan ('na u ..) frevar (februara) m(j)e)(c)je. Mi g(spodj)in' Stefan' (po milosti) božioi ban' Bosni i Usroj i Solj) i go(spodj)in' humskoi zemli (Humskoj zemlji) jaki pr'..., i sloga naša ljubimo i ni(m' milost') naša dajemo sa koristju (korisju) i s(na) ljubovju) kako se doстоji (dostojst) uzdr'zati (na svakomu) kazaje jako da zna je vsak(i) sei dñi i va budute (buduće) kol' (koji) te (če) post(ie) biti am(i)m'. Ja 'pr'zivjaje blađgovljenje) svjeditel' i mnogo po(rabotanje) o(t) baštine i vlastel' (vlastele) (i ljudje du(bro) vačci i našiem' prarf(oditelem) i nam' vele mnogo i hoto (hoće) (od' sele) porabotati sa božijem' (hötienjem') zato mi go(spodj)in' ban' S(tefan') i moi (moji) sinove (sinovi) i unu-je (i do kolje) sime moje bude do wieka vekoma (vjekova) dasmo i daro(vsmo do wieka) wiekoma (vjekova) u baštinu i u plemenito ljudem' (ljudima (Dubrovačkijem' = dubrovačkim) a našem' dražem' pr'jatelem' (prijateljima) vas' Rat' i (Ston') i Pr'vlaku' (Prevlaku) i otoke koji (koji) su okolo Rata i sa svî(em' sto se) nahodi unutra Rata i Pr'vlake i gore i pollja (dubrave) liest' trave, vode, sela i vse što (sva što) je od Pr'vlak (do Lošta) i sud'ce (sudac) bo i globe i kr've u miru da budu na nih' (njihovu) volju da imaju i dr'že i da čine (sudac) bo i globe i kr've u miru da budu na nih' (njihovu) volju da imaju i dr'že i da čine vsu (svu) svoju voliju (volju) i hotjenje kako od svoja baštine do wieka vekoma (vjekova) i da su volni (voljni) zidati zadi (sada) tornje (tornje) dg-i-em' hotić i pr'kopati Prevlaku od, mora do mora i napraviti na svoju volju i hotjenje i ošte (jošte) se obtue (obecava) go(spodj)in' ban' Stefan' sebe i svoje sinove i svoje sieme ako se sluči u nekoje (nekoje) vr'ieme ili g(spodj)ini ili vlastelin' ili građanjin' ili ljudje (ljudi) koji (koji) bi pakostili R'tu (Ratu) ili Pr'vlaci (Prevlaci) da pomože koliko može naša jakost' a za to mi opkina i ljudje (ljudi) grada Dubrovnika vse (sve) dobro opkeno (općeno) g(ospo)d(i)nu banu Stefanu i ne-govem' (njegovim) sinovom' (sinovima) i simena negovu (njegovu) do wieka od' muške glave i do zgorjeva svjeta dajemo za Pr'vlaku (Prevlaku) i za Stonem'. e. cat' (500) per(pejra) do zgorjeva svjeta od' togazi dobitka ko ime (ima) hoditi među nami Dubrovnići (Dubrovnici) (Dubrovniku) u onoj (ono) vr'ime ako ban' i negovi (njegovi) sinove (sinovi) i negovo (njegovo) sieme muške glave (muške glave) i ne bude gospoda Homskoj zemli (Humskoj zemlji), mi opkina (općina) dubrovačka dajemo onzi (onoj) dobitak' na onzi (onaj) dan' svetoga Vlasija (Vla-he). e. cat' (500) per(pejra) kako je zgora pisano i ošte (jošte) se obtue (obavezuje) opkina (općina) dubrovačka ako u nekoj (neko) vremenu pr'de (prise) g(ospo)d(i)in' ban' Stevan' u Dubrovnik' ili negovi (njegovi) sinove (sinovi) ili negovo (njegovo) sieme do zgorjeva svie-ta muške glave da mu damo polaće zidane pr'bivati (prebivati) do kol i = em je stati bez' niednoga naima i ošte (jošte) se obtue (obavezuje) opkina (općina) dubrovačka da ne pr'memo (primamo) u Pr'levlaku i u Ston' i u Rat' i u onezi (one) otroke ko (koje) smo uzelii od' gospodina (gdna) bana Stefana negova (njegova) vlastelina ki (koji) bude nemu (njemu)

neveran' i negovem' (njegovim) sinovom' (sinovima) i negovu (njegovu) simenevi (sjemenu) do zgorjeva sveta, a ja go(podi)n' ban' Stefan' zaklinu (zaklinjem) se u svete božje evan-delije i u. d. (4) evangelisti (evangelista) i u. v. (12) apostola i u sve moštje sveti (svete moštji) koje su u Dubrovnići (Dubrovniku) za mene i za moih' sinova i za moje sieme po muškom' kolenu do zgorjeva sveta, sve toj (to) tvr'do imati i dr'zati i ne potvoriti do zgorjeva sveta i vse više pisano a mi obština i vse ljudje (ljudi) dubrovačci kl'nemo se u svete božje jevangelije i u. d. (4) evangelisti (evangelista) i u. v. (12) apostola i u sve svete moštji koje su u Dubrovniku za nas' i za naše sinove i za naše natražje (naslijedstvo) do zgorjeva sveta vse (sve) tvr'do da imamo i dr'žimo do konca sveta nepomačno (nepomično) i zato stavljaju (stavljam) je glosodipn' ban' Stefan' svoju zlatu (zlatna) pečat' (svoj zlatni pečat) da je verovano: svaki da znajet' (zna) i vidi istinu a tomu (tomu) su. d. (4) povelle (povelje): jed-nako dvije latinske (latinske) a dve sr'scie (srpske) a sve su pečakene (pečaćene) zlatnimi (zlatnim) pečatim (pečatima): dve sta (su) povelle (povelje) u glosodipn' banu Stefanu a dve povelle (povelje) u Dubrovnići (Dubrovniku), a to je pisano pod' gradom' pod' Sr'br'nikom' (pod gradom Srebrenikom kod Tuže) a tomu svedoci zvani moljeni (moljeni) Vitan' Tihoradik', Radosav' Hlapovik' (Hlapović), Miloš' Vlukasik' (Vukasić), Hr'vatin' Stefanik' (Stefanić), Stefan' Druščik' (Druščić), Tvr'ko Ivahnik' (Ivanić), i za to da. g. (3) pr'stave (pristava): Divoš' Tihorank' (Tihoradik'), Štriko Hlapovik' (Hlapović), Mihailo Menčetik' (Menčetić), Dubrovčanin'."

Prijepis se nalazi u Historijskom arhivu u Dubrovniku u knjizi "Privilegia", vol. 1. list 25. U početku isprave piše nad čirilskim tekstrom godina i dan izdavanja na latinskom jeziku s kratkom sadržinom.



Sl. 14. Budis Mesojević iz Većerića spominje se u dubrovačkom zapisu od 19. augusta 1347. godine radi neke prodaje. Zapis na latinskom jeziku je u drugom odsječku priloženog faksimila, a nalazi se u Historijskom arhivu u Dubrovniku, Diversa cancellarie, knj. 15, list 22.

U zapisu na latinskom jeziku u Historijskom arhivu u Dubrovniku od 19. augusta 1347. godine spominje se Budis Mesojević iz Većerića, područja od Ljubuškog do Drežnica ili naselja Većerića, možda današnji Čerin u župi Bročnu. Tada se spominje da je Budis Mesojević prodao neku spravu — fabricum Dragantu Ivanoviću za 4 perpera (Budis Mesojević de Ucerich facit manifestum quod vendit Dragantu Iuanouich vnum fabricum per ypperperos 4 quos ydem Budis fuit confess. (us) habuiss(e) et quod adeo permittens dictus Budis decem salmerium ad onus per defendere et disbrigare que ipsum salmerium chalopnissee vellet.).

U dubrovačkom zapisu u knjizi Debita notarie 39, list 52 verso od 24. septembra 1470. godine spominje se neki Ostoja Dupović iz sela (villa) Većerića koji se zadužio u Dubrovniku 23 dukata (Ignacije Voje, Kreditna trgovina u srednjovjekovnom Dubrovniku, 1976, 53 bilj. 164).



Sl. 15. Povelja-listina bosanskog bana Stjepana II Kotromanića izdata knezu Vuku Hrvatinoviću-Vukoslaviju 1351. godine (L. Thallóczy, Glasnik Žemaljskog muzeja 1906, 408, Sarajevo 1906).

Prijevise čirilice isprave Stjepana II Kotromanića, bosanskog bana svih bosanskih zemalja, Usore, Humske zemlje i Donjih kraja i brata mu kneza Vladislava kojim saopćavaju svim bosanskim plemićima da oni knezu Vuku Vukoslaviju (Hrvatinoviću) i bratu mu knezu Pavlu potvrđuju zemlju Banice (oko Ključa na Sani) s Pećima što je, po svjedočanstvu plemenitih ljudi tih pokrajina plemića baština rečenih daroprinoša, dalje i Podstjine s Vrbnma, Tukleke, Silvance, Pustarie, Triski, Piščenicu, Krasulino, gornje i doneće Pomničino, Črnilino, obs Zepina, u Vrbanji pak Dabrene, Odrinice, Kozał do Subodola i Ranta, i to onu službu koju mu je nekoč učinio knez Vuk Vukoslavić-Hrvatinic, kad je ban Stjepan II bio u borbi u Raši i trebalo da se spase u boju, a Vuk mu je podmetnuo konja tako da su ga isjekli nasmrt; drugi put pak, kad je car raški uzeo njegov Novi-grad (u današnjoj

Gabeli kod Čapljine), tada je ban s pomoću kneza Vuka preteo grad Novi na Neretvi, a knez Vuk za bana svoju krv prolio; treći put pak, kad je kraljev nevjernik uzeo od njega grad Visuči na Četini, sjeverno od Omiša, na lijevoj strani, dok je knez Vuk uzeo Trilski brod, te je kroz to ban Stjepan II uzeo svoj izgubljeni grad Visuči. Tada su došli knezovi Grgur i Vlatko Vukoslavljević-Hrvatinima s braćom u dosudili su kotar Zemunski knezovima Pavlovićima-Hrvatinicima a banički kotar oko Sane s centrom u Ključu knezovima Vukoslavljevićima-Hrvatinicima, u Donjem krajima.

Svjedoci za to i pristavi su bili: Vladislav Đaković, Ratko Šanta (iz Šantića kod Turbeta blizu Travnikova), Mirkoe Šćitović, odnosno Šćitovljanin, sv. Bošnjan; od Usore: Pribislav Hlapotić, Stipe Čelnić, Ponruš Pribislavić; od Donjih kraja s područja rijeke Sane: Ratko Lužac, sv. s braćom po običaju srednjeg vijeka. Dijak Kupusac bana Stjepana II Kotromanića je napisao ispravu 1351. g.

Prijepis isprave glasi:

"Va'ime oca i sina i svjetloga d(u)ha. Az' (jaz) ban' Stipan' a zovom svjetloga Gr'gura gura," Ja ban' Stipan' milostju (miloscu) B(o)zijumom (bozijom) i moi (moj) brat' knez' Vladislav' vasil' svih (zemalja) bosanskih' g(ospo)d(i)n' i Osoure i H'imske zemle (Humske zemlje) i Dol'nih' (Donjih) kraji (krajeva, kraja), i pitah' vsih' (svih) pleme-nitih' ljudi (ljudi), ki (koji) sou (su) ou (ti) z(e)mlijah' (u tim zemljama), i vsi (svi) edi-nim' (jednim) glasom' (rekofe), da sou (su) Banice plemenito kneza Vika (Vuka) VI' kosla-vica i negova (njegova) brata kneza Pavla. I ja ban' Stipan' i moi (moj) brat' knez' Vladislav' dasva (dasmo) milost' knezou VI' kostavicu (Vukoslavicu) i negovou (njegovou) bratu (bratu) knezou (Knezu) Pavlu (Pavlu) ou (u) vidjeni vsakomu (svakomu) plemenitou (človiku čovjeku) ki (koji) e (je) u Bosni da potvrdi' tou (tu) z(e)mliju (zemlju) imenem' (imenom) Banice s Pečiju (Peći), Postocine (Postinje) s' Vr'bnaumi, Toukleke (Tukleke) vse (ve) kupouno (sveukupno), Slivance ot mee (meje, mede) do mee (meje, mede), Poustarie (Pustarje) vse kupouno (sveukupno), Triskou (Trisku) ot mee (meje, mede) do mee (meje, mede), Pišćenicom (Pišćenici) vse kupouno (sveukupno), Krasolulinou (Krasulino) ot mee (meje, mede) do mee (meje, mede).

Pomničino gor'ne (gorje) i dol'ne (donje) ot mee (meje, mede) ot mee (meje, mede) do mee (meje, mede), Črnaliot ot mee (meje, mede) do mee (meje, mede), obi Žepini (obadvije Žepine) ot mee (meje, mede) do mee (meje, mede), ou (u) Vrbani (Vrbani) Dbrane (Dabranje) ot mee (meje, mede) do mee (meje, mede); tvr'di vse (sve) Odrinice od mee (meje, mede) do mee (meje, mede) od mee (meje, mede) do mee (meje, mede). Kozał' do Souhodola (Suhodola) i) Raptja ot (i) mee (meje, mede) do mee (meje, mede). Iz' (jaz, za) ban' Stjapjan' i) moji (moj) brat' knez' Vladislav' tou (tu) z'emlju (zemlju) potvr'disva (potvrđismo) knezou (knezu) Vi'ku Vlkoslavićou (Vukoslaviću) i nega (njegovu) bratu (bratu) knezou (knezu) Pavlov (Pavlu) vikou (viku) vikoma (vjekova, vikova) i niju (nijihovu) ostal' o'mou (nasielstvu).

To stvoril' za Vlkovou (Vukovou) vir'ou (virnu) sloužbov (službu), za tou (tu) sloužbov (službu), kada bish' ou (tu) Rasi i bi mi r'vna (ratovao u Rasi) i tou (tu) VI'k¹. Drougo me kona (konja) podmače (podmače) pada me, i tou (tua) nega (njega) isikoše na smr't. Drougo (drugu) sloužbov (službu) učini kada biše c'ajr² raški ouzel³ Novi moi (moj) grad; tou (tu) skrozi (preko) VI'ka vazeh⁴ (uzeh) moi (moj) grad⁵, i tou (tu) proli Vlk⁶ (Vuk) kr'y⁷ za me.

Tretou (treću) sloužbou (službu) oučini (učini) Vlk¹ (Vuk), kada mi běš kralev² (kraljev)³ nevir⁴ ník⁵ (nevriňka) ouzel⁶ (uzeo) grad⁷ moi (moj) Visoči⁸ (Visuči na lijevoj strani Cetine, sjeverno od Omiša); tada (tada) mi Vlk⁹ (Vuk) Vlkoslavovi¹⁰ (Vukoslavič) ouze (uze) tel¹¹ski (triljski) brod¹²; skrozi (preko) to ouzih¹³ moi (moj) grad¹⁴. To posluši (posluži) Vlk¹⁵

(Vuk) Vlakoslavić" (Vukoslavić); za te služube (službe) da potvrđih Banice i Peč' moim" li-
"stom i zakonom" da ne služi inim", takmori (takmu, osim štitom' tere (i) sudiocom' li-
"stom); da e (je) plemenita tata (ta) zembla (zemlja), ka (koja) se imenouje (imenuje) ou (u) tom' listou (li:tu), Vlokou (Vuku) Vlakoslaviću (Vukoslaviću) i nega (njegovu) bratu (bratu)
Paviju (Paviju) vikou (viku) vikoma (vikova) i niju (njihovu) ostalomu (naslijedstvu, naslijed-
nicima).

I pride (pride) Grgor' (Grgur Pavlović) i z' bratiom' (s braćom) u Vlat'ko VI'skoslavicić' (Vukoslavčić) i u brat(j)iom' i postaviše kotar' Zemal'nik' (Zemljanički) Pavlovićevim' (Pavlovićima) Banice Vlakoslavicićem' (Vukoslavčićima) kupouno (skupuno) s k(o)taram'. Ni to su (su) pristav i svidoci dobre Bošnaje (Bošnjani) i Osurane (Usorani): ou (u počelu) (u početu) pristav i svidok' Vladisav' Dabić' i z bratiom' (braćom), drugo Ratko Šanta (kasniji Santić), svidok' i pristav i z bratiom', Mr'ke Šćitovlanin' (Šćitovljanin), pristav i svidok' i z bratiom'; od Osure (Usore): Pribislav' Hlapoči', pristav i svidok' i z bratiom', Stipe Čel'ničići', svidok' i z bratiom' (braćom), Poroučen' Pribislavici' (Poručen' Pribislavčić), svidok' tomou (tomu) i z bratiom' (braćom); or Dol'nih' (Donjih) krai (kraja): Ratko Loutza' (Lužac), svidok' i pristav i negov' (njegev) ostali.

To s(t)vorilj', da ta (taj) list' oubjija (pobjija) vsakog (svakog lista (svaki drugi list) i ne more nieder' protivov (protivov nemou (nemu) govoriti, ki (koji) bi pri pisan' (pripisani) na tuu (tu) z(e)mlijou (zemlju), ou (u) imen (imenom) na Banice, ali (ili) posti (postoji), — vsakoga (svakoga) pobjaja. (A) tko bi to porekal' moih 'ostalih', da e (je) proklet' ocam' i si nom(') i st(v)e(m)t' d(u)o(h)o(m)' i. d. (4) e(v)a-nje(c)e(j)isti i s(v)e(t)o(j)Mari(o)j i vsimi smi(b)o(j)ogu (Bogu) ougod(iv)simi (ugodnicima) ou (u) su (ovaj) vik' i ou (u) pridouci (iduci); i da je (je) pricestnik' (ubesnik) Judi Skariootskomou (Skariootskomu), tko bi to pritolj' (drukcije ucinio, zlouputjebio).

Pisa Koupusac' (Kupusac), bana Stipana dijak('), ot s(i)na b(o)žija (božijeg) roistva (Rođenja), č. lit. i. t. i. l. i. a loito = 1351."

Pisar je upotrijebio glagolsku brojnu vrijednost napisanu cirilicom. Zato su neki učenjaci pogrešno čitali godinu kao 1331.



Sl. 16. Ban Tvrtko izdao je cirilsku povjelu — listinu na Suhoj u današnjem Služnju kod Čitluka, u župi Broćnju, kad je prvi put došao u Humsku zemlju 1353./4. godine (L. Thallböck, Glasnik Zem. muzeja 1906, 409—410, Sarajevo 1906).

Knez bosanski Vladislav Kotromanić, žena mu Jelena Nelipić, sin im bosanski ban Tvrtko i brat mu knez Vuk sa 12 svjedoka zadaju vjeru knezu Vlatku Vukoslaviću i djeci mu iz roda Hrvatinčić iz Donjih kraja oko Samu da ga neće činiti ni svojim zarobljenikom niti zaocem, ni njegovu djecu. Potvrđuje mu ovom ispravom pisanim cirilicom pod zakletvom da će ga mirno ostaviti u svakom imanju koje je knez Vlatko držao kad je ban Stjepan II Kotromanić umro. To su bila dobra: Kluč sa selima pod njim: Ig, Lipovci, Rudinice, Ribići (kod Kluja), Ljubinje, Sveta Gora. U Žemuniku (Žemlanjku) da mu je dva sela: Lipnicu i Stjenice; u Vrbanji dva Latičića s tri sela: Kable, Jakotinu i pola Blizka. Isprava je napisana oko 1353. godine, možda i 1354. g., u Suhoj na Prozračcu u župi Broćnu (Humska zemlja, Hum).

Prijevod isprave

"V"ime ot("ca i sina i s(v)e)toga d(u)ha am(i)n". Az" (jaz) rab' b(o)ži i s(v)e)toga (sveto-)ga Gr'gura a zovom' gospod(j)i)n" knez' Vladisav' i gospoj kneginja (kneginja) Elena (Jelena) i nju (njihov) s(i)n' gospo(d)i)n" ban' Tvr'tko i negov' brat' knez' Vl'k' (Vuk) dali su vjeru svoju gospodsku i prisegli su dumadesete (12) dobrih Bošnjan (Bošnjanu) knezu Vlat-

ku VI'koslavu i negovu (njegovu) djetetevi (djetetu) da nije u nih' (njihov) svezanik' ni telenik' (talanik) ni poručnik' (pozvan na sud), ni negovo (njegovog) dijete, i da mu se ne može vjera svrči (svrči), česa (sto) ne ogledata (ne ogleda, ispit) ono dumanadesete (12) (dvanestorica) koja sta (koja su) š nimi (s njima) prisegla. I više toga mu su dali vjeru i prisegli mu sem, u koem' (kojem) ga e (je) dr'žani (držanju) odumr'l' ban' Stjepan', da mu se onzo nejma pečali nikore (nikakve žlosti), i d'ama na to nije ni ot kogare (ni ot koga) ni prav'de ni edne (jedne) riječi, ni negov' (njegov) brat' ni negov (njegov) bratučed' ni egov' (njegov) sinovc' (sinovac) nitkore (nikoji); naiprije za Klue' (Kluč) kako ga e (je) ban' Stjepan' u nem' (u njemu) odumr'l' samoga tako da e (je) negov' (njegov) i negova (njegova) djetete (djeteta); i za ona sela koja su dana pod' Klue' (Podključem-varoši); u time Ig' bez' izma (zapreke), Lipovici (valjda Lipovica) bez' izma (zapreke), Rudinice bez' izma (zapreke), Svetja Gora bez' izma. Ta ce (je) sela dal' (dal) ban' Stjepan' knezu Vlat'ku ot mee (meje, mede) do mee (meje, mede) pod' Klue'. U inom u v'sem' (u svemu drugom) dr'žani (držanju), u koem' (kojem) ga e (je) ban' Stjepan' odumr'l' (odumrli, ostaviv u času smrti), na vse (sve) vjera to, što dr'ži u Žem'niči (Žemlanjku) dva sela: Lip'nicu i Stjenice, i u Vr'bani (Vrbanji, Zup' Vrbanji) dva Latičića s tr'mi (trima) seli (selima) u ime K'ble (Kable) i Jakotinu ot mee (meje, mede) do mee (meje, mede) i pol' (pol) Bliz'k' (Bliska) i u inom u v'sem' (svemu), u čem' gode — godi ga e (je) ban' Stjepan' otumr'l' (odumrli, ostavio na času smrti) u kom' godi dr'žani (držanju), da mu e (je) na v'se (sve) vjera, i da ne može preti nikore u našem' gospod'stvu (gospodstvu) Vlat'kova Člojčeva (Člojček), ni sam' ban' Tvr'tko ni negov' (njegov) brat knez' Vl'k' (Vuk) brez' volet (vojle) kneza Vlatka, na to mu su vjera dati i prisegli. A tozi (toj) vjeri i prisegi (zakletvi, prisegi) svjedoci dobiti Bošnjan (Bošnjani) naiprije voevoda Pu're (iz Podrinja) i s' bratijom' (braćom), Ivahn' (Ivahen) Ivanović' i s' bratijom' (braćom), Vladislav' Obradović' i s' bratijom' (braćom), VI'eljna Tepečić' i s' bratijom' (braćom), Boleslav' Dukovječić' i s' bratijom' (braćom), VI'kac' Hr'vetinović' i s' bratijom', Budislav' Čavlović' i s' bratijom' (braćom), Vlai (Vlaj) Dobrovojević' i s' bratijom' (braćom), Branko Pribinić' i s' bratijom' (braćom), Jur'ša Radović' i s' bratijom' (braćom); a ot Dol'nih' (Donjih) kraja (kraja) Ninoslav' Novaković' i s' bratijom' (braćom), Stanac' Gapišović' i s' bratijom' (braćom).

A tomo pristav' ot (od) dvora Bogdan' Bijel'("hanič") i s' bratijom' (braćom), a ot (od) vladanija (činovnika) Stjepo' Hr'vetinović' i s' bratijom' (braćom). A tko će to poreći a ili pretvoriti, da e (je) proklet' ot(')cem' i s(i)nom' i d(u)hom' s(ve)tim' i mat(e)ri (matomer) b(o)žiom (Božjom) i četir' mi ev(a)nčelisti (evangelistima) i dumanadesete (12) ap(u)s(t)o)lo-ma (apostola) i sedim' deset' (sedandasem) i sedimi (sedam) iz;branimi (izabranim) i v'semi (svima) b(o)žio ugodniv'limi (ugodnicima) u si (ovaj) vjek' (vik) i u gredusil' (iduči), i da e (je) pričestnik' (učesnik) Judi Skariotskomu koi (koji) preda st(j)na b(o)žija (božiljeva) na raspeti (raspeče) za, L. (30) sreb'r'nih' pjenzici, i koi (koji) iziliza (zlobno, himbeno) upijasa: prop'ni, propni, propni, — kr'v' na nem' (na njega) i na čedib' (djecu) ega (njegov).

A sie (ovo) se svr'ši na Suhou na Prozračcu (na kraju jat) k'da (kada) g(ospo)d(i)n' ban' Tvr'tko gred' se (gredasice) naipr'vo u H'lm'sku zemlju (Humsku zemlju). A se (ovo) pisa Dražeslav' (= Bojš), dijak' gospod(j)i)na bana Tvr'tka, nadvorni pisc' (pisac-pisar, predsjednik dvorske kancelarije, a pr'vo (prije bio) dijak' Velikoslav' noga gospod(j)i)na bana Stjepana (Stjepana II Kotromanicu).

I k'da (kada) sie (ovo) pisah', da (tada) mi da (dade) g(ospo)d(i)n' ban' Tvr'tko ispred' (isprijeđ) sebe velik' pehar' vina popiti u dobru volu (volju)."

Original je napisan na pergamentu dugom 35,5 cm s voštanim pečatom. Isprava je napisana na Suhoj na Prozračcu u župi Broćnu, u Humskoj zemlji kad je mladi ban Tvrtko u

pratnji dvorske svite došao prvi put u Humsku zemlju. Suha je današnji Služanj kod Čitluka a Prozračca u Velikom Ogradiću gdje je poveća nekropola sa stecima od kojih se ističu stećci i župana Komilnovića. Na jednom lijepo izrađenom stećku su dva čirilika natpisa sa spomenom umrlog kneza Pavla Komilnovića. U natpisu se spominje knez Pavao Komilnović i to dva puta (Marko Vego, Zbornik srednjovjekovnih natpisa Bosne i Hercegovine, I, br. 11–12; M. Dinić, Humsko-trebićka vlastela, SAN, Beograd 1967, 41 bilj. 4). U vrijeme izdavanja ove isprave ban Tvrtko se još borio da učvrsti punu vlast u Humskoj zemlji. Tada je u Služnju postojala vjerovatno i crkva Svetog Jurja spomenuta 1306. godine (J. Radonić, Archiv für slavische Philologie 22, S. 174; M. Dinić, Glas SKA 182, 186; Marko Vego, Historija Brtnja od naistarijih vremena do 1878., godine, 88–91, 156).



Sl. 17. Ban Tvrtko s majkom Jelenom i bratom knezem Vukom saziva bosanski sabor u mjestu Milima kod Visokog, u današnjem Arnautovićima 1354. godine. Tada su povrđili imanja kneza Vlata Vukoslavića-Hrvatinuča iz Donjih kraja (L. Thallhötz, Glasnik Žemaljskog muzeja 1906, 410–411).

Kad se majka bana Tvrktka sa sinom knezem Vukom vratila iz Ugarske, iskupila se sva Bosna (bosanski feudalci), feudalci iz Donjih kraja, Zagorja i Humske zemlje u Milima kod Visokog (današnji Arnautović kod Visokog), banova majka i ban Tvrtko i dvanaest Bošnjana (dobra Bošnjanja) i zadali su vjeru feudalcu knezu Vlaktu Vukoslaviću kao predstavnici suverene bosanske države da će ga ostaviti u miru na svim posjedima koje je imao kad je ban Stjepan II Kotromanić umro.

Dražni sabor u vidu višeg savjetja potvrdio je pomenuta prava knezu Vlaktu Vukoslaviću, sinu kneza Vukoslava Hrvatinuča iz Donjih kraja, i to 1354. godine. Isprava je datirana čiriliskim slovima, a u duhu glagoljskog brojanja.

Prijepis isprave glasi:

"V'ime otca i sina i svjetloga d(u)ha amin'. V' (u) ono vrijeme k'da (kada) pride (do-de) gospoja bana mati s' Ugr' (iz Ugarske) i svoim' (svojim) sinom' s' knezom' VI'kom'

(Vukom), i k'da bi stan'k' (sabor) na Milih' (u Milima kod Visokoga) v'se (sve) zemle (zemlje) Bosne i Dol'nih' (Donjih) krai (kraj) i Zagorja (oko Kalinovika) i HI'mske zemle (Humske zemlje), prisegla i (je) gospoja bana mati i ne (njen) sin' gospodijin' ban' Tvr'ko dumanadesete (12) dobitib' Bošnan' (Bošnjanu) knezu Vlaktu VI'koslaviju (Vukoslaviću); a sizi (ovi) su prisegli: pr've gošpoja bana mati, drugo gospodijin' ban' Tvr'ko, tretie (treće) kaz'nc' Boleslav', četv'rto tepečja Ivahn' (Ivanhan), peto knez' Vlai (Vlaj) Dobrovojević', šesto voevoda Purča (iz Podrinja), sedmo knez' Mr'koe, osmo župan' Cr'nug', deveto knez' Vladislav' Obradović', deseto župan' VI'čina (Vučina) Tepčić', pr'vonade(se)te (1.), knez' M'st'n' (Mastan-Mastanji) Bubanici' (iz Drežnica ne Neretvi), drugonadesete (12) knez' Vlakto Obrinović', tretinadesete (13.) knez' Bog-

Tuzi (tu) su prisegli knezu Vlaktu VI'koslaviju (Vukoslaviću) na moćeh' i na evan'čeli (evangelje), dokse su sija (ova) gospoda i dokole i (je) knez' Vlakto i negovo (njegovo) dijete, za nih' (za njihova) gospod'sta da nije Vlakto u nih' (u njih, kod njih) poručenik' ni talenik' (ni pozivan ni talac) ni uz'nik' ni negovo (njegovo) dijete, i u čem' (čemu) i (je) ban' Stjepan' odumr'l' (odumrli) kneza Vlakta, da mu se onoz (ono) ne otnime (otmije) ništore (ništa) ni osi (ove) gospode ni ot nih' (njihovih) vlastelina, i da za tozi (to) ne ima pečali (zalosti) ni ed'n' (nijedan) brat' Vlakto'ni bratućed' ni edn' (nijedan) človjek' za nih' gospod'sta; da e (je) u onom' knez' Vlakto onako tvr'd' kako e (je) bil' tvr'd' u onom' za bana za Stjepana.


I vola (volja) koja bi kleveta ili obada ulzijala na kneza na Vlakta, a ili bi u koju neverju zašl' (zašao) knez' Vlakto, da mu nisu vol'ni (voljni) učiniti niedno (nijednoga) hudoga (zla), dokole ga nije ogledala Bosna i Dol'n (Donji) krai (kraj) i Zagorje (Zagorje oko Kalinovika) i HI'mske zemla (Humska zemlja).

Iako bi dopal' (dopao) knez' Vlakto koe (koje) krivine (krivice) ali nevjere, da mu nisu vol'ni (voljni) svrjeti (vrći) vjere, dokole knez' Vlakto ne bude doma u svoe (svojoj) hiže (hiži), kući, domu u Klui (Kluiću). A tko će tozi (to) poreći a ili prij(woriti) (prevrnuti drukčije), da e (je) proklet' otcem' (ocem) i sinom' i d(u)h(o)m' s(v)itim' i materiju (matrom) b(o)žiom' (božijom) i četir'i evan'čelisti (evangelista) i dumanadesete (12) ap(u)x(t)ołom' (na dvanasta apostola) i sed'mideseti (sedamdeset) iz'branim (izabranim) u si (ovo) vijek' i u pridrušt (idući), i da e (je) pričešnik' (učesnik) Judi Skarlostoku i koi (koj) predna sina b(o)žija (božijeg) na raspetie (raspeće) za trideset (trideset) srebr'nih' pjenezineci i koi (koji) izliha (zlobno) upijate: propni, propni, propni; -kr'v' (krv) na nem' (na njega) i na čedi' (ega) (njegove) čede, djecu.

A tomu ručnik' tepečja Ivahn' (Ivanhan) i knez' Mr'koe. A se pisa Dražeslav' dijak' ot (od) porojenija (porodenja) b(o)žija (božijega) lijetu, č. t. i. d. (1354) lijetu."

Original je u porodičnom arhivu Jeszenaka, u Madarskom narodnom muzeju.

Isprava je dokaz suverenog prava bosanskog bana na području Donjih kraja za koje se otinao i madarski kralj Ljudevit I (Ludwig I Anžuvc). Pisar Dražeslav je u to doba bio vrlo star, portiјekom iz roda Bojića, vjerovatno iz okolice Kalinovika, gdje i danas postoji obitelj Bojića. Svedoci su potpisani bez oznake koju župu predstavljaju, ali se te župe mogu odrediti iz drugih isprava bosanske diplomacije. U ovoj ispravi se navodi da je Dražeslav (Bojić) dijak umjesto nadvornog pisara iz prethodnih isprava bosanske državne kancelarije.



Sl. 18. Povelja-listina bosanskog bana Tvrtka godine 1357. izdata knezu Vlatku Vukoslaviću-Hrvatiniku (L. Tahallóczy, Glasnik Žemaljskog muzeja 1906, 411—412).


Isprava bosanskog bana Tvrtka, brata mu kneza Vuka i majke im gospoje Jelene i njihove vlastele potvrđuje knezu Vlatku Vukoslaviću-Hrvatiniku iz Donih kraja oko Sane i sinu mu Vukoslavu i potomstvu im, da im ne bude nikakva zla zbog nevjere bratuceda kneza Grgura Pavlovića-Hrvatinica. Ispravu je napisao dijak, nadvorni pisan bosanske državne kancelarije 1357. godine.

Prijepis iprave glasi:

"V" (u) ime b(o)oga v'semogućega (svemogućega) vjera g(ospo)d(i)na Tvr'tka milostiju (miloču)b(o)ziom' (božjom) bana bosn'skoga i negova (njegova) srđ(")čanoga (srdačnoga) brata g(ospo)d(i)na kneza VI'ka (Vuka) i njiju (njihove) materе početne gospe Elene (Jelene) i njih (njihove) vlastel' (vlastele); u ime: kaz'a(n)ca Boleslava i tepče (tepčije) Ivah-na (Ivanina) i kneza Vladislava Dabišića z bratiom' i kneza Vlaja Dobrovojevića (Dobrovojevića), vjerovatno s područja župe Livno) i voevede Tvr'tka i negova (njegova) brata župana Novaka i kneza Mr'koja i kneza VI'ka (Vuka) Hr'vatinica i kneza Vladislava Obradovića i župana Brajana Pribinica i kneza Miloša Divovjevića i negova (njegova) brata kneza Sladoja i kneza Vlatka Obrinovića i gospoe (gospoje) Elene (Jelene) (Ostojojice), — knezu Vlatku VI'koslaviju (Vukoslaviju) i negova (njegovu) sinu Vukoslavu' (Vukoslavu) i negovu (njegovu) ostalomu (naslijednicima), da mu nije uzrok" u negovo pratućeda u Gr'guri (Gru-

ra) u Pavlovići (Pavlovića), i da mu nije niednoga (niednoga) hudoga (zla) skrozi (zbog) Gr'gurevu (Grgureve) nevjero (nevjere) ni za koe (koje) Gr'gurevo hudo (zlo) činene (čineno) ni za edna (jedna) zla djela Gr'gureva ni za edno (jedno) zlo činenje (činjenje) za Gr'gurevo, da ne bude knezu Vlatku i negovu (njegovu) djetetevi (djitetu) ot (od) našega gospod'stva niednoga (niednoga) hudoga (zla) ni koega (kojega) priroka (poroka), i da mu se u tom' uzrok' ne učini nik'dare (nikad); da mu e (je) na to vjera naša gospod'ška i naši' vlastel' (vlastelina) tih', koi (koji) su tuži (tu) upisani i imenovani, nego li živi u toi (toj) vjeli u našoi (našoj), koju si prie (prije) našl' (našao) ou (u) našega gospod'st(t)va, i s'da (sada) ti tvr'dimo onu(v) vjera našom' vjerom' gospod'skom' i naši' vlastel' (naši' vlastelina, naše vlastele) tih', kol (koji) su tuži (tu) upisani, a služi vjerno našemu gospod'stu.

A se pisa Dražeslav' (= Bojić), dijak' o(t) poroenija (Porodenja) b(o)žija (božijeg), ljet' (ljeta). č. t. i. z. (1357) ljeto."



Sl. 19. Radosava, kći Radovana od Kučeva (de Chucea) očituje pred svjedocima 1367. g. da je sluknja Žora Boškića, zidara iz Dubrovnika, kupljena od Vukosava Vladislavica iz Usore. Kučev je vjerovatno današnji Kalinović u Zagorju. Tekst o tome je u prvome odjelu (Hist. arhiv u Dubrovniku, Vendita cancellarie, knj. 2, list 11 verso — obratni list).

U dubrovačkom zapisu u knjizi Vendita cancellarie II, list 11, verso (druga strana) na latinskom jeziku piše: "Ego quidem Radostaus filia Radouani de Chucea confiteor quod sum ancilla Gure (Dñore) filii Bochus petraria et quod ipso me emit tamquam suam a Vol-

chosaua Vidoslauich de Usora . . ." Zapis je datiran sa 15. V 1367. godine. Vrio je značajan jer govorji da je Kučev, po mome mišljenju, današnji Kalinović, trg za prodaju robija u župi Zagorju. Ta se župa Zagorje spominje prvi put u natpisu bana Kulina iz 1193. godine. To dokazuje da je zagorska župa bila bosanska od 12. vijeka. (M. Dinić, Iz dubrovačkog arhiva III, 21, 27: Marko Vrgo, Zbornik srednjovjekovnih natpisa Bosne i Hercegovine, IV, Sarajevo 1970, br. 254; Vinaver Vuk, Analji Historijskog instituta u Dubrovniku, 1953, 128, 142). Napominjem da je u Zagorju vladala županska obitelj Purčića, i to u 14. vijeku.



Sl. 20. Povelja-listina bosanskog bana Tvrta izdata godine 1367. godine knezu Pavlu Hrvatiniju-Vukoslaviću (L. Thallóczy, Glasnik Zem. muzeja 1906, 412, Sarajevo 1906).

Bosanski ban Tvrto potvrđuje knezu Pavlu Vukoslaviću-Hrvatiniju i potomstvu mu sve ono s čim je k njemu prešao, izričuti da se nikad ništa ne oduze, osim ako bi što skrivo, za što se bosanskom plemiću glava odsjeće. Nasuprot ovoj ispravi ne vrijedi druga.

Svjedoci su iz Bosne: kaznac Sanko (Milenović), vojvoda Purča (i Podrinja), župan Vukoslav Nahoević, tepiča Vučihna, knez Stjepoe Hrvatinič, Grgur Mrković; iz Usore: kaznac Stjepoe, vojvoda Tvrta, knez Tježčin, župan Poročen, knez Jure Dobroslavić, Tvrko Čekanović, svi s braćom. Pisar je bio Vukmir Kraljetić (ili Kraljetić). Isprava je napisana 1367. godine. Original je na pergamentu dugom 33—34 cm.

Prijepis isprave glasi:


"(K)nezu (knezu) Pavlu VI'koslaviu (Vukoslaviću i negovu (njegovu) ostalomu (našlednicima) . . . (za jednu riječ prastor prostor) pot(v)r' dñi' s' čiem' (čime) e (je) stupil'" (pristupio) k' mn. (meni) i da mu se ne otnime (čim) ništore (ništa) bez' te krivine za što bi vrijedno plenitnu človjeku glavi otscks, česa (sto) ne ogleda (ne prosvidi) Bosna i Usora, negova (njegova) družina plemići ludi (ljudi). I u tom' da nije gospodospic (sic) (gospodskoga) (vladavca dale (doli) negove (njegove) službe početene s' titom' tere (te,i) silicon', što može bole (bolje). I — (it) i kto (tko) bi hotil' izmijeti vola (volja) kol (koji) god (dog) list' nasuprotive semu (ovomu) listu, da e (je) sizi (ovi) list' vsakoga (svakoga) lieta (ljeta) potr'l (potro) i umoril' (uništi potpuno).

A tomu svjedoci: ot (od) Bosne: kaz(nac') San'ko i z bratiom' (braćom), voevoda Purča i z bratiom' (braćom), župan' Vl'koslav' Vukoslav Nahoević' i z bra(tio)m', tepči(ja) Vl'čina (Vulina) i z bratiom' (braćom), knez' Stjepoe Hr'vetinović' i z bratiom' (braćom), Gr'gur' Mr'koević' i z bratiom' (braćom); a ot (od) Usore: kaznac' Stjepoe I z bratiom' (braćom), voevoda Tvr'tko i z bratiom' (braćom), knez' Tjehčin' i z bratiom' (braćom), župa-ni (= župan') Poručen' i z bratiom' (braćom), knez' Jur'i (Jure, Juraj) Dobroslavović i z bratiom' (braćom), Tvr'tko Čekanović' i z bratiom' (braćom).

A toma (svjedoci) pristav' voevoda Purča i z bratiom' (braćom), kaznac' Stjepoe i z bratiom' (braćom). Tko bi to porekl' (porekao), da e (je) proklet' otcem' i sinom' i svetim' duhom' i svetom' Dijevom' Mariom' i četir'mi eva(n)celistima (evangelistima) i dvam(a)naestima (12) apostoloma (apostolima) i sedam'deset' (70) izabranih' (božijih); i da e (je) pričestan' (učesnik) Judi Skarif(ot)skomu, koi (koj) pralače (vapijaše); propni, propni, propni, — kr'v' (krv) na nih' (njih) i na čedihi' (čeda) ego (njegova).

Pisa VI'kmir' Kr'ljetić' (ili Kraljetić) ot (od) poroenija (Porodenja) božjega (božijega) ljet' (ljeta). č. i. t. i. X (grčko) i. z. ljeto (1367)."

Ovdje se radi o jednom odlomku isprave. Original je sačuvan bez pečata dok je donji rub uvijen.




Sl. 21. Pisi dio povelje kralja Tvrtka I izdane Dubrovačanima u mjestu Trstivnici (Kraljevo) Surješći
rod Vareća u Beni) 17. juna 1378. godine (I. Stojanov, Stari sprije posve i plm., 1. br. 83).

Ban Tvrtko Kotromanić postao je kralj Srbijem i Bosni 1377. godine te su ga Dubrovčani zamolili da im potvrdi isprave predašnjih banova i srpskih kraljeva u Žrnovnici (Mlinima, u župi Brenu, danas Dubrovačkoj župi) 10. aprila 1378. godine dok je na povratku u Bosnu izdao drugu ispravu istovjetne sadržine 17. juna 1377. godine u Trstivnici (u Sutjesci kod Vareša). Isprava je očiti dokaz o suverenosti bosanskog kralja Tvrtka I i njegove države. Krunio se u Mileševi u Raškoj ne pitajući ugarskog kralja Ljudevitu I (Ludvigu I).

Prijepis dijela isprave iz Trstivnice glasi:

" + Blgo'čtvinstvi (blagočastivo) i dostojetno (dostoljubno) povaliti i istin'voju (isti-nom) vjeruju i želanoje slovo pr'nesti ka svomu b(o)goditelju vladici Hr'tu (Hristu) im'že vsač' skaja (svakoga) satvorjena i javlena (javljena) biše na hvaloslov'je božastenago (božanstvenoga) smotr'ja (smotrenja) eže milosr'dja o rodi (rodu) člov'čecem (boječjem) jedo satvori v' prl'sti (prečasni) obraz' svojego božanstva i daste jemu oblast' i razumjeti ja-ko biti njemu (njemu) svemi svimi (svima) mi zemljanemi (zemljama) isas'svei i razumjeti i tvoriti sud' i pravdu po sredе (posred) zemlje. Takožde (takoder) že i meni svojemu rabu za m(i)l(j)osr'dju (svogoj) (svoga) b(o)žastvou (božanstvu) darovo pročisti mi odrasli b(o)gosadni va rodi (rodu) mojem' i spodobi (udostoji) mi sugubim' viencem (vijencem) jako oboja vladil-častva ispravljati mi pr've od isprva (va) b(o)godarovan (bogodarovan) nam' zemli (zemlji) Bosne, potom že gospodu mojemu b(o)gu spodobl'šu (spособном) me nasledovati (naslijediti) pr'stol' (prijestolj) mojeh (mojih) praroditel' (praroditelja) gospode sr'pske zanje bo ti behu moi (mojih) praroditelje u zemaljenu (u zemljama) car'stvu (carstva) car'stvovače 'na nebessu car'sto pr'selise meno že videtu (videću) zemlju praroditel' (praroditelja) mojeh (mojih) po nih (poslije njih) ostavše (ostavljene) i nemuštu svojego (svoga) pastjera i odoh v' (u) sr'psku zemlju želaju (zelj) i hote (hoca) v' (u) sr'psku zemlju, želja i hote v' (u) sr'psku zemlju želja i hote (ponovljeno dvaput) ukr'pit (okrput) prestol' roditel' (roditelja) mojeh (mojih) i tamo pošađ' (pošavši) venčan' bih b(o)godarovanimi (bogodarovanim) vin-cem na kralestvo (krajestvo) praroditel' (praroditelja) mojeh (mojih) jako bit mi, o H'(rije)ste Usus (Isuse), blagover'nomu i b(o)gom postavljenomu (postavljenomu) Stefanu kralju Sr'b'lem i Bosni (Bosni) i Pomerju i Zapadnim (Zapadnim) stranam' i potom' načeh' s' bogom' kraljevati i praviti prestol' sr'b'ske zemlje . . .".



Sl. 22. Povelja-listina kralja Tvrtka I od 2. decembra 1382. godine izdata u dvorcu Biču u Podgradi kod Blagaja na Buni kojom se ukida solana u Sutorini u korist Dubrovčana (Lj. Stojanović, Staré srpske povelje i pisma, I, br. 85).

Isprava kralja Tvrtka I kao suverena od 2. decembra 1382. godine napisana na dvorcu Bišću u Podgradu kod Blagaja blizu Mostara, na Vračima gdje je postojala crkva Svetog Kozme i Damjana u doba velikog župana Nemanje i brata mu velikog husmogn kneza Miroslava 1193. godine. Bišće — dvorac je bio stjecište bosanskih banova i kraljeva, naročito vojvoda i hercega iz kuće Hranića Kosančića u 15. vijeku.

Ovom ispravom kralj Tvrtko I, na molbu Dubrovčana, ukinuo je nezakonito uspostavljenu carinarnicu soli u Sutorini kod Novoga (Hercog-Novoga) u Župi Dračevici. Tu se vidi da je kralj Tvrtko I uspostavio nezakonito pomenutu carinu i ukinuo je bez pitanja ugarskog kralja.


Prijepis isprave glasi:

"Sie (ovo) ubo (pak) bl(a)goč(a)sto (blagočastivo) i zelo (vrlo) prijetno (priyatno) i do-stoljepno (dostojno) povahili i istinomu (istinitom) vjerou (vjeron) i želanoje (željeno) slovo primesti (prinijeti) k tebi, o m(u)č(e)nije H(ris)tovi", ti bo (pak) pobivaljuſtih (postojjeći) te m(o)laſe (moljače) se (ovo) gļp (gle) gđi (gdje) ne postavim' gřiba (grijeha) sego (ovoga) i ne videt bo (pak) čto (što) tvoret' (raditi). Toga radi, mnogostradal'če, jakože (tako) bo (pak) za onih' mlijasēs (moljače se) pobivajuſtih' bol'se (bolje) že mi(jili) se vlad(jici) mojemu H(ris)tu(tou) (Hristu) b(o)gu za vsega (svega) mliječa (moleči) te i prizivajuſta i ispoje-dajuſta te za H(ris)tu(ja) b(o)go postrand(a)va (postrandavši) poneže (postaknut) mlijenjem' (mlijenjem) twoim' (tvojim) prijev' (primili) bl(a)gođet' ot' (od) B(o)gija i spodobljen' (ospo-dobljen) bih' vjenca i ēst'i (časti) i ksřeftra (skiptra) c(a)r'ska (carskoga) pr'vih' moih' (mojih) roditel' (roditelja) s'vejtih gospode sr'bske kraljeva i c(a)r' (careva) i poslijedje (opo-naša) žitiju ih' (njihovu) i vjeri (vjeron) i pravilom' c(a)r' skim' i vsa (sva) nedostat'čnaja (nedostatek) ispravljaše (ispravlja) i ispl'njaše (ispuna) v' (u) zemljah b(o)godarovanago (bogodarovanog) mi kraljev'sta i v' (u) sih' (ovim) pribivajuſtu mi obrete kraljev'sto mi v' (u) Primori (Primorju), zupi dračevičkoj (Dračevicu) župa oko Hercog-Novog) mjesto podobne na s'zidanje (sazidanje) gradja i togda (tada) prizvah' na pom(jo)st' (pomoć) g(ispođa) b(o)ga i s(v)e)t(a)go i velikago bl(a)gođenjika i aridjakona Stefana jakobo bo (pak) i više rekoh' i v' (u) ime jedo (njegovo) s'zdarh' (sazidah) grad' na rečenim' (rečenom) mjesti (mjestu) i narekoh' ime jemo (njemu) s(v)ejt Stefan' (nazvao ga Svetim Stefanom).

I tuzi (tu) biješe reklo kraljev'sto mi postavit slanicu (trg soli) i da budet' (bude) tr'g' soli prodavanja i tom vidjenijem' (s tim viđenjem, naumom) doide (dode) Dubrovniku (u Dubrovniku), zato poslaše kraljev'stu (kraljevstvu) mi vlastelinu svoga kneza Dragoja Gučetića (Gučetića) a mole kraljev'stu mi i priso da tuzi (tu), u tom' mjesti (mjestu) u gradu i pod onim' grad(jom)' ne postavi kraljev'stu mi slanice ni da se sol' prodaje, a govore (govori) Dragoje kraljev'stu mi kako Dubrovnik ima zakone stare s' (sa) vsimi (svima) raški- (raškim) gospodami (gospodama) da u Primoriju ne bude nigdјere (nigdje) postavlj'en novi tr'g' razve (osim) na mjesto gdje jest' bil' postavljen' u pr'vih (u prvima) obični tr'g' i mje-sta (mjestu).

Da kraljev'sto mi razumjev'ši zakone pr'v'e što su imali Dubrovčane (Dubrovčani) z gospodom' raškom da se ne more postaviti nigdje u Primorju tr'g' soli razve (osim) na obična (ubojčenja) mjesata, ne hotje (ne hitujući) kraljev'sto mi potvorit zakone stare grad(a) Dubrovnika što su imali z gospod(a)m' (gospodom) ras'kom' n' bolje (naj-bolje) potvor' diši kako su imali ot pr'va (otprije) zakone z gospod(jom)' pr'vom. Um(jili) se kraljev'sto mi po Dragoju (Gučetiću) Dubrovniku da ne budet' (bude) u onom grad(ju) ljubo (pak) pod' gradom' tr'g' soli prodanija (prodaja) do vijeka i sija (ova) sva (sva) biše pisana na ne potvor (povrgne) kraljev'sto mi ni sin' kraljev'stu mi ni kto ljubo (nitko

pak) ot' surodnik' (srodnika) kraljev'sta mi da sijega (ovo) nikoliže (niko) ne potvori (potvze) do kole (dokle) grad Dubrovnik' i vlastel(a) dubrovčci (dubrovačka) sijega (ovo-ne) potvori (potvze) i nikom' neverom' ne izgube oni i nih (njihova) djeca i nih (njihovi) posljedni (posljednji, nasljednici).



Sl. 23. Povelja-listina bosanskog kralja Dabiša Kotromanića izdata Dubrovčanima u Lučima u Donjim krajima oko Sane 17. jula 1392. godine u vezi trgovine i zakupa carina. Kralj Dabiš potvrđuje stare povlastice Dubrovčanima date od predañih vladara bosanske države. Tada je bosanska granica bila do Grmeča (Lj. Stojanović, Stare srpske povelje i pismena, I, br. 178).

I semu (ovomu) ručnici (činovnici) dvor'ski Mir'ko Radojevik (Radojević) i vojvoda Vlatko VI'ković i knez' Pavi' (Pavao) Jablanik' (Jablanac) (svi svjedoci). Zapisa žeš sie (ovo) v' (u) ljetu po rođ'dstvi (Rođenju) božijemu na č. t. p. v. (1382) ljetu m(je)seca decembra. v. (2.) dn' (dan) pisana na Bis'či u Podgradu (Podgradu): + Stefan' Tvr' dno m(je)seca (miliču) božjom kral (kralj) Srbjem (Srbiji) Bosni i Primorju."

Ispравa je potpisana crvenom bojom na pergamentu s pečatom.

Bosanski kralj Dabiša Kotromanić izdao je ispravu na pergamentu s obješenim pečatom u Lučima u Donjem krajima oko Sane 17. jula 1392. godine kojom potvrđuje Dubrovčanima isprave (povelje) svojih prethodnika uz potpis visokih bosanskih feudalaca, dvorskih i oblasnih.

Prijepis isprave glasi:

"Va načetak' otca, va izpl'njen'e (ispunjene, impletio) st'i na i san'tijem (svetim) sv(e)tego d(j)uba. Iže va načetak' nebesa divnime utvr'žđen'jem (utvrđenjem) utvr'di i vaseleniju (vaseljenju) svojcu (svojom) voljevu (voljom) osnovu za milos' de ž milosti snide (side) s nebesa (nebesa) na zemlji človkojubno (čovjekoljubno) i pad'še človice (čovječe) suš'to pristupljennim soboj (svojom) oboživ' na nebesa vaz'vede tim' že vsa (sva) od nebštija (nebšta) va bitje (bića)astaljena biše. Tim' že i pogub'šte (pogubivše) ov'ce domu izravileva (Izraelova) ka istomnom pastiru i b(o)gu vsed'ržitelju (svedržitelju) vaz'vrštene (vazvrštenje) biše. Tim' že i kufr'-kufr' (skiptar) c(a)r' sc'i (carski) po vse (svemu) vaselenoi (vaseljenoi) svjetilja (svetilje). Takođe (takođe) že i ar' Stefan' spodoblj'en' (ospodobljenoj) bih c(a)r' strovati va (u) zemljah' (zemljama) roditel' i praroditel' (praroditelja) naših tvore prav'du i izpravlja' (ispravlja) pravila čineć(i) milosti i zapisanja viru že dae (daje) gradovom' (gradovima) i vladan'ju (vladanju, činovništvi) malim' že i velicim' (velikim) vsakomu (svakomu) že po dostojanju (dostojanstvu) ego (njegovu) i tako sastojati mi se kral(jev) strava ka miru i u voj slavi.

I tagda (tada) pridoće (priđoće) va (u) slavni dvor' kral(jev)stva mi u Tr'stv'nicu plemeniti i mudri mužje (muži) slavnoga grada Dubrovnika vlastele (vlastela) i poklisarie (poklisari) Stefan' Lukarević i Rafail' Guteći' s počtenim (poštениm) i mnogocinim (mnogocjenim) dari (darovima) i čast'm (častima) od rebenoga grada Dubrovnika vlastel' (vlastele) i općine i tie (ti) rečeni poklisarie (poklisari) sa vsakou (svakou) ljubov'ju (ljubavlju) nas' iskaše (od nas tražile) i opralaže (opravljale) za uvite (uvjeti) i za zakone i za svobod'stine rečenoga grada koe (koje) su imali u poveljah' (poveljama) s roditeljima (roditeljima) i praroditeljima (praroditeljima) našim (našim) z gospodom' sr'b'škom', raškom' i bosan'skom kako da bismo i miš (mi) po obituje rečene gospode n'im' (njima) potvr'dili i ustavotili (ustanovili) pr'vih' naših' svobod'stine (slobodštine), zakone i uvjete i povelje go spode sr'b'ske, raške i bosan'ske (bosanske).

I mii (mi) siliš'že (slušavši) i razumiv'še (razumijevši) nih' (njihove) podobne, razume i prilike prošne (prošnje) i imav'še (imavši) s'vjet' (savjet) s priviskom gospođom (gospojom) b(o)godarovanom' mi kraljicom' kralj Elenom i s vlasteli (vlastelom) i vel'možzani (velmožzama) kral(jev)stva (kraljevstva) mi, satvorih milost' kral(jev)stvo mi reč(en)moma grada Dubrovniku i vlasteleš' i op'čini dubrovačkoj (dubrovačkoj) po sin' (ovima) naših (našim) listih' (listovima) i poveljah' (poveljama) za nih' (njihovo) sr'dan'sto (srčanost) potvr'disimo im' vse (sve) povelje rečene gospode sr'b'ske, raške i bosan'ske i povelju gospodinu kralja Stefana Tvr'ika koju e (je) učinil' (učinio) rečenomu gradu Dubrovniku

pod ljeti rođ'stva (Rodjenja) Hristova. č. t. u. i. mјesecea aprila. i. (10), d(a)n' (1378), i ne vse (sve) povelj i svobod'stine (slobodštine), zakone i uvjete prid'ne (predašnje) i poslidne (posljedne) koe (koje) e (je) nim' (njima) učinil' i zapisil' (učinio i zapisao) rečen gospodijin' kralj Stefan' Tvr'ika do e (je) do vika rečenomu gradu i ego (njegovo) op'čini tvr'do i neporočno nami (nama) i našimi (našim) poslidnim (nastjadnicima), pače da su vsegda (svagda) stanoviti (stalni) u vish' (svima) rečenih' (rečenim) poveljah' (poveljama) i u zakonih' (zakonima), uvjetih' (uvjetima) i svobod'stinah' (slobodština) rečene gospodijin' kralj Stefan' Tvr'ika.

I rečeni vlastele (vlastelini) i poklisarie (poklisari) grada Dubrovnika primišle i zavezaše se (obavezaše se) kral(jev)stvu mi davati od rečenoga grad(a) i ob'čine sr'b'skih dokohad' dvi tisući perper dinari dubrovačkih (dvije tisuće dubrovačkih dinara) vsako (svako) godište na Dmitrov' d(a)n' po zakonu i uvitu kako su davali našemu bratu sv(e)toporečeniu kralj (kraljicom) kralju Stefanu Tvr'iku. I na to vise pisano prisegoh' az' (jaz) rečen kral (kralj) Stefan' Dabiša i s' b(o)godarovanom' mi gospođom (gospojom) kraljicom (kraljicom) kralj Elenom (Jelenom) sv(e)tom' evan'čel'li (evangelde sveto) i na časnom' kr'sti (krstu) gospodini (na časni krst gospodnj) i s' vlasteli (vlastelom) kraljev' stva mi: s voevodom' HR' voem', s voevodom' Vlatkom' Usorskim', s knezem' Stipom' HR' vratinčem', s knezem' (knezom) Radosavom' Pribinčem', s knezem' (knezom) Dobroslavom' Di-vošečićem', s tefačiom' (tepcijom) Batalom' (Santic), s knezem' (knezom) Gojakom' Drago-salicem', zupanom' Tvr' disavom' Tuicom', s knezem' (knezom) VI'činom' (Vučinom) Vlatkovićem', s knezem' (knezom) Vojsavom' Voevidićem', s knezem' (knezom) VI'k'cem' (Vukcem) Nar'tičićem', županom' Radoem' Radosaličem', županom' Juriem' (Jurjem) Ti'činovićem', s dvor' scim' stan'cem' Prikušićem' (Pr'kušićem').

I semu (ovomu) utvr'žđenu (utvrđenju) i neporočno biti do vika našega i nih' (i nich' ili njihova) tko li bi sie (ovo) potvoril' (krivotvorio) ali porekal' (porekao) da su vse (sve) kletvi (kletve) na nem' (na nj) pale i da e (je) klet' b(o)gom' odcem' (ocem) i s(j)nom' i sv(e)tijim' d(u)hom' i vsimi (svim) bogu ugodiv'šim, i (ugodnicima). Pisano va čestitou (čestitoj) vojsci kral(jev)stva mi u Dol'nih' (Donjim) kralj' (krajima) u Luš'cib' (Lučima na lijevoj strani Sane) rukoju (rukom) sr'danago (srčanog) mi služe Tomaša logofeta (pisara) pod ljeti (ljetom) togda (toga), gospoda Hrista (Hristova) rođenja (Rodjenja). č. t. č. i drugo ljetu, mјeseča julja (jula), z. i (17) d(a)n'.

Stefan' Dabiša milostiju (miloču) Is(u)sa b(o)ga kral' Sr'b'lem' (Srbljem, Srbiji), Bosni i Primorju i gospođa kralica (kraljica) kir Elena (Jelena)."



Sl. 24. Bosanski visoki feudalac s dvora bosanskih kraljeva tepečija Batalo (Šantić) iz Gornjeg Turbeta imao je svoj mauzolej u Gornjem Turbetu kod Travnika. Izgleda da je njegova obitelj držala u svojoj vlasti župu Lašvu sa sjedištem u Lašvi, današnjem Travniku. U njegovu mauzoleju je nadjen omanji kameni spomenik s čiriliskim počepisom u kom se naziva bosanskim tepečjom. Natpis je urezan poslije 1400. godine. Poznato je iz historije da je tepečija Batalo Šantić dao napisati i okovati u zlato i srebro jednac evanđelje (Batalovo evanđelje) 1393. godine. Odlomak Batalova evanđelja na četiri lista čuva se u Biblioteci u Leningradu.

Natpis bosanskog tepečije Batala glasi:

"(= A se teži) uzm(ožni) mu?" (tepečija Batalo) bosan'ski(i), a pisa Radomil" dijak".
 (Marko Vego, Zbornik srednjovjekovnih natpisa Bosne i Hercegovine, knjiga IV, br. 257, ≈ naveden literaturom; o odlomku Batalova evanđelja raspravlja Đorđe Sp. Radojičić i donosi faksimil, Bulletin de l' INSTITUT D'HISTOIRE, TOM 14–15, 1964, Bugarska akademija nauka.)



Sl. 25. Strednjovjekovni bosanski grad Doboj na lijevoj strani rijeke Bosne, bedem otpora ugarskim kraljevima u 14. i 15. vijeku, danas opravljen.

Служба в честь святого апостола Петра и Павла
в Казанской митрополии в честь святого апостола Петра и Павла
в Казанской митрополии в честь святого апостола Петра и Павла
в Казанской митрополии в честь святого апостола Петра и Павла

Sl. 26. Pismo kralja Ostroja iz Visokog od 6. januara 1404. godine upućeno Dubrovčanima kojim javlja da povrata oteta imanja vojvodi Pavlu Klešiću osim grada Visuća na Cetini.

Drugo pismo u faksimili odnosi se na episkopa (dida) bosanske crkve iz Janjića kod Zenice upućeno Dubrovačanima 8. januara 1404. godine radi pitanja vojvode Pavla Klešića.

Treći zapis u faksimilu odnosi se na registraciju pomenutih pisama datiranu na 21. januara 1604. godine.

Vrlo značajna tri pisma o bosanskoj crkvi i njenim vjerskim poglavicama: jedno od kralja Ostroge od 6. januara 1404. godine, drugo od episkopa bosanske crkve s dildom ili episkopom na čelu pisano u Janjićima kod Zenice, dok je Ostojšto pismo napisano u Visokom. Sva pisma poslana u Dubrovnik posebne su registrirana 21. januara 1410. godine.

Pismo kralja Ostojie iz Visokog od 6. I 1404. g. glasi u prijepisu:

"Ostoja m(j)ilostiju (milošću) b(o)žiom' kral' (kralj) Sr'bijem (Srbiji), Bosni i k tomu na vekje (veće) i na više spominamo (spominjamo) i dajemo vidjeti vsakomu (svakomu) člo(i)ku komu se dostoi (dostoji) da mi prizvamo k sebi vojevodu Pavlu Klelišku (Kleliška) i dasmo mu vse (sve) što je godiže (god) njegov(o) bilo do poš'tja (odlaska) od naas(i) ižložive grad (izazivajući) grad Visukogja (Visuča na Cetini) i s onim' što je primorju pod' Visuki (Visuči) bilo, a za toi (to) hokjem (hōćem) dati vojevodu Pavlu zamjenju podjobjunu a vratismo mu negov' (njegov) grad u D'lamoč (Glamoču) i vse (sve) njegovo što je i dr(i) u Dlamoč (Glamoču) bilo i u Dumni (Duvnu) i u Bosni i primisimo mu našom vjeron' i rotom' (zakletvom) da ga kjemo (ćemo) u tom' u vsem' kripti i dr'žati i s timi (time) pridasmgo (gospodnji) niđu (diđu) i negovim' stroinikom (redovnicima) i vsio (svoj) cr'kvi bosan'koš (bosanskoj) u nih' (njihovo) ruke i u nih' (njihovo) obarovanje (čuvanje) i da me se ne učlini nik'dare (nikad) nijedno hudo (zlo) što bi ga ne ogledala cr'kva bosanska i vlastele (vlastela) bosancije (bosanska). Pisano pod' Visocijem' (Visokom), u nedjelju na Vodok'šte (Vodokši)."

Prijepis pisma episkopa bosanske crkve iz Janjića od 8. januara 1404. godine u kojem piše Dubrovačanima da Šalje u Dubrovnik svoje strojneke (redovnike) i kršćane da prime vojvodu Pavila Klešića i ujedno moli da Dubrovačani pošalju dva svoja vlastelina s vojvodom Pavlom Klešićem da ga pomire s kraljem Ostojom.

Tekst u cijelosti glasi:

⁺ Mnogopočtenomu vladuštomu (vladajućemu) grad(u) Dubrovniku, knezu „vlastelj-u“ (vlasteli) i vsoj (svoj) opkini (očini) smjero i umiljeno pozdravljenje. Takoi (tako) prago(s)ođid(j)em „episkopu“ (episkop) crke bosanske: Oto (u to) poslasmo po vojevodu Pavla naše strojniku (strojniku) i krstjanji (krstjane) da pride (dode) opet, u svoje (u svoje ote) posjede) ere (jer) na to naidosimo gospodinju(kraju) da mu opet[†] negova (njegovo) vrati jerje (jer) mu je bilo kez[†] krvirne uzezo. Zato smjerno zahvaljujemo vašoj ljubavi i zahval- smo Što ga ste desao (desle) u sebu počeo pridržali i oste (još) molimo vašu m(j)lost[†] da ga početno i odpravite i oste (jošte) vam[†] pravimo vas[†] cijekja (cijedica)? jer (jer) sti bili op'kjenici (općenici) e da vam[†] i takoi (takoj) vidjeti, poslati (tako da vidite) svoja dva vlasti-čka (vlasteljstva) s vojevodom[†] da kraju, dala biste koi (koji) sklad[†] i mir[†] s nim[†] (njim) učinili ere (jer) bi nam[†] draga do bista u miru pribivali (retribivali).

+ Pisano e (je) u g(ospo)d(i)na episkopa na Janikiju (Janjićima) m(j)e)s(e)ca genvar(a) (januara). i. d(a)n' rožđstva (Rođenja) H(ri)s(to)va. č. u. d. I to (1404)."

U trećem pismu na faksimili Dubrovčani upisuju oba lista u svoje knjige 21. I 1404. godine.


Unis glas i u prijenisu-

* + Zapovjedju (zapovijedu) gospodjima na imena kneza Vlaha Sorkočevika (Sorkočevića) i njegova maloga vijekja (vjeća) ja Rusko ispisah više pisala nno od riječi na riječi iz lista kralja Ostroje i đieda bosanskoga koje listove doslaže (poslaže) u Dubrovnik vojvodini

Pavlu Kleščiku (Kleščiću) ljeta rođstva H(r)iš(to)va tisućno (tisuću) i četiri(i) sta i četvrt' to
ljeto m(j)e)s(e)ca genvar(a) (januara) ka. (21) d(a)n".

Ovaj (ova) više pisana. v. (2) lista donijeće u Dubrovnik star(a)c' Mišljen' (iz Puhov-
ca kod Zenice) i star(a)e Bijeljiko i Stojan' kr'stjanin', Ratko kr'stjanin', Radosav' kr'stja-
nin', Radak' kr'stjanin' i Dobrasić' kr'stjanin' kol (koji) rekao da ih je poslal" (poslao)
kral' Ostroja i gospodjih(i)m' d ed' (bosanske crkve) da už'mu vr'h sebe gospodjina voje-
vodu Pavla Kleščika (Kleščića) i da ga (z) svoje ruke postave u vse (sve) njegovo (u njegove
posjede)."

(Ljubo) Stojanović, Stare srpske povelje i pisma, I, br. 439—441.



Sl. 27. 1. zapis: Pismo Dubrovčana vojvodi Sandalu Hranicu Kosači od 13. 9. 1407. godine ko-
jin javlja da su Dubrovčani držali za prijatelje pretke kneza Grgura Nikolića kao dobre
susjedje.
2. zapis: Dubrovčani u drugom pismu od 29. 10. 1407. godine pišu vojvodi Sandalu
Hranicu Kosači da im je milo što se kralj Sigismund I povratio s ratuša u Bosni (Lj. Stoj-
janović, Stare srpske povelje i pisma, I, br. 293—294, ispis iz Lettere di Levante, knj. 1,
list 72).

Dubrovčani odgovaraju na dva pisma velikom bosanskom vojvodi Sandalu. Pismo
vojvodi Sandalu Hranicu Kosači je napisano 13. septembra 1407. godine u komu naglaša-
vaju da su pretke kneza Grgura Vukoslavića-Nikolića držali za svoju prijatelje, da drže i
njega, i da može doći u Dubrovnik kad god želi kao i drugi plemeniti Bošnjani.

Prijepis pisma glasi:

" + Slavnому i vel'možnomu g(ospo)d(i)nu San'dalu po m(i)l(o)sti b(o)žioi (božijoj)
velikomu vojevodi rusaga bosanskoga od' vladuštoga grada(a) Dubrovnika kneza vlastel'
(vlastele) i od' vse (sve) opkine (općine mnogoljubimo pozdravljenje, piš(a)mje počene vaše
prijazni primisimo i razumjesmo što nam' upisataz za kneza Gr'gura VI'kosaljka (Vukosla-
vića) kako da ga imamo za prijatelja i da je ufan' u nas'. Nas' počeni prijatelju. B(o)žio
je ve (zna) od' postan'ja (postanja) nih (nijihova) djeđa i pradjeda i pak nih (nijihovih) pr've i
mii (mi) imalih (imali) smo za mnogos' d(a)čene i ljubime (ljubljene) prijatelje i danas' je
imamo (nijih imamo) i za vašu ljubav' i od'više što bismo mogli: more priti (prići, doći)
k'da (kada) mu je ugodna slobodno u našem mjestu kakve prihode i druzi plemeniti(l) ljud'je
(ljudi) Bošnjane (Bošnjani).
+ m(j)e)s(e)ca sektembra (septembra, g. i. (13) d(a)n' ljetu rođstva H(r)iš(to)va. ē.
u. i. z. (1407) ljetu."

U drugom pismu Dubrovčana vojvodi Sandalu Hranicu Kosači od 29. oktobra 1407.
godine odgovaraju vojvodi Sandalu Hranicu Kosači da im je milo što je ugarski kralj Sigis-
mund otlijao iz Bosne (s vojskom) i nije se krv među Bošnjanimi i vojskom ugarskog kralja
prolija. Tu se vidi da je Bosna suverena i da energično odbija ugarske osvajačke ciljeve.

Pismo u prijepisu glasi:

" + Slavnому i velemožnomu g(ospo)d(i)nu San'dalu po m(i)l(o)sti b(o)žioi (božijoj)
velikomu vojevodi rusaga (države) bosanskoga od' vladuštoga (vladajućega) grada(a) Du-
brovnika kneza, vlastel' (vlastele) i od' vse (sve) opkine (općine) mnogoljubimo (mnogoljubivo)
pozdravljenje (pozdravljenje). List počene vaše prijazni primisimo i razumjesmo i
naip'vo što vaša ljubav' pita o našem' zdravju (zdravlju) jer' ste ves(e)li uznat', vemo
(znamo) po tvorji (tvorji) m(j)i(l)o)sti i po dobroj ljub(a)vi da je takoz (tako) a po m(i)l(o)sti
b(o)žioi (božijoj) dobiti smo i mnogo bl(agodarimo) Hr(j)stov(b)o)žio uznav' o vašem' do-
brom zdravju (zdravlju) i slavnom' stanju i što pišet(e) za g(ospo)d(i)na kralja Šiž'munda
jer' poide (ode) prijeko-priko (preko Save) s' vsim' (svima ili sasvim). Volja i hotjenje
(hotjenje) b(o)žioi (božije) bili je i naam' (nama) mnogo draga (nama je mnogo draga) da
megju (među) vi (vama) ř nimi (s njim) kr'v' ne bude se prolija i mnogo molimo (da) bu-
dit(e) m(j)i(l)o)st(ost) upisati naam' o vašem' dobrom' zdravju (zdravlju).

+ M(j)e)s(e)ca otkrivja. kd. (29) d(a)n' u Dubrovniku 1 to rođstva (Rodena) Kristo-
va. ē. u. i. z. (1407) 1 to."

tre loc ne fu conte polo figlio ja redonu che fave ligato
 poppa vno roto ve a legno de sandal li taglio latifia
 alto con polo, et brust morto. Vlatchko tamarlić patarino
 si riduce al mio albergo con ali frari e suo plausmento et poppa
 hendo al tempo di spauli et fuculo portare a Vrbovsko.
 Conte poca e ligato re minus abdunus. Come vo delli frari
 venisti intesi Galicium rosi plus iorobio credo no caprovo delli frari.
 Quanto fin aguato lo zelo genuina meno a casa, et no
 moy patro. — Piane di tutto. I veniste vorchire fu fatto
 d'oro la pella. Non pote beato o precio di vost regnus et
 peribaria miseric e percoro Baloy.
 Notta fonda bonaria — canadur li veniste sandal et li que ave
 a me. C'edeste valde cipro resto se lo grazia. Sodio lo fizo a
 figlio il ful di zafraza come vuo. Lenore di Regiusa fide et zo per
 li fu redonu a Regiusa et d'empento cipri lo con altri fidei
 bastonum fizo. Dintre molte colpa rotura patere et fide. In vecchio la
 Macchia et fe lo hongaria e rader pescara et d'afra et d'afra
 mith Tonay. Lo son fratello et spista nro della Marca et Regiusa
 et Regiusa. Dintre allos no nk sano vo dy vo bene e vero che
 almy entis furent portateci di parola tra vo et mi pane
 pensa. Arribatene et vecchia voja. Et come pista venisti la mera
 fozza et dolz mae et fessudan et e via. No fizo tue la pale et
 trahiso etta p' yo pm. Esono vestro fidati amico verembo ma
 segnori amal lo nra via graci dia p' che d'oro d'angazia
 mercato amal et eria et aey libetamente domi amig domi illa
 mostrodo, d'oro amal et sposta et vecchia la via fizo cipri go
 ripido et dio se lo portistro.
 Rovney trans fidel nra pasevo. Re nulla pofna no fu cipro
 trattato. Paolo fidel et fe hostora et vnde mez' veniste paga
 strumento et no paga. Aji fizo p' perizendo etta mafia che
 d'oro polo, esiliato et fu pungile la etta. E piso che
 fu et prothistorato, et no piso. No l' piso o piso et mafia
 d'oro fatto.
 Lo fe hostora che et pofso piso amelij, p' l' et la firma dubita
 di piso piso, po' delle p'zak delia piso et molti uche p'zak
 eto fe hostora. Mostro etta grande piso amigo nro et p'zak
 alli et p'zak.

Sl. 28. Kopija pisma dubrovačkog poslanika Ivana Gundulića pisanih u Sutjesci (Kraljevoj Sutjesci kod Vareša) Vladi u Dubrovniku 29. augusta 1415. godine u kome se opisuje ubistvo kneza Pavla Jablanica Radinovića, na Parenju Poljanji kod Bobovca. Ubistvo je izvršio vojvoda Sandalj Hranić sa svojim ljudima. Tijelo kneza Pavla preneseno je u Vrhbosnu i dalje.

Za rješenje pitanja pogibije kneza Pavla Jablanica Radinovića i njegova ukopa u mjestu Vrhbosni ili na drugom mjestu važan je izvještaj dubrovačkog poslanika iz Sutjeske u Bosni kod Vareša Ivana Gundulića (Zan de Gondola) od 29. augusta 1415. godine. U njemu se spominje i pataren Vlatko Tamarlić (Tumarlić) koji se za vrijeme ubistva kneza Pavla sklonio kod frataru a gostinjac (alberg) gdje je odsjao i dubrovački poslanik Ivan Gundulić.

Izvještaj u ispisu na talijanskom jeziku glasi:

"In Christo 1415 in Sutiesca . . . Io credeva che sara ligato, possa venne conte Voe (= Vuk) et alumno de Sandal li taglo la testa al dicto conte Polo et rimase morto. Vlatchko Tamarlić (sic) patarino si riduce al mio albergo, zoe alli frari (= frati) per suo salvamento, et possa ando al corpo di Paule et fazalo portar a Varchoxanie . . ."

U prijevodu:

"U Kristu 1415. u Sutjesci . . . Vjerovao sam da će biti svezan (= knez Pavle), braća Vuk (knez Vuk, brat Sandaljev i neki od Sandala) i tu obrubi (odsječe) glavu rečnom knezu Pavlu i osta mrtvog. Vlatko Tamarlić (Tumarlić) pataren (krstjanin kneza Pavla) sklonio se u moj gostinjac, to jest kod frataru, za svoj spas i brzo otide tijelu Pavlovu i odnese ga u Vrhbosnu . . ."

To je dio spisa.

(Lettere di Levante, knjiga VII, list 134, Historijski arhiv u Dubrovniku).



Sl. 29. Vojvoda Bosne Radosav Pavlović potvrđuje Dubrovačnima darovanje dijela Konavala učinjeno od velikog bosanskog vojvode Sandala Hranice Kosače. Povelja je napisana u gradu Boču kod Mesica 24. aprila 1421. godine.

Vojvoda Radosav Pavlović, gospodar Pavlovića zemlje s centrom u Borču — gradu, potvrđuje darivanje dijela Konavala od vojvode Sandalja Hranica Kosače napisaviš ispravu u Borču 24. aprila 1421. godine. Vojvoda Sandalj je ustupio Dubrovčanima gornji dio Konavala dok je donjji držao vojvodu Radosav Pavlović.

Isprava je na pergamentu sa obješenim pečatom.


Prijepis isprave glasi:

"+ Slavni b(o)že c(a)ru koji (koji) okr'mlueš¹ (okramljuješ, ohramljuješ) i pravš' svoim² (svojim) b(o)z'stvom³ (božanstvom) svu (svu) vaseleniju (vasionu) aaz⁴ (jaz) smirni prid⁵ boz'stvom⁶ (božanstvom) ti rab⁷ Radosav⁸ sin⁹ i naslidnik¹⁰ slavnoga pomenut'ja (pomenuća) gospođi(j)a kneza Pavla Radinovića b(o)z'stu (božanstvu) ti slavu nepristano vladaju koji (koji) me po twoći (twojci) slatkoi (slatkoj) milosti spodobi i postavi gospođi(j)a v' semu (svemu) stezan¹¹ ju moih¹² (mohij) priroditelj¹³ (paroditelja) i bude z bogom¹⁴ va puni (punom) gospodstvu (gospodstvu) smislih¹⁵ i smotrih¹⁶ v' (u) sr'deāniih¹⁷ otainih¹⁸ sr'ca (srca) moego (moga) veliku neskrovnu pače vsemu (svemu) svetu ob'javlenu (objavljenu) slatku i velikosr'da(j)canu (velikosrdačnu), počteni prijazan¹⁹ koju i (je) vazda i u vsako (svakou) vrime imal²⁰ (imao) gospođi(j)in²¹ knez²² Paval²³ roditelj (roditelj) mi i potom²⁴ gospođi(j)i²⁵ mi i brat²⁶ starii (stariji) voewoda Petar²⁷ slavnim²⁸ gradom²⁹ Dubrovnikom³⁰ i s togo (toga) počtenimi (poštenu) vlasteli (vlastelom) i on š nimi (njima) hotiso i mi gospođi(j)i³¹ voewoda Radosav³² po običaji nih³³ (njihovo) onuće (onude) i onakuge (onakude) počtenu lubav³⁴ (ljubav) i prijateljstvo š nimi (njima) ioste (još) bole (bole) ponoviti i ukripiti i ustanoviti³⁵ (ustanoviti) izato da e (je) va (u) svidine (svidinje, znanje) v'sakomu (svakomu) malomi i golimomu (golomomu) ere (jer) po vem³⁶ (po ovom) našem³⁷ listu odana³⁸ (od danas) napridri (naprijed) do kolj (do kad) svjet³⁹ stoi (stoji) ponovih⁴⁰ ukripih⁴¹ i bol'še (bolje) ustanovith⁴² slavnim⁴³ gradom⁴⁴ Dubrovnikom⁴⁵ i s togo (toga) počtenimi (poštenu) vlasteli (vlastel) vsaku (svaku) počtenu lubav⁴⁶ (ljubav) i prijazan⁴⁷ i obitue (obecjaje) gospodstvo mi biti im⁴⁸ sr'dan⁴⁹ (srčani) i virni prijatelj⁵⁰ (prijatelj) do vika i nih⁵¹ (njihove) tr'govci i ludi (ljudi) i iman⁵² (imanje) sabludati (sabluvati) po svoi (svoj) mooi (mojoj) dr'zvi i ludi (svuda) kudi (kud) naša mošti (moć) more doseći i vsak⁵³ (svaki) tko nas⁵⁴ sluša da ih⁵⁵ sabludi (sabuva) i obrajuje (čuva) odi⁵⁶ vsakoe (svakoe) zlobe i šteće ioste (još) na onui (onu) pol⁵⁷ d'zvi Konavli Štoto (sto to) i (je) bilo voewode Sandala (Sandala) i toi (to) vse (vse) dal⁵⁸ (dal) i zapisali⁵⁹ (zapisao) gradu Dubrovniku i nego (njegovo) vlastelem⁶⁰ (vlasteli) u baštinu i u plemeninstvu sa vsim⁶¹ (svim) kotarom⁶² i š ludmi (ljudima) i to im⁶³ vse (vse) potvr'dili⁶⁴ i ustanovith⁶⁵ (ustanoviti) do dni i do vika kako im⁶⁶ i (je) kralev⁶⁷ stvo (kraljevstvo) bosanski u vel'mož⁶⁸ (velmož) potvr'dili takoč⁶⁹ (takode) i ja voewoda Radosav⁷⁰ potvr'guju (potvrđujem), neka se i ja nahocu (nahodim) u zapisih⁷¹ (zapisima) odi⁷² potvr'čevan⁷³ (potvrđivanja) kako i druga rusačka (državna) gospođa i vsakoe (svakoe) vr'ste človik⁷⁴ (čovjek) dubrovački i s iman⁷⁵ (imanjem) da se i (je) volan⁷⁶ (voljan) hoditi po našoi (našoj) dr'zvi slobodno i opet⁷⁷ pohodit⁷⁸ sa vsim⁷⁹ be(z) zabave kako i vazda i ako bi bila koja rič⁸⁰ ili stvor⁸¹ nepriličan⁸² ili nedovoran⁸³ ka mnii (meni) voewodi Radosavu ili k moim⁸⁴ (mojim) ludem⁸⁵ (ljudima) odi⁸⁶ Dubrovniku ili odi⁸⁷ ludi (ljudi) negovih⁸⁸ (njegovih) od onogai (onoga) dne odi⁸⁹ kople potribova gospođi(j)n⁹⁰ b(o)z⁹¹ Gospođi(j)a voewode Petra a ja gospođi(j)n⁹² voewoda Radosav⁹³ postah u gospodstvu do pr'voga Božića rož'tva (Rodjenja) Hristova vse (vse) ostavistimo i putistismo da se ne ište i ne pišta do dni i do vika i na vse (vse) viši⁹⁴ pisani⁹⁵ (pisano). Aaz⁹⁶ (jaz) gospođi(j)n⁹⁷ voewoda Radosav⁹⁸ s moimi (mojim) vlasteli (vlastelom) i sa bližnjim simi (ovim) upisat⁹⁹ ih imenem¹⁰⁰ (po imenu) tko budu. Rotih se na svetim evanđeljima (evangeljima) Hristovim i na časnom¹⁰¹ križu (na časnom križu)

gospođi(j)ni (gospodnjem) i v' (u). D. (4) evanđelisti (evangelista) i v' (u) vi (12) svetih¹⁰² vr'hovnih¹⁰³ aposta (apostola) b(o)žilh¹⁰⁴ i v' (u) t. i I (318) sveti¹⁰⁵ otac¹⁰⁶ (otaca) iž sut¹⁰⁷ (koji su) va (u) Nikii (Nikej) jako vse (vse) više pisano pravo i virono hoćemo sahraniti a ni u čem¹⁰⁸ ne ukr'niti (okrnuti) do dni i do vika tko li bi ukr'nil¹⁰⁹ (okrnuo) ili potvoril¹¹⁰ (potvorio) da su vse (vse) kletvi (kletve) na nem¹¹¹ (njega) pale i da e (je) klet¹¹² gospođi(j)nom b(o)gom¹¹³ i vsimi (svim) svetimi (svetim) va (u) viki vika i za veće virovanih¹¹⁴ (virovanje) zakonom¹¹⁵ podvisucom¹¹⁶ pečat¹¹⁷ (pečatom) gospodstva mi povelih¹¹⁸ (govorah, rekoh).

Pisa se lieto rož'tva (Rodjenja) Hristova¹¹⁹ ē i u i k i (1421) pr'vo lieto pisano mti(j)s(e)ca aprila k i d (24) dan¹²⁰ u Borču u četv'r tak¹²¹ po Jur'evi (Jurevu) dnevi (danu) a pisa Vlatko Maroš¹²² dijak¹²³ nadvorni gospođi(j)ina voewode Radosava.¹²⁴

(Lj. Stojanović, Stare srpske povelje i pisma, I, br. 592).



Sl. 10. Čirilski natpis na slijemenjaku Bogčina Ugarčića, sina kneza Stipana iz prve polovine 15. vijeka. Stečak s natpisom nalazi se u Kotoru kod Ilidže na Crnačkom groblju (kaurskom) između ostalih stečaka (Marko Vego, Zbornik srednjovjekovnih natpisa Bosne i Hercegovine, IV, br. 207).

Čirilski natpis iz Kotora kod Ilidže glasi:

"+ A se leži Vogčin¹ (Bogčin)² k'neza Stipka Ugarčića sin³ na s'vojoi (svojoj) zemli⁴ na plemenitoi (plemenitoj). Družino, žalite me! Mlad⁵ si(s)⁶ sega (ovoga) svita oti-doh⁷, a jed'n⁸ (jedan, jedinac) bih⁹ u maike (majke). A se pisa Ugarac¹⁰".



Sl. 31. Sultan Murat II Šajke svoga poslanika Ali-bega u Dubrovnik radi nekih posjeda u Trebinju i okolini. Pismo je napisano na planini Čoki 9. juna 1431. godine i upućeno Dubrovačanima.

Sultan Murat Šajke svoga poslanika Ali-bega u Dubrovnik i piše Dubrovačanima 9. juna 1431. godine da od vojvode Radosava uzme grad Klobuk kod Trebinja sa župom Vrmom i Trebinje s mestom Lugom u Šumi trebinjskoj i da popiše mesta i zemlju. Tu se doznaće da je spomenut prvi popis zemlje i mesta u srednjovjekovnoj Hercegovini.

Prijepis čirilskog pisma glasi:

"Od velikoga gospodara i velikoga amira (amira) Sultan i urat' bega mnogo plemenito i mudromu i v'sakoi (svakoj) (svakoj) česti (časti) dostoиному (dostojnomu) knezu Dubroveč'komu (dubrovačkomu) i vlastelom' (vlastel) mnogo pozdravljenije i heretisanje (sreće) da ima plemenit'vo vi (plemenstvo vam, vaše).

Od gospodstva da uznam plemenit'vo (plemenitost) vi (vaša), jere posla gospodstvo-
stvo (gospodstvo) mi mnogover'noga sklav(a) (poslanika, slugu) mi Alibega (Ali-bega), ka-
ko da uzmet' (uzme) od Radoslava od Pavlovića (Pavlovića) taj (te) gradovi (gradove): Klobuk' i (s) župom' koja se zove Vrijem' (Vrm-Korjenići kasniji), i Trebinje (Trebinje) s Lu-
gom' zajedno i v'sa (sva) koliko piše (popiše) mesta i zemlju u zakletije (zakletvu), što smo
učinili i naručili (naručimo) im' reči skl(avu) (poslaniku) mi Alibegu (Ali-begu), da za
koliko vi (vama) ke (će) reki (reći), da ga verujete i poslušati (poslušate) i b(o)g' vi (vas) ve-
selit' (veseli).

Meseca juna d (grčko dita) dan'. n. d. (grčko dita) (vjerovalno godina) na Čoku na pla-
ninu (planini)."

U sadržini pisma se doznaće da se u doba pišanja gornjeg pisma sultan dogovara s Du-
brovačanima koji su u ratu s vojvodom Radosavom Pavlovićem, gospodarom trebinjske i
vrmske župe, da mu Ali-beg oduzme pomenuta mjesta i župe.

To pismo je objavio dr Čiro Truhelka (Glasnik Zem. muzeja u Sarajevu, Sarajevo
1911, 5, 6, tab. I).



Sl. 32. Povelja-listina vojvode bosanskoga Jurja Vojsalića, kneza Donjih kraja oko Sane i Vrbasa, izdata braći Radivojevićima u Kreševu 12. augusta 1434. godine. Vojvoda Juraj poveljom-listinom povraća braći Radivojevićima sva sva oteta od vojvode Sandalja Hra- nića Kosache (Fr. Miklošić, Monumenta serbica, Beč 1858, p. 377-379; dr Karlo Jurilić, Katolička crkva na biokovsko-neretvanskom području u doba turske vladavine, Zagreb 1972, 13, bilj. 100).

Vojvoda Juraj Vojsalić, bratić vojvode Hrvoja Hrvatinčića, izdao je ispravu na hrvatsko-piskom jeziku 12. augusta 1434. godine u varoši Kreševu (Podkreševu) braći vojvode Pavla Radivojevića kojom im vraca oteta imanja u zapadnom Humu i Neretvanskoj krajini.

Ispравa u prijepisu glasi:

"+ Va (u) ime oca i sina i duha sveta amen'. Mi voeveda Jurai (Juraj), milost'ju (mi-
loču) božiom' (božijom) voeveda Dolnih' (Donjih) krai (kraja) i veće, poštenoga spome-

nut'ja (spomenuća) sinovac' mnogo slav'noga gospodina Hr'voja (Hrvaja) a sin' kneza Vojsava, i s moim (mojim) sinovi (sinovima) i vsakomu (svakomu) človiku (čiviku, čovjeku) komu se dostoje (dostojstvo) i pred' koga lice (čije lice) pride (dođe) ov' (ovij) naš' otvoren' list', da učinimo milost' našu brat'i (braći) našo (našoj) lubimoi (ljubljenoj): voevodu Pavlu i knezu Nikoli i knezju Vlatku Jur'evićem' (Jurjevićima) i knezju Vuku Vukićeviću, nim' (njima) rečenim' i nih' (njihovim) ostalim' (naslijednicima), i potvr'disimo ih' (njih) u vsih' (svima) nih' (njihovim) plemen'čtinah' (plemennitama) i u dr'čanju (držanju) na čem' ih' zastasmo (zatakesmo) i gradovih' (gradovima) i u vladan'jah' (vladanjima): pr'vo grad' Vratar' s vladanjem' i s dr'čanjem' (držanjem) s pravimi (pravima) i kotari (katarima) i grad' Novi (u župi Luci) s vladanjem' i dr'čanjem' (držanjem) s pravimi (pravima), mejemi (medama) i kotari (katarima) i grad' Kruševac' s vladanjem' (vladanjem) i dr'čanjem', s pravimi (pravima), mejami (medama) i kotari (katarima) i u vsem' (svemu) u čem' ih' zastasmo (zatakesmo), u dr'čanju (držanju) ili Sr'bliju ili vlahu; i k tomu im' pridasmo nih' (njihovo) plemenito što im' biše uzeo voeveda Sandal' (Sandali Hranic): pr'vo Baran' Vučić' z brat'om i z dr'čanjem' Hlabac' Ručić' i z dr'čanjem' u Gor'koj (Gorskoj) župi: selo Draglan' (Dragljan) s pravimi (pravima), mejami (medama) i kotari (katarima) i selo Kožicu (kod Imotskoga) s pravimi (pravima), mejami (medama) i kotari (katarima) i selo Hrastan s pravimi (pravima), mejami (medama) i kotari (katarima) i selo Vr'h' Doo (Vrhdo) s pravimi (pravima), mejami (medama) i kotari (katarima) i selo Zahocani (Zahodani) s pravimi (pravima), mejami (medama) i kotari (katarima) i selo Zahodi (Zavodi) s pravimi (pravima), mejami (medama) i kotari (katarima) i selo Živoštu (Živošće) u Primor'ju s pravimi (pravima), mejami (medama) i kotari (katarima) i selo Tučevi (Tučepej) s pravimi (pravima), mejami (medama) i kotari (katarima) i selo Kotišinu s pravimi (pravima), mejami (medama) i kotari (katarima) i selo Makar' (kod Makarske) s pravimi (pravima), mejami (medama) i kotari (katarima) i selo Bast' s pravimi (pravima), mejami (medama) i kotari (katarima) i selo Viniciu (Vinici) s pravimi (pravima), mejami (medama) i kotari (katarima) i driv'ske gabele (carine drijeske) dio, ki (koji) su dr'žali i mire (mjere) zakon'je (zakonske) driv'ske (drivske, drijevske) i vlahe Voilničce (Vojnici) i Pribiloviće i Har'domilice i potvr'disimo im' vs' (sve) liste i tv'r'java (tvrdave), koe (koje) imaju od' gospode bosan'ske i naših' pr'veb'. To vse (sve) zgora pisano, grade (gradove), selo, zemlu (zemlju) i vinograde i drivom' i s kamenom' i s vodami (vodama) dasmo i zapisasmo našim' novim' vikuvičenim' danime' i zapisaniem' više imenovanjo (imenovanjo) brat'i (braći) našo (našoj) vele lubimoi (ljubljenoj) voevedu Pavlu i knezju Nikoli i knezju Vlatku Jur'evićem' (Jurjevićima) i knezju Vuku Vukićeviću, nim' (njima) rečenim' i nih' (njihovim) ostalomo (naslijedstvu) i kon' (kod) ostalih' ostav'šim' (naslijednicima) u vike vikom' (u vijke vijekova) za plemenito i na to im' dasmo viru našu i taj (taj) naš' otvoren' list' pod' našim' visucem' (visučim) zlamentitom' (znamenitom) pečatom', da im' se to zgora pisano ne more poreći ni pretvoriti ni uzeti nikadare da je ednu (jednu) nih' (njihovu) zgrihu (grešku) ni krivinu, što ih' ne bi opitao gospodin' vikar' s fratri (fratrima) i s nama (nama) naši dobiti lud'e (ljudi) za što bi dostoje (dostojno) plemenitom' ludem' (ljudima) glave od'sići i tere (te) bi koi (koji) od' nih' (njih) toliko sagrišio da mu se ima glava od'sići onomu, koi (koji) i (je) sagrišio, a ostali da živi i prebivaju u vsih' (svima) tih' zgora imenovanih' plemen'čtinah' (plemennitama) i sa vsim' (svima) tim' više pisanim' predasmo ih' u ruke gospodine vikara Zuvana i vsakomu (svakomu) vikaru kon' (kod, uz) vikara i vsi (svoj) brat'i (braći) fratrom' (fratrima) svete cr'kve katoličke vire rim'ske, reda svetoga Fran'čka, da ih' oni čuvaju i obaraju (štite) u vsem' (svemu) tom' zakonom' (zakonom) cr'kovnim'.

I tko bi godi (godi) imao liste protiva ovomu pisan'ju, mi e (je) umaramo (poništavamo) ovim' našim' listom' i zapisom' i da smo mi za to par'ci (jednaki) i odgovor'ni, a to-


mu im' svidoci naši dobr'i ljud'e (ljudi) od Hum'ske zemle (zemlje) knez' Vuk' Rupčić' z bratiom' (braćom), knez Pavko Komilović' z bratiom' (braćom), a od' svotii (svojte) voeveda Ivanis' Dragišić' z brat'om' (braćom), od' Žemljanika (Zemljanjaka) voeveda Mar'ko z brat'om' (braćom), knez' Petar' Br'sačić' z brat'om' (braćom), od' Sane knez' Juraj Mišlenović' (Mišlenjenović) z brat'om' (braćom), knez' Mar'tin' Danilević' z brat'om' (braćom), a od' Plive knez Tvr'ko Milatović' z brat'om' (braćom), knez' Radoe Čuklić' z brat'om' (braćom), od dvore prista'v knez' Tomas' Capić' z brat'om' (braćom), knez' Jurai (Juraj) Petović' z brat'om' (braćom).

A tko će to zgora pisano poreći ili pretvoriti od' nas' ili od' naših' poslidnih (naslijednika) vola (volja) inoplemen'nikov' (drugoplemenika), da e (je) klet' i proklet' gospodinom' bogom' živim': od'cem (ocem) i sinom' i dubom' svetim', Troicom' (Trojicom) edinosuštom (jedinosušim = substantialis), nerazdiljilom' (nerazdijeljivim) i svetom' prečistom' Divom' Marijom' (Marijom) mater'ju (materom) ego (njegovom) i. d. (4) evan'čelisti (evangelista) i. v. i 1 (12) apostoloma (apostolima) i. 0. (80) izabranimi (izabranima) i vsimi (svima) svetimi (svetima) od' vika Bogu ugodiv'šimi (ugodnicima) i da e (je) pričesnik' (učesnik) k Judi Skariockomu koi (koji) proda sina božija (božijega) za. L. (30) srebr'nikov' (srebenika) i pridružen' k onim' (onim), koi (koji) vapijahu: propni, propni: kr'v' (krv) ego (njegova) na nih' (nje) i na čediš' (čeda) ih' (njihova).

Pisan' (= list) pod' Kreševom' (Podkreševom) av'gusta miseca. v1. (12) dan', lita gospodna (gospodnja). č. u. l. d. (1434). lito."

Original je na pergamentu s obješenim pečatom.

Iz toga teksta se vidi dokle su dopirale granice vojvoda i knezova Radivojevića-Jurjevića-Vlatkovića i time granice bosanske države.




Sl. 33. Povelja-listina bosanskog kralja Tomaša izdata braći Dragišićima-Hrvatinicima u gradu Vranduku kod Zenice 22. augusta 1446. godine s darovanim selima u Donjem kraju. Kralj Tomaš naziva se kraljem Srbijem, Bosni, Primorju i drugim krajevima. (E. Fermeđžin, Acta Bosnae, p. 202; Fr. Miklošić, Monumenta serbica, br. 353).

Štefan Tomaš Ostočić kralj bosanski daruje knezu Pavlu, Marku i Jurju, sinovima vojevode Ivaniše Dragišića, grad Ključ, s mnogim selima, gradovima i kotarima. Pisano u Vranduku dne 22. kolovoza 1446.

VA IME OTCA I SINA I SVETOGA DHA AMIN. MILOSTIJU BOŽIOM MI GN
ŠTEFAN TOMAŠ OSTOĆIC KRALJ SRBLEM, BOSNI! primorju, humsci zemli, dalmacii,
hrvatom, domin krajem, zapadnim stranam, usuri, soli, podrinju i k tomu. Va načetak az
rečeni Štefan kralj tomaš ostočić Slavu vazdaem nepristano Gnu foemu vladici hrvatu, iže va
načetak nebes divnime utvrđenjem utvrdi, i vaseleñju svojej vojevi osnova, za milosrdije
milosti pride s nebese člvek ljubuju na zemlji i padše člveče sušće pristupljeni soboju
oboživ, na nebesa uzide timle i pogibije ovce domu izdravileva ka istinom pastiru i bogu
vazvratjene bise; timle iskupe tri carski po vsoi vaseleñi utvrđeju se i kraseće slave gda
vse držitel, takoe i az Štefan tomaš ostočić rab boži kralj zgora rečeni spodobeni bih krale-
vati u rečenih zemlah roditel, i praroditel naših, tvoritimi pravde i milosti, i dare, zapisani-
ja našim virnim slugam vsakomuže po viri, i po dostojenju jego, i izvoli kraljestvom po
običaju gospotvami, vsaki blagi i dobiti obraz skazivati, i tvoriti našim virnim slugam za
nih virna posluženje. Togđe stvorisimo milost našu gospocku našim virnim i dragim stu-
gan knezu pavlu i knezu marku, i knezu juriju sinovom počtenoga spomenutjevoevede


ivanši dragišića, na to im učinih milost našu gospocku, dasmo im, i darovasmo sadinim i
šim novim dobrovoljnim darom, i zapisasmo timli našim otvorenim listom, pod na velike
visuće obi strane pečati grad kluč, i što im je bilo u držanju, i varoš podki s pravimi mejam i
kotari, i selo ribiće s pravimi mejam i kotari, i selo rudini s pravimi mejam i kotari, i selo
slivance s pravimi mejam i kotari, i peći kničke selom Banicami s pravimi mejam i kotari,
i selo kladie s pravimi mejam i kotari, i selo zugulani i selo ripišča s pravimi mejam i kotari,
i selo psika, i selo bilani i selo korica s pravimi mejam i kotari, i selo sanica s pravi
mejam i kotari, i nad bravših što im je bilo u držanju, i selo piščenica, i selo kisulino, s pravim
mejam i kotari, i selo triske s pravimi mejam i kotari, i selo opavci, i selo lipovci i se-
lo ig s pravimi mejam i kotari, i u sani mrin i podan varoš, i selo klevci i selo nova selo, i
selo capli i kievac i podanje selo ki (?) s pravimi mejam i kotari i svoimi zaselj, i selo sridi-
ca, i selo čarik, i selo hrbočani, selo sinči s pravimi mejam i kotari, i u glazu grad glaški i
podan srida varoš s pravimi mejam i kotari i selo podgrade s pravimi mejam i kotari i selo
batun, i selo plitname, i selo batar, i selo vranu, i selo řčanici, i selo gvoznicu, i drugu
gvoznicu, i selo cripov potok, i selo topnice s pravimi mejam i kotari, i selo pribinovce, i
selo dobro polje, i selo pričinica, i selo bolesavac, i selo tvrdi s pravimi mejam i kotari, i selo
lazariće, i selo početnje, s pravimi mejam i kotari, i selo dubnica s pravimi mejam i kotari,
i selo kožuh s pravimi mejam i kotari, i selo gradišča i selo popovac, i selo mačak, i selo
radačnik, i selo trsteno s pravimi mejam i kotari, i selo črišnevac i selo drugi držac, i selo
rilevac i tetutnjo (?) i podan varoš, i selo lipovac, i selo drugi lipovac s pravimi mejam i
kotari, i selo rakovac s pravimi mejam i kotari, i selo stubu pravimi mejam i kotari, i selo
u gradiščih, što mu je bilo u držanju, i selo gmiči u uskoplu s pravimi mejam i kotari, toj
vse više pisano, gradove, župe, sela i vsa prihodišća, ka otoci pristoje, dukate i ine dohodke
dasmo i darovasmo, našim vinim i drazim slugam, knezu pavlu, i knezu marku, i knezu
juriju, i nih ostalom uvik kom za plemenito, kada nas Bog timli voliha učini, tere mi bude-
mo timli voli di mi se toj neima poreči, ni potvoriti, ni mane donesti, ni znednu neviru,
zgrihu krajestvu našemu, šte nobi ogledano gnu diđom i crkvom bosanskom i dobrimi
bošniami, i stими sa višim pisanim pridasmu ih gnu diđu miliju i diđu koj dida u ruke
crkvene. A tomu svidocost (sic) vlastele krajestv. Voevoda veli kralestva bosanskoga
voeveda stiptan vukšić s bratiom. Voevoda vnuši voeveda radosava s bratiom. Voevoda
petar kovačević s bratiom. Voevoda tvrtko stiptanov s bratiom. Voevoda vladislav klešić s
bratiom. Knez stiptan vladislalić s bratiom. Knez vukić vlatković s bratiom. Knez ivanš du-
ković s bratiom. Knez tvrtko vladislavić s bratiom. Knez ostoči Supojević s bratiom. Knez
bosanski radić moziolić s bratiom. Knez radosav putničić s bratiom. A tomu pristav od
dvora, na dvorski knez stiptan vlatković, s bratiom; a ot svotti knez ivanš Šantić, s bratiom.
A tko že poreči se više pisano naš ili naše poslidni, ili inoplenenik da e proklet bogom ot-
cem, il sinom i svetim duhom i svetom bogu mater blaženom diwon Marijom i 4mi Evangeliji-
stii 12 apostoli i 70 izabranbi i vsimi svetimi, odvika bogu ugovidimli, pisan u vranduku
msca augusta 22. dan lit rožastva hrihot 1446 lito, a pisa prisvitloga i mnogo slavnoga gna
Kralja tomaša dajšak tvrdko sekulović MI GN ŠTEFAN TOMAŠ KRALJ SERBLEM BOSNI
PRIMORIJI U I K TOMU.

Redka ova povijesja, sa velikim vočenjem pečatom, visućim na crvenoj svilji, čuva se u
zbirci nar. muzea. Pisana je bosanskom cirilicom, kao što se vidi na dodanom ovde kamo-
nopisnom snimku.



Sl. 33-a Nadgrobni natpis velikog bosanskog sudije Gradele (Gradilta) iz doba Kulina bana urezan poslije 1193.—1204. godine. Natpis je urezan na prednjoj i zadnjoj strani. U slobodnom prijeusu natpis glasi: "V dñi bltana Kulina(a) bijele (bilje) Gradilta (Gradeša) sudilja(a) veli u njeg(a), o i zida /hr'm/ = hram/ = svetoga Jurija (na kraju jati), i se (ovo) leži u njeli(u njuem) i Žena jeg(a) Vare (Varvara = Barbara), poloz /se/ (se)mo (ovamo) u njego (u njega). A se zida Draže (O)hijumčanin(j) jemu. Voli, b(e)ož e nas? ili vož(j) [ubljeni] / voljeni? / A ili iž'pis/u/h/, ili jaž(j) pistaž Prokopije/, ili Protagije/ ili Pro(kopije) pop/." To je na prvoj strani.


Tekst s druge strane je dosta oštećen i glasi: "... slava veli/komu/ /gospo/dinu + banu! Az'! pisah! / dñi maja /s - 6 - aag (theta grčko) (1193.) / i (osvjetla) (treće slovo jat) a/rhi/epi/skop/ i pojdo/ski/ stazama /b/ana Kulina dobriga (= dobroga) + i pasu/hu (prolažahu) ki (koj) /iz/ Juroja (na kraju jati) izili (izili) ita/hu/ = ūčau/ . . . " Natpis je napisan bosanskom čitlicicom onoga doba, značajan za upoznavanje religioznog stanja stanovnika u Bosni i formiranjem bosanske dvorske i feudalne kancelarije. To je očiti dokaz da je feudalno uređenje već oblikovano u Bosni. M. Vego, Zbornik, IV, br. 252.



Sl. 34. Testament Gojislava Orlovića-Petrinovića (Petrine) napisan u Nareni (Drijevu na Neretvi), u župi Luci, 21. februara 1444. godine kojim ostavlja crkvu (Sveti Katarinu) u Ljubuškom dar od prodajne pojasja u iznosu od dvije trećine. Orlović-Petrinović (Petri) su porijeklom iz selja Čalica kod Čitluka, u župi Brotinja, u Humskoj zemlji (Historijski arhiv u Dubrovniku, Testamenta notarie, knj. 13, list 170).


Dio testamenta Gojsava Orlovića, zvanog Petanovića napisan u Narenti (Drijevu na Neretvi) 21. februara 1444. godine glasi: "1444. indictione septima, die vigesimo primo februari Ragusii hoc est testamentum Gojsavi Horlouch dicti Petanouich de Narente his superioribus diebus . . . la mia zentura che se vendi e che se daga due parti in Lubusia in chiesa et terza parte in santo Vidoo . . .). U prijevodu: "1444, indikacije 7., dana 21. februara u Dubrovniku. Ovo je testamenat Gojsava Orlovića, zvanog Petanovića iz Narente (Drijeva na lijevoj obali Neretve) proslili dana . . . kad se proda moj pojas, neka se dadu dvije trećine za crkvu u Ljubuškom, a treći dio svetom Vidu . . .).

I danas u Čalićima kod Čitluka u staroj župi Bročnu postoji porodica Petrina, dok je nekad bilo i Orlovića na području Brotinja. Zato mislim da se tu radi o Petrinovićima, skraćeno Petrina.



Sl. 34a. Spomen varoši Ljubuški 18. maja 1444. godine u testamentu Radojka Dobrovojevića iz Narente (Drijeva na Neretvi). Ostava se nastojala od 6 perpera za dar crkvi u Ljubuškom (Historijski arhiv u Dubrovniku, Testamenta notarie, knj. 13, list 182—183; Desanka Kovalević-Kočić, Godišnjak Istoriskog društva Bosne i Hercegovine XXI—XXVII, 33 bilj. 27, Sarajevo 1976).

Testamenat Radojka Dobrovojevića iz Narente (Drijeva-Gabele na lijevoj strani Neretve, u današnjoj Tersani i Škočima kod utoka rijeke Krupe u Neretu) sačinjen u trgu Drijeva-Narenti 18. maja u 1444. godini. Radojko oporučuje crkvi (Sveti Katarine) u Ljubuškom 6 perpera (oko 2 dukata) za čitanje 30 misa za upokoj svoje duše. Izgleda da je Radojko Dobrovojević bio trgovac i stanovnik na trgu Narenti (Drijeva-Gabele). Vjerovatno rodom iz Vlasničkih kod Lištice a sin pisara Dobrobiro poznatog iz natpisa na stećku iz Troškota u selu Vlasničima kod Lištice, ispod Žovnice. Selo Vlasniči je poznato u izvorima iz 15. vijeka.




Sl. 35. Obrednik krstjanina Radosava napisan cirilicom 1443—1461. godine bez spomena neke herze u nauci bosanske crkve s dildom na čelu (Biblioteca Vaticana Ms. Borgiano Ilirico 12. f. 56r—57v.).

Dio zapisu u Historijskom arhivu u Dubrovniku od 3. jula 1452. godine sa spomenom nekih gradova iz srednjovjekovne Hercegovine, upravo iz doba borbe hercega Stjepana Vučića Kosače protiv Dubrovnika i njegovih saveznika iz reda bosansko-hercegovačkih feudalaca u nekih članova porodice Kosača.

Zapis u odlomku glasi:

"(Re)ktor de Ragusio col suo concilio ali nobili e sauli ser Biasio de Ragnina e ser Jacomo Mar, de Gondola ambassadore appreso lo J. S. d. . . ha, poseso Blagay quello di Togeuac, Vratar in Sutischa, Blagay et Cestida de ponte de Nereitua, et poi alle XXX die detto . . . Uinazac in Neusigno, Ymochi, Cruseuaç, et Noui in Lucha. Et tutta la contrada di C(e)lmo. Et uayodua Juanis Ulatchouchi con tutti, li sui frattelli tien con lui . . . " Rektor sa svojim vijecem piše opširno kako kroz Vladislav pobunio protiv oca mu hercega Stjepana sa svojom majkom u savezu s Ivanjšem Vlatkovićem iz Vrgorca i Vratara. Jadaju se da im je herceg Stjepan zadao mnogo za ionovo im zauzeo herceg Blagaj, Todjevac, Vratar u Sutjesci (u oblasti Drine), dva utvrđenja na Mostu na Nereti (Mostar), zatim Vinačac u Nevesinju, Imotski, Kruševac (u Blatu mostarskom) i Novi (današnje utvrđenje u Gabeli) u župi Luci. Napominju da uz njega stoji saveznik vojvoda Ivanil Vlatković sa svojom braćom.

Sl. 36. Dubrovački zapis od 3. jula 1452. godine sa spomenom Blagaja kod Mostara (duo castelli), Kruševca u Mostarskom blatu, Novog (u Gabeli kod Čapljine) Vinača u Nevesinju, Gorice kod Čapljine, Ljubutkog, Todjevaca kod Tjetništa i Sutjeske kod Tjetništa (Historijski arhiv u Dubrovniku, *Lettete di Levante*, XV, list 110).



Sl. 37. Povelja-listina bosanskog kralja Stjepana (Stefana) Tomaševića pisana cirilicom u Jajcu 23. novembra 1461. godine u korist Dubrovčana. Pisar povelje-instine bio je dijak Braňoš s bosanskog dvora (Lj. Stojanović, Stare srpske povelje i pisma, II, br. 737).

Povelja bosanskog kralja Stjepana Tomaševića od 23. novembra 1463. godine izdata je u Jajcu u korist Dubrovčana. Kralj Stjepan Tomašević potvrđuje Dubrovačanima Primorje i Konavle i sve trgovačke povlastice date im od srpskih i bosanskih vladara. Kralj je u svojoj titulaturi naveo svoja suverena prava u Srbiji (jednom dijelu), Bosni, Primorju, Humskoj

zemlji, Dalmaciji, u zemlji Hrvata, Donjem krajima (oko Sane i Vrbasa), Zapadnim stranama (Završju: Duvnu, Livnu i Glamoci), Usori, Soli (Tuzla župa), Podrinju (oko Srebrenice) i drugim krajevima bosanske države. U potvrdi se spominje i Primorje što označava zemlje od Konavala do Ulcinja.

Prijepis isprave glasi:

" + Va (u) ime oca i sina i svetoga duha amin". Milostju (milošću) božiom" (božijom) Mi gospodj(i)n" Štefan Stepan' Tomasević" kral" (kralj) Sr'blem" (Srbiji), Bosni, Primorju (Primorju), Hum'sci (Humskoj) zemli (zemlji), Dalmaci (Dalmaciji), Hrvatom", Donim" (Donjim) kraem" (krajima), Zapadnim stranam", Usori, Soli, Podrinju (Podrinju) i k tomu. Va (u) načetak" svemu (svemu) az" (jaz) rečen Štefan' Stepan' kral" (kralj) slavu vazdaem" (uzdajem) nepristano gospodu moemu (mojemu) vladici Hr(jstu) iže (koji) va načetak" (u početku) nebes" (nebesa) dvinim utvr'ćenim" (utvrđenjem) utvr'di i vaselenu (vasenu) svoju (svoju) vojelu (voljom) osnovu za milos'rde' (milosrde) že (pak) milosti pride s nebes" (nebesa) čloj(cj)lubno (čovjekoljubno) na zemlu (zemlju) i padče (pače) elice sušto pristupišem (pristupljenje) soboju (sobom) oboživ" (oživljivi) na nebesa uzide (uzide) tim že (pak) i pogibje (izgubljenje) ove domu izdravilevo (izdravljeva) ka istinom pastiru i bogu vozvraćeno (uzvraćeno) biše tim že (pak) i skipeti (skipiti) car'ski po vso (svoj) vaselenu (vaseljeni) utvr'čajuće (utvrđujuće) se i kraseći (kraseći) se savez' boga vesedi" (zitelja (svetlijatelja) takoi (tako) i az" (jaz) Štefan' Stepan' rab" boži kral" (kralj) zgora rečeni(h) (zemalja) spodoblen" (spodbijen, sposoban) bih" kralevati (kraljevati) wa (u) rečenih zemlah (zemaljama rečenim) roditel" (roditelja) i praroditel" (praroditelja) moih (mojih) tvoriti mu pravde i milosti i dare i zapisanija našim" drazim" i sr'čanim" prijatejem (prijateljima).

Tegda (tada) pridose (pridose) va (u) slavni dvor" kraljev'sta (kraljevstva) mi u Jaje plemeniti (!) mužie (muži) slavnoga grada Dubrovnika vlastele i poklisiari (vlastela i poklisiari) počtovani vitez" knez" Jaketa Gundulić" i knez" Paladin" Lukarević" s počtenim (poštěnim) darmi (darovima) i častom ot rečenoga slavnoga grada Dubrovnika vlastele (vlastela) i odda (od) vse (sve) općini vlastele (vlastele) dubrovačih (dubrovačkih) i rečeni mnogopostovani (mnogopoštovani) poklisari (poklisari) nas" (nas) iskaše mnogoumljeno (mnogoumljeno) i prosiše za vsakoe (svake) uvite i zakone i slobolitne rečenoga mnogopoštovanoga grada Dubrovnika koc (koje) su imali u zapisnih (zapisima) i u povelah (poveljama) s rečenim našim roditeljima (roditeljima) i praroditeljima (praroditeljima) z gospodj(o)m" sr'b skom i bosan'skom" kažu da bismo i mi po običaje (običaju) rečene gospode nim" (njima) potvr'dili i ustanovali (ustanovili) kripko pr'vih naših slobodštine i zakone i uvite i poveljna (poveljena) i zapisanija gospode sr'b ske i bosan'ske i kraljev'sta (kraljevstva) mi slušavše (slušavši) i razumivše (razumevši) nih" (njihove) počtene (poštene) i prilične prošne (prošnje) a prave, a mi imavše (imavši) svit" (svjet) i cio zgovor" (fragzgovor) s vlasteli (vlastelom) i velmolom" (velmolom) kraljev'sta mi stvorih milos" našu gospočku (gospodsku) rečenomu i mnogopostovanom (mnogopoštovanom) gradu Dubrovniku vlastelom i vsoj (svoj) općini vlastele (vlastele) dubrovačih (dubrovačke) po sii (ovim) naših (našim) lisihih (listovima) i povelah" (poveljama) za nih" (njihovu) sr'čan'stvo (srdačnost) potvr' dismo im" i ustanovitismu (ustanovisimo) sve (sve) i vsakoe (svakoe) povelj (povelje) i zapisanija rečene gospode sr'b ske i bosan'ske i potvr' dis' im" Primor'je (Primorje) i Konavle sa vsm (svim) smoim (svojim) metehi (imanjima) i kotari (kotarama). I ja gospodj(o)m" kral" (kralj) Stepan" i vsa ina (sва друга) gospoda koja su gospodj(o)vala do mene, da e (je) do vika rečenomu i mnogopostovanom (mnogopoštovanom) gradu Dubrovniku i svu (svoj) općini vlasteli (vlastele) dubrovačih" (dubrovačke) tvo' do neporečeno nam (nama) i našim poslidnim (posljednjim, nasljednicima), pač da su u vsakoe (svakoj) vrijemi stanoviti (stalni) i

kripcu (krepku) u ovozi (ovoju) našoi (našoj) i u vsih' (svih) inih' povelah' (povelja) i u zakonih' (zakonima) i u vsih' (svima) i u vsakoh (svakojim) slobodština (slobodištinama) rečene gospode Sr'b'ske u bosan'ške.

I rečeni (rečena) vlastele (vlastela) i poklisaři (poklisari) počtenoga (poštenoga) grada grada Dubrovnika i odda (od) vse (sve) općine vlasteo (vlastele) dubrovačih (dubrovačke) primiše i zavezaše se (obavezaše) se kralevstvu (kraljevstvu) mi davati ot (od) rečenoga grada Dubrovnika i odda (od) vse (sve) općine vlasteo (vlastele) dubrovačih' (dubrovačke) primiše i zavezaše se kralevstvu (kraljevstvu) mi davati sr'b'ski (srpski) dohodak' dvi tisući (tisuce) perper' (perpera) dubrovačih (dubrovačkih) dinara vsako (svako) godište na Dmитrov' dan' i takoe (tako) vsako (svako) godište na Vlasnin' dan' pet' sat' (stotina) perper' (perpera) po zakonu i uvitu kako su davali rečenoj (rečenoj) gospodi kraljevom' (kraljevima) bosan'skim' našim' roditeljem' (roditeljima) bivšim', gospodi koja su gospodovali do mene. lošte (i još) stvor gospočto (gospodstvo) mi milost' našu gospočku (gospodsku) rečenomu i mnogopočtovanomu (mnogopočtovanom) gradu Dubrovniku i vsoi (svoj) općini vlasteo (vlastele) dubrovačih' (dubrovačke) povše rečenih' (rečene) vlastelih (vlastele) i poklisařih (poklisara) da od sada napred' Što bi godi nih' (njihov) tr'govci ili nih' sluge (njihove sluge) srebra nosili iz našega rusaga u Dubrovnik' ili inude (ondje) kuda (kuda) im' (je) drago što bi se godi (god) našlo u koga nih' (bilo koga kod njih) tr'govca' (trgovaca) ili sluga srebra nebola (obilježena pečatom) da mu se ne more ino ueti srebro nego onoliko samo koliko se naide srebra nebola a onoi (ono) što e (je) bolano da ponese na slobodnu (slobodno) ili mu u Dubrovnik' ili inude (ondje) kuda mu draga bee niedne (nijedne) zabave kralevstva (kraljevstva) mi ni vlasteo (vlastele) moih' (moje) i ni (njihovih) vlasnika ni carinika naših'.

I takoće (takođe) stvor gospočto (gospodstvo) mi likost' našu gospočku (gospodsku) rečenomu i mnogopočtovanom gradu Dubrovniku o vsoi (svoj) općini vlasteo (vlastele) dubrovačih (dubrovačke) po više rečenih' (po više rečenoj) vlastelih (vlasteli) i poklisařih' (poklisarima) da od sada naprida ne bude nikadar' veće u našem rusagu (državi) niednomu (nijednomu) Dubročaniju ni slugam' nah' (njihovim) niednogi (nijednoga) prizuma (izma, smetnje) ni za edno (jedno) tuće (tuđe) pridružje (pritužbu) nego da se naide (nade) po zakonu tko bude dužan', onai (onaj) istac' (iskalac) da ima platiti a da se pravomu ne može ueti za krivoga niedno (nijedno) imanje pravoga a vsemu (svemu) toumi (tomu) više pisanimu rotnci (zakletvenici) i svidoci naše dobre velmože vojvoda Petar' Pavlović' z bratiom (bratcom), vojvoda Tvr'ko Kovačević' z bratiom (bratcom), voewoda Pavao Klešić' z bratiom (bratcom), voewoda Ivanij' Vlatković' z bratiom' (bratcom), voewoda Pavao Ćubretić' z bratiom' (bratcom) i voewoda Vukić' Tihčinović' z bratiom' (bratcom) i voewoda Ivan' Šantić' z bratiom' (bratcom), i voewoda Vladisav' Vukčić' z bratiom' (bratcom) i knez' Vladisav' Vuković' z bratiom' (bratcom) i knez' Marko Dragišić' z bratiom' (bratcom), a pristav' tomu (tomu) dvora kralevstva (kraljevstva) mi dvor'ski naš' knez' Radoc' Vladimirić' z bratio' (bratcom). Naipr'vo rotil se ja rečeni gospođi(j)n' kral' (kralj) Stjepan' i s velmožam (velmožam) kralevstva (kraljevstva) mi više pisanim postaviv' ruci (ruke) na sveto evan'đelje (evanđelje) i na krst' časni da e (je) tv'rdo i nepokolebimo (nepokolebljivo) što se piše u sem' (ovom) zapisu gradu Dubrovniku i vsoi (svoj) općini vlasteo (vlastele) dubrovačih (dubrovačke) do vika vikom' (vikova) i povelismu ga pečatiti našim velikim pečatimi (pečatom) visućimi (visućim) obstranimi (s obje strane) zakonitum *pisano u našem slavnom stonom' gradu u Jajcu*, miseca novem'bra kg. (23) dan' va (u) lita rožastva (Rodjenja Hristovjega č. u. ks. a (1461. godine) lito upisa Branoš' dijak' po zapovid(i) gospođi(j)ns kral(a) (kralja) Stjepana.

Štefan' Stepan' božiom' (božijom) milostju (milošću) kral' (kralj) bosan'ski i k tomu. Ispravu je napisao cirilicom, zvanom u novom vijeku i bosančicom, pisař Branoš na pergamentu s obješenim velikim pečatom, kursivnim slovima. U početku isprave u tituli kralja Stjepana Tomaševića dolazi ime *Dalmacija i Hrvatom (Hrvatske)* uzeto iz doba kralja Tvrtka i kad je kralj Tvrtko I uistinu nosio naslov kralja Dalmacije i Hrvatske jer je vladao dijelovima Dalmacije i Hrvatske po volji tamošnjih feudalaca uprkos pretenzijama ugarskog kralja Sigismunda I.

Kralj Stjepan Tomašević je naročito naglasio u početku isprave da je *priznat suveren, kralj s krunom Srbije i Bosne*.

GEOGRAFSKA IMENA

- Ankona, 99
Antonino Batol, 98
Apulija, 44
Arnautovići kod Visokog (Mili), 20, 76
Asir, 124
Avinjon u Francuskoj, 110
- Babina Luka, 58
Balkanski poluotok 13, 15, 28
Bakovici, 58
Banice, župa, selo, 31, 40, 83, 85, 138.
139, 146, 151, 152, 153
Banja kod Pribroja, 31
Banjani, 48
Basantane, 15
Bar, grad, 39
Bari, grad u Italiji, 59
Baroli, mjesto u Italiji, 123
Bassan, 21
Bast, 182
Bator, 185
Batus, 185
Bač, 56
Beroz Pracha (Vrhpracha), župa, 136
Bihać, 16, 118, 119
Bijaci kod Splita, 130
Bijela Selišta (Sutjeska kod Vareša), 52
Bijela Tabija u mjestu Vrhbosni, 19, 63,
71, 95
Bijelo Polje kod Mostara, 122
Bijelo Polje kod Prage, 87
Bilejlina, mjesto, župa, 33
Bila, 83
Bilani, 185
Bileća, 32, 48
Bilino (Bilino polje), 76, 78, 79, 99, 106
- Biograd na moru, 17, 22
Biskup (Krupac) kod Glavatičeva, 68
Biskupići kod Visokog, 26, 29, 77, 78, 104
Biskupina, posjed katoličkog biskupa iz
Vrhbosne, 28, 136, 137
- Bistrica (Livno), grad i župa, 41, 47, 51
Bistrica kod Tuzle, 59
Bistrik (Bistri kastron), predjel u Vrhbos-
ni, 24, 63, 64
Bistue, mjesto neodređeno, 14, 63, 64
Bilće, dvorac, 44, 50, 113, 165, 166, 167
Bizantija, 13, 19, 23, 25, 29, 42, 104
Bjelaj, mjesto i područje, 27
Bjelašnica, planina, 27
Bjelemići, 56
Blezna, posjed, 136
Blagaj-grad na Buni, 50
Blagaj na Sani, 39
Blažuj kod Sarajeva, 74, 75
Bližak, 154, 155
Bobani, vlaško područje, 87
Bobovac, 30, 36, 45, 108, 115, 121, 122
Bohorina, 58, 114
Bolesavac, 185
Bona (Blagaj-grad na Buni), 42
Borač-grad kod Mesića, 28, 51, 69, 85, 87,
88, 177
Borova Glava kod Livna, 27
Bosani, selo, 21
Bosansko krajiste, 71
Bosanska Krupa na Uni, 27
Bosanska zemlja, 140
Bosanski Petrovac, 16
Bosna (Bosona, Bosina, Bozna), 12, —
15, 17 (u značenju župe Visoko), 20, 21,
22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35,

36, 41, 42, 45, 59, 63, 67, 76, 77,
78–82, 97, 102, 103, 104, 106, 107,
109, 110, 113, 115 (regnum Bosne), 116,
117, 120 ("prid Bosnom"), 122 (Sveto
kraljevstvo bosansko), 124 (bosanska
franjevačka kustodija), 145, 156, 157,
161 (bosansko plemstvo)

Bosna i Hercegovina, 14

Bosna Srebrena (franjevačka provincija),
99

Bosnik, područje, 27

Božići, 59

Branić-grad u Usori, 30

Bratunac, 37

Bravsko, 185

Brčko (Brčka) na Savi, 36

Brdo u mjestu Vrhbosni, 24, 28, 63, 64,
75, 136

Breno (Dubrovačka župa), 164

Breza, 15

Brezovik, 58

Bročno, župa, 44, 55, 41, 46

Brštanovac, 109

Brzkočići, 58

Budim, 13, 37, 96

Bulino (u župi Neretvi), 136

Bunića Poljana, 115

Buško blato, 16

Bužin-grad, 16, 17

Carigrad, 73

Cernica kod Gacke, trg, 56

Cetin, 13, 27

Cetina, 32, 101, 141

Chudverja zemlja (Hercegovina), 42

Cripov-potok, 185

Crkvina na Glasinici, 69

Crnač kod Trebinja, 60

Crnča, rudnik u Srbiji

Cvilin kod Ustikoline, 27

Čaklovici, 35, 59

Čamū, 58

Čapli na Sani, 185

Čarak, 185

Čava-grad (Bužim), 17

Čita u Varoštu kod Mesića, 86

Čečava u Bosni, 140

Čoka-planina, 180
Črničino, 151, 152

Dabar (Kom), župa, 32, 46

Dabarski-grad (Zagradina ili Gradac kod
Dola), 42

Dabar-polje, 61

Dabrane, 151, 152

Dalen, župa u Paganiji, 43

Dalmacija, 12, 22, 25 (rimска), 42, 10
(vojvodina), 117, 193, 195

Dalmatinski temat, 42

Debelo Brdo u mjestu Vrhbosni, 24, 25,
67, 75

Dekatera (Kotor u Zeti), 95

Desetin Dol, 159

Desmek (to Desne kastron), 19, 95, 96

Despotovina Srbija, 42

Deževice (Deževica), 81

Doboj-grad u Usori, 36, 71

Dobor-grad u Usori, 36, 117

Dobrinja, 58, 59

Dobro Polje kod Kalinovika, 45, 51, 55,
57, 185

Dobrun, mjesto i župa — nahija, 51, 87,
118

Dolac, 58

Dolovi (kod Klobuka u zapadnom Hu-
mu), 43

Donja Bosna, 15, 24

Donja Panonija, 19, 20, 23, 24, 25, 26,
38, 96, 97

Donja Slavonija, 14, 19, 20, 26, 38, 96

Donja Tuzla, 24, 57, 58

Donja Zeta, 24

Donji Konavli, 24

Donji Kotorac kod Ilijde, 75

Donji kraji, 13, 19, 28, 31, 32, 33, 39, 40,
41, 42, 45, 83, 107, 113, 140, 143, 150,
152, 157, 189, 193

Dračevica, mjesto i župa na moru, 32, 48,
159, 166

Dragan (Dragljani kod Vrgorca), 182

Dragodol, 58

Dramešina (Drametin), župa — nahija,
33, 63, 111

Drava, 20

Đrežnica na Neretvi, župa, 109

Đrežnik-grad kod Cazina, 12, 13, 16, 31

Đrijevo, trg na Neretvi, 67

Đrina (Foča), mjesto župa — nahija, 4, 8,
13, 19, 27, 28, 32, 51, 54, 64, 75, 46, 47,
32, 51, 54, 101, 104, 141

Đubica, župa i mjesto, 19, 38, 30, 36, 118,
185

Đubočac na Savi, 36

Đubravac, katuš u Rami, 102

Đubrovnik, 22, 43, 55, 48, 51—54, 60, 99,
148, 149, 151, 168, 169, 173, 175, 176,
178, 180

Đumanjaci, selo kod Rogatice, 55

Đurmitor, planina u Zeti, 27

Đuvno, mjesto i župa — nahija, 17, 19,
25, 37, 50, 51 (Dulmne custos), 38, 51,
79, 140, 173

Đuži, selo kod Neuma, 47

Dvoriste, 58, 75

Đakovo, mjesto katoličkog bosanskog bis-
kupa, 66, 68, 108, 117, 118

Đurđevac-grad (Jerinin-grad) na Drini u
Podrinju, 37, 53, 70

Evropa, 13

Foča (Hotča, Drina), 48, 50, 51, 54

Gacko, 28, 30, 31, 32

Gaj kod Cazina, 12, 31

Glamoč-grad, župa, 17, 19, 38, 50, 74, 79,
175

Glavatičevod kod Konjica, 62

Glaž, grad i mjesto crke Sv. Nikole, 31,
32, 35, 36, 185

Gliumina, grad naseljen kod Hutova, 42

Goražde, župa i mjesto, 85

Gornja Bosna, 24, 27, 29, 104, 117

Gornja i Donja Lipnica kod Tuzle, 58

Gornja i Donja Lišnica, 59

Gornja Mezija, 63

Gornja Panonija, 24, 26

Gornja i Donja Pogorelica kod Tuzle, 59

Gornja Požarnica kod Tuzle, 58

Gornja i Donja Prešnjaca, 74

Gornja Toplana, 59

Gornja Tuzla, 24, 39, 59

Gornja Zeta (Superior Zeta), 24

Gornje Turbe, 170

Gornji Dokanj, 58

Gornji Konavli, 24

Gornji Vakuf, 38

Gorska (Gora), župa, 182

Govza župa, 47, 51, 54

Grabovica, 58, 98

Grabska, 58

Grčanica, 59

Gradac kod Hadžića, 75

Gradać u Usori, 33, 36

Gradina u Kalinoviku, 29

Gradina u Solinu, 67

Gradičići, 185

Grbavac, 59

Greben-grad u Vrbanu, 38

Grmec-planina, 12, 167

Guča Gora, 37

Gvoznica (dvije), 185

Hardomilji, vlasti, 182

Herceg-Novi, 114

Hercegovina, 48

Hodbina kod Mostara, 94

Hodidjed, grad i vilajet, 69, 72

Hodinići, 58

Hranče, (Hranča), rudnik, 50

Hrašćani, 182

Hrbočani, 180

Hrvatska, 12, 22, 27, 42, 66, 193

Hungaria, 123, 136

Hvar, 117

Ig, 151, 155

Imota (Imotski), mjesto i župa, 27, 42, 43

Istra, 22

Jabuka-planina, 85

Jadran, 32

Jajce, 37, 41, 42, 49, 52, 53, 123

Jakotina, 154, 155

Janjići, selo, sjedište diida bosanskoga,

kod Zenice, 65, 80, 114, 172, 174

Ječe-grad s ljeve strane rijeke Govze

(Gobze), trg, 54

Jolanica Gornja i Donja kod Tuzle, 58

Kable, 154, 155
Kalebići, 59
Kalinovik, 55
Kaloča u Ugarskoj, 34
Karpati, 15, 20
Kastel Sućurac, 131
Kašići, selo u Župi Kom, 56, 122
Katera (To Kastron — Kotorac, Grad), 19, 67, 95
Kavčići, 58
Kešovići, 58
Ki (?) selo na Sani, 185
Kijevci pod Kozarom, 129
Kikači, selo kod Tuzle, 58, 59
Kisulino, 185
Kladanj, brdo kod Drinjaca, 33, 35, 36, 63
Kladie, 185
Klevac, 185
Klevci, 185
Klis, 107, 117
Klobuk-grad u župi Vrm, 43, 180
Kliještina, 59
Kluč na Sani, 16, 31, 34, 38, 40, 49, 83, 109, 138, 139, 145, 146, 154, 155, 184, 185
Knospole (Knešpolje), 136
Kočerin kod Lištice, 118
Koješevići, 59
Kolnik, 59
Kolumić (crkva Sv. Đurđa), 137
Knežina, 73
Kom, grad i župa, 55, 56, 61, 122
Komarnica župa u Podgorju, 27
Knin, 45
Konac-polje, župa kod Nevesinja, 55
Konavli s Vitalinom, župa poput oblasti 32, 47, 59, 60, 61, 62, 84, 87, 88, 120, 178
Konjic, 14, 46, 99
Konjikovići, 58
Konjska Poljana, 58
Kopijevići, selo kod Rogatice, 86
Kopošći kod Semizovca, 80
Kopovići, 59
Korica, 185
Koruška zapadna, 15
Kosača (Kosač), selo kod Goražda, 54
Kosci, 58

Kotišina kod Makarske, 182
Kotor-grad u župi Vrbanji, 31, 40, 83, 116, 145, 146
Kotorac, 179
Kovačević-Kočić Desanka, 57
Kovač-grad u Usori, 36
Kovač, vilajet, 54
Kozal, 151, 152
Kozar-grad (Kozara) u župi Sani, 118
Kozica, 182
Kožuh, 185
Krajina na moru (Neretvanska), 35, 48, 70, 75
Kraljevac u Visokom, 76
Kraljeva zemlja, 14
Krasulino, 151, 152
Krešev (Podkrševo), 41, 122, 180, 183
Križohna, 58
Krupa, 41
Kruševac-grad u Mostarskom blatu, 182
Kučovo (Kalinovik) u bosanskom Zagorju, 29, 55, 160, 161
Kučevsko Zagorje oko Kalinovika, 13, 29, 55
Kulinova banovina, 55
Kulinova Bosna, 106
Kustodija franjevaca (Bosna), 51
Kušlat (Kušlat) — grad s podgrađem, trgom na Drinjaci, 37
Kužići, 58
Lašva, mjesto (Travnik) i župa, 37, 78, 83, 136 (Lasousa sa tri crkve), 137, 170
Latilići u župi Vrbanji, 154, 155
Lazarći, 185
Lepenica, župa, 136
Lika, 16
Lipa, južno od Livna, 102
Lipnica, 154, 155
Lipovci, 154, 155, 185
Lisac, selo (općina), 61, 62
Lišnica na Usori (Maglaj ?), 36, 50
Livno, grad, župa (Bistrički grad bistrička župa), 17, 19, 22, 26, 38, 51, 80, 107
Longobardi, 21
Lopari, 58
Lubinchi (Ljubinči kod Semizovca), 136
Lug, selo u Trebinjskoj šumi, 180

Luka, župa oko Jajca, 27, 41
Lukavac, 44, 59
Lupnica, 83
Luči ispod Grmeča, 145, 146, 168, 169
Lužac, 38
Ljepunica, 59
Ljubata, 49, 58
Ljubinj u Donjim krajima (krajđ), 154, 155
Ljuta, mjesto — carinarnica u Konavlima, 61
Ljubomir, župa sa više sela s centrom u Vrhpolju, 62
Macedonija, 22, 32
Mačak, 183
Maglaj, 14, 19, 33, 36
Makar kod današnje Makarske, 182
Mantova u Italiji, 78
Margareta Sveti (prepozitura), 21
Marica, riječka, 60
Maronija (Neretvanska krajina), 27
Matijevići, 58
Medudjore u župi Broćnu, 16
Meli (Mili) kod Visokog, s crkvom Sv. Kozme i Damjana, 72, 136
Mileševa, 48, 50, 77, 79
Mileševac, utvrđenje nad Mileševom, 49
Milešev (Mili), 111, 112, 114, 115
Miletići, 59
Mili (današnji Arnavutovići kod Visokog), 26, 29, 31, 35, 36, 40, 41, 45, 55, 60, 76, 77, 78, 103, 106, 112, 113, 119, 138, 139, 156, 157
Mildrađa (Mildraži) kod Kiseljaka, 47, 52, 114, 120
Miljevina, 26
Mleci, 99
Modrič (današnja Modriča), 140
Modrič, 59
Mogorovići, posjed, 17
Mokro kod Sarajeva, mjesto, nahija, 69, 70, 74
Moravica, 48
Mosurka, 158
Moštra (Moltre, Moštri), 65, 79, 83, 113, 114, 145, 146
Mrin, župa oko rječice Dabra i Sane, 38, 185
Nagus, selo, 21
Napulj, 12
Narenta (trg Drijevo na Neretvi), 43, 121
Neretvanska krajina, oblast, 13, 32, 101
Nenavista (Nenavista u Usori), 33, 140
Neretva, rijeka, 20, 29
Neretva, mjesto i župa, 14, 19, 24, 28, 96, 136
Nevesinje, 46, 49, 55, 56, 61
Nikeja (Niceja), pokrajina i mjesto, 179
Nin, mjesto, 130
Novi-grad (Todorovo kod Cazina), 12, 31
Novi-grad u župi Luci (današnja Gabela), 45, 151, 152, 182
Novi, grad kod Prače, 87
Novi na moru (Herceg-Novi), 43, 48, 49, 53, 111
Novi na Savi, utvrđenje, 36
Novi Pazar, 45
Novo Brdo, rudsarsko mjesto, 79
Novo Selo, 185

Obalj, grad kod Uloga, 55, 56
Obod, grad kod Cavatia, 60
Odrinice, 151, 152
Olifed (Partes inferiores), 136
Olovio, 69, 78, 87
Omilj, mjesto i utvrđenje, 117
Onogaš (Nikšić), 27
Opanci, 185
Orahovica, selo kod Konjica, 14
Orlovac na Preñu, 98
Osat, župa — nahija, 54
Osanica, mjesto i župa — nahija, 51, 54
Osik, 58
Ostrogon u Ugarskoj, 97
Ostrovica, grad i župa, 47
Ostrožac, grad na Uni, 39
Ostružnica, selo kod Fojnice, 75
Ošljje, selo, grad, 42
Oteševio u Donjoj Presjenici, 74

Padke, 59
Paganjica, oblast, 43
Parena Poljana kod Bobovca, 87, 176
Pavče, 59
Favija (Padova u Italiji), 15, 19, 36
Peći, 151, 152, 185 (kničike)

- Pečuh, 21
 Pelešac, 30, 148
 Perin-grad na Drinjaci, 36, 37
 Petripolje u Brankovićima kod Rogatice, 52
 Petrovići, 59
 Petrovo Selo (Kurila, Kurilo) kod Dubrovačke rijeke, 47
 Pesaro, 79
 Piščenica (Peščenica), 151, 152, 185
 Piva, župa, 28, 30, 32, 59
 Piza u Italiji, 110
 Plitvane, 185
 Pliva, župa, 19, 38, 41, 183
 Pločnik, 58
 Plijevje (Pleuglie di Bosna), 113, 124
 Počitelj na Neretvi, 49
 Počtočtonje (Podstinja), 185
 Podbobovac (varoš Kraljeva Sutjeska), 85
 Podbređe kod Zenice, 26, 77, 104
 Podgorje (Submontana), oblast, 27, 55, 97
 Podgradina, 185
 Podgrada, 185
 Podgrade kod Blagaja, 165, 166, 167
 Podki, 185
 Podmilaće oko Jajca, 26
 Podrinje, oblast, 27, 33, 51, 52, 53, 54, 113
 Podstinja, 151, 152
 Pojska kod Zenice, 22
 Policastro u Italiji, 123
 Police (Polica) kod Trebinja (predgradje), 60
 Polimlje, 46, 48
 Polom, 58
 Poljica, općina kod Omiša, 48
 Poljine (Poljane), 58
 Pomnično Hornje i Donje, 151, 152
 Popodol, 58
 Popovo (općina), 43, 46, 61, 131
 Porim kod Mostara, 112
 Posavska Hrvatska, 26
 Požega, župa, 12, 117
 Prača, župa, trg, 28, 63, 79, 88, 89
 Prečani kod Sarajeva, 74
 Prešov, grad u Ugarskoj, 118
 Prevaka kod Stona, 148
 Pribrinovići, vlaško naselje, 182, 185
 Pribud, župa kod Goražde, 47, 51
 Pričinica, 185
 Pridinović, katun u Župi Rami, 102
 Pridvorica, selo kod Uloga, 55
 Pridvorica kod Trebinja, 45
 Prilep (Priliip), 49
 Priluk, 58
 Primorje, 41, 42, 50, 113, 117, 160
 Provinciale Vetus (spomen Civitas Bosna), 24
 Prozor u Rami, 37, 41, 102
 Prozračan u Broćnu, 154, 155, 156
 Pset (Bosanska Krupa), 12, 27, 31
 Psika, 181
 Pudovici, 59
 Pušovac kod Zenice, 82
 Pusti Kolovrat, 58
 Pustarie, 151, 152
 Putalj kod Splita, 130
 Rab, 49
 Rača na Savi, luka, 36
 Radgona u Sloveniji, 15
 Radovan-planina, 98
 Komarnica, župa, rijeka, 98
 Ram (Hram), kraljevina, 97, 118, 120
 Rama, župa, kraljevina (Bosna), 19, 27, 41, 45, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 102, 103, 104, 106, 107, 116, 117, 138
 Rapovina kod Livna, 94
 Rapti, 151, 152
 Ras, 152
 Raška, 100, 115, 117
 Rat (Pelešac), 148
 Rečica (Ričica), 58
 Ribnici kod Ključa na Sani, 142, 154, 155, 185
 Riegovići, katun, 68
 Ribišta, 185
 Risan, 59
 Rog, grad u Roškom polju, 51
 Rogatići kod Blažuja u Bosni, 74
 Rogodiće, 58
 Rogančići, 59
 Romanija, 74
 Rudena kod Prače, 88
 Rudina oko Bileće, 43, 48, 185
 Rusija, 22
 Salenes (To kastron tes Salenes-Tuzla), 19, 27, 35, 36, 57
 Samobor na Drini, 49
 Sana, župa, 12, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 183
 Sanica, 38, 40, 131, 138
 Sapna, župa, 33
 Sarajevo, 63, 71, 72, 73
 Sardika (Sofija), 24, 64
 Sava, 32, 101, 141
 Sebešić-planina, 98
 Senj, 16
 Šinčić, 185
 Sinj, 117
 Sisak (Siscia), 25, 26
 Siza Luka, 58
 Sjenica, 123, 154, 155
 Sklavonija, 25, 104
 Skoplje, 49
 Skradin, 22, 40
 Slavonija, 12, 16, 17, 22, 26
 Slatina u Rami, 98
 Slivance, 185
 Slivnice, 151, 152
 Slopopovići, 58
 Slovačka, 22
 Slovenske Gorice, 15
 Slunj, 13
 Smederevo, 49
 Smučka, župa, 63
 Sokobanac u Vrhbosni, 67
 Sokograd, 36, 41, 87, 109
 Soli, mjesto i župa u Usorji, 13, 14, 28, 30, 31, 32, 35, 37, 40, 41, 45, 53, 57, 58, 88, 106, 113, 136, 138, 148, 193
 Solin, 130
 Solina kod Tuzle, 58, 130
 Sopotnica kod Goražde na Drini, 48
 Spital u Sloveniji, 15
 Split, 40, 45, 107, 117, 131
 Spreča, župa u Usorji, 33
 Srbija, 19, 41, 42, 60, 78, 113, 115
 Srbinik-grad kod Tuzle, 30, 36, 37, 101, 120, 133, 137, 147—149
 Srebrenica, 37, 51, 53, 70, 79, 99
 Srednji Toplana, 59 (i Donja)
 Srem, 27, 30, 60, 62
 Srida, varoš, 32, 185
 Sridica, 188
- Starigrad, 12
 Stepniča, 59
 Stitovina, 114
 Stolac, 55
 Ston, 22, 42, 44, 94, 101, 130, 147—148
 Stupari, 98
 Subus Veljetino na Neretvi, 56
 Sudčani (Jezero kod Bihaća), 12, 31
 Suha (Služanj u Broćnu), 154, 155, 156
 Suhodol, 151, 152
 Sutjeska (Kraljeva), 37, 38, 68, 78, 83, 84, 85, 176, 177
 Sutorina kod Igala, 60, 165, 166
 Sveta Gora, 154, 155
 Sveti Grigr, 154
- Ščabnica, 185
 Šibenik, 118
 Šidi, 59
 Šljivica, 59
- Talux, 21
 Telanj, župa, 33, 36
 Televio, 96
 Tilava, župa, 63, 68, 73, 74
 Tolisa, mjesto i riječka, 28
 Toplica, 80
 Topnica, 185
 Topuzovo polje, 77
 Tornik (Sarajevo), 72
 Travunija, 13, 23, 32, 33, 43, 48, 59, 60
 Trebesin u Dabru-polju, 42
 Trebesin u ūpi Lašvi, 83
 Trebinje, 32, 43, 48, 61, 62, 87, 48, 180, 59 (Terbunja)
 Treškavica-planina, 27, 74
 Trgoviste (Sarajevo), 71, 72
 Trilski Brod, 152
 Triska, 151, 152
 Trnovica kod Uloga, 55, 56
 Trnovo, 57, 68
 Trn-Potok, 98
 Trogir (Traù), 45, 58, 76, 107, 108, 117
 Trstivina, mjesto i župa, 45, 52, 83, 84, 112, 163, 164, 168
 Trusina, 55, 182
 Tučevi (Tučepi) kod Makarske, 182
 Tukleke, 151, 152

Turdi, 185
Tušanj, 58
Tuzla, varoš, 59

Varošište kod Borča, 68, 69, 85, 86, 87
Većerić, mjesto i oblast, zapadno od Neretve, 29, 44, 55, 151
Veletin-grad na Neretvi, 55, 56
Veliki i Mali Kalnik, 123
Veliki Ogradienik u župi Broćnu, 46, 154
Venecija, 13, 23, 58, 109
Veseli Straža, grad u Uskokljuju, 121
Vesprim u Ugarskoj, 21
Vidgoće (Vogoča), župa, 63, 136, 137
Vinica, 182
Visla, 44
Visoko (Visoki — Bosna), mjesto i župa, 15, 23, 24, 26, 50, 63, 71, 75, 79, 82, 86, 103, 112, 172, 173
Visori, župa — nahija na Majevici, 33
Visuć (Visući), grad na Cetini, 17, 79, 152, 172, 173
Višegrad, mjesto i župa — nahija, 51
Viševa, župa u gornjem toku Neretve, 29, 32, 44, 55, 56
Vitalina, župa u Konavlima, 61, 88
Vodičević, župa, 19, 24, 31
Vojnični (Vojnići) kod Ljubuškoga, vlasti, 182
Volović, 140
Vosian (Bosian), 21
Vozcopia (Uskokljuje), 136, 137
Vrana u Dalmaciji, 185
Vranduk kod Zenice, 20, 26, 81, 184
Vranjevo Selo kod Neuma, 45
Vrapčić, 58
Vratar-grad u Luci, 182
Vrbanja, župa, 38, 45, 83, 139, 146, 151, 152
Vrbas-grad, 31, 118
Vrbas, riječka, 20, 118
Vrbas-župa, 12, 38
Vrbiljan, grad, 38
Vrbne, 151, 152
Vrgorac, 41
Vrhpraka, knežija, 28, 29, 86
Vrlika na Cetini, 17
Vrbosan (Vrbosanije-Sarajevo), 24, 25

63, 64, 65 (libera villa), 66, 67, 68, 71, 72, 73, 94, 107, 136, 177
Vrhdo, 182
Vrm, župa, 48, 59, 180
Vršnjak, 58
Vruči (Vrudchy) kod Vrela Bosne, 6, 136, 137
Vukovar, knežina, 136

Zaborani-grad kod Nevesinja, 56
Zabrdje u Lepenici, 80
Zadar, 12, 28, 100, 118
Zagora kod Trebinja, 56, 57
Zagorje, oblast, 13, 28, 29, 32, 45, 48, 55, 56, 140, 141, 157
Zagreb, 22
Zagrebačka županija, 16
Zaguljani (Zaguljani), 185
Zahodi, 182
Zahoćani (Zahodani od Vrgorca), 182
Zahumlje (Hum), oblast, 42, 43, 44
Zaušje, župa, 33
Zavidovići, 19
Završje (Zapadne strane), 32, 33, 41, 50, 51, 79, 113
Zec-planina, 98
Zemljica Bosna, 27, 106, 107
Zemlja Pavlovića, 23, 28, 48, 51, 52, 80, 177, 188
Zemlja Kulina bana, 28
Zemlja Rama, 95, 97
Zemljanik, mjesto i župa, 29, 31, 38, 85, 107, 154, 153, 183
Zemun, 26
Zemunik kod Zadra, 117, 144, 152, 153
Zenica, 71
Zeta (Duklja) Gornja i Donja, 12, 22, 27, 43, 48
Zetleba, grad, 59
Zetsko primorje, 32
Zlatište u mjestu Vrhbosni, 67
Zvonik (Zvornik), 33, 36, 53

Željeznička, riječka u Bosni, 27
Žepče, 19
Žepina, 151, 152
Živogošće (Živogoče), 182
Žrnovnica (Mlini, Dubrovačka Župa), 43, 47, 52, 61, 112, 116

VLASTITA IMENA

Abiron, 130
Ajaz-beg, osmanski komandant, 49, 50
Aljbardovi Anali, 25—26
Albanci, 98
Albert II, "kralj Rame", 116, 122
Aldreffeo, kninski biskup, 130
Alföldy Geza, 15
Alfonz V, napuljski kralj, 47
Ali-beg, sultanan poslanik, 150, 181
Alligretto Kristofor, 82
Algobotur, bugarski vojskovođa, 27
Altomanović župan Nikola, 32, 60, 61
Andrija II, ugarski kralj, 106
Andello dr Pavao, 33, 37, 50, 53, 55, 76, 84, 86, 108, 112, 115, 118
Anti, 21
Antonije Bartol, 99
Anžujski kralj Ladislav, 12, 13
Anžujski, kraljevi iz Napulja, 103
Arhipezbiter de Canale, 61
Arnautović Eсад, pišac, 59
Arpadović herceg Andrija, sin Belin, 100, 103 *

Babić Radelja iz Viševe u Zagorju, 57
Babić, knezovi Blagajski, 31, 32, 34, 40, 41—44, 47, 50, 52—53, 56, 60—62, 70, 71, 83—84, 88, 104, 112, 118, 120, 122, 133—134, 147, 166, 167, 172, 174, 177, 192
Babović knez Stjepan, 29, 31, 106
Baglajević (Blagojević) Bogoslav, 35
Ballá, knez 51
Ballić knez Duro, 60—61
Baptisti (= Šubić), 139
Barabas — Thallóczy, 39

Baradi Miha, historičar, 43, 76, 130
Barbara, ugarska kraljica, 121
Bartol od Alverne, fratar, 68
Bartol od Pize, franjevac, 81, 110
Basler Duro, arheolog, 112
Batajovo evanđelje i mauzolej, 80
Bela I, ugarski kralj, 21, 96, 97
Bela III, ugarski kralj, 19, 103
Bela IV, ugarski kralj, 16, 22, 25, 28, 31, 33, 39, 58, 63, 65—66, 68, 76, 77, 86, 107, 135—136
Bela Uroš, 97
Benković, 146
Benvenutis Dobro, 51
Bernard (Bernardin), splitski nadbiskup, 26
Bernardin, dubrovački nadbiskup, 29
Bertinianus, 21
Besi, pleme, 14
Beliaglić Šefik, pisac, 65
Bevan, pravnik, 96, 110
Bijeljanic Bogdan, dvorski činovnik, 155, 157
Bijeljak, starac, 174
Biskupija Sveto Petra, 58
Bjelko, starac, 82
Blanko Rodogerije, 58
Bodin, dudjanski kralj, 27, 64, 96
Bogavčić, pleme iz zapadnog Huma, 17, 18
Bogdan, župan, 51, 140—141
Bogunović Junuz iz Praće, 89
Bogunović Radosava, 88
Bojanovski dr Ivo, arheolog, 15
Bojić Dražeslav, nadvorni pisar, 46
Bogoslova Ratkova, 56

Boleslav, kaznac, 157—158
Boljedrag, župan komornik, 130
Bokšić Žore, zidar, 160
Borić, bosanski ban, 19, 28, 33, 104, 106
Borovičići, knezovi, 80, 81, 103
Bosan, 21
Bosanci — Bošnjani, 12, 34, 36, 66, 102, 119, 121, 140, 152—154, 157, 175
Bosanski baroni, 120
Bosna, monah, 22
Bosna, pleme, 23
Bosna, više plemstvo, 35
Bosna, žena priora Kasija u Zadru, 22
Bosn knez, 34
Bosna (comes terrestris), 22
Boson, 21
Boško, 56
Boža, 21
Božidarović Pavao, trgovac u Vrhbosni, 72
Božidarović Radonja, 89
Božno, 22
Branković Butko, vlaški vojvoda, 119
Branković Durde, despot, 53
Branković Mahmut, 52, 53
Branković knez Vuk, 53
Branoš, pisar, 192, 195
Bratmila (sa sinom Petrom), 56
Bratmila, robinja, 29
Breuci, 15
Brezinski Galo, 45
Brašašić knez Petar, 183
Bubanji Mastan (Masan), 157
Budimir, župan vladarice, 130
Buđoš, župan od Soli, 35, 138—139, 140—141
Bugari, 27
Bunić Jakov, dubrovački plemić, 82
Butinić Tonko, 88
Butković Radin, starac i gost, 87
Butner, kmet, 21
Bužani, pleme, 16, 20
Čapoč Tomaš, dvorski pristav, 183
Catona Steppanus, 103
Christus, 106
Cekaumen (Kekaumen), historičar, 60
Čeljski Herman, 121

Celjski grof Ulrih, 84
Čeprić Branoš, 138—139
Cinam (Kinam), historičar, 19, 100, 104
Ciprijančići, livanjski rod, 17
Crnug, župan, 157

Časlav, knez Raške, 27
Čava, pleme, 17
Čavlović Budislav, 155
Čavlović Stjepan iz Zemunka, 144
Čekanović Tvrtko iz Usore, 35, 161—162
Čeličić Stipe, 152—153
Čemerović knez Juraj (Duro), 56
Čremošnik dr Gregor, historičar, 36, 74, 108, 116
Čubretić vojvoda Pavao, 194
Čuklić knez Radoe, 183
Čuz Ivan, hrvatsko-slavonski ban, 45

Čirilo i Metodije, apostoli Slavena, 34
Čirković Sima, historičar, 29, 32, 40, 50, 55, 121, 123
Corović dr Vladimir, historičar, 44, 49, 97, 112, 113, 115, 121

Dabić Vladislav, 152—153
Dabiša, bosanski kralj, 18, 41, 52, 80, 117, 167—169
Dabiša, knez, 109, 138, 141
Dabišić knez Vladislav, 158
Dandolo Andrija, kromičar, 132
Datan, 130
Daut-paša, 72, 123
David mileševski mitropolit, 54, 114
Deković Vukac, 156
Desitijati, ilirsko pleme, 15, 23
Devizijati, gospodar Konavalja, 61
Dimitrije, čelnik, 31
Dimitrije sveti, 111—112
Dinaridi, 25
Đinik J. Mihailo, 18, 29, 44, 46, 50, 54, 56, 57, 61, 66, 69, 71, 79, 87, 111, 112, 116, 156, 161
Đivanjanović, 146
Đjeva (Diva) Marija, 83, 162, 185
Đinjić Purča, vojvoda, 51—52
Đinjićki-Kovačevići, 37, 42
Đivčić Vukelja iz Prače, 89

Divošević knez Dobroslav, 169
Divošević knez Miloš, 158
Dmitrov-dan, 169
Dobrašin, krstjanin, 174
Dobrašinović Radonja iz Prače, 99, 123
trgovac, 89
Dobrkočić Beroje, 143—144
Dobrosalić knez Juraj, 35, 161—162
Dobrovočić Vlai (Vlai), 155, 157—158
Dolianjan Leonardo, 16
Dorojetka, žena kralja Tvrtka I 84
Drački kralj Karlo, 117
Dragiša (Hrvatinic), vojvoda, 39
Dragišić vojvoda Ivanuš, 183—185
Dragišić vojvoda Marko, 183, 185, 194
Dragišići (Hrvatinici), brača, 31, 184
Dragočaj, sin Samočasna, 131
Dragosalić knez Gojak, 169
Dragoslava Devizijeva sa zetom Mirkom, 161
Dragović, brača, 56
Dragutin, srpski kralj, 112
Dražestav (Bojić), nadvorni dijak, 155, 157—158
Draživojević-Milenović Sanko, župan i kaznac, 43, 55
Držić (Držići) Stefan, 149
Držić Toma, trgovac iz Dubrovnika, 29, 44, 55
Dubrovačani, 30, 36
Dujam sveti, 130—131
Dukalović Boleslav, 155
Dukljapin katolički metropolita u Baru, 27
Dukovjević knez Ivan, 185
Duljebići, slavenski pleme, 15, 20
Dupović Ostoja, 151

Đanešević knez Martin, 183
Durdev-dan, 135
Durđević Lain, trgovac u Sarajevu, 73

Elena, bosanska kraljica, 168
Elema (Ostojica), 158
Elezović Gliša, historičar, 73
Emeric (Mirko) iz Imote, knez Huma, 45
Emeric (Mirko), ugarski kralj, 99, 103
Ese-beg, osmanski komandant u Bosni, 48

Fabijan, franjevac, 108
Farlati D., historičar, 24, 76, 97
Fejer Gr., 16, 21, 41, 96, 102, 115, 118—119
Ferdinand, kralj aragonski u siciliski, 99, 123
Ferhadija u Sarajevu, 67
Fermendžin Eusebjie, 18, 25, 30, 34, 41, 45, 51, 65, 66, 71—72, 80, 85, 96, 102, 105, 106, 107, 110, 118, 184
Filip, papin legat, 103
Filipović Milenko, 27
Firmen, dakin i kapelan, 131
Flisko Stjepan, carinik, 75
Fra Anzelmo Aleksandrijski, 104
Franko, dubrovački trgovac, 48
Francišek sveti, 182
Franjević, 36, 108
Franjo, poslanik iz Mantove, 117
Franjevačka Bosna, 120
Fridrik III, car, 47, 56, 116

Gallast, 118
Gapilović Stanac, 155
Gejza (Geza) II, ugarski kralj, 19
Gelčich Jos., historičar, 29, 108
Gelčich Jos. — Thallóczy L., 29, 37, 55, 71, 75, 79, 86, 88, 108, 112
Gentilis, kardinal, 107
Glančići, pleme, 17
Gonzaga Renegarda, gospoda, 123
Gradeša (Gradisa), veliki sudija, 26, 77, 104, 105, 186
Grđ, trebinjski župan, 60
Grđomilic Miloš, 55
Grgrur IX, papa, 30, 106
Grgrur XI, papa, 63, 100, 136
Grgrur XII, papa, 120
Grgrur Sveti, crkva, 83, 139, 146, 152, 153
Gučetić Dragije, poslanik, 166
Gučetić Rafail, dubrovački poslanik, 168
Gundulić Ivan, poslanik, 68, 176, 177, 193
Gurave Mećina, 72
Gvido de Tureo, potestas Jadertine, 28, 29

Habsburgovac kralj Ferdinand I, 16, 74
Hamza-beg, 57
Hamza, kazandžija, 72

Handžić dr Adem, 58, 59
Hefe Carlo Joseph, Bd. V, 7
Helena, majka bana Tvrtska, 109
Henrik, bosanski ban, 30
Henrik, engleski kralj, 103
Henrik, gospodar Usore i Soli, 58
Heraklij, bizantski car, 59
Hercegović Ahmet-beg, 49, 62, 123 (aga janjičara)
Hercegović knez Baša, 62, 80
Hercegović Petar Bašlin, 162
Hercegović knez Vladislav, 102, 123
Hercegović knez Vlatko, 49, 53, 123
Hlapović Pribislav, 36
Hasan, sin Slavčića, 158
Hlap, čeonič, 138, 140
Hlapotić Pribislav, 152—153
Hlapović Radosav, 149
Hlapović (Hlapović) Štitko, 149
Honoriće III., papa, 113
Horvat Ivan, 36
Hramko, knez iz Trebinja, 60
Hranić, veliki bosanski vojvoda Sandalj, 13, 41, 47, 68, 74, 76, 84, 87, 119, 120, 121 (smrt), 175, 176, 177, 181—182
Hranislajić Juraj, 88
Hranislajić Mladen, 74
Hrebjanović knez Lazar, 32, 52, 60
Hrist, 164, 166, 169, 177, 193
Hristić Radivoje, pisar, 84
Hristovo Rođenje, Rođstvo, Rođastvo, 85, 113, 148, 169, 174, 175, 178, 179, 194
Hrištaš, 140
Hrvati, 12, 15, 16, 22, 23, 26—27, 36, 139, 195
Hrvatin, knez, 31, 107, 139 (klijučki), 146 (klijučki)
Hrvatinčić vojvoda Juraj, 41
Hrvatinčić Pavle, 12, 35, 144, 151
Hrvatinčić knez Stjepan, 162
Hrvatinčić knez Stipeo, 155, 161, 169
Hrvatinčić knez Vlatko, 39, 41, 46, 158
Hrvatinčić Vukslošav knez Vuk, 151, 152
Hrvatinčić knez Vukac, 41, 52, 83, 142—143, 155, 158, 159
Hrvatinčić Vuksolav, vojvoda, 83, 142—143, 145
Hrvatinčić-Vukoslavić, 35

Hrvatinčići, knezovi Donjih kraja, 19, 31, 40, 45, 83
Hrvoje, vojvoda, II, 38, 51, 80, 113, 117, 118, 169, 181, 182
Humljani, stanovništvo Humske zemlje, 43, 107
Hunjadi Ivan, 122

Ibrahim-ibn-Jakub, putopisac, 15
Ignović, 144
Ilić Radivoj Kovačpijanin iz Ramse, 102
Iliri, 20
Ilotski vojvoda u kralj Nikola, 123
Inocencije II., papa, 43
Inocencije III., papa, 28, 76
Inocencije IV., papa, 34, 66, 107
Isa-beg ("kralj Bone"), osmanski komandanat, 70
Isabegovog zadužbišta, 71, 73
Iskarotti Jude, 130
Isus, 166
Ivahan, župan od župe Trebotić, 139—141
Ivan, kardinal, 120
Ivan XXII., papa, 107—108
Ivan (pokojnik) iz Pištana kod Sarajeva, 74
Ivan, magister vojni, 36
Ivan (i Stjepan) slovenski banovi, 38
Ivahan, tepečija, 157—158
Ivanhnik (Ivnič) Štefa, 149
Ivančić, vojvoda, 185
Ivanović Dragane, 51
Ivanović Ivahan, 15
Ivanović Ivančić, džija, 144

Jabanić Ismail iz Zagorja, 57
Jablančić-Radimović, knezovi, 62, 85, 86, 87, 167, 176—177
Jaketa, knez, 193
Jakošić fra Josip, 77
Jakupović Mahmut iz mjessta Vrhbosne, 72
Jarčić Stjepan iz Zenunička, 144
Jelena, žena vojvoda hercega Hrovoja, 41
Jelena, majka buna i kralja Tvrtska I., 30, 84, 156, 158
Jelenović dr Julije, 15, 18, 19, 30, 41

Jelisabeta, bosanska banica, 142—143
Jelisava, baba kralja Tvrtska I., 112
Ježević Hotjen, 144
Jireček Konstantin, 31, 56, 59, 121
Jireček K. — J. Radonić, 48, 59, 62, 79
Jorga Nikola, historičar, 47, 48, 62, 71, 86, 87, 99, 121
Juda Skariotski, 141
Jukić Ivan, putopisac, 98
Juraj Sveti, 130
Jure Bosne, 22
Jurevdan, 179
Jurišić dr Karlo, 181
Jurišić Mustafa, sandžak-beg, 58
Jurjević Petar, knez od grada Vrbasa, 118
Jurova crkva, 186
Justinian II., bizantski car, 67
Južni Slaveni, 13, 23, 25, 42, 104

Kacer Fr., geolog, 98
Kalikst III., papa, 85
Kalinmar, 56
Kalinuć Pribislav, 144
Kanalčići (Travunjanici), 59
Karlo II., napuljski kralj, 12, 28, 31, 39, 107
Karlo Čelavi, franački kralj, 21
Kartular sv. Viktora Masilskog iz 1246, 20
Kasamare Ivan, papin poslanik, 76, 105
Katalina (Katarina), žena kralja Tomislava Nikole, 148
Katulinjanin (slava), 143
Katičje (Catus), 25
Katarina Kotromanićka, 45
Katarina, žena kralja Tomislava, 47
Kiš, vojvoda Ugra, 27
Klaić Nada, historičar, 25, 97, 100, 103, 106—107, 113, 116—119, 121
Klaić Vjekoslav, 15—17, 30, 36, 38, 40, 51, 71, 97
Klement VI., papa, 68, 101
Klelić vojvoda Pavle, 17, 51, 79, 80, 82, 172—174
Klelić Pavle, poslanik, 62
Klelić vojvoda Petar, 194
Klelić vojvoda Vladislav, 185
Klelići, knezovi i vojvode, 38
Kniewald Dragutin, 76, 79, 100, 116

Kobiljačić Bjelanče, 56
Koloman, herceg, 28, 97, 106, 136
Koločević, 146
Kolum plemе, 16
Kolumić Broz, 16
Komil, knez od Bročna, 46
Komilović Pavle (s braćom Pavkom, Radatom i Vukcem), 46
Komilović knez Pavko, 183
Komilovići, knezovi, 156
Komnen Manjoilo, bizantski car i gospodar Bosne (Bosticus), 19, 28, 60, 100
Konstantin (Neličić), hrvatski knez, 55
Kopijević, dvorski knezovi Pavlovića, 86, 87
Korčulani, 17, 120—121
Korus Stefan, 21
Korvin herceg Iwanović, 16
Korvin kralj Matija (Matija), 53, 71, 72, 102, 123
Kosača, porodica, 69
Kosača-Hranjaci, pleme, 13, 37, 46, 47, 53—54, 56, 62
Kosača knez Hranjaca, 62, 80
Kosača vojvoda Sandalj, 46
Kosača vojvoda Stjepan, 69, 121
Kosača-Hranjaci knez Vukac, 54
Kostadin, prevoznik, 70
Kotorani, 44
Kotroman Stjepan, bosanski ban, 40
Kotromanić Dabiša, kralj, 39, 67
Kotromanić Elizabeta, 75, 109
Kotromanić kralj Osteo, 69
Kotromanić Stjepan I., bosanski ban, 32
Kotromanić Stjepan II., bosanski ban, 29, 31—36, 40, 41, 45, 46, 50, 57, 58, 77—79, 82, 83, 84, 101, 102, 108, 118, 124, 138—140, 142, 144—146, 147—149, 151—152, 154, 155
Kotromanić knez Vladislav, 82, 154—155
Kotromanići, 18, 31, 80
Kovačević-Kočić Desanka, 71, 75, 188
Kovačević (Diničić) vojvoda Petar, 52, 70, 187
Kovačević vojvoda Tvrtsko, 194
Kovačević Bogdan, 56
Kowalski T., 15
Kozma i Damjan Sveti, crkva, 77, 78

Krajina, sin trebinjskog župana Bele, 59
Krasoje, poslanik bosanskog bana
Tvrka, 60
Krbek dr Ivo, 96, 110
Kreimir, kralj Hrvata, 27
Krist, 130
Kristic, pleme, 16
Krka, župan 138—139
Krijetić (Kraljetić), 161—162
Krvat, dubrovački knez, 133
Kudelinović Radić iz Trebinja, 60
Kudelinović Radoj iz Trebinja, 60
Kukuljević Ivan, historičar, 96, 100, 103
Kulin ime kod Zadra i u Srbiji, 34
Kulin, bosanski ban, 26, 28—30, 33, 55,
76, 77, 99, 103—105, 106, 119—120,
132, 133, 186
Kulinova crkva, 26
Kupusac, dijak, 152—153
Kuripešić Benedikt, putopisac, 73, 74
Kurjak, 56
Kutinić Radila, 56

Ladišlav, napuljski kralj, 30, 39, 96, 97,
118—120
Latinić Vlahuša, 53
Leustakije, slavonski ban, 31
Livnjani, pleme, 17
Lopatić R., 16
Lotar, franački car, 15
Luccari J. (Lukarević J.), 15, 42, 44, 66,
86, 108, 120
Ludewitus, knez, 25
Lukarević Baro, poslanik, 49
Lukarević knez Paladin, 193
Lukarević Stefan, dubrovački
poslanik, 168
Luksemburgovci, 103
Lužar Ratko, 52, 153

Ljubić Šime, 18, 30, 41, 45, 48—49,
51, 58, 79, 99, 107—109, 111,
117—119, 121
Ljubuški Greban, 35
Ljudevit I (Ludvig I), 36, 38, 39, 41, 61,
82, 103, 108—110, 113, 121, 157, 164
Ljudevit II, franački car 21
Ljudevit Posavski, knez Hrvata, 25

Mačvanski ban, 30
Madius Miha, historičar, 108
Makušev V., historičar 108
Mandić Dominik, historičar, 15, 16, 24,
41, 65, 81, 85, 97, 135
Maravić fra Marijan, 73
Marija, ugarska kraljica, 103, 116
Marija Sveti, crkva u Dubrovniku, 115
Marko Dujmov, trgovac u Splitu, 102
Marković Božidar, 88
Marković Dabiživ, 33
Marković Ljubišlav, 44
Maroš Lovro, trgovac, 70
Maroš Vlatko, nadvorni dijak, 179
Matijaš, ugarski kralj, 16
Matija Ninoslav, bosanski ban, 28, 30, 33,
39, 73, 103, 105, 106—107
Matija, ugarski zapovednik u
Srebreniku, 37
Matijević Ratkov Vlatko iz Vrlike, 17
Matijević Vučko, 144
Matković Petar, pisac, 73, 88
Mauro (Mavro), župan, 133
Mazalić Đoko, umjetnik, 75, 86, 87
Mazalić (Mazolić) Radić, ban i knez, 185
Mazuranović Vladimir, 15
Mayer dr Anton, 15, 98
Medojević Petar iz Zagorja, 56
Medojević Radišlav iz Zagorja, 56
Mehmed II Fatih, 52
Meineke A., 19
Melhiot od Imole, 123
Menčetić Manče Lamprov, 55
Menčetić (Menčetić) Mihajlo, Dubrovački,
49, 75
Mesojević Budis (Budiš) iz Večerića,
150—151
Mihajlo Sveti, crkva u Stonu, 44
Mihajlo veliki dukljanski knez, 60
Mijušković Jovanka, historičar, 56
Mikošić Fr., pisac, 42, 52, 85, 98, 102,
181, 184
Mikmuk Aufrašinović, 72
Mikulić knez Juraj, 16
Milanović Vukašin iz Prače, 88—89
Milat Nikodim, teolog i historičar, 62
Milatović knez Tvrko, 183
Mileševski mitropolit, 111

Milgost, kmet, 21
Milišić Rusan, ramski trgovac, 102
Milivojević Marin, trgovac, 83
Milosti Predeojeva iz Huma, robinjina, 44
Milosević Vigjan, 118
Milten, župan, 46
Miltenič (Miltenović) Drasec (Dražoje) iz
Bosne, 55
Miltenović župan i kaznac Sanko, 68, 109,
150, 161
Miljević Dabiživ, 156
Mirice (miropomazanik), 111
Mirko (Emerik), ugarski kralj, 19
Mirković Batić, bosanski knez, 80
Miroslav, veliki hrvatski knez, 76, 85, 96,
10, 133
Mišljen, starac, 82, 173
Mišljenović knez Juraj, 183
Milečanin kralj Andrija, 31
Mrdeša, knez, 17
Mrkojević, 162
Mrkoje, knez, 157—158
Muncimir, knez Hrvata, 17, 129—131
Murat II, sultana, 180—181

Nadićin Brajan, 68
Nahović župan Vukoslav, 162, 164
Nale Tadija Marinov, 57
Naričić knez Vlakac (Vukac), 169
Nebluha (Nebjuš), pleme, 16
Nedeljković Branimir, 27
Nedžar Ibrahim, džamija u Sarajevu, 72
Neličić knez Konstantin, 44, 47, 55
Neličić knez Ivan, 101—102
Neličić Jelena, 154
Nemanja veliki župan, 43, 60, 76
Nemanjić knez Rastko, 85, 96
Nemanjić kralj i car Uroš, 110—111
Nemanjić, 30, 43, 45
Nikevik (Ničević) Hraniša, 135
Nikola III, pap, 103
Nikola IV, pap, 31
Nikola, župan, 148
Nikola Sveti, crkva, 78—79, 81—82
Nikolić knez Grgur, 43, 174—175
Ninoslav, bosanski ban, 136
Novak, župan, 158
Novaković Ivan, trgovac, 70, 75

Novaković Ninoslav, 155
Novaković Radojica iz Rime, 102
Novaković Relja, 49

Obradović Gojsav iz Trebotića (Podrinje),
140—141
Obradović Vladislav, 155, 157, 158
Obrinović knez Vlatko, 157—158
Ohmućević Draže, zidar, 186
Orbini Mavro, historičar, 14, 30, 45, 46,
56, 76, 79, 82, 111, 114
Orlančić Maroje, 37
Orlović-Petrinović (Petrina) Gojsav,
187—188
Oserijati, pleme, 14
Osmanlije, 42, 49, 53, 56, 62, 69—71, 82,
88, 117, 123
Osmanski vrbohanski i drinski kadija, 72
Ostoja, bosanski kralj, 12, 17, 33, 36, 38,
47, 50, 51, 74, 79, 81—82, 114—115,
117—118, 172—173, 184
Ososja iz Podvisokog u Bosni, trgovac,
79—80
Ostoja Ostoja (s glagolskog natpisa),
16, 137
Ostoja Stjepan, bosanski kralj, 84
Ostoja kralj Stefan Tomić, 120, 184
Ostroskići G., historičar, 25
Oškopicia Suliman iz Oškoplja kod Rogatić-
ce, 53

Paćar dr Karlo, 14
Pandžić P. Basilius, 78 (Mandićev zbor-
nik), 78
Pauler Julije, 97
Pauli de Paulo, 117
Paval, 168, 178
Pavali, tuzištar, 131
Pavle, bosanski knez, 80
Pavle de Arminis, 117
Pavlović knez Grgur, 153, 158
Pavlović vojvoda Radosav, 47, 62, 84, 88,
177—178, 180—181
Pavlovići (posljednji), 53, 54, 70, 88
Pavlovici (Hrvatinčići), 152
Petančić Feliks, putopisac, 72
Petar apostol, 24—25

- Petar, katolički bosanski biskup, 30, 36, 108 (Dakov) Petar, splitski nadbiskup, 130 Petar Sveti, crkva u Dakovu, 60 Petar Sveti, crkva u Usori, 108 Petar, župan, 130 Petrović knez Juraj (Juraj), 183 Podgrade Borča-grada kod Mesića, 85 Pop Dukljanin, kralj iz Bara, 25–27, 55, 57, 96, 100 Poparić Baro, 49, 112 Popović-Radenković Mirjana, historičar, 72 Porfirogenet car Konstantin, 17, 19, 21, 26–27, 42, 57, 59, 95 Porodač, župan od Donjih kraja, 140–141 Poručen, župan iz Usore, 35, 161–162 Poznačić (Poznančić), 29 Poznjan, župan od Zagorja u Bosni, 29 Pribilović Branko, 155 Pribilović Ivar, župan, 50 Pribiša (Pribiša), trebinjski župan, 60 Pribina, 15 Pribinić knez Radosav, 169 Pribinović Brajan, župan, 158 Pribisalić Poručen, 36, 152–153 Pribisav, dijak, 140–141 Pribitjet Petrov, župan, 131 Priboe, dijak, 41, 139 Priborjević Brajan, 76 Priborjević-Okrugli Bogavec, trgovac, 99 Priborjević Ostoja, knez Rame, 101, 138–141 Prijezda Stjepan, bosanski ban, 29, 85, 106–108 Prikodović Radosav iz Zagorja u Bosni, 55 Prikulić (možda Prekušić), 169 Primović Vita Benedikt, 72 Pristina, mačvanski župan, 130 Prvd, župan konjušnik, 130 Pucić Medo, historičar, 121 Purča, vojvodica, 155, 157, 161–162 Purča Podrijetna, čelnik i pristav, 158, 161 Purčić Poznjan, župan od Zagorja (Bosna), 29, 44, 55, 57, 138–141 Purčić Vlatko! 55
- Purčići, pleme, 161 Purnići knez Radosav, 185
- Rački Franjo, 15, 17–18, 24, 27, 30, 35–36, 42–43, 49, 96, 99, 120 Radak, krstjanin, 174 Radić, klješki trgovac, 112 Radić, pisar, 74 Radin, dijak, 143 Radinović knez Pavle, 61, 74 Radinović knez Petar, 65, 70 Radinović-Pavlović vojvoda Radosav, 86 Radivoj, bosanski protukralj, 42 Radivojevići-Jurjevići-Vlatkovići (Bogavčići pleme), 17, 41, 81, 181–182 Radoveč Jurša (Jurija), 155 Radogostić Mrdeša, 144 Radogostić Relja, 74 Radočić Nikola, historičar, 112 Radoje Bošnjan (Radoje de Bosna), 22 Radoje, Kulimov dijak, 133 Radoje, veliki bosanski knez, 80 Radojević (Radojević), dvorski ručnik, 167 Radojević Sp. Đorđe, filolog i historičar, 170 Radojina zemlja, 57 Radomil, dijak, 170 Radomir, starac, 82, 146 Radonić Jovan, historičar, 18, 29, 31, 44, 55 Radonić Pribil, 56 Radosavljević knez Priboj, 99 Radosav, did, 82 Radosav, gost, 79 Radosav, krstjanin, 52, 174, 189 Radosav, sin Petrića, zakupnik, 58 Radosava hiža, 146 Radoslav, 135 Radoslav, srpski kralj, 43 Radoslav, veliki gost, 82, 146 Radovanović Franjo, dubrovački trgovac, 124 Radović Danilo, 144 Rajković Ivan iz Prače, trgovac, 89 Rakovan, rob, 30 Ramae kralj, 121
- Ramović Mehio, 98 Ranjina Nikifor, 44 Ratimir, knez, 25 Katko, krstjanin, 174 Ratko, protovestijar kralja Tvrtske I, 111 Ratković Nikola iz Pljevlja (M. Bosna), 124 Ratosav (Radosav), tepljača, 138–140 Resa, žena kneza i tepečije Batala Šantić, 39 Resti (Rastić) Junije, kraljica, 27, 48, 62, 71, 110 Ridani, pleme, 62 Rimljani, 15, 20 Rimski sabor, 64 Robert kralj Karlo I, 21, 32, 40, 82–83, 101, 107 Roller Dragutin, historičar, 188 Romani, 14, 15, 98, 100 Ruđepić fra Bonije, historičar, 43 Rupčić knez Vuk, 183 Rusko, dubrovački pisar, 173 Ruvarac Ilarion, historičar i kritičar, 30, 45, 109–110, 121 Ružić Habac, 182
- Samostan Svetе Marije, 58 Samuel, car, 59, 60 Sandalj, vojvoda, 56 Sanko, dijak, 54 Sanko, kaznac, 162 Sanković (Milenović) župan Bjeljak, 118 Sanković vojvoda Radić, 61, 118 Sankovići, knezovi iz Zaborana, 47, 56 Saraceni, 59 Sasin, 21 Sasinek, 100 Sava sveti, 113 Sax Carl, 15 Sebelija Isakov, osmanski komandant u Bosni, 71 Šebislav (Šebislav), usorski knez, 30, 34, 106 Sekulović Tvrtsko, dijak, 18 Selžduci, 103 Selim-baša, bosanski kapetan, 123 Sergej, 133 Sergejevski Dimitrijte, arheolog, 67 Sestra iz Usore, robinja, 35 Sigismund I, ugarski kralj, 12, 36, 37, 39, 69, 70, 80, 115, 117–118, 119–120, 121, 174–175 Simon Kalistus, 123 Sirac Naaman, 130 Skalić, brača Filip i Bartol, 22 Skarić Vladimir, 65, 86, 98 Skariotski Juda, 155, 157, 162, 183 Skočić Berislav, 143–144 Skok Petar, filolog, 97 Slaveni, 22, 23, 25, 43, 44, 97, 102 Slovenci, 22 Smišljas T., 12, 16–18, 21–22, 29–32, 34–35, 39–41, 43, 45, 55, 97, 99, 100, 102–104, 106, 108, 110, 112, 136 Smole-Gavrilović Margita, 65 Smoljani, pleme, 16, 20 Solovjev Aleksandar, 30, 33, 39, 41, 43, 50, 52, 61, 80, 84, 87–88, 99, 115 Sorgočević (de Sorgo) Blaž, finansijer u Dubrovniku, 83 Sorkočević knez Vlaho, 173 Splitski sabor, 64 Srbi, 22–23, 25 (Sorabi), 26 Srbin, župan, 19 Srbljin, 82 Srbljem kralji, 42 Stan, arhidakon, 166 Stančić vojvoda Tvrtsko, 36, 52 Stefan, knez Bosne, 96, 111 Stefan, humski župan, 43 Stephanus, liber princeps et dominus Bosnae, 34 Stefan, ban Bosne, 102 Stevan, raški despot, 120 Stefan, srpski car, 45–46 Stefan ugarski sveti kralj, 24 Stevan Dragutin, srpski kralj, 31 Stefanik (Stefanik) Hrvatin, 149 Stipanić knez Hrvatin, 39–40, 107 Stipanić-Hrvatin knez Grgur, 32–33, 101, 140 Stipanić-Hrvatin knez Vukac, 17 Stipanić-Hrvatin knez Vukoslav, 138–139 Stipanić-Hrvatinici, 31, 38–39, 50 Stipasinović Pavko, 70 Stjepan, bosanski ban, 144 Stjepan, knez Bosne, 27, 30, 104

- Stjepan, bosanski kralj, 49
 Stjepan Budimirović, komornik, 130
 Stjepan (iz roda Hrvatinica), 39
 Stjepan hercog, drinski knez, 46, 62
 Stjepan kaločki, nadbiskup, 107
 Stjepan, ugarski kralj, 21, 109
 Stjepeče, kaznac, 35, 162
 Stojača, robinja iz Usore, 36
 Stojan, krtjanin, 174
 Stojanović Ljubomir, historičar, 17, 30–31, 34, 37, 39, 41, 43, 47–52, 54, 56, 62, 70, 71–72, 75, 80, 85, 103, 112, 115, 119, 120–122, 132–134, 147, 163, 165, 167, 174, 192
 Stojisava, udova Radica Kopijevića, 87
 Sudčani, plemić kod Bihaća, 12
 Supojević Ostoja, 185
 Sveti Juraj, crkva u Podbređju kod Zenice, 26
 Sveti Mihajlo, crkva kod Stona, 44
 Sveti Petar, katedrala, 63, 64
 Sveti Sava (Zemlja), 114
 Sveti Stefan, 166
 Sveti Stefan, grad Novi na moru u Draževici, 61
 Sveti Stefan, crkva u Vrućima na Vrelu Bosne, 65
 Svetoga Tome opatica u Biogradu na moru, 17
 Šabanović Hazim, 49, 54, 57, 71, 73–74, 86, 123
 Šanta Ratko, 152–153
 Šantić knez i tepaćija (tepčija) Batalo, 39, 80, 169–170
 Šantić knez Ivanil, 185, 194
 Sanjek fra Franjo, historičar, 104
 Šćitković Mrko, 152–153
 Šidak Jaroslav, 104
 Šašić Ferdo, historičar, 15, 16, 18–19, 27, 38, 41, 43–44, 51, 60, 79, 86, 96–99, 103, 118, 123
 Štitković Vuk, bosanski vojvoda, 139–140
 Šubić Đuro, knez, 39
 Šubić Mladen I, 30, 40, 55
 Šubić Mladen II, bosanski ban, 39–40, 50, 55, 83
 Šubić Pavao, ban Hrvata i dominus Bosne, 12, 31, 39, 107
 Šubić, 12, 51, 107–108
 Šurmin dr Duro, historičar, 17, 41, 102
 Tadić Jorjo, historičar, 49, 51, 99, 112
 Tamarlić (Tumarlić) Vlatko, pataren, 177
 Tasić, bavarski vojvoda, 110
 Tatar, 17
 Tatari, 66, 107
 Templari, 106
 Teobald, papin poslanik, 104
 Teodora, žena vojvode Radosava Pavlovića, 54, 87
 Tepčić Vučina, 155, 157
 Testa Jakov, bosanski poslanik, 85
 Thallócz Ludwig (Ljudevit), 14–15, 29, 30–33, 35, 38, 40, 45–46, 51, 55, 58, 79, 83, 85, 101, 108–109, 115, 121, 123, 136, 140, 143–144, 146, 151, 154, 156, 158, 161
 Theiner A(ugustin), historičar, 25, 30, 47, 66, 68, 106–108, 120, 122
 Thuroc Ivan, krontište, 63, 117, 124, 136
 Tibčinović Župan Jurje, 169
 Tibčinović vojvoda Vukić, 194
 Tiboradić Divoz iz Urose, 33
 Tiboradić Vitan iz Usore, 140–141, 149
 Tježlin, knez, 35, 161–162
 Tkalčić Ivan, historičar, 18, 36, 106
 Tolislavić Prvconjeg, 144
 Toma, biskup i legat, 122
 Tomić, bosanski kralj, 31, 47, 45, 52, 71, 85, 122, 184–185
 Tomić, logofet (pisar), 169
 Tomasević Stjepan, bosanski kralj, 37, 42, 52, 120, 192–193, 195
 Tomislav, kaznac, 144
 Tomislav, knez Hrvata, 42
 Tomački splitski arhidiakon, 15, 24, 26–27, 66, 77, 107
 Tot Nikola, 36
 Tračani, plemić, 14
 Tradenik Petar, dužd, 15
 Trogirani, 34, 99 (dovoz za izvoz bosanske robe)
 Trogirski knez, 108
 Trpković Veljan, historičar, 49
- Trpićimirović, 17
 Trstenčani, 135
 Truhelka dr Čiro, 49, 104, 181
 Truncannus (Trunčan) olim sanensis comes, 28
 Tugina, župan Štomečna, 131
 Tuča župan Tvrđasav, 169
 Turići, 37, 53
 Tvrtko, bosanski ban i kralj, 17, 20, 28–29, 30, 32, 35–37, 39, 41, 45, 46, 49, 50–52, 60–61, 73, 75, 78, 83, 93, 102–103, 108–114, 116–117, 154–155, 158, 161, 163, 165, 169
 Tvrtko vojvoda, 158, 161–162
 Tvrtko Stipan, vojvoda, 185
 Tvrtko II, bosanski kralj, 30, 35, 37, 41–42, 47, 52, 70, 71, 84, 119–121
 Tvrtko Stefan, bosanski kralj, 164, 168
 Tvrtko usorski vojvoda, 35
 Ugarak, dijak, 73
 Ugarčić Bogin, 73, 179
 Ugarci (Madari), 11, 27, 29, 34, 37, 57, 80, 94, 97, 104, 105
 Ugrinović Vuk, 144
 Ungari rex, 106
 Urban V, papa, 68, 110
 Uroš I, srpski kralj, 44
 Uroš II Milutin, srpski kralj, 28, 31
 Uroš, posljednji srpski car, 31–32, 60
 Usorani, 34–36, 153
 Usore knez, 34
- Valentin, 21
 Vara (Barbara), 186
 Vego Marko, 15–17, 27, 42–44, 46, 47, 49–51, 53, 55–57, 60, 65, 70, 71, 73–75, 85, 87, 89, 96, 97, 102, 105, 109, 122, 129, 137, 156, 161, 170, 186
 Veljko (Velji) Nikola iz Pljevlja (de Bosna), 124
 Venecijani, 40, 116, 119–120
 Veneri knez Nikola, trgovac, 45
 Vid Sveti, crkva, 188
 Vinaver Vuk, historičar, 29, 55–56, 88, 161
 Visalau, 21
 Viša, 44
 Višević knez Mihajlo, 44, 59
- Vivian iz Firence, 118
 Vladimirić, dvorski pristav, 194
 Vladisladić knez Stipan, 185
 Vladisladić knez Tvrtko, 185
 Vladisladić Vukosav iz Usore, 160–161, 152, 154, 191
 Vladislav I, srpski kralj, 60
 Vlaho Sveti, 86 (grb)
 Vlastimir-dan (svetkovina), 194
 Vlastimir, knez, 59
 Vlatko, bosanski knez, 103
 Vlatko usorski vojvoda, 169
 Vlatko, herceg od Svetoga Save (Zemlje), 54
 Vlatković vojvoda Ivanić, 191, 194
 Vlatković Stipan, dvorski pristav, 185
 Vlatković knez Vlăšina (Višina), 169
 Vlatković knez Vukčić, 185
 Voevodin knez Vojsav, 169
 Vojniči Milet, 144
 Voje Ignaci, historičar, 56, 151
 Vojisalić vojvoda Juraj, 181
 Vojislav Stefan, knez Duklje (Zete), 60
 Vojislava, banica, 104
 Vojko usorski vojvoda, 138–141
 Vojvodstvo Svetoga Save (Zemlja), 54
 Vratislavio Toloe, 144
 Vučić Kurjak (s nadgrobnog natpisa), 122
 Vučinica, tepiča, 161–162
 Vučko, starac, 82, 146
 Vučković Hrvatin, 138–139
 Vučković Utjež iz Zagorja, 29, 56
 Vučković knez Vuk od Nerete, 101, 141
 Vuk knez i nećak kralja Ostroje, 81, 84
 Vuk, knez, 36, 108, 154, 156, 158, 177
 Vuk (Vukčić) knez, 109–110
 Vuk Milošev, knez, 37
 Vukan, zetski kralj, 76
 Vukasik (Vukasić) Miloš, 149
 Vukasović Alija iz Praće, 89
 Vukasović Milija iz Praće, 85
 Vukasović Ratko iz Praće, 89
 Vukčić Baran, 182
 Vukčić Hrvose, bosanski knez, 37–38, 80
 Vukčić-Kosača vojvoda i herceg Stipan, 47–48, 52–54, 56, 70, 114–116, 118, 122, 185

Vukčić knez Vladisav, 194
 Vukčić knez Vuk, 39
 Vukčić-Hrvatinčići, knezovi i vojvode, 33, 37, 39, 41
 Vukicević V., pisac, 72
 Vukicević knez Vuk, 182
 Vukosav, dvorski činovnik, 140—141
 Vukoslav, knez, 139, 146
 Vukoslavić-Hrvatinčići, knezovi Grgur i Vlatko, 152, 154—155, 156—158
 Vukoslavić-Hrvatinčići, knez Pavle, e, 152—153, 161
 Vukoslavić-Hrvatinčići, knez Vuk, 36
 Vuković vojvoda Vlatko, 167
 Waiz G., 21
 Wenzel M., pisac, 100
 Zadrani, 117
 Zbidrag, kljiški župan, 131

Zecho (Zeko) Melech (Meleč), 69
 Zemuničani, 144
 Zen Katarin, 73, 75, 88
 Zlatar Behija, 49
 Zlatonosovići usorski knezovi i vojvode 33—34, 37, 59
 Zorinović knez Dragoš, 140—141
 Zorjenović Boleslav, 144
 Zorobabelovi sinovi Aristodij i Matej, 26, 175
 Želimir (Željevak), livanjski župan, 17 129—130
 Željajed, župan peharnik, 130
 Željdrag, župan mačoноša, 131
 Željiš, župan komornik, 130
 Žilić Nikole Stjepan, trgovac, 82
 Žitajl, predstojnik samostana, 131
 Žunbor, starac, 82, 146
 Žuvan, franjevački vikar, 182

SADRŽAJ

Strana

P R V I D I O

TERITORIJALNI RAZVITAK SREDNJOVJEKOVNE BOSANSKE DRŽAVE	9
SREDNJOVJEKOVNE OBLASTI BOSNE I HERCEGOVINE	11
POSTANAK IMENA BOSNA	13
GRANICE NAJSTARIJE OBLASTI BOSNE	26
BOSANSKE OBLASTI	33
USORA	33
DONJI KRAJ	38
HUMSKA ZEMLJA	42
ZAPADNE STRANE ILI ZAVRŠJE	50
PODRINJE	51
ZAGORJE	55
SOLI	57
TRAVUNIJA	59
KONAVLI	60
VRHBOSNA (BOSNA)	63
GLAVNA NASELJA U ŽUPI VRHBOSNI U GORNJOJ BOSNI	73
VISOKO (BOSNA) — MJESTO — ŽUPA	75
SUTIESKA (KRALJEVA) — MJESTO — ŽUPA	83
ŽUPA BORAČ	85

D R U G I D I O

BORBЕ ЗА SAMOSTALNOST СРЕДЊОВЈЕКОВНЕ БОСАНСКЕ ДРЖАВЕ	93
ДРЖАВА — ТЕРИТОРИЈУ	93
ПОСТАНАК ИМЕНА БОСНА И УПОТРЕБА НАСЛОВА "КРАЛЈ РАМА ИЛИ БОСНЕ"	94
РАЗЛИКОВАЊЕ ПОЈМА ŽUPE РАМА ОД ПОЈМА ДРЖАВЕ — ЗЕМЉЕ РАМА	100
ДИПЛОМАТИКА О РАЗВИТКУ БОСАНСКЕ ДРЖАВЕ	102
БОСНА КАО ИСТОРИЈСКА ЈЕДИНИЦА — ЗЕМЉА — ДРЖАВА	104
БОСНА ПОСТАЈЕ КРАЛJEВИНА	110
МЕДУНАРОДНО ПРИЗНАЊЕ БОСАНСКЕ КРАЛЈЕВИНЕ ПОСЛІJE 1377. ГОДИНЕ	116

XXIV Natpis bosanskog teplje Batala Šantića iz Gornjeg Turbeta iz vremena poslijе 1400. godine	170
XXV Grad Doboj	171
XXVI Tri pisma o bosanskim krtjanim i vojvođi Pavlu Klešiću iz 1404. godine	172
XXVII Pismo Dubrovačana vojvođi Sandaju Hranicu 1407. godine	174
XXVIII Kopija izvještaja dubrovačkog poslanika iz Sutjeske od 29. augusta 1415. godine	176
XXIX Vojvođa Radosav Pavlović potvrđuje Dubrovačanima Sandaljevo darivanje Konavala, i to pismom od 24. aprila 1421. godine	177
XXX Čirilski natpis Bogdana Ugarčića, sina kneza Stipana iz Kotorca urezan u prvoj polovini 15. vijeka	179
XXXI Sultan Murat II salje u Dubrovnik svoga poslanika Alibega radi nekih posjeda u Trebinju i okolini 9. juna 1431. godine	180
XXXII Povelja vojvođe Jurja Vojsalića iz Kreteva izdata u korist braće Radivojevića 12. augusta 1434. godine	181
XXXIII Povelja bosanskog kralja Tomiša braći Dragišićima — Hrvatinčima izdata u Vranduku 22. augusta 1446. godine	184
XXXIII-a Natpis velikog sudije Gradeš (Gradile) iz doba Kulina bana 1193—1204. godine	186
XXXIV — XXXIV-a Testament Gojislava Orlovića iz Narente (Drijeva na Neretvi) 21. februara 1444. godine; testament Radojka Dobrovojevića iz Narente (Drijeva na Neretvi) 18. maja 1444. godine	187
XXXV Obrednik krtjanina Radosava iz 1443—1461. godine	189
XXXVI Dubrovački zapis o Mostaru i nekim drugim hrvatskim gradovima od 3. jula 1452. godine	190
XXXVII Povelja kralja Stjepana Tomasevića izdata Dubrovačanima u Jajcu 23. novembra 1461. godine	192
Geografska imena	197

DOKUMENTI

Sadržaj — Table:

I Glagoljski natpis iz Kijevecu kod Bosanske Gradiške iz 10—11. vijeka	129
II Povelja hrvatskog kneza Muncimira (Mutimira) iz 892. godine	129
III Povelja bosanskog bana Kulina od 29. augusta 1189. g.	132
IV Potpis velikog hrvatskog kneza Miroslava u ugovoru s Dubrovačanima 17. juna 1190. godine	133
V Optčina Popovo ugovara s Dubrovnikom o stanku (sastanku) radi neke krade u 13. vijeku	134
VI Konzil latinske nadbiskupije Bele IV bosanskog biskupiji 1244. godine	135
VII Ostaci ranosrednjovjekovne crkve Svete Duhu (Jurja) u selu Kolumilima kod Bosanskog Petrovca	137
VIII Povelja bosanskog bana Stjepana II Kotromanića knezu Vukoslavu Hrvatinčinu iz Kiječa na Sani 1322—1324. g.	138
IX Povelja bosanskog bana Stjepana II Kotromanića poslije 1324. godine izdata u korist knjaza Grgru Špijanu — Hrvatinču	140
X Povelja bosanskog banice iz Ribiča na Sani izdata poslije 1329. g. u korist kneza Vuka Hrvatinčinu	142
XI Povelja feudalca Berislava Skočića iz Donjih kraja izdata 1323. godine Beroju Dobrkiću i braći mu	143
XII Povelja bosanskog bana Stjepana II Kotromanića izdata u Motri kod Visokog u korist klijučkog kneza Vukoslava Hrvatinčinu 1332. godine	145
XIII Dio ugovora bosanskog bana Stjepana II Kotromanića s Dubrovnikom pišan 15. februara 1333. godine	147
XIV Budis Mesoyević iz Većerica spominje se 19. augusta 1347. godine	150
XV Povelja bosanskog bana Stjepana II Kotromanića izdata knezu Vuku Hrvatinčinu — Vukoslaviću 1351. godine	151
XVI Povelja bosanskog bana Tvrtska izdata na Suhoj na Prozrači, u današnjem Služnju kod Čitluka, u župi Brotnju, 1353./4. godine	154
XVII Bosanski ban Tvrtsko s majkom Jelenom i bratom knezem Vukom saziva bosanski sabor u Milima kod Visokog 1354. g.	156
XVIII Povelja bosanskog bana Tvrtska iz 1357. godine izdata knezu Vlatku Vukoslaviću	158
XIX Radosav Radovanović iz Kučeva (Kalinovika) svjedoči 1367. godine da je služnjika Žore Boklića iz Dubrovnika	160
XV Povelja bosanskog bana Tvrtska izdata 1367. godine u korist kneza Pavla Hrvatinčinu — Vukoslavića	161
XXI Prvi dio povelje kralja Tvrtska I od 17. juna 1378. g.	163
XXII Povelja kralja Tvrtska I od 2. decembra 1382. godine izdata u dvorcu Bitču kod Blagajca na Buni	165
XXIII Povelja kralja Dabiše Kotromanića Dubrovačanima napisana u Lutincima u Donjim krajima 17. jula 1392. godine	166

Prof. Marko Vego
-POSTANAK
SREDNJOVJEKOVNE
BOSANSKE DRŽAVE

Tehnički urednik
MURIZ REDŽOVIĆ

Tipografis
IVICA ČAVAR

Izrada naslovnice strana
MUSTAFA IBRULJ

Lektor — Korektor:
DUBRAVKA ŽURČ

Index:
OUR "SVIJETLOST", IZDAVAČKA RADNA ORGANIZACIJA
OUR IZDAVAČKA DJELATNOST, SARAJEVO

Za izdavača
SEAD TRIHULJ

Stampa
RD GRAFIČKA DJELATNOST, OUR Štamparija Sarajevo

Za štampariju
STOJAN KLIRKOVAC

Štampano u 1 000 primjeraka, 1982.

Djelo se objavljuje uz finansijsku pomoć
SIZ-a za nauku SR BiH